



Broj: 02-04-30764-4/22
Sarajevo, 11.08.2022. godine

Na osnovu člana 26. i 28. stav (4) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) Vlada Kantona Sarajevo, na **89.** sjednici održanoj **11.08.2022.** godine, donijela je

ZAKLJUČAK

1. Prihvata se Izvještaj o poslovanju „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća za 2021. godinu.
2. Izvještaj iz tačke 1. ovog zaključka dostavlja se Skupštini Kantona Sarajevo na nadležno odlučivanje.

P R E M I J E R

Edin Forto

Dostaviti:

1. Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo,
2. Skupština Kantona Sarajevo,
3. Zamjenici predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo (3x),
4. Premijer Kantona Sarajevo,
5. Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo,
6. „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća (putem Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo),
7. Evidencija,
8. A r h i v a.

Na osnovu člana 18. stav (1) tačka (m) Ustava Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17) i člana 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 14/12 – Drugi novi prečišćeni tekst), člana 6. stav (2) Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br.: 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), Skupština Kantona Sarajevo, na _____ radnoj sjednici održanoj dana _____2022.godine, donijela je

O D L U K U

O usvajanju Izvještaja o poslovanju „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća za 2021.godinu

Član 1.

Usvaja se Izvještaj o poslovanju „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća za 2021.godinu.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

Elvedin Okerić

Dostaviti:

1. Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo,
2. Skupština Kantona Sarajevo,
3. Zamjenici predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo (3x),
4. Premijer Kantona Sarajevo,
5. Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo,
6. „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća (putem Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša),
7. Za objavu u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“
8. Evidencija,
9. A r h i v a

O B R A Z L O Ž E N J E

I – PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove Odluke sadržan je u članu 18. stav (1) tačka (m) Ustava Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17) kojim je propisano da Kanton vrši i druge poslove utvrđene federalnim propisima, ovim Ustavom i kantonalnim propisima i člana 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 14/12 – Drugi novi prečišćeni tekst).

Članom 6. stav 2. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br.: 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12) propisano je da Skupština podnosi općinskom vijeću, skupštini kantona, odnosno Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine izvještaje o radu i poslovanju javnih preduzeća najmanje jednom godišnje.

II – RAZLOZI ZA DONOŠENJE

Članom 6. stav 2. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br.: 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12) propisano je da: „Skupština podnosi općinskom vijeću, skupštini kantona, odnosno Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine izvještaje o radu i poslovanju javnih preduzeća najmanje jednom godišnje.“

Postupajući u skladu sa navedenim članom Zakona, "BAGS-ENERGOTEHNIKA" d.d. Vogošća je dostavilo Izvještaj o poslovanju privrednog preduzeća za 2021. godinu koji uključuje: finansijske izvještaje i izvještaje revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju za 2021.godinu, Zaključak nadzornog odbora broj:78-06/22 od 17.06.2022.godine, te Odluku skupštine dioničara „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća, broj: 86-07/22 28.07.2022.godine.

U skladu sa važećim propisima iz oblasti finansija i odgovarajućim odredbama Zakona o javnim preduzećima Izvještaj o poslovanju preduzeća treba da razmatra Skupština Kantona Sarajevo. S tim u vezi predlaže se Skupštini Kantona Sarajevo donošenje odluke kao u prilogu.

"BAGS-ENERGOTEHNIKA" Dioničko društvo
VOGOŠĆA - SARAJEVO BOSNA I HERCEGOVINA

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU ENERGETSKIH MEDIJA

Igmanska bb, 71320 Vogošća; Tel: +387 33 43 26 32; +387 33 43 38 48; Fax: +387 33 43 26 11; e-mail: bags.energotehnika@hotmail.com

Broj: 86-07/22
Vogošća, 28.07.2022. godine

Na osnovu članova 229. i 234. Zakona o privrednim društvima (Službene novine FBiH broj: 81/15, 75/21) i člana 118. Statuta Društva broj: 07-01/17 od 27.01.2017. godine, na nastavku rada XLIV (četrdesetičetvrti) Skupštine Društva koja je održana dana 28.07.2022. godine, donosi se:

ODLUKA
O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O POSLOVANJU DRUŠTVA
KOJI UKLJUČUJE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE I IZVJEŠTAJE REVIZORA, NADZORNOG ODBORA
I ODBORA ZA REVIZIJU ZA 2021. GODINU

Član 1.

Ovom odlukom se usvajaju godišnji izvještaj o poslovanju za 2021. godinu, uz finansijske izvještaje, Izvještaje revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine Društva

Čedo Dževad

Dostaviti:

- Uprava;
- a/a.



ENERGOTEHNIKA d.d. Vogošća

05-08-2022

01-S

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU ENERGETSKIH MEDIJA

**Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Ministarstvo komunalne
privrede, infrastrukture,
prostornog uređenja, građenja i
zaštite okoliša KS
N/r sekretar, g-din Vehabović
Kenan
Reisa Dž. Čauševića 1
71 000 Sarajevo**

71320 Vogošća, Igmanska bb
bags.energotehnika@gmail.com

TELEFONI:

++387 33 43 26 32

++387 33 43 38 48

Fax:

++387 33 43 26 11

Broj: 576-08/22

Datum: 04.08.2022. godine

Predmet: Godišnji izvještaj o poslovanju privrednog društva "BAGS-ENERGOTEHNIKA" d.d. Vogošća koji uključuje finansijske izvještaje i izvještaje revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju za 2021. godinu, dostavlja se -

Poštovani,

PRIJEM		- 4 - 08 - 2022		Dostavljeno	
05	11	30509			

Kao prilog ovog Akta, dostavljamo Vam godišnji izvještaj o poslovanju privrednog društva "BAGS-ENERGOTEHNIKA" d.d. Vogošća koji uključuje finansijske izvještaje i izvještaje revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju za 2021. godinu, kao i prateći Zaključak nadzornog odbora "BAGS-ENERGOTEHNIKA" d.d. Vogošća, broj: 78-06/22 od 17.06.2022. godine, te Odluku skupštine dioničara "BAGS-ENERGOTEHNIKA", broj: 86-07/22 od 28.07.2022. godine, na dalje postupanje prema Vladi Kantona Sarajevo i Skupštini Kantona Sarajevo.

S poštovanjem,

DIREKTOR
Nihad Konaković

Dostaviti sa prilogom (Odluka skupštine dioničara "BAGS-ENERGOTEHNIKA", broj: 86-07/22 od 28.07.2022. godine; Zaključak nadzornog odbora "BAGS-ENERGOTEHNIKA" d.d. Vogošća, broj: 78-06/22 od 17.06.2022. godine; Godišnji izvještaj o poslovanju privrednog društva "BAGS-ENERGOTEHNIKA" d.d. Vogošća koji uključuje finansijske izvještaje i izvještaje revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju za 2021. godinu):

- Naslovu;
- A/a.

Identifikacijski broj: 4200479170006; Porezni broj: 02050456; PDV broj: 200479170006.

MBS: 65-02-0004-14 Kantonalni sud Sarajevo;

Transakcijski račun: 1401010005655036 SBERBANK BH d.d. Sarajevo

“BAGS-ENERGOTEHNIKA“ Dioničko društvo
VOGOŠĆA - SARAJEVO BOSNA I HERCEGOVINA

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU ENERGETSKIH MEDIJA

Igmanska bb, 71320 Vogošća; Tel: +387 33 43 26 32; +387 33 43 38 48; Fax: +387 33 43 26 11; e-mail: bags.energotehnika@hotmail.com

Broj: 78-06/22
Vogošća, 17.06.2022. godine

Na osnovu člana 257. Zakona o privrednim društvima F BiH (Službene novine F BiH broj: 81/15, 75/21) i člana 135. Statuta Društva OPU-IP: 129/2017, Nadzorni odbor je na svojoj XIV sjednici održanoj dana 17.06.2022. godine, donio:

ZAKLJUČAK

O usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju društva koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju za 2021. godinu

Član 1.

Ovim zaključkom se usvaja godišnji izvještaj o poslovanju društva koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju za 2021. godinu.

Član 2.

Godišnji izvještaj o poslovanju društva koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju za 2021. godinu će biti podnesen na odlučivanje o usvajanju redovnoj skupštini dioničara.

Član 3.

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.



Predsjednik Nadzornog odbora

Mujicic Alaga, dipl.oec.

Dostaviti:

- Nadzornom odboru;
- Skupštini dioničara;
- Upravi Društva;
- a/a.



ENERGOTEHNICA d.d. Vogošća

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU ENERGETSKIH MEDIJA

Igmanska bb, 71320 Vogošća; Tel: +387 33 43 26 32; +387 33 43 38 46; Fax: +387 33 43 26 11; e-mail: bags.energotehnika@gmail.com

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU „BAGS ENERGOTEHNICA“ DD VOGOŠĆA ZA 2021 GODINU

Vogošća, mart 2022 god.

Identifikacijski broj: 4200479170006; Porezni broj: 02050456; PDV broj: 200479170006,
MBS: 65-02-0004-14 Kantonalni sud Sarajevo;
Transakcijski račun: 1401010005655036 SBERBANK BH d.d. Sarajevo

23.03.2022. godine	Šef službe Sihamuk [redacted]	Tehnički direktor Emir [redacted]	Direktor preduzeća Nihad [redacted]
	Šef službe Amir Imamović [redacted]	✓	
	Šef službe Enes Šahinović [redacted]		
	Šef službe Mensud Karić [redacted]		
Datum	Podatke dostavili (Radno mjesto, ime, prezime i potpis)	Verifikovao (Funkcija, ime, prezime i potpis)	Odobrio (Funkcija, ime, prezime i potpis)

SADRŽAJ :

1. OSNOVNE INFORMACIJE O DRUŠTVU

2. TEHNIČKO-TEHONOLOŠKI ASPEKT POSLOVANJA DRUŠTVA U 2021 G.

- 2.1. PROIZVODNI KAPACITETI DRUŠTVA ...VODOVODNI SISTEM
 - 2.1.1 IZVJEŠTAJ O NADZORU I UPRAVLJANJU – VODOVODNI SISTEM
 - 2.1.2 IZVJEŠTAJ TEKUĆEG ODRŽAVANJA VODOVODNOG SISTEMA
 - 2.1.3. IZVJEŠTAJ INVESTICIONOG ODRŽAVANJA VODOVODNOG SISTEMA
- 2.2. PROIZVODNI KAPACITETI DRUŠTVA... TOPLIFIKACIONI SISTEM
 - 2.2.1 IZVJEŠTAJ O NADZORU I UPRAVLJANJU TOPLIFIKACIONOG SISTEMA
 - 2.2.2. IZVJEŠTAJ TEKUĆEG ODRŽAVANJA TOPLIFIKACIONOG SISTEMA
 - 2.2.3. IZVJEŠTAJ INVESTICIONOG ODRŽAVANJA TOPLIFIKACIONOG SISTEMA

3. IZVJEŠTAJ O UPRAVLJANJU KADROVSKIM POTENCIJALOM DRUŠTVA

4. IZVJEŠTAJ O EKONOMSKOM ASPEKTU POSLOVANJA DRUŠTVA U 2021 G.

- 4.1. IZVJEŠTAJ O TRŽIŠTU ...PROIZVODNJA I ISPORUKA VODE
- 4.2. IZVJEŠTAJ O TRŽIŠTU...PROIZVODNJA I ISPORUKA TOPLOTE
- 4.3. IZVJEŠTAJ O MARKETINŠKIM AKTIVNOSTIMA
- 4.4. IZVJEŠTAJ O PROIZVODNJI I ISPORUCI ENERGETSKIH MEDIJA
- 4.5. IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PLANA NABAVKI
- 4.6. IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU

5. ZAKLJUČAK

1. OSNOVNE INFORMACIJE O DRUŠTVU

1.1. Opšte informacije o Društvu

Preduzeće „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ dd Vogošća registrovano je kod Općinskog Suda u Sarajevu pod brojem MBS: 65-02-004-14, JIB : 4200479170006, PDV broj: 200479170006, na osnovu Odluka NO br.204-05/16 od 13.05.2016 godine odnosno Odluke br.244-08/16 od 09.08.2016 godine.

Sjedište Društva nalazi se na adresi „Igmanska bb“ Vogošća, Sarajevo, BiH.

Statut Društva br.07-01/17 usvojen je na XXVII sjednici Skupštine Društva, dana 23.01.2017 godine, a potpisan je u prisustvu notara Mutapčić Džemaludina dana 27.01.2017 godine.

Društvo kroz svoju komunalnu funkciju posluje u okviru nadležnosti Ministarstva za komunalne privrede , infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona SA, te opunomoćenik istog predsjedava Skupštinom Društva.

Nadzorni Odbor Društva čine tri člana :

- Alaga Mujičić, predsjednik
- Fetah Kadrić, član
- Mirnes Turbo, član

Odbor za reviziju čine tri člana :


- Dženana Bešlija , predsjednik
- Belma Sarić, član
- Arif Velić, član

Uprava Društva:

Upravu Društva čini direktor Nihad Konaković imenovan od strane Nadzornog odbora Odlukom br.64-08/20 od 07.08.2020 godine na mandatni period od 4 godine na osnovu provedene konkursne procedure, te upisan u Sudski registar Općinskog Suda Sarajevo br.065-0-Reg-16-003616 od 20.09.2016 godine kao lice ovlašteno za zastupanje, bez ograničenja i u narednom mandatnom periodu / 4 g. / na osnovu Odluke NO o izboru i imenovanju direktora Društva.

Društvo je prema strukturi kapitala dioničko, sa 265 / dvjestošeizdesetpet / vlasnika dionica odnosno vrijednosnih papira / lista dioničara sa stanjem na dan 11.07.2020 godine /. Sve dionice su „ES“ klase , dakle redovne (obične) dionice. Ukupan broj dionica-vrijednosnih papira sa pravom glasa iznosi 1.575.116 nominalne vrijednosti 2,28 KM/dionici i nalaze se na berzi.

VLASNIŠTVO	%
Vlada Kantona SA	67,0000
ZIF Prevent invest dd Sarajevo	8,5089
General Servis doo Sarajevo	7,8686
ZIF Naprijed dd Sarajevo	3,4035
UniCredit bank dd Mostar	1,8430
Dionica Brod doo Sl. Brod (HR)	0,0508
AA Kapital dd Bihać	0,0001
Fizička lica	11,3251



Društvo posluje putem sljedećih transakcijskih računa otvorenih kod banaka :

- ASA banka / bivša Sberbank dd Sarajevo - glavni račun /
- Intesa san Paolo Bank dd Sarajevo
- Union banka dd Sarajevo

Svi računi Društva su trenutno aktivni i preko istih se odvija platni promet.

1.2. Djelatnost Društva

Privredno društvo „BAGS-ENERGOTEHINKA“ dd Vogošća / u daljem tekstu: Društvo / svoju poslovnu funkciju ostvaruje kroz dvije tehnološke cjeline :

1. Prikupljanje, prečišćavanje i distribucija pitke vode sa izvorišta „Peračko vrelo“
2. Proizvodnja i distribucija toplotne energije

U okviru biznisa sa vodom, Društvo je zahvaćene količine pitke vode sa izvorišta isporučivalo u sistem KJKP ViK doo Sarajevo, te kupcima-potrošačima u okviru industrijske zone „Pretis“ Vogošća. Toplotnom energijom snabdijeva domaćinstva, javne ustanove, institucije i privredne subjekte u urbanom dijelu Općine Vogošća, te privredne subjekte u industrijskoj zoni „Pretis“.

2. TEHNIČKO-TEHNOLOŠKI ASPEKT POSLOVANJA DRUŠTVA U 2021 g.

2.1. PROIZVODNI KAPACITETI DRUŠTVA

Proizvodni kapaciteti Društva u naravi predstavljaju objekte, sredstva i opremu kojima je Društvo ostvarivalo svoju poslovnu aktivnost na tržištu u 2021 godini.

Vodovodni sistem

Tabela 1. Podaci o vodovodnom sistemu

PROIZVODNI KAPACITETI		
Izvorište „Peračko vrelo“ - kaptaža		120 litara/s
Rasteretna komora	50 m ³	
Sabirni bazen-hlorna stanica	50 m ³	
VODOVODNA MREŽA		
Transportni cjevovod od kaptaže do sabirnog bazena / liveno-željezni NO 300 mm		6.427m
Distributivna mreža od sabirnog bazena do potrošača		
-Azbestno-cementni cjevovod NO 350 mm		2610 m
-spiralno-čelični cjevovod NO 300		4200 m
-spiralno-čelični cjevovod NO 250		3800 m
-spiralno-čelični cjevovod NO 219		2600 m
-spiralno-čelični cjevovod NO 150		3800 m
-spiralno-čelični cjevovod NO 100		2800 m
-liveno-željezni cjevovod NO 100		1500 m
-ductil yron NO 300		1200 m
UKUPNO		28.937

2.1.1. Izvještaj o nadzoru i upravljanju vodovodnim sistemom

Nadzor rada i upravljanje vodovodnim sistemom vršen je od strane uposlenika Društva iz sektora Proizvodnje i distribucije vode u saradnji sa KJKP ViK doo Sarajevo, a tiče se redovne kontrole i monitoringa fizičke, hemijske i bakteriološke ispravnosti vode za piće, koje po ugovoru o poslovnoj saradnji vrši pomenuto preduzeće.

2.1.2. Izvještaj o tekućem održavanju

Tekuće održavanje vodovodnog sistema vršilo se sopstvenim kadrom, a odnosilo se na popravke u distributivnoj mreži, čišćenje pristupnog puta prema kaptaži „Peračko vrelo“, uređenja same kaptaže i raskresivanja šiblja i granja na lakoaciji, popravci zaštitne mreže oko kaptaže...

2.1.3. Izvještaj o investicionom održavanju

Iz razloga nedostatka finasijskih sredstava u 2021 godini nije se radilo ništa na investicijskom održavanju sistema.

2.2. PROIZVODNI KAPACITETI DRUŠTVIA

Toplifikacioni sistem

Tabela 2. Podaci o toplifikacionom sistemu u 2021 godini

PROIZVODNI KAPACITETI					
Naziv sredstva i proizvođač	Godina proizvodnje	Kom.	Energent	Snaga	Trenutni status
Kotao K-5 proizvođač TPG Zagreb	1988 g	1	ugalj	32 MW	Nije korišten
Kotao K-2 / S-2400 / „Đuro Đaković“ Sl. Brod	1974 g	1	mazut	16 MW	u pogonu
Kotao K-1 /S-1000 / „Đuro Đaković“ Sl. Brod	1980 g	1	mazut	6 MW	u pogonu
Toplinski izmjenjivači pare/vrela voda		3		3X10 MW	u pogonu
Cirkulacione pumpe	1978 g	8		18-55 kWh	u pogonu
Pumpe za održavanje pritiska		6		5,5 – 7,5 kWh	u pogonu
Jonski izmjenjivač		3		40 m³/h	u pogonu
Razvodnik pare		1			u pogonu
Spremnik kondenzata		1		60 m³	u pogonu
Napojni spremnik		1		60 m³	u pogonu
Spremnik za energent S 1000	1974 g	1		1000 m³	u pogonu
Spremnik za tečna goriva S 2000	1980 g	1		2000m³	u pogonu
Transformatorska stanica 1	1972 g	1		TS 10/04kV	u pogonu
Transformatorska stanica 2	1982 g	1		TS10/04 kV	u pogonu
Transportna traka za ugalj i šljaku		1			Nije korišten
Portalna dizalica GOŠA	1976 g	1		5 mP	Nije korišten
Depo za ugalj				4893 m²	Nije korišten

Tabela 3. Podaci o distributivnom sistemu / mreža /

DISTRIBUTIVNI KAPACITETI			
Naziv sredstva	NO promjer	Dužina (m)	Ukupno (m)
vrelod	323	3.800	7.290
	267	810	
	219	700	
	159	550	
	133	350	
	125	100	
	89	400	
toplovod	76	180	7.290
	57	400	

Tabela 4. Podaci o podstanicama

R.b r.	vlasništvo	Oznaka podstani ce	Ulica	Snaga kW	Godina izgradnje / rekonstr.	Režim rada	Sistem rada
1	Bags - Energetika d.d. Vogošća	M1	Braće Kršo	500	1990/ 2006	06.00- 22.00 radni 22.00-06.00 mirovanje	Automatski i poluautomatski
2		M2-3		1400	1990/ 2004		
3		M4-5		1400	1990/ 2004		
4		T1-3	Tome Mendeša	980	1990		
5		T2		500	2007		
6		C 5-8	Skendera Kulnovića	500	1990/ 2004		
7		C 9-10		600	1990/ 2004		
8		B11-12	Partizanski Odred Zvijezda	300	1990		
9		B 8.	Remzije Veje	400	1990		
10		ZUC 2.	Jošanička	250	1990		
11		OPĆINA	Jošanička	600	2005		
12	MUP PU Vogošća	MUP PU Vogošća	Jošanička	400	2015		
13	KSC Dvorana	KSC Dvorana	Omladinska	980	2001		
14	KSC Upravna zgrada	KSC Upravna zgrada	Jošanička	250	2006		
15	OŠ Mirsad Prnjavorac	OŠ Mirsad Prnjavora c	Jošanička	1500	2006		
UKUPNA INSTALISANA SNAGA(kW)				10.560			

2.2.1. Nadzor i upravljanje toplifikacionim sistemom

Nadzor i upravljanje toplifikacionim sistemom imao je za cilj redovan monitoring i praćenje rada cjelokupnog sistema sa ciljem uredne, kontinuirane i pouzdane isporuke toplotne energije prema svim kategorijama potrošača na teritoriju Općine Vogošća.

Odnosio se na tri podsistema :

- Nadzor i upravljanje proizvodnim kapacitetima
- Nadzor i upravljanje distributivnim kapacitetima
- Nadzor i upravljanje elektro postrojenjima / Trafo stanice /

2.2.2. Izvještaj o nadzoru i upravljanju proizvodnim kapacitetima

Vršen je od strane uposlenika Društva koji su tehnički, kadrovski i zakonski osposobljeni za rad u ovom dijelu proizvodnog procesa. Obezbiđen je kontinuiran 24-eročasovni nadzor nad

radom proizvodnih postrojenja, a podrazumijevao je :

- praćenje rada kotlovskog postrojenja
- praćenje rada vrelovodnog sistema za zagrijavanje potrošača u urbanom dijelu Općine
- praćenje rada toplovodnog sistema za zagrijavanje potrošača u industrijskoj zoni „Pretis“
- održavanje kondenzno-pumpnih stanica
- hemijska priprema vode i prijem energenta / mazut /.
- vodjenje pogonskih knjiga i evidencija rada izmjenjivačkih stanica

2.2.3. Izvještaj o nadzoru i upravljanju distributivnim kapacitetima

U okviru distributivnog sistema, Društvo je nadziralo i upravljalo mrežom dužine 7.290 metara, uključujući i podstanice kao dio istog sistema. Kontinuirano je praćeno stanje pritiska u mreži, rada cirkulacionih pumpi u objektima podstanica, kao i raspored toplotne energije prema potrošačima. Posebna pažnja bila je usmjerena vizuelnoj kontroli sekcioničnih ventila s ciljem detektovanja eventualnih kvarova i gubitaka na mreži.

Nadzor nad radom i upravljanjem distributivnom mrežom, vršen je od strane stručno osposobljenih uposlenika Društva u 24-eročasovnom režimu i to :

- Svakodnevna kontrola rada prijemnih podstanica toplotne energije i evidentiranje ulazno-izlaznih parametara vrijednosti isporučene energije.
- detekcija kvarova na distributivnoj mreži /
- vodjenje evidencije rada podstanica kroz pogonske knjige

2.2.4. Izvještaj o nadzoru i upravljanju elektro postrojenjima

Obzirom da se radi o visokonaponskim postrojenjima, redovno se vršio nadzor i kontrola nad radom postrojenja, posebno u periodu sezone grijanja. Nadzor, kontrolu i upravljanje vršila su kvalifikovana i osposobljena lica atestirana za rad i održavanje VN postrojenja.

2.3. Izvještaj o tekućem održavanju toplifikacionog sistema

Odmah nakon okončanja zvanične sezone grijanja / 23.04.-15.10./, kao i predhodnih godina, prišlo se realizaciji plana remonta postrojenja i opreme.

Tabela 5. / remonti kotlovskih i distributivnih postrojenja /

R.br.	Područje izvođenja aktivnosti	Opis aktivnosti	Izvođači aktivnosti	Period realizacije
1.	Kotlovi na mazut (K1 i K2)	Pregled pratećih grijača za oba kotla	Zaposlenici društva / Brener doo	31.08.-13.10.2021.
		Reparacija postojećih mazutnih pumpi		
		Ispitivanje funkcionalnosti gorionika		
		Pregled i čišćenje regulacionih i nepovratnih ventila		
		Pregled automatike na sistemu za kontrolu i napajanje kotla vodom, automatike i el. motora razvoda u komadnom el. ormaru		
		Kontrola automatike kotla		
		Kontrola automatike napajanja kotla		
		Kontrola razvodnih ormara sa zamjenom sklopki trafoa		
2.	Dimovodni kanal K1	Mašinsko i mehaničko čišćenje plamena dimne strane kotla: demontaža postojećeg dimnjaka, te izrada i montaža novog dimnjaka	Zaposlenici / Dimnjačar doo Sarajevo	Avgust 2021 g.
3.	Dimovodni kanal K2	Mašinsko i mehaničko čišćenje plamena dimne strane kotla: Mašinsko i mehaničko čišćenje dimnjaka	Zaposlenici / Dimnjačar doo Sarajevo	Avgust 2021.

4.	Toplinska podstanica za Pretis, Volkswagen i Vogošća	Kontrola izmjenjivača na vodopropusnost Kontrola i zamjena ležajeva na cirkulacionoj pumpi i elektro-motorima Kontrola, pregled, sanacija, pakovanje, podmazivanje ventila	Zaposlenici društva	01.07.-30.09.2021.
5.	Kontrola rada trafostanica	Pregled, sanacija i popravak mašinskih i elektro dijelova u VN trafostanicama 1 i 2. -Servis 10kV VN postrojenja kotlovnice 1 i 2	Zaposlenici Društva	01.07 - 31.08.2021
6.		Pregled i sanacija vrelvodne-toplovodne mreže za Vogošću i toplovoda za lokalitet UNIS-a Verifikacija i kalibracija mjerila toplotne energije Ispitivanje ventila na pritisak	Zaposlenici Društva KJKP Toplane doo Vatroteh doo Sarajevo	01.06.-30.09.2021. 01.08.-30.09.2021. Avgust 2021.
7.	Distributivna mreža – intervencije	- Popravka vrelvoda u ul.Igmanska bb kod pasarele,zamjena odmuljnog ventila NO 50 kom.2 - Izmjena dijela vrelvoda u ul.Branilaca vjenca do br.4; NO 80 -- mašinski i građevinski radovi. -Popravka dijela toplovodnog cjevovoda u ul. S.Kulenovića dobr.22 - NO 65 – mašinski i građevinski radovi -Izmjena magistralnog dijela vrelvoda / odlaz-povrat /NO 300 u dužini od 100 m x2 – predizolovana cijev	Elektrovar doo Zaposlenici Društva Građevinski dio – Hidrom doo	Maj – oktobar 2021
8.	Završne pripreme za inspekcijski pregled kotlova i kotlovskog postrojenja K1 i K2		Zaposlenici društva	01.08.-30.08.2021 g
9.	Inspekcijski pregled		Kantonalni/Federalni inspektori	17.08 - 20.08.2021

Osim tekućeg održavanja, u periodu oktobar-decembar 2021 g, registrovani su kvarovi (pucanje cjevovoda) na vrelvodnoj mreži u ul.Igmanska na magistralnom vrelvodu NO 300 / kod objekta Farmavita / Kvarovi su otklonjeni varenjem kao „ad-hoc“ rješenje, obzirom da za sistemsko rješenje / zamjena dijela mreže / Društvo nije imalo kako sredstava, tako ni vremena/tok sezone/. Drugi kvar na distributivnoj mreži desio se u ul. Jošanička / ispred škole Mirsad Pranjavorac / koji je otklonjen takođe varenjem dijela mreže. U istom periodu, u 4 navrata desili su se kvarovi na proizvodnim kapacitetima / kotlovi / - nemogućnost paljenja kotlova i uspostave cirkulacije energenta koji su uslovljeni potpuno amortiziranom i dotrajalom opremom koja je kao takva potpuno nepozdana za eksploataciju

Sve aktivnosti oko remonta odnosno reparacije proizvodnih i distributivnih kapaciteta Društva u dijelu tehnološke cjeline proizvodnje i distribucije toplotne energije realizirane su od strane ovlaštenih i certificiranih operatera izabranih u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama, te uz pomoć i asistenciju uposlenika Društva.

2.4. Izvještaj o investicijskom održavanju toplifikacionog sistema

Iz razloga nedostatka finansijskih sredstava, u toku 2021 godine izostale su bilo kakve investicijske aktivnosti Društva usmjerene prevashodno u pravcu širenja distributivne mreže, iako za takvo nešto postoje potrebe kao i interes tržišta.

3. IZVJEŠTAJ O UPRAVLJANJU KADROVSKIM POTENCIJALOM DRUŠTVA

Društvo je svoju poslovnu funkciju u 2021. g. završilo sa 26 uposlenika uključujući i Direktora.

Zaključno sa 31.12.2021. godine penzionisana su dva radnika / Paćo Sadet – magacioner i Pašić Ismet – Rukovalac kotlovskih postrojenja – šef smjene /.

Služba za proizvodnju i distribuciju vode za piće realizirala je poslovne zadatke sa samo jednim uposlenikom koji stiče pravo penzionisanja u februaru 2022. g.

Tabela 6. / broj i struktura uposlenih prema stručnoj spremi /

Stepen stručne spremlje	Organizaciona jedinica					
	Uprava	Sl.za proizvodnju i distrib.toplote	Sl.za proizvodnju i distrib.vode	Sl.za pravne,kadrovske i opće poslove	Finansijsko-računovodstvena služba	ukupno
VSS	2			2	1	5
VKV			1	1		2
SSS	1	9			2	12
KV		4		1	1	6
NK				1		1
UKUPNO	3	13	1	5	4	26

Prosječna starost uposlenika iznosi 48 godina.

Tabela 7. / kretanje broj uposlenih po godinama /

Godina/ 31.12.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Broj radnika	35	29	27	27	26	25	26

U svrhu praćenja zakonske legislative i stručnog osposobljavanja kadrova u Društvu, zaposlenici Društva iz sektora pravnih, kadrovskih i opštih poslova, te Sektora za ekonomsko-računovodstvene poslove, redovno su pohađali kurseve i seminare iz oblasti radno-pravnog zakonodavstva i oblasti računovodstvenih standarda.

4. IZVJEŠTAJ O EKONOMSKOM ASPEKTU POSLOVANJA

Društvo je svoju poslovnu funkciju ostvarivalo na teritoriji Općine Vogošća kroz dva tehnološka procesa :

- *Zahvatanje, prečišćavanje i isporuka pitke vode*
- *Proizvodnja i distribucija toplotne energije*

4.1. Izvještaj o zahvaćenoj vodi za piće sa izvorišta „Peračko vrelo“

Društvo je na osnovu Vodne dozvole br. UP-I/25-3-40-193-3/18 od 25.06.2018. godine izdate od strane „Agencije za vodno područje rijeke Save“ vršilo zahvatanje vode sa izvorišta „Peračko vrelo“.

Društvo trenutno vrši eksploataciju vode sa izvorišta „Peračko vrelo“ na osnovu dozvole iz 2018. g. / broj Rješenja gornji /. Društvo se dana 15.05.2019. godine obratilo „Agenciji za vodno područje rijeke Save“ Zahtjevom br. 301-05/19 za izdavanje dozvole za 2019. godinu sa svom potrebnom dokumentacijom. Agencija nas je Zaključkom br. UP-I/25-1-40-303-8/18 od 05.09.2019. g obavijestila da obustavlja postupak izdavanja dozvole dok se od strane Općina nedostavi elaborat o vodozaštitnim zonama i sunitarnom obezbjeđenju izvorišta što je u njihovoj nadležnosti, a predstavlja uslov za izdavanje Vodne dozvole.

Tabela 8. Pregled zahvaćenih količina vode / m³ / po godinama

KUPAC	Zahvat voda u 2019. g	Zahvat voda u 2020. g	Zahvat voda u 2021. g	Isporučeno u 2019. g	Isporučeno u 2020.	Isporučeno u 2021. g	Filter postrojenje - isporuka 2019. g	Filter postrojenje - isporuka 2020. g	Filter postrojenje - isporuka u 2021. g
Ukupno	3.144.388	2.826.021	2.939.571	1.014.311	1.334.687	1.386.749			

KJKP ViK				973.866	1.291.200	1.334.80	772.365	118.893	348.343
Privredni subjekti				40.445	43.487	51.949			

• Voda isporučena ViK-u putem filterskog postrojenja nije bila predmet fakturisanja

Tabela 9. / broj kupaca po godinama /

Kategorija potrošača	2018	2019	2020	2021
KJKP ViK	1	1	1	1
Privreda	55	56	58	57
Ukupno	56	57	59	58

Tabela 10. Pregled i struktura isporučenih količina vode prema kupcima u 2021 g. u odnosu na ukupno zahvaćenu vodu po godinama / m³ /

Kupac	2020	plan 2021	Realiz. 2021	21 vs 20 index	21 vs plan index
Ukupno zahvaćeno vode	2.826.021	3.500.000	2.939.571	104	84
Ukupno isporučenu vodu					
KJKP ViK	1.291.200	1.419.000	1.334.800	103	94
Privreda	43.487	45.000	51.949	119	115
Novi korisnici					
Ukupno	1.334.687	1.464.000	1.386.749	104	95

Iz tabele 10. vidljiv je debalans između zahvaćene i distribuirane vode prema korisnicima. Razlika između zahvaćene i distribuirane vode jeste gubitak u potpuno amortiziranoj mreži u staroj industrijskoj zoni Pretis. Radi se o distributivnoj mreži instaliranoj 1956 godine, na kojoj do danas nisu vršene bilo kakve intervencije u smislu rekonstrukcije osim iz nivoa hitnosti i vidljivosti kvarova. Sve to rezultira ogromnim gubicima pitke vode / mreža dužine preko 28 km /, a Društvo nije imalo finansijskih mogućnosti sanirati /zamijeniti/ postojeću mrežu. Poseban problem u svemu predstavlja obračun koncesione naknade koja za osnovicu ima zahvaćenu, a ne isporučenu količinu vode.

Iz pregleda je vidljiv porast isporučenih količina pitke vode prema KJKP ViK doo od 3,38% u odnosu na 2020 g, dok je u odnosu na plan manji za cca 5,96% . Razlog leži u činjenici da KJKP ViK u 2021 g. povećao preuzimanje količina vode iz našeg vodosistema, dok je istovremeno povećao i preuzimanje vode putem filterskog postrojenja, jer su očito imali potrebe za dodatnim količinama pitke vode. Količine vode isporučene privrednim subjektima u Industrijskoj zoni Pretis veći je za 19,5 % u odnosu na 2020, a u odnosu na plan je na indexu 115. Kod postojećih privrednih subjekata povećana je potrošnja.

4.2. Izvještaj o proizvodnji i distribuciji toplotne energije

Tabela 11/. / broj i struktura kupaca /

Red.br.	Kategorija potrošača	Način obračuna	Period			
			2020		Plan 2021	
					Realizacija 2021	
1.	Privredni subjekti	mjerilo		17		18
2.	Ustanove i institucije	mjerilo		6		6
3.	Domaćinstva	sa ugrađenim mjerilom potrošnje	348			319
		Obračun po m ² grijane površine	231	579	600	258
						577

UKUPNO	602		624		603
--------	-----	--	-----	--	-----

Gornja tabela pokazuje da je broj kupaca toplotne energije u odnosu na predhodnu godinu ostao isti. Smanjen je broj korisnika za 29 u kategoriji domaćinstava sa ugrađenim mjerilom potrošnje, dok je istovremeno porastao broj korisnika u dijelu obračuna po m² površine. Broj institucija koji koriste naše usluge ostao isti. Privredni subjekti planirani za priključenje na naš sistem daljinskog centralnog grijanja povećani su za jedan. Širenje mreže korisnika i u narednom periodu ostaje prioritetan zadatak Društva, samo uz uslov primjene nove tehnologije / postrojenje i enegent /, postojeća rješenja generišu samo gubitak.

4.3. Izvještaj o proizvedenoj toplotnoj energiji u 2021 g / MWh /

Tabela 11. Pregled proizvedene i preuzete toplotne energije /2020 vs 2021 /

Kategorija kupca	Proizvedeno toplotne energije u 2020 g	Preuzeto toplotne energije u 2020 g	Index %	Planirana proizvodnja u 2021 g	Proizvedeno toplotne energije u 2021 g	Preuzeto toplotne energije u 2021 g	Index %		Razlika / gubitak MWh	
1	2	3	4=3/2	5	6	7	8=6/5	9=7/6	10=7-6	11=7-3
Domaćinstva		2.586		7.450	8.120	2.677	109	33	-5.443	91
Privredni subjekti		4.661		7.250	5460	4.966	75	90	-494	305
Ustanove i institucije		944,4		1.100	2.462	1.316	223	53	-1.146	371,6
UKUPNO	15.702,3	8.191,4	52,17	15.800	16.042	8.959	102	55,85	-7.083	767,6

Iz tabele je uočljiv debalans izmedju proizvedene i preuzete količine toplotne energije, a odnosi se na predimenzioniranost kotlovskih postrojenja i distributivne mreže u odnosu na konzum koji pokriva, te gubitke u distributivnoj mreži koja se stara preko 40 godina, a u koju se do danas danas nije investicijski ulagalo, osim popravki i sanacija na nivou hitnosti. I dalje je katastrofalan index preuzete energije u odnosu na proizvedenu / 55,8 /. To je posljedica inertnog proizvodnog sistema lišenog bilo kakve automatizacije u procesu / proizvodnja mora da se odvija bez obzira na nivo, količinu i dinamiku energije koja se preuzima od strane potrošača/, pogotovo kada se radi o potrošačima u urbanom dijelu Vogošće / domaćinstva i institucije / gdje su najveći gubici obzirom na duljinu trase i linijske gubitke u distributivnom sistemu.

Za proizvodnju i isporuku toplotne energije koristili su se proizvodni kapaciteti / Kotao K-1 i Kotao K-2 / koji su kao energent koristili niskosumporni mazut, ukupne snage 22 MW. Značajno je istaći da se povećanje količine isporučene energije, direktno proporcionalno odnosi na povećanje proizvodnje, a samim tim i na distributivne gubitke u mreži. Razlog jeste potpuno amortizirana, zastarjela i porozna mreža koja povećanjem isporuke, generiše i više gubitke.

4.3.1. Izvještaj o prodaji toplotne energije

Prodaja toplotne energije vršila se prema kupcima koji se vode u poslovnoj evidenciji Društva, a kojih je ukupno u 2021 g bilo 603 korisnika, kategorisanih su u Tabeli 10. ovog Izvještaja.

4.3.2. Izvještaj o očitavanju utroška toplotne energije

Utrošak toplotne energije kod kupaca vršio se redovnim očitanjem na mjerilima / kalorimetar/ kod kupaca koji imaju uređaje za mjerenje utroška.

4.3.3. Izvještaj o utroška toplotne energije mjernih mjesta / paušal za kalorimetar /

U 2021 godini izvršeno je fakturisanje utroška toplotne energije potrošačima iz svih kategorija korisnika, koje je na godišnjem nivou iznosilo 6.950 faktura.

4.3.4. Izvještaj o kontroli naplate potraživanja

U svrhu obezbjeđenja kontinuiteta u naplati potraživanja za isporučenu toplotu kupcima, vršeno je redovno kontrolisanje dinamike plaćanja kroz analizu potraživanja, te poduzimane mjere specificirane u proceduri kontrole naplate potraživanja / telefonski kontakt, obavijest o dugu, dostava opomena za dug, opomena pred isključenje sa mreže i isključenje sa mreže

dužnika /.

4.3.5. Izvještaj o kontroli mjernih mjesta

Vršena su redovna očitavanja utroška, dostava računa, kontrola statusa kupca i sigurnosnih plombi na uređajima za mjerenje utroška, te nisu registrovani slučajevi kradje toplotne energije.

4.3.6. Izvještaj o kontroli rada Podstanica

U cilju obezbjeđenja kontinuiranog snadbijevanja toplotnom energijom korisnika, vršena je redovna / svakodnevna/ kontrola uređaja i opreme u podstanicama :

- kontrola ulazno-izlaznih parametara toplote
- kontrola pritska u sistemu na sekundarnoj strani
- kontrola elektro uređaja i rada cirkulacionih pumpi
- uska saradnja sa upraviteljima zgrada u cilju intervencija na unutarnjim instalacijama

4.4. IZVJEŠTAJ O MARKETINŠKIM AKTIVNOSTIMA

Marketinške aktivnosti u 2021 godini odvijale su se u skladu sa materijalnim mogućnostima preduzeća.

-Oglašavanje kao vid promocije realizirano je u JU KSC Vogošća kroz aplikaciju logo-a kompanije na centru dvorane u iznosu od 5.000 KM za cijelu godinu.

-Kroz gostovanja u lokalnom mediju / RTV Vogošća /, stvarali smo sliku pouzdanog operatera za isporuku toplotne energije, što je i rezultiralo povećanjem broja korisnika u 2019 godini.

-Posebna pažnja posvećena je korisnicima naših usluga kroz participaciju u formiranju komunalnog centra u Općini Vogošća, čime smo im znatno olakšali sistem naplate, zatim dobijanje uvjerenja i potvrda, te ostvarivanje drugih interesa.

-Informisanje korisnika o mogućnostima korištenja usluga grijanja putem paušalnog obračuna troškova grijanja / po m² grijne površine 12 mjeseci /

-Reklama BAGS ENERGOTEHNIKA / logo / na centru JU KSC Vogošća / dvorana /.

Komunikacija sa korisnicima i potencijalnim korisnicima

-informisanje kupaca i potencijalnih korisnika putem Centra za potrošače kroz servisne informacije.

-Ažuriranje i obavještanje javnosti i korisnika putem web stranice Društva

-Putem lifleta i ankete, radjena su istraživanja o kvalitetu usluge koju Društvo isporučuje Korisnicima.

4.5. IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PLANA NABAVKI

U skladu sa odredbama Zakon o javnim nabavkama, u 2021 godini, izvršena je nabavka roba, radova i usluga u ukupnom iznosu od 1.764.803 KM.

Tabela 12. Realizacija ukupnih nabavki za 2021 g. / KM /

Red.br.	Opis nabavke	Realizacija u 2020 g	Plan realizacije u 2021 g	Realizacija u 2021 god.	Razlika KM		Index	
1	2	3	4	5	6=5-3	7=5-4	8=5/4	9=5/3
1.	Roba -mazut	1.563.665	1.510.000	1.654.056	90.391	144.056	110	106
2.	Oksidirana so / sredstva za omekšivanje vode /	3.445	2.000	3.160	-285	1.160	158	92
3.	Gorivo, mazivo	1.230	1.850	1.235	5	-615	67	100
4.	Kancel.materijal, obrasci računa i hig.materijal	1.239	2.000	1.038	-201	-962	52	84
5.	Usluge tekućeg održavanja	37.132	45.000	42.018	4.886	-2.982	93	113
6.	Usluge eksterne revizije	6.000	6.000	5.000	-1.000	-1.000	83	83
7.	Ostale usluge : rad bagera /, pravne, notarske, vještač. racunovodstvene.../	16.332	24.000	58.296	41.964	34.296	243	357

UKUPNO	1.629.043	1.590.850	1.764.803	135.760	173.953	111	108
--------	-----------	-----------	-----------	---------	---------	-----	-----

*vrijednosti u tabeli iskazane su bez PDV

Iz tabele je vidljivo da 93,7% ukupnog nivoa javnih nabavki otpada na nabavku energenta /mazut/ dok se ostalih 6,3 % nabavki odnose na tekuće poslovanje i održavanje u Duštvu.

* Najveća odstupanja u realizaciji plana nabavki odnose se na energent-mazut. Planom za 2021 g troškovi nabavke mazuta setirani su na 1.510.000 KM, ali je plan „probijen“ za 144.000 KM iz razloga prevashodno havarija na distributivnoj mreži /vrelod-toplovod//, zbog čega je potrošnja energenta bila povećana obzirom da su radovi na popravci radjeni „na živo“ / nije bilo obustave isporuke toplote korisnicima /. Istovremeno, on su viši u odnosu na 2020 g (cca 90.000 KM) zbog povećanja obima poslovanja / višeg prihoda /, a koji je direktno proporcionalan povećanju potrošnje energenta, te zbog više cijene energenta u 2021 godini (prosječna cijena viša za 6,3% vs 2020 g).

4.6. IZVJEŠTAJ FINANSIJSKOM POSLOVANJU

Finansijski rezultata ostvaren u 2021 godini iznosi 82.537 KM neto dobiti i u odnosu na rezultat ostvaren u 2020 godini je viši za 203.290 KM, ali je u odnosu na projekciju poslovnog rezultata za 2021 godinu manji za 57.163 KM.

faktori:

- Iako je nivo prihoda po osnovu prodaje učinaka veći za 54.365 KM vs 2020 ili cca 4% što se prevashodno odnosi na prodaju toplotne energije, u dijelu prodaje vode za piće KJKP ViK doo zabilježen je blagi rast prihoda u odnosu na 2020 g, ali i pad u odnosu na projekciju, jer nismo uspjeli oprihodovati vodu koju kupac preuzima putem filter-postrojenja, a koja je povećana u 2021 g./ 229.450 m³ vode više vs 2020 g / kao ni korigovati cijenu „na više“.

- Povećana potrošnja enegenta u 2021 g za cca 100.000 KM kako količinski tako i cjenovno što predstavlja i glavni uzrok prihodovno-rashodovnog debalnasa, a razlozi su veliki gubici u mreži i veoma nizak nivo energetske efikasnosti /proizvedena energija vs preuzeta energija index 56/ - trošak PDV koji smo platili UIO BiH na sredstva dobijena od Vlade KS od 255.000 KM

Tabela 13. Finansijski rezultat u 2021 godini / KM /

R.br.	Struktura	Ostvareni rezultat u 2020 g.	Planirani rezultat u 2021 g.	Ostvareni rezultat u 2021 g.	Saldo KM	
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5-3
1.	UKUPAN PRIHOD	3.045.504	3.323.700	3.399.397	75.697	353.893
2.	UKUPAN RASHOD	3.166.257	3.184.000	3.316.860	132.860	150.603
	POREZ NA DOBIT					
3.	FINANSIJSKI REZULTAT	-120.753	139.700	82.537	-57.163	203.290

Prihodi

Tabela 14. Pregled strukture prihoda u 2021 godini / KM /

Re d. br.	Struktura prihoda	Ostvareno u 2020 g	Estimacija u 2021 g	Ostvareno u 2021 g	index	
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/3
1.	Prihod od prodaje toplotne energije	978.772	1.100.000	1.015.755	92	104
2.	Prihod od prodaje vode za piće	398.541	542.700	415.262	77	104
3.	Prihod od izdavanja prostora	147.048	150.000	149.397	99	101
4.	Prihod od prefakture el.energije i ostali radovi i prihodi	15.059	15.000	11.783	79	78
5.	Prihod – pomoć iz budžeta Kantona SA	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100	100
6.	Ostali prihod- naplata zateznih kamata	0	0	60	0	0
7.	Naplaćena otpisana potr.	6.084	10.000	3.008	30	49
8.	Prihod od ukinutih dug.rezerv – otpisane obaveze PIO/MIO	0	6.000	304.132	5068	0

U 2021 g. nije bilo podnesenih Tužbi protiv Društva po bilo kom osnovu. Po osnovu Presuda- radni sporovi, pokrenuta su tri izvršna postupka – blokada računa od strane uposlenika u ukupnom iznosu od 143.178,88 KM. Radi se o naplati novčanih potraživanja iz radnog odnosa / plaće, doprinosi i naknade / period 2012 – 2015 g. Ukupan broj tužbi radnika po ovom osnovu...41.

Rashodi

U izvještajnom periodu, ostvareni su ukupni poslovni rashodi u iznosu od **3.316.860 KM** i u odnosu na planirane, viši su za 4,15 % ili 132.860 KM. Povećanje troškovne strane odnosi se prevashodno na više materijane troškove / energent-mazut / kako po cijeni, tako i po utrošenoj količini.

Tabela 21 . Pregled strukture ukupnih rashoda/troškova u 2021 g. / KM /

Red. br.	Struktura rashoda/troškova	Ostvareno u 2020 g.	Planirano u 2021 g.	Realizirano u 2021 g.	index	
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/3
1.	Materijalni troškovi	1.650.741	1.580.000	1.752.516	111	106
2.	Amortizacija	412.166	410.000	399.117	97	97
3.	Troškovi zaposlenih i angažovanih-brutto plać	589.409	654.000	625.588	96	106
4.	Troškovi usluga	49.905	50.000	66.599	133	133
5.	Nematerijalni troškovi	89.992	95.000	139.619	147	155
6.	Troškovi rezervisanja	0	0	0	0	0
7.	Rashodi i gubici na zalihama	0	0	0	0	0
8.	Rashodi kamata	1.210	5.000	940	19	78
9.	Rashodi po osnovu ispravki greške iz ranijeg perioda	0	0	0	0	0
10.	Troškovi ostalih primanja i naknada zaposlenih	90.473	90.000	73.096	81	81
11.	Troškovi naknada ostalim fiz. licima – NO i Odbor za reviziju...	15.732	20.000	4.385	21	28
12.	Rashodi – ispravka vrijed. Otpis potraživ.	0	20.000	0	0	0
13.	Rashodi po osnovu PDV na sredstva od Vlade KS	255.000	255.000	255.000	100	100
15.	Ostali finans. rashodi-kazne, sud sporovi...	11.629	5.000	0	0	0
UKUPNO		3.166.257	3.184.000	3.316.860	104	105

Materijalni troškovi

Materijalni troškovi u izvještajnom periodu iznosili su 1.752.516 KM, što je za 4,15 % više u odnosu na plan, a istovremeno imaju i najveće učešće u ukupnim troškovima poslovanja /52,8%/. U odnosu na 2020 godinu, viši su za 150.603 KM ili 4,8%. Povećanje navedene stavke u rashodovnom bilansu odnosi se na povećanje obima preuzete energije od strane korisnika u 2021 posebno u dijelu privrede / cca 800 MWh više /, te znatno višom cijenom energenta vs 2020 g. S tim u vezi, povećavaju se i gubici u distributivnoj mreži zbog njene dotrajalosti, amortiziranosti kao i predimenzioniranosti samog proizvodnog postrojenja koje je u direktnoj proporcionalnoj vezi sa isporučenom energijom / povećanjem proizvodnje, povećavaju se i gubici kako u proizvodnji tako i u distribuciji /.

Amortizacija

Troškovi amortizacije u 2021 godini iznosili su 399.117 KM / u ukupnim troškovima učestvuju 12% / i na indexu su 97 u odnosu na plan. Ovako visok nivo troškova amortizacije u ukupnim troškovima leži u činjenici da veći dio imovine na koju se obračunava amortizaciona stopa nije u funkciji generisanja prihoda odnosno nije neophodna za „core business“, zbog čega smo i predlagali dezinvestiranje određenog dijela ovakve imovine.

Troškovi zaposlenih i angažovanih

Troškovi zaposlenih i angažovanih ostvareni su u iznosu od 625.588 KM i manji su za 4,4 % u odnosu na plan, a u odnosu na predhodnu godinu su na indexu 106. U ukupnim troškovima učestvuju sa 18,8 %, a odnose se na bruto plaće zaposlenih. Ovi troškovi su viši vs 2020 g zbog primjene odredaba potpisanog Granskog kolektivnog ugovora o povećanju minimalne satnice rada.

Tabela 22. Struktura prosječne plaće po kvalifikacionoj strukturi na dan 31.12. 2021 g

Stručna sprema	Broj uposlenih na dan 31.12.	Prosječna netto plaća sa porezom na dohodak - KM
VSS	5	1.567
VKV	2	1.493
SSS	12	1.146
KV	6	1.019
NK	1	783
UKUPNO	26	

*Prosječan broj radnika u 2021 godini je bio 26, te je ostvarena prosječna netto plaća od 1.172 KM

Troškovi usluga

Odnose se na troškove tekućeg održavanja i u izvještajnom periodu iznose 66.599 KM i u ukupnim troškovima učestvuju sa 2 %. Odnose se na tekuće održavanje proizvodnih i distributivnih kapaciteta Društva, te operativnih troškova poslovanja / remont kotlovskih postrojenja pred sezonu grijanja, popravke na distributivnoj, vodovodnoj i kanizacionoj mreži, održavanje softvera i troškove usluga održavanja okoliša, advokatske usluge, revizorke, računovodstvene i notarske usluge... /

Nematerijalni troškovi

Iznose 139.619 KM i u ukupnim troškovima učestvuju 4,21%. U odnosu na plan su viši za cca. 47% , a u odnosu na 2020 godinu viši su za 49.627 KM. Povećanje ove vrste troškova odnosi se na troškove opravke distributivne mreže / iskopi, sanacija i popravka mreže /

Troškovi rezervisanja

U 2021 godini nije bilo troškova rezervisanja .

Rashodi i gubici na zalihama

U 2021 godini nije bilo ove vrste rashoda.

Rashodi kamata

Rashodi ove vrste u 2021 godini iznosili su 940 KM .

Rashodi po osnovu ispravki grešaka iz ranijeg perioda

Nije bilo ove vrste troška u 2021 godini.

Troškovi ostalih primanja i naknada zaposlenih

U 2021 godini iznose 73.096 KM i u ukupnim troškovima učestvuju 2,20%. U odnosu na plan niži su za 16.904 KM, a u odnosu na 2020g niži za 17.377 KM. Odnose se na troškove isplaćenog TO, regresa, prevoza, pomoći radnicima za liječenje i otpremine.

Troškovi naknada ostalim fizičkim licima

Iznose 4.385 KM u 2021 godini i u odnosu na plan su niži za 15.615 KM, a u odnosu na predhodnu godinu su niži za 11.347 KM. Navedeni troškovi odnose se na troškove naknada članovima NO, Odbora za reviziju i Ugovora o djelu. Smanjenje ovih troškova rezultat je isteka mandata članovima NO, te neangažovanja lica po osnovu Ugovora o djelu.

Nije ih bilo u 2021 godini.

Rashodi po osnovu PDV na sredstva dobijena od Vlade KS

U 2021. godini iznos navedenih sredstava je bio 255.000 KM, obzirom da je dotacija iz Vlade KS iznosila 1.500.000 KM. U odnosu na plan su na indexu 100, kao i u odnosu na 2020. godinu pošto se radi o identičnom iznosu dotacija. U ukupnim troškovima poslovanja učestvuju sa 7,68%. Namijenjena su podršci poslovanju / nabavka energenta / kao i u predhodnim godinama.

Izmirenje obaveza po kreditnom zaduženju

Sa januarom 2019 godine, Društvo je izmirilo obaveze po osnovu dugoročnog kredita u Sberbank dd Sarajevo iz 2004 godine, tako da se isto u 2021 godini nije kreditno zaduživalo, niti ima obaveza po osnovu kreditnog zaduženja.

Sredstva i izvori sredstava

Imovinu Društva čine *stalna poslovna sredstva, tekuća sredstva i dugoročni plasmani.*

Na dan 31.12.2021 godine, stalna sredstva iznose 6.624.540 KM, dok tekuća sredstva iznose 621.758 KM. Dugoročnih plasmana nije bilo.

Stalna poslovna sredstva u naravi predstavljaju zemljište, građevinske objekte i opremu, dok tekuća sredstva čine zalihe, kratkoročna potraživanja i plasmani, gotovina i njen ekvivalent, te rezervisanja.

Izvor sredstava

Čine ga kapital, dugoročne obaveze, kratkoročne obaveze i pasivna vremenska razgraničenja.

-Vrijednost kapitala Društva na dan 31.12.2021 g iznosi 3.702.628 KM.

-Dugoročne obaveze na dan 31.12.2021 god iznose 2.887.395 KM, a predstavljaju obaveze prema PU FBiH po osnovu zateznih kamata na potpisani sporazum o reprogramu. U odnosu na 2020 g manja su za 29.641 KM ili 1 %.

-Kratkoročne obaveze iznose 2.709.247 KM i odnose se na obaveze prevashodno prema dobavljačima / 1.081.569 KM - energent /, dok preostali dio od 1.627.678 KM predstavljaju obaveze za plaće i naknade plaća, poreze i doprinose i dr obaveze. U odnosu na 2020 g manje su za 438.740 KM ili 13,94 %. / likvidacija obaveza prema PU FBiH /

-Pasivna vremenska razgraničenja na dan 31.12.2021 godine iznose 728.476 KM, a odnose se na kratkoročna rezervisanja prema zaposlenim, rezervisanja za koncesiju i rezervisanja za kamate prema RMU Kakanj i niža su za 67.845 KM u odnosu na 2020 godinu.

Ukupne obaveze Društva na dan 31.12.2021 godine iznose 5.596.642 KM, što je u odnosu na dan 31.12.2020 g smanjenje za 468.381 KM ili 7,73%.

Dužničko-povjerilački odnosi

Tabela 23. Spisak povjerilaca na dan 31.12.2021 godine sa iznosima dugovanja / KM/

<i>Povjerilac</i>	<i>Struktura duga</i>		<i>Mjesečni anuitet</i>
<i>PU FBiH</i>	<i>Glavnica duga</i>	<i>1.091.886,80</i>	<i>39.675,00</i>
	<i>Trošak prinudne naplate</i>	<i>135.588,03</i>	
	<i>Zatezna kamata</i>	<i>2.781.448,08</i>	
<i>RMU Kakanj</i>	<i>303.061,44</i>		<i>Potpisan sporazuma o obročnom plaćanju troškova zateznih kamata u 50 mjesečnih rata ...anuitet 7.215,78 KM / isti se provodi /</i>
<i>UKUPNO</i>	<i>4.311.984,35</i>		

**Ukupan nivo duga prema PU FBiH prema potpisanom sporazmu o reprogramu iz decembra 2017 godine iznosio je 4.742.086,18 KM na period od 10 /deset/ godina, od čega 2.781.448,08 otpada na trošak zateznih kamata.*

* U prvom kvartalu 2022 godine Društvo planira likvidirati preostali dug glavnice, kao i troškove prinudne naplate /sporazum sa Vladom KS / kako bi bili oslobođeni plaćanja zateznih kamata od 2.78 miliona KM , te imovinu

Samo troškovi amortizacije i uplaćenog PDV na sredstva dobijena od Vlade KS iznose 654.117 KM što je preko 45% ukupnog prihoda ostvarenog iz operativnog poslovanja, na šta menadžment apsolutno nije mogao uticati.

Sam trošak amortizacije od cca 400.000 KM na godišnjem nivou uslovljen je obračunom na opremu i sredstva na koja se primjenjuje amortizaciona stopa, a koja nisu u funkciji generisanja prihoda, zbog čega smo u predhodnim godinama i predlagali dezinvestiranje dijela imovine koja nije neophodna za „core business“.

- U toku 2021 godine, desile su se 4 /četiri / blokade transkacijskog računa Društva. Blokada računa od strane PU FBiH po osnovu neisplaćenih plata i doprinosa radnika iz ranijeg perioda poslovanja na iznos od 1.643.400 KM. Blokada računa po tužbama radnika 3 /tri / radnika u ukupnom iznosu od 66.717 KM.

Izazovi u poslovanju u toku 2021 godine :

Sva imovina Društva bila je opterećena založnim pravom od strane povjerioca /PU FBiH/ što onemogućava mobilizaciju sredstava na finansijskom tržištu s ciljem sanacije postojećeg stanja i promjenu poslovne konfiguracije.

1. Potpuno zastarjela, amortizirana, predimenzionirana i nerentabilna proizvodna i distributivna postrojenja stara preko 40 godina u koju se do danas nije investicijski ništa ulagalo, zbog čega se stepen iskorištenosti energije kreće oko indexa 50 .
Predmetna postrojenja su potpuno nepouzdana u pogledu kontinuiteta isporuke toplotne energije obzirom na starost, amortiziranost te nemogućnost obezbjeđenja rezervnih dijelova i opreme za popravke na sistemu.
2. Visok nivo akumuliranih obaveza Društva, pozicioniraju ga u kategoriju „dužničkog ropstva“, jer su sa aspekta ročnosti potpuno nepovoljna...sva su dospjela na naplatu.
3. Tužbe radnika protiv Društva, a tiču se neisplaćenih netto plata iz ranijeg perioda poslovanja /2013-2015 / neke presude su već izvršene /, a koje iznose 358.326 KM uvećane za iznos kamata i troškova postupka.
4. Koncesiona naknada koja iznosi skoro 30 miliona KM na ime zahvaćene vode sa izvorišta „Peračko vrelo“.
5. Prodajna cijena vode koja se isporučuje u sistem KJKP ViK koja iznosi 0,25 KM/m³ vode, a istovremeno se Društvu obračunavala koncesiona naknada od 1,50 KM/m³ zahvaćene vode / napomena da su obje cijene autorizovane od strane Vlade Kantona /. Cijena vode koja se isporučuje prema KJKP ViK doo Sarajevo je konstantna i nije se mijenjala od 1999 godine (0,25 KM/ m³ vode) iako je bilo zahtjeva u tom pravcu.
6. U sufinansiranju nabavke energenta, Društvo ima veoma značajnu podršku od strane Vlade Kantona SA kao većinskog vlasnika. Međutim, nalogom inspektorata UIO BiH kao i Presudom suda, obavezni smo plaćati PDV od 17% na doznačena sredstva, što predstavlja veoma visok trošak obrtnog kapitala i prijeti blokadom poslovanja, jer Društvo iz tekućeg priliva nije u mogućnosti servisirati ovu vrstu obaveze. Samo za tekuće obaveze po osnovu planiranih sredstava u budžetu Kantona SA za 2021 g. / 1, 5 miliona KM /, Društvo mora obračunati i isplatiti 255.000 KM UIO BiH.

I pored niza poteškoća i izazova sa kojima se Društvo susretalo u 2021 godini, pokrenuti su aktivnosti / gasifikacija postrojenja i instalacija toplotnih pumpi sistemom „W-W“ / na tehnološkom prilagođavanju kroz razvojne projekte i aranžmane sa EBRD putem resornog ministarstva KS što će značajno unaprijediti poslovne performanse Društva.

Broj NO: 78-06/22
Vogošća, 17.06.2022. godine

D I R E K T O R

BAGS ENERGOTEHNIKA DD

4200479170006

Vogošća, Igmanska bb

200479170006

Sakupljanje, pročišćavanje i snabdevanje vodom

36.00

Sberbank BH d.d. Sarajevo

080

1401010005655030

BILANS USPJEHA

pravna lica koja vode knjigovodstvo u skladu sa kontnim okvirom za privredna društva)
za period od 1.1.2021. do 31.12.2021. godine

Grupa konta, konto 1	POZICIJA 2	Bilješka 3	Oznaka za AOP 4	IZNOS	
				Tekuća godina 5	Prethodna godina 6
	I. DOBIT ILI GUBITAK PERIODA				
	POSLOVNI PRIHODI I RASHODI				
	Poslovni prihodi (202+206+210+211)				
60	1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)		201	3,092,257	3,039,420
600	a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima		202	0	0
601	b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu		203	0	0
602	c) Prihodi od prodaje robe na stranom tržištu		204	0	0
61	2. Prihodi od prodaje učinaka (207 do 209)		205	0	0
610	a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima		206	1,442,799	1,388,434
611	b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu		207	0	0
612	c) Prihodi od prodaje učinaka na stranom tržištu		208	1,442,799	1,388,434
62	3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka		209	0	0
65	4. Ostali poslovni prihodi		210	0	0
	Poslovni rashodi (213+214+215+219+220+221+222-223+224)		211	1,649,458	1,650,986
50	1. Nabavna vrijednost prodane robe		212	3,312,758	3,153,417
51	2. Materijalni troškovi		213	0	0
52	3. Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja (216 do 218)		214	1,752,685	1,650,740
520, 521	a) Troškovi plaća i naknada plaća zaposlenima		215	703,857	695,614
523, 524	b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih		216	625,588	589,409
527, 529	c) Troškovi naknada ostalim fizičkim licima		217	73,884	90,473
53	4. Troškovi proizvodnih usluga		218	4,385	15,732
540 do 542	5. Amortizacija		219	64,701	49,905
543 do 549	6. Troškovi rezervisanja		220	399,117	412,166
55	7. Nematerijalni troškovi		221	0	0
poveć.11 i 12. ili 595	Povećanje vrijednosti zaliha učinaka		222	392,398	344,992
smanj.11 i 12. ili 596	Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka		223	0	0
	Dobit od poslovnih aktivnosti (201-212)		224	0	0
	Gubitak od poslovnih aktivnosti (212-201)		225	0	0
	FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI		226	220,501	113,997
66	Finansijski prihodi (228 do 233)				
660	1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica		227	0	0
661	2. Prihodi od kamata		228	0	0
662	3. Pozitivne kursne razlike		229	0	0
663	4. Prihodi od efekata valutne klauzule		230	0	0
664	5. Prihodi od učešća u dobiti zajedničkih ulaganja		231	0	0
669	6. Ostali finansijski prihodi		232	0	0
			233	0	0

Dobit ili gubitak: 1401010005655030

1401010005655030

1	2	3	4	5	6
56	Finansijski rashodi (235 do 239)	234	940	2,366	
560	1. Finansijski rashodi iz odnosa s povezanim pravnim licima	235	0	0	
561	2. Rashodi kamata	236	940	2,366	
562	3. Negativne kursne razlike	237	0	0	
563	4. Rashodi iz osnova valutne klauzule	238	0	0	
569	5. Ostali finansijski rashodi	239	0	0	
	Dobit od finansijskih aktivnosti (227-234)	240	0	0	
	Gubitak od finansijskih aktivnosti (234-227)	241	940	2,366	
	Dobit redovne aktivnosti (225-226+240-241)>0	242	0	0	
	Gubitak redovne aktivnosti (225-226+240-241)<0	243	221,441	116,363	
	OSTALI PRIHODI I RASHODI				
67 bez 673	Ostali prihodi i dobici, osim iz osnova stalnih sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (245 do 253)	244	307,140	6,084	
670	1. Dobici od prodaje stalnih sredstava	245	0	0	
671	2. Dobici od prodaje investicijskih nekretnina	246	0	0	
672	3. Dobici od prodaje bioloških sredstava	247	0	0	
674	4. Dobici od prodaje učešća u kapitalu i vrijednosnih papira	248	0	0	
675	5. Dobici od prodaje materijala	249	0	0	
676	6. Viškovi	250	0	0	
677	7. Naplaćena otpisana potraživanja	251	3,008	6,084	
678	8. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika	252	0	0	
679	9. Otpis obaveza, ukinuta rezervisanja i ostali prihodi	253	304,132	0	
57 bez 573	Ostali rashodi i gubici, osim iz osnova stalnih sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (255 do 263)	254	3,162	9,264	
570	1. Gubici od prodaje i rashodovanja stalnih sredstava	255	0	0	
571	2. Gubici od prodaje i rashodovanja investicijskih nekretnina	256	0	0	
572	3. Gubici od prodaje i rashodovanja bioloških sredstava	257	0	0	
574	4. Gubici od prodaje učešća u kapitalu i vrijednosnih papira	258	0	0	
575	5. Gubici od prodaje materijala	259	0	0	
576	6. Manjkovi	260	0	0	
577	7. Rashodi iz osnova zaštite od rizika	261	0	0	
578	8. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja	262	0	0	
579	9. Rashodi i gubici na zalihama i ostali rashodi	263	3,162	9,264	
	Dobit po osnovu ostalih prihoda i rashoda (244-254)	264	303,978	0	
	Gubitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda (254-244)	265	0	3,180	
	PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI				
	SREDSTAVA (osim stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava obustavljenog poslovanja)				
68 bez 688	Prihodi iz osnova usklađivanja vrijednosti (267 do 275)	266	0	0	
680	1. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nematerijalnih sredstava	267	0	0	
681	2. Prihodi od usklađivanja vrijednosti materijalnih stalnih sredstava	268	0	0	
682	3. Prihodi od usklađivanja vrijednosti investicijskih nekretnina za koje se obračunava amortizacija	269	0	0	
683	4. Prihodi od usklađivanja vrijednosti bioloških sredstava za koja se obračunava amortizacija	270	0	0	
684	5. Prihodi od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	271	0	0	
685	6. Prihodi od usklađivanja vrijednosti zaliha	272	0	0	
686	7. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih plasmana	273	0	0	
687	8. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kapitala (negativni goodwill)	274	0	0	
689	9. Prihodi od usklađivanja vrijednosti ostalih sredstava	275	0	0	
58 bez 588	Rashodi iz osnova usklađivanja vrijednosti (277 do 284)	276	0	0	
580	1. Umanjenje vrijednosti nematerijalnih sredstava	277	0	0	
581	2. Umanjenje vrijednosti materijalnih stalnih sredstava	278	0	0	
582	3. Umanjenje vrijednosti investicijskih nekretnina za koje se obračunava amortizacija	279	0	0	
583	4. Umanjenje vrijednosti bioloških sredstava za koja se obračunava amortizacija	280	0	0	
584	5. Umanjenje vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	281	0	0	
585	6. Umanjenje vrijednosti zaliha	282	0	0	
586	7. Umanjenje vrijednosti kratkoročnih finansijskih plasmana	283	0	0	
589	8. Umanjenje vrijednosti ostalih sredstava	284	0	0	

1	2	3	4	5	6
dio 64	Povećanje vrijednosti specifičnih stalnih sredstava (286 do 288)	285		0	0
640	Povećanje vrijednosti investicijskih nekretnina koje se ne amortizuju	286		0	0
641	Povećanje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju	287		0	0
642	Povećanje vrijednosti ostalih stalnih sredstava koja se ne amortizuju	288		0	0
dio 64	Smanjenje vrijednosti specifičnih stalnih sredstava (290 do 292)	289		0	0
643	Smanjenje vrijednosti investicijskih nekretnina koje se ne amortizuju	290		0	0
644	Smanjenje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju	291		0	0
645	Smanjenje vrijednosti ostalih stalnih sredstava koja se ne amortizuju	292		0	0
	Dobit od usklađivanja vrijednosti (266-276+285-289) > 0	293		0	0
	Gubitak od usklađivanja vrijednosti (266-276+285-289) < 0	294		0	0
690, 691	Prihodi iz osnova promjene računovodstvenih politika i ispravki neznačajnih grešaka iz ranijih perioda	295		0	0
590, 591	Rashodi iz osnova promjene računovodstvenih politika i ispravki neznačajnih grešaka iz ranijih perioda	296		0	1,210
	DOBIT ILI GUBITAK NEPREKINUTOG POSLOVANJA				
	Dobit neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243+264-265+293-294+295-296)>0	297		82,537	0
	Gubitak neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243+264-265+293-294+295-296)<0	298		0	120,753
	POREZ NA DOBIT NEPREKINUTOG POSLOVANJA				
dio 721	Porezni rashodi perioda	299		0	0
dio 722	Odloženi porezni rashodi perioda	300		0	0
dio 722	Odloženi porezni prihodi perioda	301		0	0
	NETO DOBIT ILI GUBITAK NEPREKINUTOG POSLOVANJA				
	Neto dobit neprekinutog poslovanja (297-298-299-300+301)>0	302		82,537	0
	Neto gubitak neprekinutog poslovanja (297-298-299-300+301)<0	303		0	120,753
	DOBIT ILI GUBITAK OD PREKINUTOG POSLOVANJA				
673 i 688	Prihodi i dobici iz osnova prodaje i usklađivanja vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja	304		0	0
573 i 588	Rashodi i gubici iz osnova prodaje i usklađivanja vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja	305		0	0
	Dobit od prekinutog poslovanja (304-305)	306		0	0
	Gubitak od prekinutog poslovanja (305-304)	307		0	0
dio 72	Porez na dobit od prekinutog poslovanja	308		0	0
	Neto dobit od prekinutog poslovanja (306-307-308)>0	309		0	0
	Neto gubitak od prekinutog poslovanja (306-307-308)<0	310		0	0
	NETO DOBIT ILI GUBITAK PERIODA				
	Neto dobit perioda (302-303+309-310)>0	311		82,537	0
	Neto gubitak perioda (302-303+309-310)<0	312		0	120,753
723	Međudividue i druge raspodjele dobiti u toku perioda	313		0	0
	II. OSTALA SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK				
	DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (315 do 320)	314		0	0
	1. Dobici od realizacije revalorizacionih rezervi stalnih sredstava	315		0	0
	2. Dobici od promjene fer vrijednosti finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	316		0	0
	3. Dobici iz osnova prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	317		0	0
	4. Aktuarski dobici po planovima definisanih primanja	318		0	0
	5. Dobici iz osnova efektivnog dijela zaštite novčanog toka	319		0	0
	6. Ostali nerealizovani dobici i dobici utvrđeni direktno u kapitalu	320		0	0
	GUBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (322 do 326)	321		0	0
	1. Gubici od promjene fer vrijednosti finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	322		0	0
	2. Gubici iz osnova prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	323		0	0
	3. Aktuarski gubici po planovima definisanih primanja	324		0	0
	4. Gubici iz osnova efektivnog dijela zaštite novčanog toka	325		0	0
	5. Ostali nerealizovani gubici i gubici utvrđeni direktno u kapitalu	326		0	0


1	2	3	4	5	6
	Ostala sveobuhvatna dobit prije poreza (314-321)		327	0	0
	Ostali sveobuhvatni gubitak prije poreza (321-314)		328	0	0
	Obračunati odloženi porez na ostalu sveobuhvatnu dobit		329	0	0
	Neto ostala sveobuhvatna dobit (327-328-329) > 0		330	0	0
	Neto ostali sveobuhvatni gubitak (327-328-329) < 0		331	0	0
	 Ukupna neto sveobuhvatna dobit perioda (311-312+330-331) > 0		332	82,537	0
	 Ukupni neto sveobuhvatni gubitak perioda (311-312+330-331) < 0		333	0	120,753
	 Neto dobit/gubitak perioda prema vlasništvu (311 ili 312)		334	82,537	-120,753
	a) vlasnicima matice		335	55,300	-80,905
	b) vlasnicima manjinskih interesa		336	27,237	-39,848
	Ukupna neto sveobuhvatna dobit/gubitak prema vlasništvu (332 ili 333)		337	82,537	-120,753
	a) vlasnicima matice		338	55,300	-80,905
	b) vlasnicima manjinskih interesa		339	27,237	-39,848
	Zarada po dionici:		340	0	0
	a) obična		341	0	0
	b) razrijeđena		342	0	0
	 Prosječan broj zaposlenih:				
	- na bazi sati rada		343	26	27
	- na bazi stanja krajem svakog mjeseca		344	26	27

Vogošća

ŠPAGO/ADIL I SABINA

3669/5

061/212-375



Nihad Konaković

13.2.2022.

1	2	3	4	5	6	7	8
063	4. Dugoročni krediti dati u zemlji		025	0	0	0	0
064	5. Dugoročni krediti dati u inostranstvo		026	0	0	0	0
065	6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju		027	0	0	0	0
066	7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća		028	0	0	0	0
068	8. Ostali dugoročni finansijski plasmani		029	0	0	0	0
07	VII. Druga dugoročna potraživanja (031+032)		030	0	0	0	0
070	1. Potraživanja od povezanih pravnih lica		031	0	0	0	0
071 do 078	2. Ostala dugoročna potraživanja		032	0	0	0	0
091, 098	VIII. Dugoročna razgraničenja		033	0	0	0	0
090	B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA		034	2,781,448	0	2,781,448	2,781,448
10 do 15	C) TEKUĆA SREDSTVA (036+043)			0	0	0	0
10	I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042)		035	881,071	259,313	621,758	679,963
11	1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sličan inventar		036	83,999	13,791	70,208	113,754
12	2. Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge		037	83,999	13,791	70,208	113,754
13	3. Gotovi proizvodi		038	0	0	0	0
14	4. Roba		039	0	0	0	0
15	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje		040	0	0	0	0
	6. Dati avansi		041	0	0	0	0
			042	0	0	0	0
20	II. Gotovina, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani (044+047+053+061+06		043	797,072	245,522	551,550	566,209
20 bez 207	1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045+046)		044	15,239	0	15,239	185,919
207	a) Gotovina		045	15,239	0	15,239	185,919
21, 22, 23	b) Gotovinski ekvivalenti		046	0	0	0	0
210	2. Kratkoročna potraživanja (048 do 052)		047	780,083	245,522	534,561	377,178
211	a) Kupci - povezana pravna lica		048	0	0	0	0
212	b) Kupci u zemlji		049	629,338	174,072	455,266	373,442
22	c) Kupci u inostranstvu		050	0	0	0	0
23	d) Potraživanja iz specifičnih poslova		051	0	0	0	0
24	e) Druga kratkoročna potraživanja		052	150,745	71,450	79,295	3,736
240	3. Kratkoročni finansijski plasmani (054 do 060)		053	1,750	0	1,750	219
241	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima		054	0	0	0	0
242	b) Kratkoročni krediti dati u zemlji		055	1,750	0	1,750	219
243, 244	c) Kratkoročni krediti dati u inostranstvo		056	0	0	0	0
245	d) Kratkoročni dio dugoročnih plasmana		057	0	0	0	0
246	e) Finansijska sredstva namijenjena trgovanju		058	0	0	0	0
248	f) Druga finansijska sredstva po fer vrijednosti		059	0	0	0	0
27	g) Ostali kratkoročni plasmani		060	0	0	0	0
28 bez 288	4. Potraživanja za PDV		061	0	0	0	0
288	5. Aktivna vremenska razgraničenja		062	0	0	0	2,893
290	D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA		063	0	0	0	0
	E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA		064	0	0	0	0
88	POSLOVNA AKTIVA (001+034+035+063+064)		065	10,325,259	297,513	10,027,746	10,481,434
	Vanbilansna aktiva		066	155,642	0	155,642	155,642
	Ukupno aktiva (065+066)		067	10,480,901	297,513	10,183,388	10,637,076

Kontinuirani broj: 10/2017-334743403-93

Grupa konta, konto	POZICIJA		Oznaka za AOP	IZNOS tekuće godine	IZNOS prethodne godine
	1	2			
		PASIVA			
		A) KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122-127)			
		I. Osnovni kapital (103 do 108)			
30		1. Dionički kapital	101	3,702,628	3,620,090
300			102	3,591,265	3,591,264
302		2. Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću	103	1,209,178	1,209,177
303		3. Zadržani udjeli	104	0	0
304		4. Ulozi	105	0	0
305		5. Državni kapital	106	0	0
309		6. Ostali osnovni kapital	107	2,382,087	2,382,087
31		II. Upisani neplaćeni kapital	108	0	0
320		III. Emisiona premija	109	0	0
		IV. Rezerve (112+113)	110	0	0
321		1. Zakonske rezerve	111	149,579	149,579
322		2. Statutarne i druge rezerve	112	149,579	149,579
dio 33		V. Revalorizacione rezerve	113	0	0
dio 33		VI. Nerealizovani dobiti	114	0	0
dio 33		VII. Nerealizovani gubici	115	0	0
34		VIII. Neraspoređena dobit (118 do 121)	116	0	0
340		1. Neraspoređena dobit ranijih godina	117	82,537	82,537
341		2. Neraspoređena dobit izvještajne godine	118	0	0
342		3. Neraspoređeni višak prihoda ranijih godina	119	82,537	82,537
343		4. Neraspoređeni višak prihoda izvještajne godine	120	0	0
35		IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)	121	0	0
350		1. Gubitak ranijih godina	122	120,753	120,753
351		2. Gubitak izvještajne godine	123	120,753	0
352		3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina	124	0	120,753
353		4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine	125	0	0
360		X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli	126	0	0
dio 40		B) DUGOROČNA REZERVISANJA (129+130)	127	0	0
dio 40		1. Dugoročna rezervisanja za troškove i rizike	128	0	0
dio 40		2. Dugoročna razgraničenja	129	0	0
		C) DUGOROČNE OBAVEZE (132 do 138)	130	0	0
410		1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	131	2,887,395	2,917,036
411		2. Obaveze prema povezanim pravnim licima	132	0	0
412		3. Obaveze po dugoročnim vrijednosnim papirima	133	0	0
413, 414		4. Dugoročni krediti	134	0	0
415, 416		5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu	135	0	0
417		6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	136	0	0
419		7. Ostale dugoročne obaveze	137	0	0
			138	2,887,395	2,917,036

1	2	3	4	5	6
408	D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE		139	0	0
	E) KRATKOROČNE OBAVEZE (141+149+155+156+160+161+162+163)		140	2,709,247	3,147,987
42	I. Kratkoročne finansijske obaveze (142 do 148)		141	1,703	228
420	1. Obaveze prema povezanim pravnim licima		142	0	0
421	2. Obaveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima		143	0	0
422	3. Kratkoročni krediti uzeti u zemlji		144	1,703	228
423	4. Kratkoročni krediti uzeti u inostranstvu		145	0	0
424, 425	5. Kratkoročni dio dugoročnih obaveza		146	0	0
427	6. Kratk. obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka		147	0	0
429	7. Ostale kratkoročne finansijske obaveze		148	0	0
43	II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)		149	1,082,372	832,816
430	1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije		150	803	715
431	2. Dobavljači - povezana pravna lica		151	0	0
432	3. Dobavljači u zemlji		152	1,076,769	832,101
433	4. Dobavljači u inostranstvu		153	4,800	0
439	5. Ostale obaveze iz poslovanja		154	0	0
44	III. Obaveze iz specifičnih poslova		155	0	0
45	IV. Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)		156	668,990	1,178,129
450 do 452	1. Obaveze po osnovu plaća i naknada plaća		157	654,027	1,167,841
453 do 455	2. Obaveze po osnovu naknada plaća koje se refundiraju		158	0	0
456 do 458	3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih		159	14,963	10,288
46	V. Druge obaveze		160	322,152	382,543
47	VI. Obaveze za PDV		161	0	0
48 bez 481	VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine		162	634,030	750,037
481	VIII. Obaveze za porez na dobit		163	0	4,234
49 bez 495	F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA		164	728,476	796,321
495	G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE		165	0	0
	POSLOVNA PASIVA (101+128+131+139+140+164+165)		166	10,027,746	10,481,434
89	Vanbilansna pasiva		167	155,642	155,642
	Ukupno pasiva (166+167)		168	10,183,388	10,637,076

Vogošća

ŠPAGO (ADIL) SABINA

Nihad Konaković

M.P.

13.2.2022.

Identifikacioni broj: 0170773-74340353

Vogošća, Igmana bb

200479170006

Sakupljanje, pročišćavanje i snabdijevanje vodom

36.00

Sberbank BH d.d. Sarajevo

1401010005655030

080

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA

(za pravna lica koja vode knjigovodstvo u skladu sa kontnim okvirom za privredna društva)

- INDIREKTNA METODA -

za period od 1.1.2021. do 31.12.2021. godine

Redni broj	OPIS	Bilješki	Ozn. (+,-)	Oznaka za AOP	IZNOS	
					Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6	7
	A. GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
1.	Neto dobit (gubitak) za period			401	82,537	-120,753
	Usklađenje za:					
2.	Amortizacija / vrijednost usklađenja nematerijalnih sredstava		+			
3.	Gubici (dobici) od otuđenja nematerijalnih sredstava		+ (-)			
	Amortizacija / vrijednost usklađenja materijalnih sredstava		+		399,117	412,166
	Gubici (dobici) od otuđenja materijalnih sredstava		+ (-)			
	Usklađenja iz osnova dugoročnih finansijskih sredstava		+ (-)			
	Nerealizovani rashodi (prihodi) od kursnih razlika		+ (-)			
	Usklađenja za negotovinske stavke i gotovinski tokovi koji se odnose na ulagačke i finansijske aktivnosti		+ (-)			
9.	Ukupno (2 do 8)			402	399,117	412,166
10.	Smanjenje (povećanje) zaliha		+ (-)		43,546	148,836
11.	Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje		+ (-)		-78,088	86,449
12.	Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja		+ (-)		-77,933	-2,035
13.	Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja		+ (-)			
14.	Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima		+ (-)		249,468	-72,558
15.	Povećanje (smanjenje) drugih obaveza		+ (-)		-717,849	-255,787
16.	Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja		+ (-)		-67,845	-69,614
17.	Ukupno (10 do 16)			403	-648,701	-164,709
18.	Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (1+9+17)			404	-167,047	126,704
	B. GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI					
19.	Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (20 do 25)			405		
20.	Prilivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		+	406		
21.	Prilivi iz osnova prodaje dionica i udjela		+	407		
22.	Prilivi iz osnova prodaje stalnih sredstava		+	408		
23.	Prilivi iz osnova kamata		+	409		
24.	Prilivi od dividendi i učešća u dobiti		+	410		
25.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		+	411		
26.	Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (27 do 30)			412		
27.	Odlivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		-	413		
28.	Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela		-	414		
29.	Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava		-	415		
30.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		-	416		
31.	Neto priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (19-26)			417		
32.	Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (26-19)			418		
	C. GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI					
33.	Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (34 do 37)			419		
34.	Prilivi iz osnova povećanja osnovnog kapitala		+	420		
35.	Prilivi iz osnova dugoročnih kredita		+	421		
36.	Prilivi iz osnova kratkoročnih kredita		+	422		
37.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza		+	423		

1	2	3	4	5	6	7
38.	Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (39 do 44)			424	3,633	6,529
39.	Odlivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela		-	425		
40.	Odlivi iz osnova dugoročnih kredita		-	426		
41.	Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita		-	427		
42.	Odlivi iz osnova finansijskog lizinga		-	428		
43.	Odlivi iz osnova isplaćenih dividendi		-	429		
44.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza		-	430	3,633	6,529
45.	Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (33-38)			431		
46.	Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (38-33)			432	3,633	6,529
47.	D. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (18+31+45)			433		126,704
48.	E. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (18+32+46)			434	170,680	6,529
49.	F. NETO PRILIV GOTOVINE (47-48)			435		120,175
50.	G. NETO ODLIV GOTOVINE (48-47)			436	170,680	
51.	H. Gotovina na početku izvještajnog perioda			437	185,919	65,744
52.	I. Pozitivne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine		+	438		
53.	J. Negativne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine		-	439		
54.	K. Gotovina na kraju izvještajnog perioda (51+49-50+52-53)			440	15,239	185,919

Vogošća

ŠPAGO (ADIL) SABINA

3669/5

061/212-375

Nihad Konaković

M.P.

13.2.2022.

13.2.2022.

BAČS ENERGOTEHNIKA DD

Vogošća, Igmana bb

Sakupljanje, pročišćavanje i snabdijevanje vodom

Sberbank BH d.d. Sarajevo

1401010005655030

FINANSIJSKO-FINANCIJSKO
INFORMATIČKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO
ISPOSTAVA CENTAR 3

4200479170006

16.02.2022

200479170006

36.00

-

080

1022

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU

(za sva pravna lica)

za period koji završava na dan 31.12.2021. godine

Vogošća

ŠPAGO (ADIL) ŠABINA

3669/5

061/212-375

13.2.2022.

Nihad Kenžević

M.P.

Godišnji izvještaj 2021. godine



IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU

za period koji završava na dan 31.12.2021. godine

DIO KAPITALA KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA

VRSTA PROMJENE NA KAPITALU									
Oznaka za AOP	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dionički kapital i udjeli u društvu s ograničenom odgovornošću	Revalorizacijske rezerve (MRS 16, MRS 21 i MRS 38)	Nerealizovani dobiti/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za (emisijska premija, zakonske i statutarne rezerve, zaštita gotovinskih tokova)	Akumulirana neraspoređena dobit/nepokriveni gubitak	UKUPNO (3+4+5+6+7)		MANJINSKI INTERES
									</

BAGS ENERGOTEHNIKA DD

4200479170006

Vogošća, Igmanska bb

200479170006

Sakupljanje, pročišćavanje i snabdijevanje vodom

36.00

Sberbank BH d.d. Sarajevo

1401010005655030

080

FINANSIJSKO-FINANCIJSKO
REFORMATSKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO
ISPOSTAVA CENTAR 5

POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO

ANEKS - DODATNI RAČUNOVODSTVENI IZVJEŠTAJ

od 1.1.2021. do 31.12.2021. godine

broj	POZICIJA	Grupa konta, Oznaka		IZNOS	
		konto	za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
1.	Prihodi od premija, subvencija, poticaja i sl. od toga:	650	601	61	3,938
2.	- Prihodi iz budžeta po osnovu subvencija na proizvode	dio 650	602	0	0
3.	- Prihodi iz budžeta po osnovu subvencija na ostale namjene	dio 650	603	0	0
4.	Prihodi od zakupa (operativni najam)	651	604	149,397	147,048
5.	Prihodi od donacija	652	605	1,500,000	1,500,000
6.	Prihodi od članarina	653	606	0	0
7.	Prihodi od tautijema i licencnih prava	654	607	0	0
8.	Prihodi iz namjenskih izvora finansiranja	655	608	0	0
9.	Ostali prihodi po drugim osnovama	659	609	0	0
10.	Plaće i naknade plaća (neto za isplatu zaposlenima)	dio 520 i 521	610	365,807	345,385
11.	Porez na dohodak	dio 520 i 521	611	24,808	22,663
12.	Doprinosi iz plaća i naknada plaća	dio 520 i 521	612	175,522	56,007
13.	Doprinosi na plaće i naknade plaća	dio 520 i 521	613	59,451	165,354
14.	Troškovi službenih putovanja zaposlenih od toga:	523	614	788	916
15.	- Dnevnice za službena putovanja u zemlji i inostranstvu	dio 523	615	0	0
16.	Troškovi ostalih primanja, naknada i materijalnih prava zaposlenih	524	616	73,096	89,557
17.	TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA (18+19+20+21+22+23+24+25+26)	53	617	64,701	49,905
18.	Troškovi usluga izrade i dorade učinaka	530	618	0	13
19.	Troškovi transportnih usluga	531	619	0	120
20.	Troškovi usluga održavanja	532	620	42,018	37,012
21.	Troškovi zakupa	533	621	4,620	3,840
22.	Troškovi sajmova	534	622	0	0
23.	Troškovi reklame i sponzorstava	535	623	6,002	6,495
24.	Troškovi istraživanja	536	624	0	0
25.	Troškovi razvoja koji se ne kapitalizuju	537	625	0	0
26.	Troškovi ostalih usluga	539	626	12,061	2,425
27.	NEMATERIJALNI TROŠKOVI (28+29+30+31+32+33+34+35)	55	627	392,398	344,992
28.	Troškovi neproizvodnih usluga	550	628	58,296	26,780
29.	Troškovi reprezentacije	551	629	992	1,770
30.	Troškovi premija osiguranja	552	630	388	440
31.	Troškovi platnog prometa	553	631	3,209	1,926
32.	Troškovi poštanskih i telekomunikacionih usluga	554	632	5,049	7,225
33.	Troškovi poreza, naknada, taksi i drugih dažbina na teret pravnog lica	555	633	314,854	297,633
34.	Troškovi članskih doprinosa i sličnih obaveza	556	634	803	1,057

1	2	3	4	5	6
35.	Ostali nematerijalni troškovi	559	635	8,807	8,161
	od toga:				
36.	- Naknada za rad članova učeničkih, omladinskih i studentskih zadruga	dio 559	636	0	0
37.	Kalo, rastur, kvar i lom materijala i robe	dio 579	637	0	0
38.	Potraživanja za PDV (dugovni promet grupe 27)	27 osim 279	638	312,649	267,501
39.	Obaveze za PDV (potražni promet grupe 47)	47 osim 479	639	270,688	260,971
40.	Obračunati poseban porez - akcize	480	640	0	0

Vogošća

ŠPAGO (ADIL) SABINA

3669/5

061/212-375

M.P.

Nihad Konaković

13.2.2022.

BAGS ENERGOTEHNIKA DD

4200479170006

Vogošća, Igmanska bb

200479170006

Sakupljanje, pročišćavanje i snabdijevanje vodom

36.00

Sberbank BH d.d. Sarajevo

1401010005655030

080

POSEBNI PODACI O PLAĆAMA I BROJU ZAPOSLENIH
uz godišnji obračun

od 1.1.2021. do 31.12.2021. godine

IZNOS

POZICIJA	AOP	U istom obračunskom periodu prethodne godine		U obračunskom periodu tekuće godine
		4	5	
1. Svega plaće	901	345,385	365,807	
2. Svega naknade plaća	902	0	0	
3. Svega plaće i naknade (1+2)	903	345,385	365,807	
4. Porez na plaće i naknade plaća	904	22,663	24,808	
5. Doprinosi iz plaća i naknada plaća	905	56,007	175,522	
6. Doprinosi na plaće i naknade plaća	906	165,354	59,451	
7. Svega doprinosi (5+6)	907	221,361	234,973	
8. Svega (3+4+7)	908	589,409	625,588	
9. Neto učešća zaposlenih u dobiti	909	0	0	
10. Porezi na učešće zaposlenih u dobiti	910	0	0	
11. Doprinosi iz učešća zaposlenih u dobiti	911	0	0	
12. Doprinosi na učešće zaposlenih u dobiti	912	0	0	
13. Svega (9 do 12)	913	0	0	
14. Svega neto plaće, naknade plaća i učešća u dobiti (3+9)	914	345,385	365,807	
15. Prosječan broj zaposlenih na osnovu sati rada (cijeli broj)	915	27	26	

Vogošća

ŠPAGO (ADIL) SABINA

3669/5

Nihad Konaković

13.2.2022.

061/212-375

ODGOVORNOST ZA FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

za godinu koja završava sa 31.12.2021. godine

Na osnovu Zakona o računovodstvu i reviziji FBiH, Uprava Društva je dužna osigurati da finansijski izvještaji za svaku finansijsku godinu budu u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještaja za male i srednje subjekte (MSFI za MSS), tako da daju istinitu i objektivnu sliku finansijskog stanja i rezultata poslovanja Društva za taj period.

Uprava razumno očekuje da Društvo ima odgovarajuća sredstva za nastavak poslovanja u doglednoj budućnosti. Iz navedenog razloga Uprava i dalje prihvata načelo nastavka poslovanja pri izradi finansijskih izvještaja i godišnjeg izvještaja o stanju Društva.

Pri izradi takvih finansijskih izvještaja Uprava je odgovorna:

- da se odaberu i zatim dosljedno primjenjuju odgovarajuće računovodstvene politike;
- da ocjene i procjene budu razumne i oprezne;
- da se primjenjuju važeći računovodstveni standardi, a svako materijalno značajno odstupanje iskaže i objasni u finansijskim izvještajima; te
- da se finansijski izvještaji pripreme po načelu nastavka poslovanja, osim ako je neprimjereno pretpostaviti da će Društvo nastaviti svoje poslovne aktivnosti u doglednoj budućnosti.

Uprava je odgovorna za vođenje odgovarajućih računovodstvenih evidencija, koje će u bilo koje doba, s prihvatljivom tačnošću održavati finansijski položaj Društva, kao i njegovu usklađenost sa Zakonom o računovodstvu i reviziji. Uprava je također odgovorna za čuvanje imovine Društva, pa stoga i za poduzimanje razumnih mjera da bi se spriječile i otkrile pronevjere i ostale nezakonitosti.

Za i u ime Uprave:

Direktor:

Nihad Konaković

"Bags Energotehnika" d.d. Vogošća

Igmanska b.b. Vogošća
Bosna i Hercegovina

01. juni 2022. godine

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Osnivačima „Bags - Energotehnika“ d.d. Vogošća

Kvalifikovano mišljenje

Obavili smo reviziju godišnjih finansijskih izvještaja **"Bags - Energotehnika" d.d. Vogošća** (u daljem tekstu: "Društvo"), koji se sastoje od Izvještaja o finansijskom položaju na dan 31. decembra 2021. godine, Izvještaja o dobiti ili gubitku i ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, Izvještaja o novčanim tokovima i Izvještaja o promjenama na kapitalu za godinu koja je tada završila, te bilješki uz finansijske izvještaje, uključujući i sažetak značajnih računovodstvenih politika.

Prema našem mišljenju, osim za potencijalne efekte opisane u paragrafu pod naslovom Osnova za kvalifikovano mišljenje, priloženi godišnji finansijski izvještaji istinito i fer prikazuju, u svim značajnim stavkama, finansijski položaj Društva na dan 31.12.2021. godine i njegovu finansijsku uspješnost, te njegove novčane tokove za tada završenu godinu, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI-ima) i Zakonom o računovodstvu i reviziji FBiH

Osnova za kvalifikovano mišljenje

Kao što je navedeno u Bilješki 4.2.1. Potraživanja od kupaca na dan 31. decembra 2021. godine, Društvo nije postupilo u skladu sa MSFI 9 po osnovu vrijednosnog usklađivanja potraživanja od kupaca na dan bilansiranja.

Nije izvršena ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca za sumnjiva i sporna potraživanja, na teret rashoda Društva, u skladu sa dospelosti potraživanja i izvjesnosti naplate. Nismo mogli izračunati efekte gore navedenog.

Imenovani smo kao revizori Društva nakon 31. decembra 2021. godine i stoga nismo prisustvovali fizičkom popisu stalne imovine i zaliha na dan 31. decembra 2021. godine. Iz tog razloga nismo se mogli uvjeriti u tačnost iskazanih vrijednosti utvrđenih popisom, a ni drugim revizijskim postupcima nismo mogli potvrditi tačnost iskazanog stanja na taj dan.

Obavili smo našu reviziju u skladu sa Međunarodnim revizijskim standardima (MRevS-ima). Naše odgovornosti prema tim standardima su detaljnije opisane u našem izvještaju neovisnog revizora u Odjeljku o revizorovim odgovornostima za reviziju godišnjih finansijskih izvještaja. Neovisni smo od Društva u skladu s Kodeksom etike za profesionalne računovođe (IESBA Kodeksom) i ispunili smo naše ostale etičke odgovornosti u skladu s IESBA Kodeksom.

Vjerujemo da su revizijski dokazi koje smo dobili dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše kvalifikovano mišljenje.

Ostale informacije

Uprava je odgovorna za ostale informacije. Ostale informacije sadrže informacije uključene u godišnji izvještaj, ali ne uključuju godišnje finansijske izvještaje i naš revizorski izvještaj.

Naše mišljenje o finansijskim izvještajima ne obuhvata ostale informacije i mi ne izražavamo bilo koji oblik zaključka s izražavanjem uvjerenja o njima.

U vezi sa našom revizijom finansijskih izvještaja, naša je odgovornost pročitati ostale informacije i u provođenju toga, razmotriti jesu li ostale informacije značajno protivriječne finansijskim izvještajima ili našim saznanjima stečenim u reviziji ili se drugačije čini da su značajno pogrešno prikazane. Ako, na osnovu posla koji smo obavili, zaključimo da postoji značajan pogrešan iskaz tih ostalih informacija, od nas se zahtijeva da objavimo tu činjenicu. U tom smislu mi nemamo ništa za objaviti.

Isticanje pitanja

Materijalno značajna neizvjesnost koja se odnosi na stalnost poslovanja

Društvo je za poslovnu 2021. godinu ostvarilo dobit u iznosu 82.537 KM, samo zbog prihoda ostvarenih po osnovu primljene donacije Vlade Kantona Sarajevo za nabavku sirovina za grejnu sezonu. Pored toga, kratkoročne obaveze su veće od tekućih sredstava u iznosu 2.087.489 KM. Ove činjenice ukazuju na postojanje značajne neizvjesnost u odnosu na sposobnost Društva da nastavi poslovanje po načelu stalnosti poslovanja.

Sposobnost Društva da nastavi poslovanje u skladu sa načelom stalnosti poslovanja, zavisi od kontinuirane finansijske podrške većinskog vlasnika - Kantona Sarajevo, kao što je i učinjeno po Sporazumu o sufinansiranju nabavke energenata za grejnu sezonu, za 2021. godinu, uplatom donacije u iznosu 1.500.000 KM (Bilješka 1.2.).

Naše mišljenje nije kvalifikovano za navedeno pitanje.

Sudski procesi - Društvo u svojstvu tuženog

Kao što je navedeno u našoj Bilješki 9. Potencijalne obaveze - sudski sporovi, uz priložene finansijske izvještaje, vrijednost sudskih sporova Društva u svojstvu tuženog, prema Izvještaju advokata koji zastupa Društva, iznosi 21.381.651 KM (glavnica), i prema Izvještaju pravne službe Društva koja vodi radne sporove iznosi 473.094 KM (glavnica sa sudskim troškovima), za koja su izdata Rješenja o izvršenju.

Rukovodstvo Društva redovno analizira i procjenjuje rizik potencijalnih gubitaka sudskih sporova. Društvo koristi interne i vanjske pravne stručnjake kako bi procijenilo ishod svakog slučaja zasebno. Objave o procjenama sudskih sporova treba da budu sastavni dio finansijskih izvještaja u prilogu o izvještaju o poslovanju Društva. Promjene u ovim procjenama mogle bi imati značajan utjecaj na finansijske izvještaje Društva u budućem periodu, te može rezultirati značajnim izmjenama knjigovodstvene vrijednosti imovine ili obaveza u budućim periodima.

Nije moguće odrediti epilog tih sporova kao ni potencijalne obaveze po osnovu predmeta spora, kamate i sudske troškove, ali ih treba svakako objaviti uz finansijske izvještaje.

Naše mišljenje nije kvalifikovano za navedeno pitanje.

Vlasništvo na nekretninama i zastarjela oprema

Kako smo naveli u našoj Bilješki 3. Društvo je upisano kao vlasnik na nekretninama – poslovna zgrada, zemljište, Peračko vrelo i šuma, što je evidentirano u poslovnim knjigama.

Uvidom u ZK izvadke, uočili smo da je izvršena zabilješka, da je dana 20.06.2017. godine, podnesena žalba Pravobranilaštvu Kantona Sarajevo, protiv rješenja Zemljišnoknjižnog ureda za upis vlasništva. Do danas nije bilo očitovanja po predmetnim žalbama od strane Pravobranilaštva Kantona Sarajevo.

Društvo provodi postupke sticanja prava vlasništva nad nekretninama, za koje do sada nije ostvareno to pravo (kotlovnica, rezervoar, cjevovodi i sl.).

Oprema koja služi za obavljanje djelatnosti isporučivanja toplotne energije funkcioniše na principu sagorijevanja fosilnih goriva. U pitanju su postrojenja koja koriste staru i zastarjelu tehnologiju, a sami pogoni su na kraju procijenjenog vijeka upotrebljivosti. Oprema je predmet održavanja u skladu s finansijskim mogućnostima Društva. Evidentan je visok stepen sumnje u pouzdanost pogona, kao i ekološku prihvatljivost funkcionisanja.

Ako se uzme u obzir ukupno finansijsko stanje Društva tj. njegova nemogućnost finansiranja većih kapitalnih investicija na postrojenju i opremi, može biti ugrožena mogućnost obavljanja djelatnosti isporučivanja toplotne energije.

Naše mišljenje nije kvalifikovano za navedeno pitanje.

Sporazum sa Poreznom upravom FBiH

Skrećemo pažnju da se zbog nepovoljne finansijske situacije, u kojoj se Društvo nalazilo u prethodnim periodima, nisu izmirlivale tekuće obaveze i došlo je do akumuliranja obaveza po direktnim i indirektnim porezima. Kontrolom od strane nadležnih inspekcija te obaveze su potvrđene i bile su osnov za provođenje postupaka protiv Društva. Da bi omogućio daljnje obavljanje djelatnosti, menadžment Društva je sklopio sporazum sa poreskim organima, kojim su obaveze plaćanja poreza i doprinosa, te kamate po istim prolongirane. Društvo je u prethodnim godinama sklopilo sporazum sa Poreskom upravom FBiH o odgođenom plaćanju obaveza. Kao garancija, data je materijalna imovina u zalog. Datum dospjeća zadnje rate je 25. novembar 2027. godine. U 2021. godini nije vršeno pravovremeno izmirenje obaveza po Sporazumu.

Neblagovremeno izmirenje obaveza može eventualno uzrokovati dodatna finansijska opterećenja u vidu zateznih kamata, penala i slično, kao i pad poslovne reputacije koji opet uzrokuje otežan pristup izvorima finansiranja i nepovoljnu pregovaračku poziciju u poslovnim dogovorima sa klijentima i dobavljačima.

Neophodno je planirati sredstva za izmirenje obaveza i obezbjeđenje istih, kako ne bi bila ugrožena likvidnost Društva, a time i funkcionisanje komunalnog sistema u Općini Vogošća.

Naše mišljenje nije kvalifikovano za navedeno pitanje.

Ključna revizijska pitanja

Ključna revizijska pitanja su ona pitanja koja su bila, po našoj profesionalnoj prosudbi, od najveće važnosti za našu reviziju godišnjih finansijskih izvještaja tekućeg razdoblja. Tim pitanjima smo se bavili u kontekstu naše revizije godišnjih finansijskih izvještaja kao cjeline i pri formiranju našeg mišljenja o njima, i mi ne dajemo zasebno mišljenje o tim pitanjima.

Nekretnine, postrojenja i oprema

Ključna revizijska pitanja	Revizijski pristup
Usmjerili smo pažnju na ovo područje zbog činjenice da stalna materijalna sredstva predstavljaju 66,06 % aktive Društva (Bilješka 3.).	Provjerili smo tačnost obračuna amortizacije stalnih materijalnih sredstava za 2021. godinu, kao i knjiženje nabavki i umanjenja. Kontrolirali smo vrednovanje nekretnina po fer vrijednosti i postrojenja i opreme koji su iskazani po povijesnom trošku, umanjeno za akumuliranu amortizaciju i akumulirane gubitke od umanjenja. Provjerili smo vlasništvo na nekretninama i aktivnosti oko upisa vlasništva za nekretnine za koje nije upisano. Provjerili smo upisane terete na nekretninama. Postrojenja i oprema su u prosjeku otpisana u iznosu 92,67 %, što ukazuje na neminovnost značajnih i intenzivnijih ulaganja što prije.

Priznavanje prihoda od prodaje robe i učinaka

Ključna revizijska pitanja	Revizijski pristup
Usmjerili smo pažnju na ovo područje zbog činjenice da ukupni prihodi od prodaje usluga na dan 31.12.2021.godine iznose 1.442.799 KM i prihod od donacije 1.500.000 KM (Bilješka 1.). Društvo primjenjuje zahtjeve MSFI 15 prilikom priznavanja prihoda.	Prihodi od prodaje za 2021. godinu se sastoje od prihoda prodaje učinaka. Identifikovali smo priznavanje prihoda kao ključno revizorsko pitanje obzirom da postoji rizik da su prihodi precijenjeni i da su prihodi priznati u pogrehdšnom periodu. Ovo područje je također zahtijevalo našu posebnu pažnju obzirom da je prihod jedan od ključnih pokazatelja poslovanja društva. Prihod od prodaje usluga se priznaje po izvršenju usluge Prilikom ocjenjivanja vjerovatnoće naplate određenog iznosa nakande, Društvo uzima u obzir sposobnost i namjeru kupca da plati taj iznos naknade po dospeljuću. Naš revizijski pristup je obuhvatio testiranje kontrola i kao i primjenu različitih dokaznih i analitičkih postupaka koju su kako slijedi: • Provjerili smo implementaciju, te testirali operativnu efikasnost ključnih internih kontrola identificiranih kao značajne za naše dokazne postupke u procesu testiranja prihoda. • Dokaznim postupcima koje smo primjenili, ocjenili smo da su prihodi koji su evidentirani stvarno nastali. • Prihodi od donacije su pravilno evidentirani

Vrednovanje potraživanja

Ključna revizijska pitanja	Revizijski pristup
Usmjerili smo pažnju na ovo područje zbog činjenice da su potraživanja od kupaca iskazana u iznosu 455.266 KM (Bilješka 4.). Društvo nije postupilo u skladu sa MSFI 9, prilikom vrednovanja potraživanja.	S obzirom na značajnost iznosa iskazanih potraživanja Društva, izdvojili smo vrednovanje potraživanja kao jedno od ključnih revizorskih pitanja. Provjerili smo ročnost potraživanja u skladu sa zahtjevima MSFI 9, koji definira umanjenje vrijednosti potraživanja pomoću modela očekivanih kreditnih gubitaka, koji zahtijeva procjenu mogućih gubitaka od umanjenja vrijednosti

Odgovornosti uprave i onih koji su zaduženi za upravljanje za godišnje finansijske izvještaje

Uprava je odgovorna za sastavljanje godišnjih finansijskih izvještaja, koji daju istinit i fer prikaz u skladu s MSFI-ima, i za one interne kontrole za koje uprava odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanja godišnjih finansijskih izvještaja koji su bez značajnog pogrešnog prikaza uslijed prijevare ili pogreške.

U sastavljanju godišnjih finansijskih izvještaja, uprava je odgovorna za procjenjivanje sposobnosti Društva da nastavi s poslovanjem po vremenski neograničenom poslovanju, objavljivanje, ako je primjenjivo, pitanja povezanih s vremenski neograničenim poslovanjem i korištenjem računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja, osim ako uprava ili namjerava likvidirati Društvo ili prekinuti poslovanje ili nema realne alternative nego da to učini.

Oni koji su zaduženi za upravljanje su odgovorni za nadziranje procesa finansijskog izvještavanja kojeg je ustanovilo Društvo.

Revizorove odgovornosti za reviziju godišnjih finansijskih izvještaja

Naši ciljevi su steći razumno uvjerenje o tome jesu li godišnji finansijski izvještaji kao cjelina bez značajnog pogrešnog prikaza uslijed prevare ili pogreške i izdati izvještaj nezavisnog revizora, koji uključuje naše mišljenje. Razumno uvjerenje je viši nivo uvjerenja, ali nije garancija da će revizija obavljena u skladu s MRevS-ima uvijek otkriti značajno pogrešno prikazivanje kada ono postoji. Pogrešni prikazi mogu nastati uslijed prevare ili pogreške i smatraju se značajni ako se razumno može očekivati da, pojedinačno ili u zbiru, utiču na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovi tih finansijskih izvještaja.

Kao sastavni dio revizije u skladu s MRevS-ima, stvaramo profesionalne prosudbe i održavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Mi također:

- prepoznavamo i procjenjujemo rizike značajnog pogrešnog prikaza godišnjih finansijskih izvještaja, zbog prevare ili pogreške, oblikujemo i obavljamo revizijske postupke kao reakciju na te rizike i pribavljamo revizijske dokaze koji su dovoljni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje. Rizik neotkrivanja
- značajnog pogrešnog prikaza nastalog uslijed prevare je veći od rizika nastalog uslijed pogreške, jer prevara može uključiti tajne sporazume, krivotvorenje, namjerno ispuštanje, pogrešno prikazivanje ili zaobilaženje internih kontrola.
- stičemo razumijevanje internih kontrola relevantnih za reviziju kako bismo oblikovali revizijske postupke koji su primjereni u datim okolnostima, ali ne i za svrhu izražavanja mišljenja o učinkovitosti internih kontrola Društva.
- ocjenjujemo primjerenost korištenih računovodstvenih politika i razumnost računovodstvenih procjena i povezanih objava koje je stvorila uprava.
- zaključujemo o primjerenosti korištene računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja koju koristi uprava i, temeljeno na pribavljenim revizijskim dokazima, zaključujemo o tome postoji li značajna neizvjesnost u vezi s događajima ili okolnostima koji mogu stvarati značajnu sumnju u sposobnost Društva da nastavi s poslovanjem po vremenski neograničenom poslovanju. Ako zaključimo da postoji značajna neizvjesnost, od nas se zahtijeva da skrenemo pažnju u našem izvještaju nezavisnog revizora na povezane objave u godišnjim finansijskim izvještajima ili, ako takve objave nisu odgovarajuće, da modificiramo naše mišljenje.

Naši zaključci se temelje na revizijskim dokazima pribavljenim sve do datuma našeg izvještaja nezavisnog revizora. Međutim, budući događaji ili uvjeti mogu uzrokovati da Društvo prekine s nastavljanjem poslovanja po vremenski neograničenom poslovanju.

- *ocjenjujemo cjelokupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj godišnjih finansijskih izvještaja, uključujući i objave, kao i odražavaju li godišnji finansijski izvještaji transakcije i događaje na kojima su zasnovani na način kojim se postiže fer prezentacija.*

Mi komuniciramo sa onima koji su zaduženi za upravljanje u vezi sa, između ostalih pitanja, planiranim obimom i vremenskom rasporedu revizije i važnim revizijskim nalazima, uključujući i pitanja o značajnim nedostacima u internim kontrolama koji su otkriveni tokom naše revizije.

Mi također dajemo izjavu onima koji su zaduženi za upravljanje da smo postupili u skladu s relevantnim etičkim zahtjevima u vezi s neovisnošću i da ćemo komunicirati s njima o svim odnosima i drugim pitanjima za koja se može razumno smatrati da utječu na našu neovisnost, kao i, gdje je primjenjivo, o povezanim zaštitama.

Između pitanja o kojima se komunicira s onima koji su zaduženi za upravljanje, mi određujemo ona pitanja koja su od najveće važnosti u reviziji finansijskih izvještaja tekućeg perioda i zato su ključna revizijska pitanja. Mi opisujemo ta pitanja u našem revizorovom izvještaju, osim ako zakon ili regulativa sprječava javno objavljivanje pitanja ili kada odlučimo, u iznimno rijetkim okolnostima, da pitanje ne treba izvijestiti u našem izvještaju nezavisnog revizora, jer se razumno može očekivati da bi negativne posljedice izvještavanja nadmašile dobrobiti javnog interesa od takvog izvještavanja.

Angažovani partner u reviziji koja ima za posljedicu ovaj izvještaj nezavisnog revizora je Lejla Avdić - Vajzović.

Imenovanje revizora i razdoblje

Društvo nas je imenovalo za revizora za finansijske izvještaje poslovne 2021. godine.

Bilans d.o.o.

Lejla Avdić – Vajzović

**Ovlašteni revizor
Licenca br. 3090017108**

Ljubljanska 16a, Sarajevo

01. juni 2022. godine

Bilans d.o.o.

Lejla Čaušević

Direktor

BILANS USPJEHA
ZA PERIOD OD 01.01.2021. GODINE DO 31.12.2021. GODINE

(U KM)

OPIS	BILJEŠKA	31.12.2021.	31.12.2020.
POSLOVNI PRIHODI I RASHODI			
Poslovni prihodi	1	3.092.257	3.039.420
1. Prihodi od prodaje robe	1	-	-
a) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1	-	-
2. Prihodi od prodaje učinaka	1	1.442.799	1.388.434
a) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu	1	1.442.799	1.388.434
3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka	1	-	-
4. Ostali poslovni prihodi	1	1.649.458	1.650.986
Poslovni rashodi	2	3.312.758	3.153.417
1. Nabavna vrijednost prodane robe	2	-	-
2. Materijalni troškovi	2	1.752.685	1.650.740
3. Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja	2	703.857	695.614
a) Troškovi plaća i naknada plaća zaposlenima	2	625.588	589.409
b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposl.	2	73.884	90.473
c) Troškovi naknada ostalim fizičkim osobama	2	4.385	15.732
4. Troškovi proizvodnih usluga	2	64.701	49.905
5. Amortizacija	2	399.117	412.166
6. Nematerijalni troškovi	2	392.398	344.992
Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	2	-	-
Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	2	-	-
Dobit od poslovnih aktivnosti		-	-
Gubitak od poslovnih aktivnosti		220.501	113.997
FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI			
Finansijski prihodi	1	-	-
1. Prihodi od kamata	1	-	-
2. Pozitivne kursne razlike	1	-	-
3. Ostali finansijski prihodi	1	-	-
Finansijski rashodi	2	940	2.366
1. Rashodi od kamata	2	940	2.366
2. Negativne kursne razlike	2	-	-
3. Ostali finansijski rashodi	2	-	-
Dobit od finansijske aktivnosti		-	-
Gubitak od finansijske aktivnosti		940	2.366
Dobit redovne aktivnosti		-	-
Gubitak redovne aktivnosti		221.441	116.363
OSTALI PRIHODI I RASHODI			
Ostali prihodi i dobici	1	307.140	6.084
1. Dobici od prodaje stalnih sredstava	1	-	-
2. Naplaćena otpisana potraživanja	1	3.008	6.084
3. Otpis obaveza, ukinuta rezerviranja i ostali prihodi	1	304.132	-
Ostali rashodi i gubici	2	3.162	9.264
1. Gubici od prodaje i rashodovanja stalnih sredstava	2	-	-
2. Rashodi po osnovu ispravke vrijed. i otpisa potraž.	2	-	-
3. Rashodi i gubici na zalihama i ostali rashodi	2	3.162	9.264
Dobit po osnovu ostalih prihoda i rashoda		303.978	-
Gubitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda		-	3.180

BILANS USPJEHA
ZA PERIOD OD 01.01.2021. GODINE DO 31.12.2021. GODINE

(U KM)

OPIS	BILJEŠKA	31.12.2021.	31.12.2020.
Prihodi na temelju usklađivanja vrijednosti sredstava	1	-	-
Rashodi na temelju usklađivanja vrijednosti sredstava	2	-	-
Dobit od usklađivanja vrijednosti		-	-
Gubitak od usklađivanja vrijednosti		-	-
Prihodi iz osnova promjena račun. politika i ispr. neznčajnih greški iz ranijih godina	1	-	-
Rashodi iz osnova promjena račun. politika i ispr. neznčajnih greški iz ranijih godina	2	-	1.210
Dobit neprekinutog poslovanja prije poreza		82.537	-
Gubitak neprekinutog poslovanja prije poreza		-	120.753
Porez na dobit neprekinutog poslovanja		-	-
Neto dobit neprekinutog poslovanja		82.537	-
Neto gubitak neprekinutog poslovanja		-	120.753
NETO DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA			
Neto dobit perioda		82.537	-
Neto gubitak perioda		-	120.753

Bilješke na stranicama od 14 do 31 čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

**BILANS STANJA
NA DAN 31.12.2021. GODINE**

(U KM)

OPIS	BILJEŠKA	31.12.2021.	31.12.2020.
STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI	3	9.405.988	9.801.471
1. Nematerijalna sredstva	3	-	-
Ostala nematerijalna sredstva	3	-	-
Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	3	-	-
2. Nekretnine, postrojenja i oprema	3	6.624.540	7.020.023
Zemljišta	3	1.637.620	1.637.621
Građevinski objekti	3	3.817.476	4.092.357
Postrojenja i oprema	3	1.169.444	1.290.045
Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	3	-	-
3. Dugoročni finansijski plasmani	3	-	-
Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	3	-	-
4. Dugoročna razgraničenja	3	2.781.448	2.781.448
TEKUĆA SREDSTVA	4	621.758	679.963
1. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji	4	70.208	113.754
Sirovine i mat., rezervni dijelovi i sitni inventar	4	70.208	113.754
Roba	4	-	-
Dati avansi	4	-	-
2. Gotovina i gotovinski ekvivalenti	5	15.239	185.919
Gotovina	5	15.239	185.919
3. Kratkoročna potraživanja	4	534.561	377.178
Kupci u zemlji	4	455.266	373.442
Kupci u inostranstvu	4	-	-
Druga kratkoročna potraživanja	4	79.295	3.736
4. Kratkoročni finansijski plasmani	4	1.750	219
Kratkoročni krediti dati u zemlji	4	1.750	219
5. Potraživanja za PDV	4	-	2.893
6. Aktivna vremenska razgraničenja	4	-	-
POSLOVNA AKTIVA		10.027.746	10.481.434
Vanbilansna aktiva		155.642	155.642
UKUPNO AKTIVA		10.183.388	10.637.076

**BILANS STANJA
NA DAN 31.12.2021. GODINE**

(UKM)

OPIS	BILJEŠKA	31.12.2021.	31.12.2020.
KAPITAL	6	3.702.628	3.620.090
1. Osnovni kapital	6	3.591.265	3.591.264
Dionički kapital	6	1.209.178	1.209.177
Državni kapital	6	2.382.087	2.382.087
2. Rezerve	6	149.579	149.579
Zakonske rezerve	6	149.579	149.579
3. Neraspoređena dobit	6	82.537	-
Neraspoređena dobit ranijih godina	6	-	-
Neraspoređena dobit izvještajne godine	6	82.537	-
4. Gubitak do visine kapitala	6	120.753	120.753
Gubitak ranijih godina	6	120.753	-
Gubitak izvještajne godine	6	-	120.753
DUGOROČNA REZERVISANJA	6	-	-
Dugoročna razgraničenja	6	-	-
DUGOROČNE OBAVEZE	7	2.887.395	2.917.036
Ostale dugoročne obaveze	7	2.887.395	2.917.036
KRATKOROČNE OBAVEZE	7	2.709.247	3.147.987
1. Kratkoročne finansijske obaveze	7	1.703	228
Kratkoročni krediti uzeti u zemlji	7	1.703	228
Kratkoročni dio dugoročnih obaveza	7	-	-
Ostale kratkoročne finansijske obaveze	7	-	-
2. Obaveze iz poslovanja	7	1.082.372	832.816
Primljeni avansi, depoziti i kaucije	7	803	715
Dobavljači u zemlji	7	1.076.769	832.101
Dobavljači u inostranstvu	7	4.800	-
3. Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja zaposlenih	7	668.990	1.178.129
Obaveze po osnovu plaća i naknada plaća	7	654.027	1.167.841
Obaveze za ostala primanja zaposlenih	7	14.963	10.288
4. Druge obaveze	7	322.152	382.543
5. Obaveze za PDV	7	-	-
6. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine	7	634.030	750.037
7. Obaveza za porez na dobit	7	-	4.234
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	7	728.476	796.321
POSLOVNA PASIVA		10.027.746	10.481.434
Vanbilansna pasiva	7	155.642	155.642
UKUPNA PASIVA		10.183.388	10.637.076

Bilješke na stranicama od 14 do 31 čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA
ZA PERIOD OD 01.01.2021. GODINE DO 31.12.2021. GODINE

(U KM)

OPIS	31.12.2021.	31.12.2020.
A. GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
Neto dobit (gubitak) za period	82.537	(120.753)
Amortizacija/vrijednost usklađivanja nematerijalnih sredstava	399.117	412.166
Gubici (dobici) od otuđenja nrmaterijalnih sredstava	-	-
Ukupno	399.117	412.166
Smanjenje (povećanje) zaliha	43.546	148.836
Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje	(78.088)	86.449
Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja	(77.933)	(2.035)
Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja	-	-
Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima	249.468	(72.558)
Povećanje (smanjenje) drugih obaveza	(717.849)	(255.787)
Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja	(67.845)	(69.614)
Ukupno	(648.701)	(164.709)
Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti	(167.047)	126.704
B. GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI		
Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti	-	-
Prilivi iz osnova prodaje stalnih sredstava	-	-
Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti	-	-
Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava	-	-
Neto priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti	-	-
Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti	-	-
C. GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI		
Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti	-	-
Prilivi iz osnova kratkoročnih kredita	-	-
Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	-	-
Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti	3.633	6.529
Odlivi iz osnova dugoročnih kredita	-	-
Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita	-	-
Odlivi iz osnova isplaćenih dividendi	-	-
Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	3.633	6.529
Neto priliv gotovine iz finansijski aktivnosti	-	-
Neto odliv gotovine iz finansijski aktivnosti	3.633	6.529
UKUPNI PRILIVI GOTOVINE	-	126.704
UKUPNI ODLIVI GOTOVINE	170.680	6.529
NETO PRILIVI GOTOVINE	-	120.175
NETO ODLIVI GOTOVINE	170.680	-
Gotovina na početku izvještajnog razdoblja	185.919	65.744
Gotovina na kraju izvještajnog razdoblja	15.239	185.919

Bilješke na stranicama od 14 do 31 čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U KAPITALU
ZA PERIOD KOJI ZAVRŠAVA NA DAN 31.12.2021. GODINE**

(U KM)

OPIS	UPISANI KAPITAL	OSTALE REZERVE	AKUMULIRANI DOBIT (GUBITAK)	UKUPNI KAPITAL
Stanje na dan 31.12.2019.	3.591.264	126.164	23.416	3.740.844
Neto dobit (gubitak) perioda	-	-	(120.753)	(120.753)
Neto dobiti/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	-	23.415	(23.415)	-
Objavljene dividende i drugi oblici rasp. dobiti i pokrića gubitka	-	-	(1)	(1)
Stanje na dan 31.12.2020.	3.591.264	149.579	(120.753)	3.620.090
Neto dobit (gubitak) perioda	-	-	82.537	82.537
Neto dobiti/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	-	-	-	-
Objavljene dividende i drugi oblici rasp. dobiti i pokrića gubitka	-	-	-	-
Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	1	-	-	1
Stanje na dan 31.12.2021.	3.591.265	149.579	(38.216)	3.702.628

Bilješke na stranicama od 14 do 31 čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

BILJEŠKE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

1. OBLIK ORGANIZOVANJA I DJELATNOST

1.1. Opći podaci o Društvu

U Sudski registar kod Općinskog suda u Sarajevu, prema Aktuelnom izvodu iz sudskog registra od 15.11.2018. godine, broj: 065-0-RegZ-18-010124, upisani su sljedeći podaci:

Naziv Društva: "Bags - Energotehnika" Dioničko društvo Vogošća, Sarajevo

Skraćeni naziv: "Bags Energotehnika" d.d. Vogošća

Sjedište: Igmanska b.b., Vogošća

ID broj: 4200479170006

PDV broj: 200479170006

Šifra djelatnosti: 36.00 - prečišćavanje i distribucija vode, proizvodnja i distribucija toplotne energije (41.040)

Osnivači: dioničari po rješenju KAP Sarajevo

Osnovni kapital: 3.591.264,48 KM (1.575.116 dionica nominalne vrijednosti 2,28 KM po dionici)

Direktor: Nihad Konaković, direktor bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrovane djelatnosti

Uprava Društva:

Uprava Društva organizuje rad i rukovodi poslovanjem Društva, zastupa i predstavlja Društvo i odgovara za zakonitost poslovanja. Upravu Društva čini direktor Društva. Odgovorno lice za zastupanje Društva prema Rješenju o izmjenama podataka broj: 0650-Reg16-003616 od 20.09.2016. je Konaković Nihad, direktor bez ograničenja.

Nadzorni odbor:

1. Mujičić Alaga, predsjednik
2. Fetah Kadrić, član
3. Turbo Mirnes, član

Odbor za reviziju:

1. Dženana Bešlija, predsjednik
2. Belma Sarić, član
3. Arif Velić, član

Na dan 31. decembra 2021. godine prosječan broj zaposlenih na osnovu sati rada u Društvu je dvadesetšest (26),

2. SAŽETAK TEMELJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

OPĆI PRISTUP

Finansijski izvještaji Društva u skladu su sa zahtjevima MSFI za MRS. Gdje je bilo potrebno izvršena su usklađenja u finansijskim izvještajima da bi bili u skladu sa navedenim računovodstvenim standardima. Osnova prezentiranja i mjerenja ovih finansijskih izvještaja, pripremljeni su po načelu istorijskog troška. Istorijski trošak se uglavnom temelji na fer vrijednosti naknade u zamjenu za imovinu.

Računovodstvene politike korištene u pripremi finansijskih izvještaja obrazložene su u sljedećim tačkama:

a) Nekretnine, postrojenja i oprema

Nekretnine, postrojenja i zemljište se iskazuju po trošku umanjenom za ispravak vrijednosti i eventualno priznate gubitke uslijed umanjenja vrijednosti. Nekretnine, postrojenja i oprema u izgradnji namijenjene proizvodnji, najmu ili u druge još neutvrđene svrhe, iskazuju se po trošku umanjenom za priznate gubitke od umanjenja vrijednosti. Trošak uključuje naknade za profesionalne usluge i, za kvalificiranu imovinu, troškove finansiranja kapitalizirane u skladu s primjenjivom računovodstvenom politikom Društva. Amortizacija ove imovine, koja se primjenjuje po istoj osnovi kao i za druge nekretnine, počinje u trenutku u kojem je imovina spremna za namjeravanu upotrebu. Naknadni izdaci uključuju se u knjigovodstvenu vrijednost imovine ili se, po potrebi, priznaju kao zasebna imovina samo ako će Društvo imati buduće ekonomske koristi od spomenute imovine, te ako se trošak imovine može pouzdano mjeriti. Knjigovodstvena vrijednost zamijenjenog dijela prestaje se priznavati.

Svi ostali troškovi investicijskog i tekućeg održavanja terete bilans uspjeha u finansijskom periodu u kojem su nastali. Amortizacija se obračunava tako da se nabavna ili procijenjena vrijednost imovine, osim postrojenja i opreme u pripremi, otpisuje tokom procijenjenog korisnog vijeka imovine primjenom linearne metode po sljedećim stopama:

Stopa amortizacije

Građevine	0,50 – 5,00%
Postrojenja i oprema	2,00 – 20,00%
Ostala oprema	12,50 – 20,00%
Vozila	15,00 – 15,50%

Rezidualna vrijednost imovine predstavlja procijenjeni iznos koji bi Društvo trenutno dobilo od prodaje imovine umanjen za procijenjeni trošak prodaje u slučaju da je imovina dosegla starost i stanje koje se očekuje na kraju vijeka trajanja imovine.

Rezidualna vrijednost imovine je nula ako Društvo očekuje da će ju koristiti do kraja njenog vijeka trajanja. Rezidualna vrijednost imovine i korisni vijek upotrebe pregledavaju se na svaki izvještajni datum i po potrebi usklađuju. Dobici ili gubici nastali otuđenjem ili rashodovanjem određenog sredstva utvrđuju se kao razlika između prihoda od prodaje i knjigovodstvenog iznosa toga sredstva i priznaju u korist, odnosno na teret prihoda.

b) Nematerijalna imovina

Nematerijalna imovina je imovina koja po svojoj vremenskoj klasifikaciji zadovoljava kriterije stalnih sredstava i koja istovremeno zadovoljavaju sve od sljedećih uvjeta: - radi se o sredstvu koju je moguće prepoznati (kao što je software ili novi procesi); - ako je vjerojatno da će sredstvo ostvariti buduću ekonomsku korist i - ako je moguće pouzdano izmjeriti troškove sticanja sredstva. Nematerijalna imovina amortizira se linearnom metodom tokom njezinog korisnog vijeka po stopi 20%.

c) Zalihe

Zalihe se vrednuju po nižem od troška ili neto prodajne vrijednosti. Neto prodajna vrijednost je procijenjena prodajna cijena u normalnom toku poslovanja umanjena za procijenjene troškove kompletiranja i prodaje zaliha. Zalihe su vrednovane po trošku nabavke koji uključuje sve troškove koji su potrebni za dovođenje zaliha u stanje spremno za upotrebu. Zalihe sitnog inventara otpisuju se 100% prilikom stavljanja u upotrebu.

d) Strana valuta

Poslovni događaji i transakcije u stranoj valuti preračunavaju se u KM po važećem kursu na dan poslovnog događaja. Novčana sredstva i obaveze denominirane u stranoj valuti preračunavaju se u KM po kursu važećem na dan bilansa. Svi dobiti ili gubici nastali zbog promjene kursa valute nakon datuma poslovnog događaja terete račun dobitka ili gubitka u okviru finansijskih prihoda odnosno rashoda.

e) Finansijski instrumenti

Finansijski instrumenti početno se priznaju kada Društvo postane ugovorna strana u ugovoru vezanom za finansijski instrument. Finansijska imovina i obaveze se priznaju u skladu sa MSFI 9 „Finansijski instrumenti“. Prilikom početnog priznavanja, finansijska imovina i finansijske obaveze mjere se po njihovoj fer vrijednosti uvećanoj za transakcijske troškove, u slučaju finansijske imovine i finansijskih obaveza po fer vrijednosti. Vlasnički instrumenti mjere se po fer vrijednosti primljene naknade kada ih je izdao subjekt, umanjeno za pripadajuće transakcijske troškove. Finansijska imovina klasifikacija i mjerenje finansijske imovine prema MSFI 9 zamjenjuje model zasnovan na pravilima u MRS-u 39 pristupom koji zasniva klasifikaciju i mjerenje na poslovnom modelu subjekta i na novčane tokove povezane sa svakim finansijskim sredstvom. Finansijski instrumenti mjere se u dvije kategorije: amortizirani trošak i fer vrijednost. Kretanja fer vrijednosti iskazuju se u bilansu uspjeha ili ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, pod uslovom da su ispunjeni određeni kriteriji koji su navedeni u nastavku.

Dužnički instrumenti

Ako je finansijska imovina dužnički instrument, prilikom utvrđivanja njene klasifikacije treba izvršiti sljedeće procjene:

- a) Poslovni model društva za upravljanje finansijskom imovinom
- b) Ugovorne karakteristike novčanih tokova finansijske imovine

Finansijsko sredstvo treba naknadno mjeriti po amortizovanom trošku ako su ispunjenja oba sljedeća uslova:

- a) Finansijska imovina se drži unutar poslovnog modela čiji je cilj držanje finansijske imovine radi naplate ugovornih novčanih tokova; i
- b) Ugovorni uslovi finansijske imovine uzrokuju, na određene datume, novčane tokove koji su isključivo plaćanje glavnice i kamata (u daljem tekstu IPGK) na nepodmireni iznos glavnice

Finansijsko sredstvo treba naknadno mjeriti po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit ako su ispunjena oba sljedeća uslova:

- a) Finansijska imovina se drži unutar poslovnog modela čiji je cilj postignut i držanjem finansijske imovine radi naplate ugovornih novčanih tokova i prodajom finansijske imovine; i
- b) Ugovorni uslovi finansijske imovine povećavaju na određene datume novčane tokove koji su IPGK.

Ako finansijsko sredstvo ne prođe procjenu poslovnog modela i IPGK kriterije ili opciju fer vrijednosti, ona se mjeri po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha.

Umanjenje vrijednosti

Prema modelu „očekivanog gubitka“ u MSFI 9, kreditni događaj (ili „okidač“ umanjivanja vrijednosti) više se ne mora dogoditi prije priznavanja kreditnih gubitaka. Društvo će uvijek priznavati (najmanje) 12-mjesečne očekivane kreditne gubitke u bilansu uspjeha. Očekivani gubici za vijek trajanja priznaju se na imovini za koju postoji značajan porast kreditnog rizika nakon početnog priznavanja. Umanjenje vrijednosti potraživanja od kupaca izračunava se prema „pojednostavljenom pristupu“, na osnovu očekivanog kreditnog gubitka (ECL) za vijek trajanja. Model očekivanih kreditnih gubitaka je zasnovan na kretanjima historijskih gubitaka i makroekonomskih prilagođavanja u cilju postizanja stopa očekivanih kreditnih gubitaka.

Finansijske obaveze

Određene obaveze se moraju mjeriti po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha. To uključuje sve derivate i vlastite obaveze društva koje klasificira kao „držanje radi trgovanja“. Finansijske obaveze koje se moraju vrednovati po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha i dalje imaju sva kretanja u bilansu uspjeha. Sve ostale finansijske obaveze, kao što su posudbe, naknadno se mjere po amortizovanom trošku, korigirano za kretanje fer vrijednosti na zaštićenim rizicima ako se primjenjuje računovodstvo zaštite fer vrijednosti. Ako se finansijska obaveza ne mora mjeriti po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, ali je društvo posebno označilo kao mjerenu po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, nastale promjene u vlastitom kreditnom riziku nisu evidentirane u bilansu uspjeha ali se iskazuju u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti. Sve ostale promjene evidentiraju se kroz bilans uspjeha. Metoda efektivne kamatne stope Metoda efektivne kamatne stope je metoda izračuna amortiziranog troška finansijske imovine ili finansijske obaveze i raspodjele kamata tokom relevantnog perioda. Efektivna kamatna stopa je stopa kojom se diskontiraju procijenjeni budući novčani tokovi tokom očekivanog vijeka trajanja finansijskog instrumenta na neto knjigovodstvenu vrijednost finansijske imovine ili finansijske obaveze. Pri izračunavanju efektivne kamatne stope, društvo procjenjuje novčane tokove uzimajući u obzir sve ugovorne uvjete finansijskog instrumenta, ali ne uzima u obzir buduće gubitke.

Prestanak priznavanja finansijske imovine i finansijskih obaveza

Društvo će prestati priznavati finansijske imovinu samo kada ugovorna prava na novčane tokove od finansijske imovine isteknu; ili ako prenese finansijsku imovinu, pa samim tim i sve rizike i nagrade od vlasništva sredstva na drugi subjekt. Društvo prestaje priznavati finansijsku obavezu onda, i samo onda kada su obaveze Društva prestale, otkazane ili ističu.

f) Priznavanje prihoda

Osnovno načelo MSFI 16 je da Društvo priznaje prihode kako bi se prikazao prijenos obećane robe ili usluga kupcima u iznosu koji odražava naknadu za koju Društvo očekuje da ima pravo u zamjenu za tu robu ili usluge. Osnovno načelo iskazano je u okviru modela koji se sastoji od pet koraka. Prihodi se sastoje od fer vrijednosti primljene naknade ili potraživanja za prodane proizvode, robu ili usluge u redovnom poslovanju. Prihodi su iskazani u iznosima koji su umanjeni za porez na dodanu vrijednost, rabate i diskonte, troškove ulistavanja proizvoda i marketinških aktivnosti koji su sastavni dio ugovora s kupcima. Sve ostale marketinške aktivnosti vezane za marketinške kampanje koje nisu sastavni dio ugovora s kupcima iskazane su u sklopu Troškova marketinga i unapređenja prodaje. Društvo priznaje prihode kada se iznos prihoda može pouzdano mjeriti, kada je vjerojatno da će ostvariti buduće ekonomske koristi i kada su zadovoljeni specifični kriteriji za sve djelatnosti Društva koje su opisane u nastavku.

Prihodi od prodaje robe

Prihodi od prodaje robe se priznaju onda kada je kupcu prenešena kontrola nad istim, a što se uobičajeno dešava u trenutku isporuke.

Prihodi od usluga

Prihodi od usluga priznaju se u razdoblju u kojem su usluge obavljene, prema stupnju dovršenosti, na osnovu udjela stvarno obavljenih usluga u odnosu na ukupne usluge koje se trebaju obaviti.

Državna davanja

Državna davanja koja su nadoknada za rashode ili gubitke koji su već nastali ili su u svrhu pružanja trenutne finansijske potpore Društvu bez budućih povezanih troškova, priznaju se u dobit ili gubitak perioda u kojem je nastalo takvo potraživanje.

Državna davanja koja se odnose na materijalnu imovinu koja se amortizuje, priznaju se kao prihod u razdobljima i omjerima u kojima se tereti amortizacija tih sredstava.

g) Finansijski prihodi i finansijski rashodi

Finansijske prihode čine kamate, tečajne razlike i slični prihodi, nerealizirani dobici (prihodi) te ostali finansijski prihodi. Finansijski rashodi uključuju kamate, tečajne razlike i druge rashode, nerealizirane gubitke (rashode) finansijske imovine te ostale finansijske rashode. Troškovi posudbe priznaju se kao rashod u razdoblju u kojem su nastali.

h) Primanja zaposlenih

Porezi i doprinosi za obezbjeđenje socijalne sigurnosti zaposlenih

U skladu sa domaćim propisima i usvojenom računovodstvenom politikom, Društvo je obavezno da uplaćuje doprinose raznim državnim fondovima za socijalnu zaštitu. Ove obaveze uključuju doprinose na teret zaposlenih u iznosima koji se obračunavaju primjenom specifičnih, zakonom propisanih stopa.

Društvo ima zakonsku obavezu da izvrši obustavu obračunatih doprinosa iz bruto zarada zaposlenih i da za njihov račun izvrši prenos obustavljenih sredstava u korist odgovarajućih državnih fondova. Doprinosi na teret zaposlenih knjiže se na teret troškova u periodu na koji se odnose.

Obaveze po osnovu otpremnina

U skladu sa Zakonom o radu Federacije BiH Društvo je obavezno da zaposlenima, pri odlasku u penziju, isplati otpremnine, u maksimalnom iznosu koji nije manji od jedne trećine prosječne mjesečne plaće isplaćene radniku u posljednja tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca. Iznos otpremnina ne može biti veći od šest prosječnih mjesečnih plaća isplaćenih radniku u posljednja tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu.

Kratkoročna plaćena odsustva

Akumulirana plaćena odsustva mogu da se prenose i koriste u narednim periodima, ukoliko u tekućem periodu nisu iskorištena u potpunosti. Očekivani troškovi plaćenih odsustava se priznaju u iznosu za koji se očekuje da će biti isplaćeni kao rezultat neiskorištenih akumuliranih prava na dan izvještaja o finansijskom položaju. U slučaju neakumuliranih plaćenih odsustava, obaveza ili trošak se ne priznaju do momenta kada se odsustvo koristi.

i) Rezervisanja

Rezervisanja se priznaju ako Društvo trenutno ima pravnu ili izvedenu obavezu kao posljedicu događaja iz prošlog razdoblja i ako je vjerovatno da će biti potreban odljev resursa radi podmirivanja obaveza te ako se može pouzdano procijeniti iznos obaveze. Kada se rezervacija mjeri pomoću novčanih tokova koji su po procjeni dovoljni za podmirenje postojeće obaveze, njen knjigovodstveni iznos jeste postojeća vrijednost tih novčanih tokova.

j) Porez na dobit

Trošak poreza na dobit sastoji se od tekućeg i odgođenog poreza. Tekući porez predstavlja očekivanu poreznu obavezu obračunatu na oporezivi iznos dobiti za godinu, koristeći poreznu stopu važeću na datum izvještavanja i sva usklađenja porezne obaveze iz prethodnih razdoblja. Odgođeni porezi na dobit uzimaju u obzir privremene razlike između knjigovodstvene vrijednosti imovine i obaveza za potrebe finansijskog izvještavanja i iznosa koji se koriste za potrebe izračuna poreza. Odgođena porezna imovina se priznaje do iznosa za koji je vjerovatno da će postojati dostatna oporeziva dobit za koju se odgođena porezna imovina može iskoristiti. Odgođena porezna imovina se pregledava na svaki datum izvještavanja te se umanjuje za iznos za koji više nije vjerovatno da će se porezna imovina iskoristiti.

k) Događaji nakon datuma bilansa

Događaji nakon datuma bilansa koji daju dodatne informacije o položaju Društva na dan bilansa odražavaju se u finansijskim izvještajima (usklađivanje događaja na datum bilansa). Događaji nakon datuma bilansa koji ne utječu na stavke u finansijskim izvještajima objavljuju se u bilješkama ako su materijalno značajni.

3. KLJUČNE RAČUNOVODSTVENE PROCJENE I PRETPOSTAVKE

Kod primjene računovodstvenih politika, Uprava Društva donosi odluke, te daje procjene i pretpostavke koje utiču na iznose imovine i obaveza, koji se ne mogu izvesti iz ostalih izvora. Procjene i pretpostavke zasnivaju se na prijašnjem i ostalim relevantnim faktorima. Stvarni iznosi mogu se razlikovati od procijenjenih. Procjene i pretpostavke se stalno preispituju. Izmjene knjigovodstvenih procjena priznaju se u periodu izmjene ukoliko se odnose samo na taj period, ili u periodu izmjene i budućim periodima ukoliko izmjena utiče na tekući i buduće periode.

3.1 Ključni izvori procjene neizvjesnosti

Sljedeće su ključne pretpostavke koje se odnose na budućnost i ostali ključni izvori procjene neizvjesnosti na datum bilansa stanja, koji imaju značajan rizik uzrokovanja materijalnog usklađivanja knjigovodstvene vrijednosti sredstava i obaveza u narednoj finansijskoj godini.

Vijek trajanja nekretnina, postrojenja i opreme

Društvo pregleda procijenjeni vijek trajanja nekretnina, postrojenja i opreme na kraju svakog godišnjeg izvještajnog perioda.

Umanjenje potraživanja od kupaca i ostalih potraživanja

Uprava Društva priznaje ispravke vrijednosti za sumnjiva potraživanja na bazi procijenjenih gubitaka koji rezultiraju iz nemogućnosti kupaca da izmire svoje obaveze. Pri vrednovanju adekvatnosti ispravke vrijednosti za sumnjiva potraživanja, Uprava Društva svoju procjenu bazira na starosnoj strukturi potraživanja i otpisima iz prethodnih perioda.

Potencijalne obaveze i gubici po sudskim sporovima

Rukovodstvo Društva redovno analizira i procjenjuje rizik potencijalnih gubitaka sudskih sporova. Društvo koristi interne i vanjske pravne stručnjake kako bi procijenilo ishod svakog slučaja zasebno, radi što realnije objave i rezervisanja za buduće troškove.

Bilješka 1. PRIHODI - Priznavanje prihoda

Prihod se priznaje u Bilansu uspjeha kada se povećanje budućih ekonomskih koristi, odnosi na povećanje sredstava ili smanjenje obaveza, a koje se mogu pouzdano izmjeriti.

O P I S	(U K M)	
	Stanje 31.12.2021.	Stanje 31.12.2020.
Prihodi od pruženih usluga	1.442.799	1.388.434
Ostali poslovni prihodi	1.649.458	1.650.986
Naplaćena otpisana potraživanja	3.008	6.084
Prihodi od otpisanih obaveza	304.132	-
UKUPNO	3.399.397	3.045.504

Prihodi od prodaje roba i usluga trećim licima, se sastoji iz fakturisane prodaje za godinu, umanjeno za poreze i prikazanoj u Bilansu uspjeha, za godinu u kojoj su usluge pružene i fakturisane.

Ostali prihodi sastoje se od stavki za koje se ne očekuje da će se opet pojaviti, a koje su svakako uključene u redovan tok poslovanja.

1.1. Prihodi od prodaje roba i usluga

		(U KM)
O P I S	Stanje	
	31.12.2021.	
Prihodi od prodaje usluga grijanja za domaćinstva	315.256	
Prihodi od prodaje usluga snabdjevanja vodom	415.262	
Prihodi od prodaje usluga grijanja pravnim licima	700.499	
Prihodi od prodaje usluga – elektro i ostali radovi	8.743	
Ostale usluge	3.039	
UKUPNO	1.442.799	

Društvo ostvaruje prihod od djelatnosti isporukom toplotne energije (centralno grijanje) i isporukom vode. Toplotnu energiju isporučuje na području opštine Vogošća, a vodu iz izvora „Peračko vrelo“ isporučuje pravnim licima na užoj lokaciji Industrijske zone i JKP „Vodovod i Kanalizacija“ Sarajevo. Isporučka se vrši po cijenama koje su djelomično definisane aktom nadležnog organa institucija vlasti.

1.2. Ostali poslovni prihodi

		(U KM)
O P I S	Stanje	
	31.12.2021.	
Prihodi od zakupa poslovnih prostorija	149.397	
Prihodi od donacija	1.500.000	
UKUPNO	1.649.458	

Prihod po osnovu donacija, su primljena sredstva iz Budžeta kantona Sarajevo (većinskog vlasnika) po Sporazumu o sufinansiranju nabavke energenata za grejnu sezonu 2021/2022.

Primljena sredstva u iznosu 1.500.000 KM su predmet oporezivanja od strane UIO BiH u skladu sa stavom inspekcije UIO prilikom ranijih kontrola. Na ove uplate obračunat je i uplaćen PDV u ukupnom iznosu od 255.000 KM, koji je iskazan na poziciji troškova Poreza koji ne zavise od finansijskog rezultata.

Bilješka 2. RASHODI - Priznavanje rashoda

Rashod se priznaje u Bilansu uspjeha kad se smanjenje budućih ekonomskih koristi odnosi na smanjenje sredstava ili povećanje obaveza, a koje se mogu pouzdano izmjeriti.

2.1. Poslovni rashodi

		(U KM)
O P I S	Stanje	Stanje
	31.12.2021.	31.12.2020.
Materijalni troškovi	1.752.685	1.650.740
Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja zaposlenima	703.857	695.614
Troškovi proizvodnih usluga	64.701	49.905
Amortizacija	399.117	412.166
Nematerijalni troškovi	392.398	344.992
UKUPNO	3.312.758	3.153.417

« Bags - Energotehnika » d.d. Vogošća

2.1.1. Materijalni troškovi

	(U KM)
O P I S	Stanje 31.12.2021.
Troškovi sirovina i materijala	1.655.094
Troškovi električne energije i ostale energije	97.591
UKUPNO	1.752.685

2.1.2. Troškovi proizvodnih usluga

	(U KM)
O P I S	Stanje 31.12.2021.
Usluge tekućeg održavanja	42.018
Troškovi zakupa	4.620
Troškovi sponzorstva	6.002
Troškovi ostalih usluga	12.061
UKUPNO	64.701

2.1.3. Nematerijalni troškovi

	(U KM)
O P I S	Stanje 31.12.2021.
Troškovi osiguranja	388
Troškovi posebnih naknada i taksi	314.854
PTT troškovi	5.049
Bankarski troškovi	3.209
Usluge revizije i računovodstva	580
Troškovi reprezentacije	992
Troškovi advokata i notara	9.211
Troškovi članarina	803
Troškovi stručnog obrazovanja zaposlenika	1.082
Trošak rada bagera	38.000
Troškovi prisilne naplate	8.574
Ostali troškovi	9.656
UKUPNO	392.398

2.1.4. Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja

	(U KM)
O P I S	Stanje 31.12.2021.
Bruto plaće zaposlenih	625.588
Naknade za ishranu u toku rada	51.345
Naknade troškova prevoza	17.227
Naknada za ostala prava radnika	4.524
Troškovi službenog putovanja	788
Troškovi ugovora o djelu (N.O. i komisije)	4.385
UKUPNO	703.857

2.2. Finansijski rashodi

		(U KM)
OPIS	Stanje 31.12.2021.	
Rashodi iz zateznih kamata	940	
UKUPNO	940	

2.3. Ostali rashodi

		(U KM)
OPIS	Stanje 31.12.2021.	
Rashodi po sudskim sporovima	2.612	
Rashodi za prekršajne kazne	550	
UKUPNO	3.162	

OBRAČUN POSLOVNOG REZULTATA

		(U KM)
OPIS	Stanje 31.12.2021.	
Prihod od prodaje usluga	1.442.799	
Poslovni rashodi	(3.312.758)	
Gubitak iz poslovne aktivnosti	1.869.959	
Ostali poslovni prihodi (donacija i zakup)	1.649.458	
Ostali prihodi	307.140	
Ostali rashodi	(4.102)	
DOBIT ZA PERIOD PRIJE POREZA	82.537	
Porez na dobit		
NETO DOBIT ZA PERIOD	82.537	

Bilješka 3. STALNA SREDSTVA**3.1. Materijalna imovina****(U KM)**

O P I S	Zemljište	Gradevine	Oprema, alat i transportna sredstva	UKUPNO
Nabavna vrijednost 01.01.2021.	1.637.621	25.045.348	15.923.717	42.606.686
Povećanje vrijednosti u 2021.	-	-	3.634	3.634
Smanjenje vrijednosti u 2021.	-	-	-	-
Nabavna vrijednost 31.12.2021.	1.637.621	25.045.348	15.927.351	42.610.320
Ispravka vrijednosti 01.01.2021.	-	(20.952.991)	(14.633.672)	(35.586.663)
Obračun amortizacije za 2021.	-	(274.881)	(124.236)	(399.117)
Prodaja i otpis stalnih sredstava	-	-	-	-
Ukupno ispravka vrijednosti	-	(21.227.872)	(14.757.908)	(35.985.780)
Sadašnja vrijednost 31.12.2021.	1.637.621	3.817.476	1.169.443	6.624.540

Društvo nije osiguralo svoju imovinu od eventualnih prirodnih i drugih nesreća.

Nekretnine Društva, sa udjelom 1/1, uknjižene kao vlasništvo u zemljišnoknjižnom izvadku, su:

- **ZK 32 522/22** Poslovni objekat sa dvorištem – upisan teret u korist Volskbank BH, Sberbank BH i Porezne Uprave FBiH Kantonalni ured Sarajevo. Brisovna dozvola za uknjiženu hipoteku, izdata je od strane SBERBANK Opštinskom sudu u Sarajevu, dana 29.01.2019. godine, za terete u korist Volskbank BH i Sberbank BH, u toku su aktivnosti za brisanje hipoteke.
- **ZK 32 523/22** Ekonomsko dvorište, pristupni put i gradilište - upisan teret u korist Porezne uprave FBiH Kantonalni ured Sarajevo
- **ZK 32 521/22** Gradilište prečistač – nema tereta
- **ZK 32 520/22** Šuma Peračko vrelo – nema tereta

Na svim naprijed navedenim ZK ulošcima, izvršena je zabilježba da je podnesena žalba Pravobranilaštvu Kantona Sarajevo, od 23.06.2017. godine, protiv rješenja Zemljišnoknjižnog ureda. Proces je u toku i nije bilo nikakvog izjašnjenja od strane Pravobranilaštva.

Za jedan dio nekretnina ne postoje validni zemljišno-knjižni izvadci.

Oprema koja služi za obavljanje djelatnosti, isporučivanja toplotne energije, funkcioniše na principu sagorijevanja fosilnih goriva. U pitanju su postrojenja koja koriste staru i zastarjelu tehnologiju, a sami pogoni su na kraju procijenjenog vijeka upotrebljivosti. Oprema se održava u skladu s finansijskim mogućnostima Društva, što nije dostatno, i može biti ugrožena mogućnost obavljanja djelatnosti isporučivanja toplotne energije

Bilješka 4. TEKUĆA SREDSTVA**4.1. Zalihe**

Zalihe obuhvataju materijal, sirovine i rezervne dijelove za gasnu mrežu, u skladištu.

O P I S	(U K M)	
	Stanje 31.12.2021.	Stanje 31.12.2020.
Materijal, sirovine i rezervni dijelovi	70.208	113.754

Odlukom direktora od 23.12.2021. godine, broj 1077-12/21, imenovana je Centralna popisna komisija, koja je izradila Izvještaj o popisu sredstava i izvora sredstava na dan 31.12.2021. godine. Stanje zaliha u knjigovodstvu, usaglašeno je sa Izvještajem o izvršenom popisu istih, na dan 31.12.2021. godine, po Izvještaju centralne popisne Komisije od 31.12.2021. godine.

Nismo prisustvovali redovnom godišnjem popisu, jer smo kasnije imenovani za revizora, tako da ne dajemo svoje mišljenje u vezi sa inventurom.

4.2. Kratkoročna potraživanja

Prema strukturi kratkoročnih potraživanja, na grupi konta 21, evidentiraju se potraživanja sa rokom dospijeca do 12 mjeseci, koja proizilaze iz poslovnih odnosa, a nemaju tretman ulaganja, niti kredita.

O P I S	(U K M)	
	Stanje 31.12.2021.	Stanje 31.12.2020.
Potraživanja od kupaca – pravnih lica u zemlji	501.118	416.917
Potraživanja od kupaca – fizičkih lica u zemlji	128.219	133.565
I V sumnjivih i spornih potraživanja pravnih lica	(126.485)	(126.485)
I V sumnjivih i spornih potraživanja fizičkih lica lica	(47.586)	(50.555)
Potraživanje po kratkoročnom kreditu zaposlenim	1.750	219
Potraživanje za ulazni PDV	79.295	2.893
Ostala potraživanja	-	3.736
UKUPNO	536.311	380.290

4.2.1 Potraživanja od kupaca, pravnih i fizičkih lica u zemlji

O P I S	(U K M)	
	Stanje 31.12.2021.	
Volkswagen d.o.o.	106.732	
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o.	23.214	
Pretis d.d.	84.206	
Murai-Komerc d.o.o.	34.740	
JU KSC	17.977	
Hidrom d.o.o.	25.441	
HIFA OIL d.o.o.	18.310	
UNIS-UTL d.o.o.	15.781	
Ostali kupci	48.232	
UKUPNO	374.633	
Potraživanja od građana	80.633	
SVEUKUPNO	455.266	

Starosna struktura potraživanja za pravna lica

0-30 dana	31-90 dana	91-360 dana	preko 360 dana
190.429 KM	23.052 KM	110.549 KM	50.603 KM

Starosna struktura potraživanja za fizička lica

0-30 dana	31-90 dana	91-360 dana
36.036 KM	29.500 KM	15.097 KM

Društvo nije postupilo u skladu sa MSFI 9 – Finansijski instrumenti, po osnovu vrijednosnog usklađivanja potraživanja od kupaca na dan bilansiranja. Nije izvršena ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca za sumnjiva i sporna potraživanja, na teret rashoda Društva, u skladu sa dospelosti potraživanja i izvjesnosti naplate.

Bilješka 5. GOTOVINA I EKIVALENT GOTOVINE

Novčani ekvivalenti su kratkoročna, visoko likvidna ulaganja, koja se mogu brzo konvertovati u poznate iznose novca uz beznačajan rizik od promjene vrijednosti (MRS 7). Društvo na dan bilanca ima gotovinu na računima kod banaka i u blagajni, kako slijedi:

OPIS	Stanje 31.12.2021.
Račun kod Sberbank d.d. Izvod br. 263	14.326
Račun kod Union Banke d.d. Na dan 31.12.2021.	18
Račun kod Intesa Sanpaolo Banke d.d. Izvod br. 37	144
Devizni račun Sberbank d.d. na dan 31.12.2021. godine	3
Blagajna Blagajnički izvještaj od 31.12.2021. godine	748
UKUPNO	15.239

Platni promet u zemlji (Zakon o platnom prometu) se obavlja preko transakcijskih računa poslovnih subjekata koje otvaraju i vode poslovne banke. Novčana sredstva na računu u banci istodobno su i depoziti po viđenju za koje banka Društvu odobrava ugovorenu kamatu. Poslovi sa transakcijskim računom obuhvataju i polaganje i podizanje gotovine, za koje vrijednosti se u Društvu evidentira blagajničko poslovanje, putem blagajničkog dnevnika i odgovarajućih dokumenata.

Platni promet sa inostranstvom, obavlja se preko deviznih računa otvorenih u bankama, na način propisan Odlukom o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom.

Bilješka 6. KAPITAL

(U KM)

OPIS	UPISANI KAPITAL	REZERVE	AKUMULIRANI DOBIT (GUBITAK)	UKUPNO
Stanje na dan 01.01.2021.	3.591.264	149.579	(120.753)	3.620.090
Neto dobit (gubitak) perioda	-	-	82.537	82.537
Objavljene dividende i drugi oblici rasp. dobiti i pokrića gubitka	-	-	-	-
Objavljene dividende i drugi oblici rasp. dobiti i pokrića gubitka	1	-	-	1
Stanje na dan 31.12.2021.	3.591.265	149.579	(38.216)	3.702.628

Izvodom iz sudskog registra Općinskog suda u Zenici br. 043-0-Reg-21-001259, od 10.12.2021. godine, upisan je osnovni kapital i osnivači Društva i učešće u kapitalu, kako slijedi:

Upisani dionički kapital: 3.591.264 KM

Broj dionica 1.575.116
 Broj dioničara 266
 Nominalna vrijednost jedne dionice 2,28 KM

Najveći dioničari Društva, registrovanog kapitala, sa običnim (redovnim) dionicama na dan 13. mart 2022. godine su:

Naziv	(%)
VLADA KANTONA SARAJEVO ("državno" vlasništvo)	67,00
ZIF "prevent INVEST" d.d. Sarajevo	8,51
GENERAL SERVIS d.o.o. Sarajevo	7,80
ZIF "BIG" d.d. Sarajevo	3,43
UNICREDIT BANK d.d. Mostar	1,84
OSTALI DIONIČARI	11,42

Bilješka 7. DUGOROČNE I KRATKOROČNE OBAVEZE

7.1 Dugoročne obaveze

	31.12.2021.	31.12.2020.
Obaveze po Sporazumu sa Poreskom upravom		
Iz osnova obračunatih zateznih kamata	2.757.020 KM	2.781.448 KM
Obaveza za troškove prisilne naplate	130.375 KM	135.588 KM
UKUPNO	2.887.395 KM	2.917.036 KM

Dana 20. novembra 2017. godine Društvo je sa Poreznom Upravom FBiH potpisalo „Sporazum o plaćanju javnih prihoda u ratama“ broj 13/10-15-22-1535/17 M.S. Pomenutim sporazumom ustanovljena je ukupna obaveza po osnovu javnih prihoda, troškova prinudne naplate, te obračunate kamate u iznosu od 4.742.086 KM.

Po sporazumu, navedeni iznos Društvo će otplatiti u 120 rata od čega:

- 46 rata po 39.675 KM za javne prihode
- rate po 33.897 KM za troškove prinudne naplate
- 70 rata po 39.735 KM za obračunate kamate

Datum dospeljeća zadnje rate je 25. novembar 2027. godine. Kao obezbjeđenje plaćanja po ovom sporazumu nekretnine i oprema su stavljeni pod zalog.

7.2. Kratkoročne obaveze

Obaveze predstavljaju u finansijskim terminima izražene, tuđe izvore imovine.

Kratkoročne obaveze su one obaveze čije se podmirenje, računajući od datuma bilansa očekuju u roku kraćem od godine dana, odnosno 12 mjeseci,

OPIS	(U KM)	
	Stanje 31.12.2021.	Stanje 31.12.2020.
Obaveze po kratkoročnim kreditima	1.703	228
Obaveze po primljenim avansima	803	715
Obaveze prema dobavljačima u zemlji	1.076.769	832.101
Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu	4.800	-
Obaveze po osnovu plaća i naknada	668.990	1.178.129
Obaveze za ostale poreze i druge dadžbine	634.030	750.037
Obaveze poreza na dobit	-	4.234
Ostale obaveze	322.152	382.543
UKUPNO	2.709.247	3.147.987

7.2.1. Obaveze po osnovu plaća i naknada

Obaveze po osnovu plaća i naknada plaća iz tekućeg perioda (decembar) iznose 73.771 KM i odnose se na:

- Obaveza za neto plaće 34.550 KM
- Obaveza za porez na plaće 2.293 KM
- Obaveze za doprinose 22.184 KM
- Obaveze za topli obrok 13.016 KM
- Obaveze za otpremnine 1.728 KM

Obaveze po osnovu plaća, poreza i doprinosa iz prethodnog perioda iznose 595.219 KM, i one su dospjele za plaćanje, po Sporazumu sa Poreznom upravom FBiH.

7.2.2 Obaveze prema dobavljačima u zemlji

(U KM)	
OPIS	Stanje 31.12.2021.
SAGA ENERGY d.o.o	999.560
Ostali dobavljači	77.209
UKUPNO	1.076.769

7.2.3 Obaveze za ostale poreze i dadžbine

Obaveze za ostale poreze i dadžbine u iznosu 634.030 KM, odnose se na slijedeće:

- Obaveze po osnovu naknade za vodu 344.251 KM
- Obaveze za takse za naftne derivate 90.166 KM
- Obaveze za poreze na dodatna primanja-Sporazum 173.823 KM
- Ostale obaveze 25.790 KM

7.2.4 Ostale obaveze

Ostale obaveze u iznosu 322.152 KM se odnose na slijedeće :

- Obaveze po osnovu kamata RMU Kakanj 303.061 KM
- Obaveza za naknade članovima odbora 19.091 KM

Bilješka 8. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

Vremenska razgraničenja predstavljaju posljedicu primjene načela nastanka poslovnog događaja (transakcija) i priznaju se kada nastanu (a ne kada se isplati ili primi novac ili njegov ekvivalent) i evidentiraju se u poslovnim knjigama, te se uključuju u finansijske izvještaje perioda na koje se odnose. Svrha vremenskih razgraničenja jeste da se objektivno iskaže rezultat poslovanja, odnosno da se prihodi i rashodi evidentiraju isključivo u periodu u kojem su nastali.

Pasivna vremenska razgraničenja su iskazana u iznosu **728.476 KM** i odnose se na slijedeće:

- | | |
|--|------------|
| • Obračunati nefakturisani rashodi za zahvaćene vode | 348.500 KM |
| • Obračunati troškovi za naknade zaposlenim | 379.976 KM |

Bilješka 9. POTENCIJALNE OBAVEZE - SUDSKI SPOROV

Prema izvještaju advokata, koji zastupa Društvo, protiv Društva je pokrenuto više sudskih sporova i to:

- Tužba za koncesionu naknadu od strane Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, koji je većinski vlasnik Društva - vrijednost spora 21.318.851 KM
- Tužba UNIS UTL Vogošća - vrijednost spora 14.835,17 KM
- Tužba fizičkih lica - vrijednost spora 47.965,04 KM

Nije moguće odrediti epilog tih sporova kao ni potencijalne obaveze po osnovu predmeta spora, kamate i sudske troškove, ali ih treba svakako objaviti uz finansijske izvještaje.

Neizvjesnost vezana uz ove pretpostavke i procjene može rezultirati značajnim izmjenama knjigovodstvene vrijednosti imovine ili obaveza u budućim periodima.

Prema izvještaju Pravne službe Društva, po predmetima o radnim sporovima koji se vode kod njih, vrijednost sporova iznosi 405.876 KM, a vrijednost sudskih troškova iznosi 67.218 KM i svi su u statusu Rješenja o izvršenju.

Većina Rješenja o izvršenju su konačna, odnosno pravosnažna.

Bilješka 10. DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA STANJA

Nije bilo događaja nakon datuma Bilansa koji bi značajno mogli uticati na finansijske izvještaje Društva.

Bilješka 11. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA

1. Rizik likvidnosti

Stopa tekuće likvidnosti = Tekuća sredstva / Tekuće obaveze x 100

$$\frac{621.758}{2.709.247} \times 100 = 22,95 \%$$

Društvo ima na raspolaganju 0,23 KM u tekućoj aktivi za plaćanje svake KM tekućih obaveza, što ukazuje na ugroženu likvidnost i nastavak redovnog poslovanja Društva.

Krajnja odgovornost za upravljanje rizikom likvidnosti leži na upravi Društva, koja izvršava svoje obaveze u skladu sa smjernicama datim od strane osnivača. Društvo je izgradilo odgovarajući okvir za upravljanje rizikom likvidnosti, u skladu sa potrebama za upravljanje likvidnošću, te raspoloživim izvorima finansiranja. Društvo ima značajne ugovorene obaveze koje potencijalno mogu ugroziti likvidnost Društva.

2. Rizik finansijske stabilnosti

Finansijska stabilnost = Dugotrajna imovina / (Kapital+Dugoročne obaveze)

$$\frac{6.624.540}{6.590.023} = 1,005$$

Pokazatelj finansijske stabilnosti je veći od 1, što ukazuje na finansijsku nestabilnost. Ukoliko je ovaj koeficijent veći od 1 to znači da se dugotrajnim izvorima ne mogu finansirati sva dugotrajna imovina i da se dugotrajnih izvori ne mogu koristiti za finansiranje kratkoročne imovine.

3. Kamatni rizik

Društvo je izloženo kamatnom riziku po osnovu potencijalnih kamata zbog neredovnog izmirenja ugovorenih obaveza i obaveza po aktuelnim sudskim postupcima.

BILJEŠKA 12. ODOBRENJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

Finansijske izvještaje usvojila je Uprava i odobrila njihovo izdavanje dana 16.02.2022. godine.

Nihad Konaković

Direktor



FIN. S.
INF. S.
POSLOV.
ISPO.

REVIZIJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
« BAGS - ENERGOTEHNIKA » d.d. Vogošća
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA
31.12.2021. GODINE

Sarajevo, juni 2022. godine

Sadržaj

1. Odgovornost za finansijske izvještaje	1
2. Izvještaj nezavisnog revizora	2
3. Bilans uspjeha za period od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine	8
4. Bilans stanja na dan 31.12.2021. godine	10
5. Izvještaj o gotovinskim tokovima za period od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine	12
6. Izvještaj o promjenama u kapitalu za godinu koja je završila 31.12.2021. godine	13
7. Oblik organizovanja i djelatnost	14
8. Sažetak temeljnih računovodstvenih politika	15
9. Ključne računovodstvene procjene i pretpostavke	19
10. Bilješka 1. PRIHODI	20
11. Bilješka 2. RASHODI	21
12. Bilješka 3. STALNA SREDSTVA	24
• Materijalna imovina	24
13. Bilješka 4. TEKUĆA SREDSTVA	25
• Zalihe	25
• Kratkoročna potraživanja	25
14. Bilješka 5. GOTOVINA I EKVIVALENT GOTOVINE	26
15. Bilješka 6. KAPITAL	27
16. Bilješka 7. DUGOROČNE I KRATKOROČNE OBAVEZE	28
• Dugoročne obaveze	28
• Kratkoročne obaveze	28
17. Bilješka 8. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	30
18. Bilješka 9. POTENCIJALNE OBAVEZE – SUDSKI SPOROVİ	30
19. Bilješka 10. DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA STANJA	30
20. Bilješka 11. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA	31
21. Bilješka 12. ODOBRENJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA	31

ODGOVORNOST ZA FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
za godinu koja završava sa 31.12.2021. godine

Na osnovu Zakona o računovodstvu i reviziji FBiH, Uprava Društva je dužna osigurati da finansijski izvještaji za svaku finansijsku godinu budu u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještaja za male i srednje subjekte (MSFI za MSS), tako da daju istinitu i objektivnu sliku finansijskog stanja i rezultata poslovanja Društva za taj period.

Uprava razumno očekuje da Društvo ima odgovarajuća sredstva za nastavak poslovanja u doglednoj budućnosti. Iz navedenog razloga Uprava i dalje prihvata načelo nastavka poslovanja pri izradi finansijskih izvještaja i godišnjeg izvještaja o stanju Društva

Pri izradi takvih finansijskih izvještaja Uprava je odgovorna:

- da se odaberu i zatim dosljedno primjenjuju odgovarajuće računovodstvene politike;
- da ocjene i procjene budu razumne i oprezne;
- da se primjenjuju važeći računovodstveni standardi, a svako materijalno značajno odstupanje iskaže i objasni u finansijskim izvještajima; te
- da se finansijski izvještaji pripreme po načelu nastavka poslovanja, osim ako je neprimjereno pretpostaviti da će Društvo nastaviti svoje poslovne aktivnosti u doglednoj budućnosti.

Uprava je odgovorna za vođenje odgovarajućih računovodstvenih evidencija, koje će u bilo koje doba, s prihvatljivom tačnošću održavati finansijski položaj Društva, kao i njegovu usklađenost sa Zakonom o računovodstvu i reviziji. Uprava je također odgovorna za čuvanje imovine Društva, pa stoga i za poduzimanje razumnih mjera da bi se spriječile i otkrile pronevjere i ostale nezakonitosti.

Za i u ime Uprave:
Direktor:

Nihad Konaković

"Bags Energotehnika" d.d Vogošća

Igmanska b.b. Vogošća
Bosna i Hercegovina

01 juni 2022. godine

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Osnivačima „Bags - Energotehnika“ d.d. Vogošća

Kvalifikovano mišljenje

Obavili smo reviziju godišnjih finansijskih izvještaja "Bags - Energotehnika" d.d. Vogošća (u daljem tekstu: "Društvo"), koji se sastoje od Izvještaja o finansijskom položaju na dan 31. decembra 2021. godine, Izvještaja o dobiti ili gubitku i ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, Izvještaja o novčanim tokovima i Izvještaja o promjenama na kapitalu za godinu koja je tada završila, te bilješki uz finansijske izvještaje, uključujući i sažetak značajnih računovodstvenih politika.

Prema našem mišljenju, osim za potencijalne efekte opisane u paragrafu pod naslovom Osnova za kvalifikovano mišljenje, priloženi godišnji finansijski izvještaji istinito i fer prikazuju, u svim značajnim stavkama, finansijski položaj Društva na dan 31.12.2021. godine i njegovu finansijsku uspješnost, te njegove novčane tokove za tada završenu godinu, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI-ima) i Zakonom o računovodstvu i reviziji FBiH

Osnova za kvalifikovano mišljenje

Kao što je navedeno u Bilješki 4.2.1. Potraživanja od kupaca na dan 31. decembra 2021. godine, Društvo nije postupilo u skladu sa MSFI 9 po osnovu vrijednosnog usklađivanja potraživanja od kupaca na dan bilansiranja.

Nije izvršena ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca za sumnjiva i sporna potraživanja, na teret rashoda Društva, u skladu sa dospelosti potraživanja i izvjesnosti naplate. Nismo mogli izračunati efekte gore navedenog.

Imenovani smo kao revizori Društva nakon 31. decembra 2021. godine i stoga nismo prisustvovali fizičkom popisu stalne imovine i zaliha na dan 31. decembra 2021. godine. Iz tog razloga nismo se mogli uvjeriti u tačnost iskazanih vrijednosti utvrđenih popisom, a ni drugim revizijskim postupcima nismo mogli potvrditi tačnost iskazanog stanja na taj dan.

Obavili smo našu reviziju u skladu sa Međunarodnim revizijskim standardima (MRevS-ima). Naše odgovornosti prema tim standardima su detaljnije opisane u našem izvještaju neovisnog revizora u Odjeljku o revizorovim odgovornostima za reviziju godišnjih finansijskih izvještaja. Neovisni smo od Društva u skladu s Kodeksom etike za profesionalne računovođe (IESBA Kodeksom) i ispunili smo naše ostale etičke odgovornosti u skladu s IESBA Kodeksom.

Vjerujemo da su revizijski dokazi koje smo dobili dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše kvalifikovano mišljenje.

Ostale informacije

Uprava je odgovorna za ostale informacije. Ostale informacije sadrže informacije uključene u godišnji izvještaj, ali ne uključuju godišnje finansijske izvještaje i naš revizorski izvještaj.

Naše mišljenje o finansijskim izvještajima ne obuhvata ostale informacije i mi ne izražavamo bilo koji oblik zaključka s izražavanjem uvjerenja o njima.

U vezi sa našom revizijom finansijskih izvještaja, naša je odgovornost pročitati ostale informacije i u provođenju toga, razmotriti jesu li ostale informacije značajno protivriječne finansijskim izvještajima ili našim saznanjima stečenim u reviziji ili se drugačije čini da su značajno pogrešno prikazane. Ako, na osnovu posla koji smo obavili, zaključimo da postoji značajan pogrešan iskaz tih ostalih informacija, od nas se zahtijeva da objavimo tu činjenicu. U tom smislu mi nemamo ništa za objaviti.

Isticanje pitanja

Materijalno značajna neizvjesnost koja se odnosi na stalnost poslovanja

Društvo je za poslovnu 2021. godinu ostvarilo dobit u iznosu 82.537 KM, samo zbog prihoda ostvarenih po osnovu primljene donacije Vlade Kantona Sarajevo za nabavku sirovina za grejnu sezonu. Pored toga, kratkoročne obaveze su veće od tekućih sredstava u iznosu 2.087.489 KM. Ove činjenice ukazuju na postojanje značajne neizvjesnost u odnosu na sposobnost Društva da nastavi poslovanje po načelu stalnosti poslovanja.

Sposobnost Društva da nastavi poslovanje u skladu sa načelom stalnosti poslovanja, zavisi od kontinuirane finansijske podrške većinskog vlasnika - Kantona Sarajevo, kao što je i učinjeno po Sporazumu o sufinansiranju nabavke energenata za grejnu sezonu, za 2021. godinu, uplatom donacije u iznosu 1.500.000 KM (Bilješka 1.2.).

Naše mišljenje nije kvalifikovano za navedeno pitanje.

Sudski procesi - Društvo u svojstvu tuženog

Kao što je navedeno u našoj Bilješki 9. Potencijalne obaveze - sudski sporovi, uz priložene finansijske izvještaje, vrijednost sudskih sporova Društva u svojstvu tuženog, prema Izvještaju advokata koji zastupa Društva, iznosi 21.381.651 KM (glavnica), i prema Izvještaju pravne službe Društva koja vodi radne sporove iznosi 473.094 KM (glavnica sa sudskim troškovima), za koja su izdata Rješenja o izvršenju.

Rukovodstvo Društva redovno analizira i procjenjuje rizik potencijalnih gubitaka sudskih sporova. Društvo koristi interne i vanjske pravne stručnjake kako bi procijenilo ishod svakog slučaja zasebno. Objave o procjenama sudskih sporova treba da budu sastavni dio finansijskih izvještaja u prilogu o izvještaju o poslovanju Društva. Promjene u ovim procjenama mogle bi imati značajan utjecaj na finansijske izvještaje Društva u budućem periodu, te može rezultirati značajnim izmjenama knjigovodstvene vrijednosti imovine ili obaveza u budućim periodima.

Nije moguće odrediti epilog tih sporova kao ni potencijalne obaveze po osnovu predmeta spora, kamate i sudske troškove, ali ih treba svakako objaviti uz finansijske izvještaje.

Naše mišljenje nije kvalifikovano za navedeno pitanje.

Vlasništvo na nekretninama i zastarjela oprema

Kako smo naveli u našoj Bilješki 3. Društvo je upisano kao vlasnik na nekretninama – poslovna zgrada, zemljište, Peračko vrelo i šuma, što je evidentirano u poslovnim knjigama.

Uvidom u ZK izvadke, uočili smo da je izvršena zabilježba, da je dana 20.06.2017. godine, podnesena žalba Pravobranilaštvu Kantona Sarajevo, protiv rješenja Zemljišnoknjižnog ureda za upis vlasništva. Do danas nije bilo očitovanja po predmetnim žalbama od strane Pravobranilaštva Kantona Sarajevo.

Društvo provodi postupke sticanja prava vlasništva nad nekretninama, za koje do sada nije ostvareno to pravo (kotlovnica, rezervoar, cjevovodi i sl.).

Oprema koja služi za obavljanje djelatnosti isporučivanja toplotne energije funkcioniše na principu sagorijevanja fosilnih goriva. U pitanju su postrojenja koja koriste staru i zastarjelu tehnologiju, a sami pogoni su na kraju procijenjenog vijeka upotrebljivosti. Oprema je predmet održavanja u skladu s finansijskim mogućnostima Društva. Evidentan je visok stepen sumnje u pouzdanost pogona, kao i ekološku prihvatljivost funkcionisanja.

Ako se uzme u obzir ukupno finansijsko stanje Društva tj. njegova nemogućnost finansiranja većih kapitalnih investicija na postrojenju i opremi, može biti ugrožena mogućnost obavljanja djelatnosti isporučivanja toplotne energije.

Naše mišljenje nije kvalifikovano za navedeno pitanje.

Sporazum sa Poreznom upravom FBiH

Skrećemo pažnju da se zbog nepovoljne finansijske situacije, u kojoj se Društvo nalazilo u prethodnim periodima, nisu izmirivale tekuće obaveze i došlo je do akumuliranja obaveza po direktnim i indirektnim porezima. Kontrolom od strane nadležnih inspekcija te obaveze su potvrđene i bile su osnov za provođenje postupaka protiv Društva. Da bi omogućio daljnje obavljanje djelatnosti, menadžment Društva je sklopio sporazum sa poreskim organima, kojim su obaveze plaćanja poreza i doprinosa, te kamate po istim prolongirane. Društvo je u prethodnim godinama sklopilo sporazum sa Poreskom upravom FBiH o odgođenom plaćanju obaveza. Kao garancija, data je materijalna imovina u zalog. Datum dospijeca zadnje rate je 25. novembar 2027. godine. U 2021. godini nije vršeno pravovremeno izmirenje obaveza po Sporazumu.

Neblagovremeno izmirenje obaveza može eventualno uzrokovati dodatna finansijska opterećenja u vidu zateznih kamata, penala i slično, kao i pad poslovne reputacije koji opet uzrokuje otežan pristup izvorima finansiranja i nepovoljnu pregovaračku poziciju u poslovnim dogovorima sa klijentima i dobavljačima.

Neophodno je planirati sredstva za izmirenje obaveza i obezbjeđenje istih, kako ne bi bila ugrožena likvidnost Društva, a time i funkcionisanje komunalnog sistema u Općini Vogošća.

Naše mišljenje nije kvalifikovano za navedeno pitanje.

Ključna revizijska pitanja

Ključna revizijska pitanja su ona pitanja koja su bila, po našoj profesionalnoj prosudbi, od najveće važnosti za našu reviziju godišnjih finansijskih izvještaja tekućeg razdoblja. Tim pitanjima smo se bavili u kontekstu naše revizije godišnjih finansijskih izvještaja kao cjeline i pri formiranju našeg mišljenja o njima, i mi ne dajemo zasebno mišljenje o tim pitanjima.

Nekretnine, postrojenja i oprema

Ključna revizijska pitanja	Revizijski pristup
Usmjerili smo pažnju na ovo područje zbog činjenice da stalna materijalna sredstva predstavljaju 66,06 % aktive Društva (Bilješka 3.).	Provjerili smo tačnost obračuna amortizacije stalnih materijalnih sredstava za 2021. godinu, kao i knjiženje nabavki i umanjenja. Kontrolirali smo vrednovanje nekretnina po fer vrijednosti i postrojenja i opreme koji su iskazani po povijesnom trošku, umanjeno za akumuliranu amortizaciju i akumulirane gubitke od umanjenja. Provjerili smo vlasništvo na nekretninama i aktivnosti oko upisa vlasništva za nekretnine za koje nije upisano. Provjerili smo upisane terete na nekretninama. Postrojenja i oprema su u prosjeku otpisana u iznosu 92,67 %, što ukazuju na neminovnost značajnih i intenzivnijih ulaganja što prije.

Priznavanje prihoda od prodaje robe i učinaka

Ključna revizijska pitanja	Revizijski pristup
Usmjerili smo pažnju na ovo područje zbog činjenice da ukupni prihodi od prodaje usluga na dan 31.12.2021.godine iznose 1.442.799 KM i prihod od donacije 1.500.000 KM (Bilješka 1.)	Prihodi od prodaje za 2021. godinu se sastoje od prihoda prodaje učinaka. Identifikovali smo priznavanje prihoda kao ključno revizorsko pitanje obzirom da postoji rizik da su prihodi precijenjeni i da su prihodi priznati u pogrešnom periodu. Ovo područje je također zahtijevalo našu posebnu pažnju obzirom da je prihod jedan od ključnih pokazatelja poslovanja društva. Prihod od prodaje usluga se priznaje po izvršenju usluge Prilikom ocjenjivanja vjerovalnoće naplate određenog iznosa nakande, Društvo uzima u obzir sposobnost i namjeru kupca da plati taj iznos naknade po dospijeću. Naš revizijski pristup je obuhvatio testiranje kontrola i kao i primjenu različitih dokaznih i analitičkih postupaka koju su kako slijedi: • Provjerili smo implementaciju, te testirali operativnu efikasnost ključnih internih kontrola identificiranih kao značajne za naše dokazne postupke u procesu testiranja prihoda. • Dokaznim postupcima koje smo primijenili, ocijenili smo da su prihodi koji su evidentirani stvarno nastali. • Prihodi od donacije su pravilno evidentirani
Društvo primjenjuje zahtjeve MSFI 15 prilikom priznavanja prihoda.	

Vrednovanje potraživanja

Ključna revizijska pitanja	Revizijski pristup
Usmjerili smo pažnju na ovo područje zbog činjenice da su potraživanja od kupaca iskazana u iznosu 455.266 KM (Bilješka 4.). Društvo nije postupilo u skladu sa MSFI 9, prilikom vrednovanja potraživanja.	S obzirom na značajnost iznosa iskazanih potraživanja Društva, izdvojili smo vrednovanje potraživanja kao jedno od ključnih revizorskih pitanja. Provjerili smo ročnost potraživanja u skladu sa zahtjevima MSFI 9, koji definira umanjenje vrijednosti potraživanja pomoću modela očekivanih kreditnih gubitaka, koji zahtijeva procjenu mogućih gubitaka od umanjenja vrijednosti

Odgovornosti uprave i onih koji su zaduženi za upravljanje za godišnje finansijske izvještaje

Uprava je odgovorna za sastavljanje godišnjih finansijskih izvještaja, koji daju istinit i fer prikaz u skladu s MSFI-ima, i za one interne kontrole za koje uprava odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanja godišnjih finansijskih izvještaja koji su bez značajnog pogrešnog prikaza uslijed prijevare ili pogreške.

U sastavljanju godišnjih finansijskih izvještaja, uprava je odgovorna za procjenjivanje sposobnosti Društva da nastavi s poslovanjem po vremenski neograničenom poslovanju, objavljivanje, ako je primjenjivo, pitanja povezanih s vremenski neograničenim poslovanjem i korištenjem računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja, osim ako uprava ili namjerava likvidirati Društvo ili prekinuti poslovanje ili nema realne alternative nego da to učini.

Oni koji su zaduženi za upravljanje su odgovorni za nadziranje procesa finansijskog izvještavanja kojeg je ustanovilo Društvo.

Revizorove odgovornosti za reviziju godišnjih finansijskih izvještaja

Naši ciljevi su steći razumno uvjerenje o tome jesu li godišnji finansijski izvještaji kao cjelina bez značajnog pogrešnog prikaza uslijed prevare ili pogreške i izdati izvještaj nezavisnog revizora, koji uključuje naše mišljenje. Razumno uvjerenje je viši nivo uvjerenja, ali nije garancija da će revizija obavljena u skladu s MRevS-ima uvijek otkriti značajno pogrešno prikazivanje kada ono postoji. Pogrešni prikazi mogu nastati uslijed prevare ili pogreške i smatraju se značajni ako se razumno može očekivati da, pojedinačno ili u zbiru, utiču na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovi tih finansijskih izvještaja.

Kao sastavni dio revizije u skladu s MRevS-ima, stvaramo profesionalne prosudbe i održavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Mi također:

- prepoznavamo i procjenjujemo rizike značajnog pogrešnog prikaza godišnjih finansijskih izvještaja, zbog prevare ili pogreške, oblikujemo i obavljamo revizijske postupke kao reakciju na te rizike i pribavljamo revizijske dokaze koji su dovoljni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje. Rizik neotkrivanja
- značajnog pogrešnog prikaza nastalog uslijed prevare je veći od rizika nastalog uslijed pogreške, jer prevara može uključiti tajne sporazume, krivotvorenje, namjerno ispuštanje, pogrešno prikazivanje ili zaobilaženje internih kontrola.
- stičemo razumijevanje internih kontrola relevantnih za reviziju kako bismo oblikovali revizijske postupke koji su primjereni u datim okolnostima, ali ne i za svrhu izražavanja mišljenja o učinkovitosti internih kontrola Društva.
- ocjenjujemo primjerenost korištenih računovodstvenih politika i razumnost računovodstvenih procjena i povezanih objava koje je stvorila uprava.
- zaključujemo o primjerenosti korištene računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja koju koristi uprava i, temeljeno na pribavljenim revizijskim dokazima, zaključujemo o tome postoji li značajna neizvjesnost u vezi s događajima ili okolnostima koji mogu stvarati značajnu sumnju u sposobnost Društva da nastavi s poslovanjem po vremenski neograničenom poslovanju. Ako zaključimo da postoji značajna neizvjesnost, od nas se zahtijeva da skrenemo pažnju u našem izvještaju nezavisnog revizora na povezane objave u godišnjim finansijskim izvještajima ili, ako takve objave nisu odgovarajuće, da modificiramo naše mišljenje.

Naši zaključci se temelje na revizijskim dokazima pribavljenim sve do datuma našeg izvještaja nezavisnog revizora. Međutim, budući događaji ili uvjeti mogu uzrokovati da Društvo prekine s nastavljanjem poslovanja po vremenski neograničenom poslovanju.

- ocjenjujemo cjelokupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj godišnjih finansijskih izvještaja, uključujući i objave, kao i odražavaju li godišnji finansijski izvještaji transakcije i događaje na kojima su zasnovani na način kojim se postiže fer prezentacija.*

Mi komuniciramo sa onima koji su zaduženi za upravljanje u vezi sa, između ostalih pitanja, planiranim obimom i vremenskom rasporedu revizije i važnim revizijskim nalazima, uključujući i pitanja o značajnim nedostacima u internim kontrolama koji su otkriveni tokom naše revizije.

Mi također dajemo izjavu onima koji su zaduženi za upravljanje da smo postupili u skladu s relevantnim etičkim zahtjevima u vezi s neovisnošću i da ćemo komunicirati s njima o svim odnosima i drugim pitanjima za koja se može razumno smatrati da utječu na našu neovisnost, kao i, gdje je primjenjivo, o povezanim zaštitama.

Između pitanja o kojima se komunicira s onima koji su zaduženi za upravljanje, mi određujemo ona pitanja koja su od najveće važnosti u reviziji finansijskih izvještaja tekućeg perioda i zato su ključna revizijska pitanja. Mi opisujemo ta pitanja u našem revizorovom izvještaju, osim ako zakon ili regulativa sprječava javno objavljivanje pitanja ili kada odlučimo, u iznimno rijetkim okolnostima, da pitanje ne treba izvijestiti u našem izvještaju nezavisnog revizora, jer se razumno može očekivati da bi negativne posljedice izvještavanja nadmašile dobrobiti javnog interesa od takvog izvještavanja.

Angažovani partner u reviziji koja ima za posljedicu ovaj izvještaj nezavisnog revizora je Lejla Avdić - Vajzović.

Imenovanje revizora i razdoblje

Društvo nas je imenovalo za revizora za finansijske izvještaje poslovne 2021. godine.

Bilans d.o.o.

Lejla Avdić – Vajzović

Bilans d.o.o.

Lejla Čaušević

Ovlašteni revizor
Licenca br. 3090017108

Ljubljanska 16a, Sarajevo

01. juni 2022. godine

Direktor

BILANS USPJEHA
ZA PERIOD OD 01.01.2021. GODINE DO 31.12.2021. GODINE

(U KM)

OPIS	BILJEŠKA	31.12.2021.	31.12.2020.
POSLOVNI PRIHODI I RASHODI			
Poslovni prihodi	1	3.092.257	3.039.420
1. Prihodi od prodaje robe	1	-	-
a) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1	-	-
2. Prihodi od prodaje učinaka	1	1.442.799	1.388.434
a) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu	1	1.442.799	1.388.434
3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka	1	-	-
4. Ostali poslovni prihodi	1	1.649.458	1.650.986
Poslovni rashodi	2	3.312.758	3.153.417
1. Nabavna vrijednost prodane robe	2	-	-
2. Materijalni troškovi	2	1.752.685	1.650.740
3. Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja	2	703.857	695.614
a) Troškovi plaća i naknada plaća zaposlenima	2	625.588	589.409
b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposl.	2	73.884	90.473
c) Troškovi naknada ostalim fizičkim osobama	2	4.385	15.732
4. Troškovi proizvodnih usluga	2	64.701	49.905
5. Amortizacija	2	399.117	412.166
6. Nematerijalni troškovi	2	392.398	344.992
Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	2	-	-
Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	2	-	-
Dobit od poslovnih aktivnosti		-	-
Gubitak od poslovnih aktivnosti		220.501	113.997
FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI			
Finansijski prihodi	1	-	-
1. Prihodi od kamata	1	-	-
2. Pozitivne kursne razlike	1	-	-
3. Ostali finansijski prihodi	1	-	-
Finansijski rashodi	2	940	2.366
1. Rashodi od kamata	2	940	2.366
2. Negativne kursne razlike	2	-	-
3. Ostali finansijski rashodi	2	-	-
Dobit od finansijske aktivnosti		-	-
Gubitak od finansijske aktivnosti		940	2.366
Dobit redovne aktivnosti		-	-
Gubitak redovne aktivnosti		221.441	116.363
OSTALI PRIHODI I RASHODI			
Ostali prihodi i dobici	1	307.140	6.084
1. Dobici od prodaje stalnih sredstava	1	-	-
2. Naplaćena otpisana potraživanja	1	3.008	6.084
3. Otpis obaveza, ukinuta rezervisanja i ostali prihodi	1	304.132	-
Ostali rashodi i gubici	2	3.162	9.264
1. Gubici od prodaje i rashodovanja stalnih sredstava	2	-	-
2. Rashodi po osnovu ispravke vrijed. i otpisa potraž.	2	-	-
3. Rashodi i gubici na zalihama i ostali rashodi	2	3.162	9.264
Dobit po osnovu ostalih prihoda i rashoda		303.978	-
Gubitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda		-	3.180

BILANS USPJEHA
ZA PERIOD OD 01.01.2021. GODINE DO 31.12.2021. GODINE

(U KM)

OPIS	BILJEŠKA	31.12.2021.	31.12.2020.
Prihodi na temelju usklađivanja vrijednosti sredstava	1	-	-
Rashodi na temelju usklađivanja vrijednosti sredstava	2	-	-
Dobit od usklađivanja vrijednosti		-	-
Gubitak od usklađivanja vrijednosti		-	-
Prihodi iz osnova promjena račun. politika i ispr. nezn. greški iz ranijih godina	1	-	-
Rashodi iz osnova promjena račun. politika i ispr. nezn. greški iz ranijih godina	2	-	1.210
Dobit neprekinutog poslovanja prije poreza		82.537	-
Gubitak neprekinutog poslovanja prije poreza		-	120.753
Porez na dobit neprekinutog poslovanja		-	-
Neto dobit neprekinutog poslovanja		82.537	-
Neto gubitak neprekinutog poslovanja		-	120.753
NETO DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA			
Neto dobit perioda		82.537	-
Neto gubitak perioda		-	120.753

Bilješke na stranicama od 14 do 31 čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

BILANS STANJA
NA DAN 31.12.2021. GODINE

(U KM)

OPIS	BILJEŠKA	31.12.2021.	31.12.2020.
STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI	3	9.405.988	9.801.471
1. Nematerijalna sredstva	3	-	-
Ostala nematerijalna sredstva	3	-	-
Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	3	-	-
2. Nekretnine, postrojenja i oprema	3	6.624.540	7.020.023
Zemljišta	3	1.637.620	1.637.621
Građevinski objekti	3	3.817.476	4.092.357
Postrojenja i oprema	3	1.169.444	1.290.045
Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	3	-	-
3. Dugoročni finansijski plasmani	3	-	-
Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	3	-	-
4. Dugoročna razgraničenja	3	2.781.448	2.781.448
TEKUĆA SREDSTVA	4	621.758	679.963
1. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji	4	70.208	113.754
Sirovine i mat., rezervni dijelovi i sitni inventar	4	70.208	113.754
Roba	4	-	-
Dati avansi	4	-	-
2. Gotovina i gotovinski ekvivalenti	5	15.239	185.919
Gotovina	5	15.239	185.919
3. Kratkoročna potraživanja	4	534.561	377.178
Kupci u zemlji	4	455.266	373.442
Kupci u inostranstvu	4	-	-
Druga kratkoročna potraživanja	4	79.295	3.736
4. Kratkoročni finansijski plasmani	4	1.750	219
Kratkoročni krediti dati u zemlji	4	1.750	219
5. Potraživanja za PDV	4	-	2.893
6. Aktivna vremenska razgraničenja	4	-	-
POSLOVNA AKTIVA		10.027.746	10.481.434
Vanbilansna aktiva		155.642	155.642
UKUPNO AKTIVA		10.183.388	10.637.076

**BILANS STANJA
NA DAN 31.12.2021. GODINE**

(U KM)

OPIS	BILJEŠKA	31.12.2021.	31.12.2020.
KAPITAL	6	3.702.628	3.620.090
1. Osnovni kapital	6	3.591.265	3.591.264
Dionički kapital	6	1.209.178	1.209.177
Državni kapital	6	2.382.087	2.382.087
2. Rezerve	6	149.579	149.579
Zakonske rezerve	6	149.579	149.579
3. Neraspoređena dobit	6	82.537	-
Neraspoređena dobit ranijih godina	6	-	-
Neraspoređena dobit izvještajne godine	6	82.537	-
4. Gubitak do visine kapitala	6	120.753	120.753
Gubitak ranijih godina	6	120.753	-
Gubitak izvještajne godine	6	-	120.753
DUGOROČNA REZERVISANJA	6	-	-
Dugoročna razgraničenja	6	-	-
DUGOROČNE OBAVEZE	7	2.887.395	2.917.036
Ostale dugoročne obaveze	7	2.887.395	2.917.036
KRATKOROČNE OBAVEZE	7	2.709.247	3.147.987
1. Kratkoročne finansijske obaveze	7	1.703	228
Kratkoročni krediti uzeti u zemlji	7	1.703	228
Kratkoročni dio dugoročnih obaveza	7	-	-
Ostale kratkoročne finansijske obaveze	7	-	-
2. Obaveze iz poslovanja	7	1.082.372	832.816
Primljeni avansi, depoziti i kaucije	7	803	715
Dobavljači u zemlji	7	1.076.769	832.101
Dobavljači u inostranstvu	7	4.800	-
3. Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja zaposlenih	7	668.990	1.178.129
Obaveze po osnovu plaća i naknada plaća	7	654.027	1.167.841
Obaveze za ostala primanja zaposlenih	7	14.963	10.288
4. Druge obaveze	7	322.152	382.543
5. Obaveze za PDV	7	-	-
6. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine	7	634.030	750.037
7. Obaveza za porez na dobit	7	-	4.234
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	7	728.476	796.321
POSLOVNA PASIVA		10.027.746	10.481.434
Vanbilansna pasiva	7	155.642	155.642
UKUPNA PASIVA		10.183.388	10.637.076

Bilješke na stranicama od 14 do 31 čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA
ZA PERIOD OD 01.01.2021. GODINE DO 31.12.2021. GODINE

(U KM)

OPIS	31.12.2021.	31.12.2020.
A. GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
Neto dobit (gubitak) za period	82.537	(120.753)
Amortizacija/vrijednost usklađivanja nematerijalnih sredstava	399.117	412.166
Gubici (dobici) od otuđenja nrmaterijalnih sredstava	-	-
Ukupno	399.117	412.166
Smanjenje (povećanje) zaliha	43.546	148.836
Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje	(78.088)	86.449
Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja	(77.933)	(2.035)
Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja	-	-
Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima	249.468	(72.558)
Povećanje (smanjenje) drugih obaveza	(717.849)	(255.787)
Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja	(67.845)	(69.614)
Ukupno	(648.701)	(164.709)
Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti	(167.047)	126.704
B. GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI		
Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti	-	-
Prilivi iz osnova prodaje stalnih sredstava	-	-
Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti	-	-
Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava	-	-
Neto priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti	-	-
Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti	-	-
C. GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI		
Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti	-	-
Prilivi iz osnova kratkoročnih kredita	-	-
Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	-	-
Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti	3.633	6.529
Odlivi iz osnova dugoročnih kredita	-	-
Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita	-	-
Odlivi iz osnova isplaćenih dividendi	-	-
Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	3.633	6.529
Neto prilivi gotovine iz finansijski aktivnosti	-	-
Neto odlivi gotovine iz finansijski aktivnosti	3.633	6.529
UKUPNI PRILIVI GOTOVINE	-	126.704
UKUPNI ODLIVI GOTOVINE	170.680	6.529
NETO PRILIVI GOTOVINE	-	120.175
NETO ODLIVI GOTOVINE	170.680	-
Gotovina na početku		
Izvjestajnog razdoblja	185.919	65.744
Gotovina na kraju		
Izvjestajnog razdoblja	15.239	185.919

Bilješke na stranicama od 14 do 31 čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U KAPITALU
ZA PERIOD KOJI ZAVRŠAVA NA DAN 31.12.2021. GODINE**

(U KM)

OPIS	UPISANI KAPITAL	OSTALE REZERVE	AKUMULIRANI DOBIT (GUBITAK)	UKUPNI KAPITAL
Stanje na dan 31.12.2019.	3.591.264	126.164	23.416	3.740.844
Neto dobit (gubitak) perioda	-	-	(120.753)	(120.753)
Neto dobiti/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	-	23.415	(23.415)	-
Objavljene dividende i drugi oblici rasp. dobiti i pokrića gubitka	-	-	(1)	(1)
Stanje na dan 31.12.2020.	3.591.264	149.579	(120.753)	3.620.090
Neto dobit (gubitak) perioda	-	-	82.537	82.537
Neto dobiti/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	-	-	-	-
Objavljene dividende i drugi oblici rasp. dobiti i pokrića gubitka	-	-	-	-
Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	1	-	-	1
Stanje na dan 31.12.2021.	3.591.265	149.579	(38.216)	3.702.628

Bilješke na stranicama od 14 do 31 čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

BILJEŠKE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

1. OBLIK ORGANIZOVANJA I DJELATNOST

1.1. Opći podaci o Društvu

U Sudski registar kod Općinskog suda u Sarajevu, prema Aktuelnom izvodu iz sudskog registra od 15.11.2018. godine, broj: 065-0-RegZ-18-010124, upisani su sljedeći podaci:

Naziv Društva: "Bags - Energotehnika" Dioničko društvo Vogošća, Sarajevo

Skraćeni naziv: "Bags Energotehnika" d.d. Vogošća

Sjedište: Igmanska b.b., Vogošća

ID broj: 4200479170006

PDV broj: 200479170006

Šifra djelatnosti: 36.00 - prečišćavanje i distribucija vode, proizvodnja i distribucija toplotne energije (41.040)

Osnivači: dioničari po rješenju KAP Sarajevo

Osnovni kapital: 3.591.264,48 KM (1.575.116 dionica nominalne vrijednosti 2,28 KM po dionici)

Direktor: Nihad Konaković, direktor bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrovane djelatnosti

Uprava Društva:

Uprava Društva organizuje rad i rukovodi poslovanjem Društva, zastupa i predstavlja Društvo i odgovara za zakonitost poslovanja. Upravu Društva čini direktor Društva. Odgovorno lice za zastupanje Društva prema Rješenju o izmjenama podataka broj: 0650-Reg16-003616 od 20.09.2016. je Konaković Nihad, direktor bez ograničenja.

Nadzorni odbor:

1. Mujičić Alaga, predsjednik
2. Fetah Kadrić, član
3. Turbo Mirnes, član

Odbor za reviziju:

1. Dženana Bešlija, predsjednik
2. Belma Sarić, član
3. Arif Velić, član

Na dan 31. decembra 2021. godine prosječan broj zaposlenih na osnovu sati rada u Društvu je dvadesetšest (26).

2. SAŽETAK TEMELJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

OPĆI PRISTUP

Finansijski izvještaji Društva u skladu su sa zahtjevima MSFI za MRS. Gdje je bilo potrebno izvršena su usklađenja u finansijskim izvještajima da bi bili u skladu sa navedenim računovodstvenim standardima. Osnova prezentiranja i mjerenja ovih finansijskih izvještaja, pripremljeni su po načelu istorijskog troška. Istorijski trošak se uglavnom temelji na fer vrijednosti naknade u zamjenu za imovinu.

Računovodstvene politike korištene u pripremi finansijskih izvještaja obrazložene su u slijedećim tačkama:

a) Nekretnine, postrojenja i oprema

Nekretnine, postrojenja i zemljište se iskazuju po trošku umanjenom za ispravak vrijednosti i eventualno priznate gubitke uslijed umanjenja vrijednosti. Nekretnine, postrojenja i oprema u izgradnji namijenjene proizvodnji, najmu ili u druge još neutvrđene svrhe, iskazuju se po trošku umanjenom za priznate gubitke od umanjenja vrijednosti. Trošak uključuje naknade za profesionalne usluge i, za kvalificiranu imovinu, troškove finansiranja kapitalizirane u skladu s primjenjivom računovodstvenom politikom Društva. Amortizacija ove imovine, koja se primjenjuje po istoj osnovi kao i za druge nekretnine, počinje u trenutku u kojem je imovina spremna za namjeravanu upotrebu. Naknadni izdaci uključuju se u knjigovodstvenu vrijednost imovine ili se, po potrebi, priznaju kao zasebna imovina samo ako će Društvo imati buduće ekonomske koristi od spomenute imovine, te ako se trošak imovine može pouzdano mjeriti. Knjigovodstvena vrijednost zamijenjenog dijela prestaje se priznavati.

Svi ostali troškovi investicijskog i tekućeg održavanja terete bilans uspjeha u finansijskom periodu u kojem su nastali. Amortizacija se obračunava tako da se nabavna ili procijenjena vrijednost imovine, osim postrojenja i opreme u pripremi, otpisuje tokom procijenjenog korisnog vijeka imovine primjenom linearne metode po slijedećim stopama:

Stopa amortizacije

Građevine	0,50 – 5,00%
Postrojenja i oprema	2,00 – 20,00%
Ostala oprema	12,50 – 20,00%
Vozila	15,00 - 15,50%

Rezidualna vrijednost imovine predstavlja procijenjeni iznos koji bi Društvo trenutno dobilo od prodaje imovine umanjen za procijenjeni trošak prodaje u slučaju da je imovina dosegla starost i stanje koje se očekuje na kraju vijeka trajanja imovine.

Rezidualna vrijednost imovine je nula ako Društvo očekuje da će ju koristiti do kraja njenog vijeka trajanja. Rezidualna vrijednost imovine i korisni vijek upotrebe pregledavaju se na svaki izvještajni datum i po potrebi usklađuju. Dobici ili gubici nastali otuđenjem ili rashodovanjem određenog sredstva utvrđuju se kao razlika između prihoda od prodaje i knjigovodstvenog iznosa toga sredstva i priznaju u korist, odnosno na teret prihoda.

b) Nematerijalna imovina

Nematerijalna imovina je imovina koja po svojoj vremenskoj klasifikaciji zadovoljava kriterije stalnih sredstava i koja istovremeno zadovoljavaju sve od sljedećih uvjeta: - radi se o sredstvu koju je moguće prepoznati (kao što je software ili novi procesi); - ako je vjerojatno da će sredstvo ostvariti buduću ekonomsku korist i - ako je moguće pouzdano izmjeriti troškove sticanja sredstva. Nematerijalna imovina amortizira se linearnom metodom tokom njezinog korisnog vijeka po stopi 20%.

c) Zalihe

Zalihe se vrednuju po nižem od troška ili neto prodajne vrijednosti. Neto prodajna vrijednost je procijenjena prodajna cijena u normalnom toku poslovanja umanjena za procijenjene troškove kompletiranja i prodaje zaliha. Zalihe su vrednovane po trošku nabavke koji uključuje sve troškove koji su potrebni za dovođenje zaliha u stanje spremno za upotrebu. Zalihe sitnog inventara otpisuju se 100% prilikom stavljanja u upotrebu.

d) Strana valuta

Poslovni događaji i transakcije u stranoj valuti preračunavaju se u KM po važećem kursu na dan poslovnog događaja. Novčana sredstva i obaveze denominirane u stranoj valuti preračunavaju se u KM po kursu važećem na dan bilansa. Svi dobiti ili gubici nastali zbog promjene kursa valute nakon datuma poslovnog događaja terete račun dobitka ili gubitka u okviru finansijskih prihoda odnosno rashoda.

e) Finansijski instrumenti

Finansijski instrumenti početno se priznaju kada Društvo postane ugovorna strana u ugovoru vezanom za finansijski instrument. Finansijska imovina i obaveze se priznaju u skladu sa MSFI 9 „Finansijski instrumenti“. Prilikom početnog priznavanja, finansijska imovina i finansijske obaveze mjere se po njihovoj fer vrijednosti uvećanoj za transakcijske troškove, u slučaju finansijske imovine i finansijskih obaveza po fer vrijednosti. Vlasnički instrumenti mjere se po fer vrijednosti primljene naknade kada ih je izdao subjekt, umanjene za pripadajuće transakcijske troškove. Finansijska imovina Klasifikacija i mjerenje finansijske imovine prema MSFI 9 zamjenjuje model zasnovan na pravilima u MRS-u 39 pristupom koji zasniva klasifikaciju i mjerenje na poslovnom modelu subjekta i na novčane tokove povezane sa svakim finansijskim sredstvom. Finansijski instrumenti mjere se u dvije kategorije: amortizirani trošak i fer vrijednost. Kretanja fer vrijednosti iskazuju se u bilansu uspjeha ili ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, pod uslovom da su ispunjeni određeni kriteriji koji su navedeni u nastavku.

Dužnički instrumenti

Ako je finansijska imovina dužnički instrument, prilikom utvrđivanja njene klasifikacije treba izvršiti sljedeće procjene:

- a) Poslovni model društva za upravljanje finansijskom imovinom
- b) Ugovorne karakteristike novčanih tokova finansijske imovine

Finansijsko sredstvo treba naknadno mjeriti po amortizovanom trošku ako su ispunjenja oba sljedeća uslova:

- a) Finansijska imovina se drži unutar poslovnog modela čiji je cilj držanje finansijske imovine radi naplate ugovornih novčanih tokova; i
- b) Ugovorni uslovi finansijske imovine uzrokuju, na određene datume, novčane tokove koji su isključivo plaćanje glavnice i kamata (u daljem tekstu IPGK) na nepodmireni iznos glavnice

Finansijsko sredstvo treba naknadno mjeriti po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit ako su ispunjena oba sljedeća uslova:

- a) Finansijska imovina se drži unutar poslovnog modela čiji je cilj postignut i držanjem finansijske imovine radi naplate ugovornih novčanih tokova i prodajom finansijske imovine; i
- b) Ugovorni uslovi finansijske imovine povećavaju na određene datume novčane tokove koji su IPGK.

Ako finansijsko sredstvo ne prođe procjenu poslovnog modela i IPGK kriterije ili opciju fer vrijednosti, ona se mjeri po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha.

Umanjenje vrijednosti

Prema modelu „očekivanog gubitka“ u MSFI 9, kreditni događaj (ili „okidač“ umanjenja vrijednosti) više se ne mora dogoditi prije priznavanja kreditnih gubitaka. Društvo će uvijek priznavati (najmanje) 12-mjesečne očekivane kreditne gubitke u bilansu uspjeha. Očekivani gubici za vijek trajanja priznaju se na imovini za koju postoji značajan porast kreditnog rizika nakon početnog priznavanja. Umanjenje vrijednosti potraživanja od kupaca izračunava se prema „pojednostavljenom pristupu“, na osnovu očekivanog kreditnog gubitka (ECL) za vijek trajanja. Model očekivanih kreditnih gubitaka je zasnovan na kretanjima historijskih gubitaka i makroekonomskih prilagođavanja u cilju postizanja stopa očekivanih kreditnih gubitaka.

Finansijske obaveze

Odredene obaveze se moraju mjeriti po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha. To uključuje sve derivate i vlastite obaveze društva koje klasificira kao „držanje radi trgovanja“. Finansijske obaveze koje se moraju vrednovati po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha i dalje imaju sva kretanja u bilansu uspjeha. Sve ostale finansijske obaveze, kao što su posudbe, naknadno se mjere po amortizovanom trošku, korigirano za kretanje fer vrijednosti na zaštićenim rizicima ako se primjenjuje računovodstvo zaštite fer vrijednosti. Ako se finansijska obaveza ne mora mjeriti po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, ali je društvo posebno označilo kao mjerenu po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, nastale promjene u vlastitom kreditnom riziku nisu evidentirane u bilansu uspjeha ali se iskazuju u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti. Sve ostale promjene evidentiraju se kroz bilans uspjeha. Metoda efektivne kamatne stope Metoda efektivne kamatne stope je metoda izračuna amortiziranog troška finansijske imovine ili finansijske obaveze i raspodjele kamata tokom relevantnog perioda. Efektivna kamatna stopa je stopa kojom se diskontiraju procijenjeni budući novčani tokovi tokom očekivanog vijeka trajanja finansijskog instrumenta na neto knjigovodstvenu vrijednost finansijske imovine ili finansijske obaveze. Pri izračunavanju efektivne kamatne stope, društvo procjenjuje novčane tokove uzimajući u obzir sve ugovorne uvjete finansijskog instrumenta, ali ne uzima u obzir buduće gubitke.

Prestanak priznavanja finansijske imovine i finansijskih obaveza

Društvo će prestati priznavati finansijske imovinu samo kada ugovorna prava na novčane tokove od finansijske imovine isteknu; ili ako prenese finansijsku imovinu, pa samim tim i sve rizike i nagrade od vlasništva sredstva na drugi subjekt. Društvo prestaje priznavati finansijsku obavezu onda, i samo onda kada su obaveze Društva prestale, otkazane ili ističu.

f) Priznavanje prihoda

Osnovno načelo MSFI 15 je da Društvo priznaje prihode kako bi se prikazao prijenos obećane robe ili usluga kupcima u iznosu koji odražava naknadu za koju Društvo očekuje da ima pravo u zamjenu za tu robu ili usluge. Osnovno načelo iskazano je u okviru modela koji se sastoji od pet koraka. Prihodi se sastoje od fer vrijednosti primljene naknade ili potraživanja za prodane proizvode, robu ili usluge u redovnom poslovanju. Prihodi su iskazani u iznosima koji su umanjeni za porez na dodanu vrijednost, rabate i diskonte, troškove ulistavanja proizvoda i marketinških aktivnosti koji su sastavni dio ugovora s kupcima. Sve ostale marketinške aktivnosti vezane za marketinške kampanje koje nisu sastavni dio ugovora s kupcima iskazane su u sklopu Troškova marketinga i unapređenja prodaje. Društvo priznaje prihode kada se iznos prihoda može pouzdano mjeriti, kada je vjerojatno da će ostvariti buduće ekonomske koristi i kada su zadovoljeni specifični kriteriji za sve djelatnosti Društva koje su opisane u nastavku.

Prihodi od prodaje robe

Prihodi od prodaje robe se priznaju onda kada je kupcu prenešena kontrola nad istim, a što se uobičajeno dešava u trenutku isporuke.

Prihodi od usluga

Prihodi od usluga priznaju se u razdoblju u kojem su usluge obavljene, prema stupnju dovršenosti, na osnovu udjela stvarno obavljenih usluga u odnosu na ukupne usluge koje se trebaju obaviti.

Državna davanja

Državna davanja koja su nadoknada za rashode ili gubitke koji su već nastali ili su u svrhu pružanja trenutne finansijske potpore Društvu bez budućih povezanih troškova, priznaju se u dobit ili gubitak perioda u kojem je nastalo takvo potraživanje.

Državna davanja koja se odnose na materijalnu imovinu koja se amortizuje, priznaju se kao prihod u razdobljima i omjerima u kojima se tereti amortizacija tih sredstava.

g) Finansijski prihodi i finansijski rashodi

Finansijske prihode čine kamate, tečajne razlike i slični prihodi, nerealizirani dobici (prihodi) te ostali finansijski prihodi. Finansijski rashodi uključuju kamate, tečajne razlike i druge rashode, nerealizirane gubitke (rashode) finansijske imovine te ostale finansijske rashode. Troškovi posudbe priznaju se kao rashod u razdoblju u kojem su nastali.

h) Primanja zaposlenih

Porezi i doprinosi za obezbjeđenje socijalne sigurnosti zaposlenih

U skladu sa domaćim propisima i usvojenom računovodstvenom politikom, Društvo je obavezno da uplaćuje doprinose raznim državnim fondovima za socijalnu zaštitu. Ove obaveze uključuju doprinose na teret zaposlenih u iznosima koji se obračunavaju primjenom specifičnih, zakonom propisanih stopa.

Društvo ima zakonsku obavezu da izvrši obustavu obračunatih doprinosa iz bruto zarada zaposlenih i da za njihov račun izvrši prenos obustavljenih sredstava u korist odgovarajućih državnih fondova. Doprinosi na teret zaposlenih knjiže se na teret troškova u periodu na koji se odnose.

Obaveze po osnovu otpremnina

U skladu sa Zakonom o radu Federacije BiH Društvo je obavezno da zaposlenima, pri odlasku u penziju, isplati otpremnine, u maksimalnom iznosu koji nije manji od jedne trećine prosječne mjesečne plaće isplaćene radniku u posljednja tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca. Iznos otpremnina ne može biti veći od šest prosječnih mjesečnih plaća isplaćenih radniku u posljednja tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu.

Kratkoročna plaćena odsustva

Akumulirana plaćena odsustva mogu da se prenose i koriste u narednim periodima, ukoliko u tekućem periodu nisu iskorištena u potpunosti. Očekivani troškovi plaćenih odsustava se priznaju u iznosu za koji se očekuje da će biti isplaćeni kao rezultat neiskorištenih akumuliranih prava na dan izvještaja o finansijskom položaju. U slučaju neakumuliranih plaćenih odsustava, obaveza ili trošak se ne priznaju do momenta kada se odsustvo koristi.

i) Rezervisanja

Rezervisanja se priznaju ako Društvo trenutno ima pravnu ili izvedenu obavezu kao posljedicu događaja iz prošlog razdoblja i ako je vjerovatno da će biti potreban odljev resursa radi podmirivanja obaveza te ako se može pouzdano procijeniti iznos obaveze. Kada se rezervacija mjeri pomoću novčanih tokova koji su po procjeni dovoljni za podmirenje postojeće obaveze, njen knjigovodstveni iznos jeste postojeća vrijednost tih novčanih tokova.

j) Porez na dobit

Trošak poreza na dobit sastoji se od tekućeg i odgođenog poreza. Tekući porez predstavlja očekivanu poreznu obavezu obračunatu na oporezivi iznos dobiti za godinu, koristeći poreznu stopu važeću na datum izvještavanja i sva usklađenja porezne obaveze iz prethodnih razdoblja. Odgođeni porezi na dobit uzimaju u obzir privremene razlike između knjigovodstvene vrijednosti imovine i obaveza za potrebe finansijskog izvještavanja i iznosa koji se koriste za potrebe izračuna poreza. Odgođena porezna imovina se priznaje do iznosa za koji je vjerovatno da će postojati dostatna oporeziva dobit za koju se odgođena porezna imovina može iskoristiti. Odgođena porezna imovina se pregledava na svaki datum izvještavanja te se umanjuje za iznos za koji više nije vjerovatno da će se porezna imovina iskoristiti.

k) Događaji nakon datuma bilansa

Događaji nakon datuma bilansa koji daju dodatne informacije o položaju Društva na dan bilansa odražavaju se u finansijskim izvještajima (usklađivanje događaja na datum bilansa). Događaji nakon datuma bilansa koji ne utječu na stavke u finansijskim izvještajima objavljuju se u bilješkama ako su materijalno značajni.

3. KLJUČNE RAČUNOVODSTVENE PROCJENE I PRETPOSTAVKE

Kod primjene računovodstvenih politika, Uprava Društva donosi odluke, te daje procjene i pretpostavke koje utiču na iznose imovine i obaveza, koji se ne mogu izvesti iz ostalih izvora. Procjene i pretpostavke zasnivaju se na prijašnjem i ostalim relevantnim faktorima. Stvarni iznosi mogu se razlikovati od procijenjenih. Procjene i pretpostavke se stalno preispituju. Izmjene knjigovodstvenih procjena priznaju se u periodu izmjene ukoliko se odnose samo na taj period, ili u periodu izmjene i budućim periodima ukoliko izmjena utiče na tekući i buduće periode.

3.1 Ključni izvori procjene neizvjesnosti

Sljedeće su ključne pretpostavke koje se odnose na budućnost i ostali ključni izvori procjene neizvjesnosti na datum bilansa stanja, koji imaju značajan rizik uzrokovanja materijalnog usklađivanja knjigovodstvene vrijednosti sredstava i obaveza u narednoj finansijskoj godini.

Vijek trajanja nekretnina, postrojenja i opreme

Društvo pregleda procijenjeni vijek trajanja nekretnina, postrojenja i opreme na kraju svakog godišnjeg izvještajnog perioda.

Umanjenje potraživanja od kupaca i ostalih potraživanja

Uprava Društva priznaje ispravke vrijednosti za sumnjiva potraživanja na bazi procijenjenih gubitaka koji rezultiraju iz nemogućnosti kupaca da izmire svoje obaveze. Pri vrednovanju adekvatnosti ispravke vrijednosti za sumnjiva potraživanja, Uprava Društva svoju procjenu bazira na starosnoj strukturi potraživanja i otpisima iz prethodnih perioda.

Potencijalne obaveze i gubici po sudskim sporovima

Rukovodstvo Društva redovno analizira i procjenjuje rizik potencijalnih gubitaka sudskih sporova. Društvo koristi interne i vanjske pravne stručnjake kako bi procijenilo ishod svakog slučaja zasebno, radi što realnije objave i rezervisanja za buduće troškove.

Bilješka 1. PRIHODI - Priznavanje prihoda

Prihod se priznaje u Bilansu uspjeha kada se povećanje budućih ekonomskih koristi, odnosi na povećanje sredstava ili smanjenje obaveza, a koje se mogu pouzdano izmjeriti.

O P I S	(U K M)	
	Stanje 31.12.2021.	Stanje 31.12.2020.
Prihodi od pruženih usluga	1.442.799	1.388.434
Ostali poslovni prihodi	1.649.458	1.650.986
Naplaćena otpisana potraživanja	3.008	6.084
Prihodi od otpisanih obaveza	304.132	-
UKUPNO	3.399.397	3.045.504

Prihodi od prodaje roba i usluga trećim licima, se sastoji iz fakturisane prodaje za godinu, umanjeno za poreze i prikazanoj u Bilansu uspjeha, za godinu u kojoj su usluge pružene i fakturisane.

Ostali prihodi sastoje se od stavki za koje se ne očekuje da će se opet pojaviti, a koje su svakako uključene u redovan tok poslovanja.

1.1. Prihodi od prodaje roba i usluga

O P I S	(U K M)
	Stanje 31.12.2021.
Prihodi od prodaje usluga grijanja za domaćinstva	315.256
Prihodi od prodaje usluga snabdjevanja vodom	415.262
Prihodi od prodaje usluga grijanja pravnim licima	700.499
Prihodi od prodaje usluga – elektro i ostali radovi	8.743
Ostale usluge	3.039
UKUPNO	1.442.799

Društvo ostvaruje prihod od djelatnosti isporukom toplotne energije (centralno grijanje) i isporukom vode. Toplotnu energiju isporučuje na području opštine Vogošća, a vodu iz izvora „Peračko vrelo“ isporučuje pravnim licima na užoj lokaciji industrijske zone i JKP „Vodovod i Kanalizacija“ Sarajevo. Isporuka se vrši po cijenama koje su djelomično definisane aktom nadležnog organa institucija vlasti.

1.2. Ostali poslovni prihodi

O P I S	(U K M)
	Stanje 31.12.2021.
Prihodi od zakupa poslovnih prostorija	149.397
Prihodi od donacija	1.500.000
UKUPNO	1.649.458

Prihod po osnovu donacija, su primljena sredstva iz Budžeta kantona Sarajevo (većinskog vlasnika) po Sporazumu o sufinansiranju nabavke energenata za grejnu sezonu 2021/2022.

Primljena sredstva u iznosu 1.500.000 KM su predmet oporezivanja od strane UIO BiH u skladu sa stavom inspekcije UIO prilikom ranijih kontrola. Na ove uplate obračunat je i uplaćen PDV u ukupnom iznosu od 255.000 KM, koji je iskazan na poziciji troškova Poreza koji ne zavise od finansijskog rezultata.

Bilješka 2. RASHODI - Priznavanje rashoda

Rashod se priznaje u Bilansu uspjeha kad se smanjenje budućih ekonomskih koristi odnosi na smanjenje sredstava ili povećanje obaveza, a koje se mogu pouzdano izmjeriti.

2.1. Poslovni rashodi

O P I S	(U K M)	
	Stanje 31.12.2021.	Stanje 31.12.2020.
Materijalni troškovi	1.752.685	1.650.740
Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja zaposlenima	703.857	695.614
Troškovi proizvodnih usluga	64.701	49.905
Amortizacija	399.117	412.166
Nematerijalni troškovi	392.398	344.992
UKUPNO	3.312.758	3.153.417

« Bags - Energotehnika » d.d. Vogošća

2.1.1. Materijalni troškovi

(U KM)	
O P I S	Stanje 31.12.2021.
Troškovi sirovina i materijala	1.655.094
Troškovi električne energije i ostale energije	97.591
UKUPNO	1.752.685

2.1.2. Troškovi proizvodnih usluga

(U KM)	
O P I S	Stanje 31.12.2021.
Usluge tekućeg održavanja	42.018
Troškovi zakupa	4.620
Troškovi sponzorstva	6.002
Troškovi ostalih usluga	12.061
UKUPNO	64.701

2.1.3. Nematerijalni troškovi

(U KM)	
O P I S	Stanje 31.12.2021.
Troškovi osiguranja	388
Troškovi posebnih naknada i taksi	314.854
PTT troškovi	5.049
Bankarski troškovi	3.209
Usluge revizije i računovodstva	580
Troškovi reprezentacije	992
Troškovi advokata i notara	9.211
Troškovi članarina	803
Troškovi stručnog obrazovanja zaposlenika	1.082
Trošak rada bagera	38.000
Troškovi prisilne naplate	8.574
Ostali troškovi	9.656
UKUPNO	392.398

2.1.4. Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja

(U KM)	
O P I S	Stanje 31.12.2021.
Bruto plaće zaposlenih	625.588
Naknade za ishranu u toku rada	51.345
Naknade troškova prevoza	17.227
Naknada za ostala prava radnika	4.524
Troškovi službenog putovanja	788
Troškovi ugovora o djelu (N.O. i komisije)	4.385
UKUPNO	703.857

« Bags - Energotehnika » d.d. Vogošća

2.2. Finansijski rashodi

OPIS		(U KM)
		Stanje
		31.12.2021.
Rashodi iz zateznih kamata		940
UKUPNO		940

2.3. Ostali rashodi

OPIS		(U KM)
		Stanje
		31.12.2021.
Rashodi po sudskim sporovima		2.612
Rashodi za prekršajne kazne		550
UKUPNO		3.162

OBRAČUN POSLOVNOG REZULTATA

OPIS		(U KM)
		Stanje
		31.12.2021.
Prihod od prodaje usluga		1.442.799
Poslovni rashodi		(3.312.758)
Gubitak iz poslovne aktivnosti		1.869.959
Ostali poslovni prihodi (donacija i zakup)		1.649.458
Ostali prihodi		307.140
Ostali rashodi		(4.102)
DOBIT ZA PERIOD PRIJE POREZA		82.537
Porez na dobit		-
NETO DOBIT ZA PERIOD		82.537

Bilješka 3. STALNA SREDSTVA**3.1. Materijalna imovina**

(U KM)

O P I S	Zemljište	Gradevine	Oprema, alat i transportna sredstva	UKUPNO
Nabavna vrijednost 01.01.2021.	1.637.621	25.045.348	15.923.717	42.606.686
Povećanje vrijednosti u 2021.	-	-	3.634	3.634
Smanjenje vrijednosti u 2021.	-	-	-	-
Nabavna vrijednost 31.12.2021.	1.637.621	25.045.348	15.927.351	42.610.320
Ispravka vrijednosti 01.01.2021.	-	(20.952.991)	(14.633.672)	(35.586.663)
Obračun amortizacije za 2021.	-	(274.881)	(124.236)	(399.117)
Prodaja i otpis stalnih sredstava	-	-	-	-
Ukupno ispravka vrijednosti	-	(21.227.872)	(14.757.908)	(35.985.780)
Sadašnja vrijednost 31.12.2021.	1.637.621	3.817.476	1.169.443	6.624.540

Društvo nije osiguralo svoju imovinu od eventualnih prirodnih i drugih nesreća.

Nekretnine Društva, sa udjelom 1/1, uknjižene kao vlasništvo u zemljišnoknjižnom izvadku, su:

- **ZK 32 522/22** Poslovni objekat sa dvorištem – upisan teret u korist Volskbank BH, Sberbank BH i Porezne Uprave FBIH Kantonalni ured Sarajevo. Brisovna dozvola za uknjiženu hipoteku, izdata je od strane SBERBANK Opštinskom sudu u Sarajevu, dana 29.01.2019. godine, za terete u korist Volskbank BH i Sberbank BH, u toku su aktivnosti za brisanje hipoteke.
- **ZK 32 523/22** Ekonomsko dvorište, pristupni put i gradilište - upisan teret u korist Porezne uprave FBIH Kantonalni ured Sarajevo
- **ZK 32 521/22** Gradilište prečištač – nema tereta
- **ZK 32 520/22** Šuma Peračko vrelo – nema tereta

Na svim naprijed navedenim ZK ulošcima, izvršena je zabilježba da je podnesena žalba Pravobranilaštvu Kantona Sarajevo, od 23.06.2017. godine, protiv rješenja Zemljišnoknjižnog ureda. Proces je u toku i nije bilo nikakvog izjašnjenja od strane Pravobranilaštva.

Za jedan dio nekretnina ne postoje validni zemljišno-knjižni izvadci.

Oprema koja služi za obavljanje djelatnosti, isporučivanja toplotne energije, funkcioniše na principu sagorijevanja fosilnih goriva. U pitanju su postrojenja koja koriste staru i zastarjelu tehnologiju, a sami pogoni su na kraju procijenjenog vijeka upotrebljivosti. Oprema se održava u skladu s finansijskim mogućnostima Društva, što nije dostatno, i može biti ugrožena mogućnost obavljanja djelatnosti isporučivanja toplotne energije

Bilješka 4. TEKUĆA SREDSTVA**4.1. Zalihe**

Zalihe obuhvataju materijal, sirovine i rezervne dijelove za gasnu mrežu, u skladištu.

O P I S	(U K M)	
	Stanje 31.12.2021.	Stanje 31.12.2020.
Materijal, sirovine i rezervni dijelovi	70.208	113.754

Odlukom direktora od 23.12.2021. godine, broj 1077-12/21, imenovana je Centralna popisna komisija, koja je izradila Izvještaj o popisu sredstava i izvora sredstava na dan 31.12.2021. godine. Stanje zaliha u knjigovodstvu, usaglašeno je sa Izvještajem o izvršenom popisu istih, na dan 31.12.2021. godine, po Izvještaju centralne popisne Komisije od 31.12.2021. godine.

Nismo prisustvovali redovnom godišnjem popisu, jer smo kasnije imenovani za revizora, tako da ne dajemo svoje mišljenje u vezi sa inventurom.

4.2. Kratkoročna potraživanja

Prema strukturi kratkoročnih potraživanja, na grupi konta 21, evidentiraju se potraživanja sa rokom dospijeca do 12 mjeseci, koja proizilaze iz poslovnih odnosa, a nemaju tretman ulaganja, niti kredita.

O P I S	(U K M)	
	Stanje 31.12.2021.	Stanje 31.12.2020.
Potraživanja od kupaca – pravnih lica u zemlji	501.118	416.917
Potraživanja od kupaca – fizičkih lica u zemlji	128.219	133.565
I V sumnjivih i spornih potraživanja pravnih lica	(126.485)	(126.485)
I V sumnjivih i spornih potraživanja fizičkih lica lica	(47.586)	(50.555)
Potraživanje po kratkoročnom kreditu zaposlenim	1.750	219
Potraživanje za ulazni PDV	79.295	2.893
Ostala potraživanja	-	3.736
UKUPNO	536.311	380.290

4.2.1 Potraživanja od kupaca, pravnih i fizičkih lica u zemlji

O P I S	(U K M)	
	Stanje 31.12.2021.	
Volkswagen d.o.o.	106.732	
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o.	23.214	
Pretis d.d.	84.206	
Murai-Komerc d.o.o.	34.740	
JU KSC	17.977	
Hidrom d.o.o.	25.441	
HIFA OIL d.o.o.	18.310	
UNIS-UTL d.o.o.	15.781	
Ostali kupci	48.232	
UKUPNO	374.633	
Potraživanja od građana	80.633	
SVEUKUPNO	455.266	

Starosna struktura potraživanja za pravna lica

0-30 dana	31-90 dana	91-360 dana	preko 360 dana
190.429 KM	23.052 KM	110.549 KM	50.603 KM

Starosna struktura potraživanja za fizička lica

0-30 dana	31-90 dana	91-360 dana
36.036 KM	29.500 KM	15.097 KM

Društvo nije postupilo u skladu sa MSFI 9 – Finansijski instrumenti, po osnovu vrijednosnog usklađivanja potraživanja od kupaca na dan bilansiranja. Nije izvršena ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca za sumnjiva i sporna potraživanja, na teret rashoda Društva, u skladu sa dospelosti potraživanja i izvjesnosti naplate.

Bilješka 5. GOTOVINA I EKVIVALENT GOTOVINE

Novčani ekvivalenti su kratkoročna, visoko likvidna ulaganja, koja se mogu brzo konvertovati u poznate iznose novca uz beznačajan rizik od promjene vrijednosti (MRS 7). Društvo na dan bilanca ima gotovinu na računima kod banaka i u blagajni, kako slijedi:

OPIS	Stanje 31.12.2021.
Račun kod Sberbank d.d. Izvod br. 263	14.326
Račun kod Union Banke d.d. Na dan 31.12.2021.	18
Račun kod Intesa Sanpaolo Banke d.d. Izvod br. 37	144
Devizni račun Sberbank d.d. na dan 31.12.2021. godine	3
Blagajna Blagajnički izvještaj od 31.12.2021. godine	748
UKUPNO	15.239

Platni promet u zemlji (Zakon o platnom prometu) se obavlja preko transakcijskih računa poslovnih subjekata koje otvaraju i vode poslovne banke. Novčana sredstva na računu u banci istodobno su i depoziti po viđenju za koje banka Društvu odobrava ugovorenu kamatu. Poslovi sa transakcijskim računom obuhvataju i polaganje i podizanje gotovine, za koje vrijednosti se u Društvu evidentira blagajničko poslovanje, putem blagajničkog dnevnika i odgovarajućih dokumenata.

Platni promet sa inostranstvom, obavlja se preko deviznih računa otvorenih u bankama, na način propisan Odlukom o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom.

Bilješka 6. KAPITAL

(U KM)

OPIS	UPISANI KAPITAL	REZERVE	AKUMULIRANI DOBIT (GUBITAK)	UKUPNO
Stanje na dan 01.01.2021.	3.591.264	149.579	(120.753)	3.620.090
Neto dobit (gubitak) perioda	-	-	82.537	82.537
Objavljene dividende i drugi oblici rasp. dobiti i pokrića gubitka	-	-	-	-
Objavljene dividende i drugi oblici rasp. dobiti i pokrića gubitka	1	-	-	1
Stanje na dan 31.12.2021.	3.591.265	149.579	(38.216)	3.702.628

Izvodom iz sudskog registra Općinskog suda u Zenici br. 043-0-Reg-21-001259, od 10.12.2021. godine, upisan je osnovni kapital i osnivači Društva i učešće u kapitalu, kako slijedi:

Upisani dionički kapital: 3.591.264 KM

Broj dionica 1.575.116
 Broj dioničara 266
 Nominalna vrijednost jedne dionice 2,28 KM

Najveći dioničari Društva, registrovanog kapitala, sa običnim (redovnim) dionicama na dan 13. mart 2022. godine su:

Naziv	(%)
VLADA KANTONA SARAJEVO ("državno" vlasništvo)	67,00
ZIF "prevent INVEST" d.d. Sarajevo	8,51
GENERAL SERVIS d.o.o. Sarajevo	7,80
ZIF "BIG" d.d. Sarajevo	3,43
UNICREDIT BANK d.d. Mostar	1,84
OSTALI DIONIČARI	11,42

Bilješka 7. DUGOROČNE I KRATKOROČNE OBAVEZE

7.1 Dugoročne obaveze

	31.12.2021.	31.12.2020.
Obaveze po Sporazumu sa Poreskom upravom		
Iz osnova obračunatih zateznih kamata	2.757.020 KM	2.781.448 KM
Obaveza za troškove prisilne naplate	130.375 KM	135.588 KM
UKUPNO	2.887.395 KM	2.917.036 KM

Dana 20. novembra 2017. godine Društvo je sa Poreznom Upravom FBiH potpisalo „Sporazum o plaćanju javnih prihoda u ratama“ broj 13/10-15-22-1535/17 M.S. Pomenutim sporazumom ustanovljena je ukupna obaveza po osnovu javnih prihoda, troškova prinudne naplate, te obračunate kamate u iznosu od 4.742.086 KM.

Po sporazumu, navedeni iznos Društvo će otplatiti u 120 rata od čega:

- 46 rata po 39.675 KM za javne prihode
- rate po 33.897 KM za troškove prinudne naplate
- 70 rata po 39.735 KM za obračunate kamate

Datum dospelja zadnje rate je 25. novembar 2027. godine. Kao obezbjeđenje plaćanja po ovom sporazumu nekretnine i oprema su stavljeni pod zalog.

7.2. Kratkoročne obaveze

Obaveze predstavljaju u finansijskim terminima izražene, tuđe izvore imovine.

Kratkoročne obaveze su one obaveze čije se podmirenje, računajući od datuma bilansa očekuju u roku kraćem od godine dana, odnosno 12 mjeseci.

OPIS	(U KM)	
	Stanje 31.12.2021.	Stanje 31.12.2020.
Obaveze po kratkoročnim kreditima	1.703	228
Obaveze po primljenim avansima	803	715
Obaveze prema dobavljačima u zemlji	1.076.769	832.101
Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu	4.800	-
Obaveze po osnovu plaća i naknada	668.990	1.178.129
Obaveze za ostale poreze i druge dadžbine	634.030	750.037
Obaveze poreza na dobit	-	4.234
Ostale obaveze	322.152	382.543
UKUPNO	2.709.247	3.147.987

7.2.1. Obaveze po osnovu plaća i naknada

Obaveze po osnovu plaća i naknada plaća iz tekućeg perioda (decembar) iznose 73.771 KM i odnose se na:

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| • Obaveza za neto plaće | 34.550 KM |
| • Obaveza za porez na plaće | 2.293 KM |
| • Obaveze za doprinose | 22.184 KM |
| • Obaveze za topli obrok | 13.016 KM |
| • Obaveze za otpremnine | 1.728 KM |

Obaveze po osnovu plaća, poreza i doprinosa iz prethodnog perioda iznose 595.219 KM, i one su dospjele za plaćanje, po Sporazumu sa Poreznom upravom FBiH.

7.2.2 Obaveze prema dobavljačima u zemlji

(U KM)	
OPIS	Stanje
	31.12.2021.
SAGA ENERGY d.o.o	999.560
Ostali dobavljači	77.209
UKUPNO	1.076.769

7.2.3 Obaveze za ostale poreze i dadžbine

Obaveze za ostale poreze i dadžbine u iznosu 634.030 KM, odnose se na slijedeće:

- | | |
|--|------------|
| • Obaveze po osnovu naknade za vodu | 344.251 KM |
| • Obaveze za takse za naftne derivate | 90.166 KM |
| • Obaveze za poreze na dodatna primanja-Sporazum | 173.823 KM |
| • Ostale obaveze | 25.790 KM |

7.2.4 Ostale obaveze

Ostale obaveze u iznosu 322.152 KM se odnose na slijedeće :

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| • Obaveze po osnovu kamata RMU Kakanj | 303.061 KM |
| • Obaveza za naknade članovima odbora | 19.091 KM |

Bilješka 8. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

Vremenska razgraničenja predstavljaju posljedicu primjene načela nastanka poslovnog događaja (transakcija) i priznaju se kada nastanu (a ne kada se isplati ili primi novac ili njegov ekvivalent) i evidentiraju se u poslovnim knjigama, te se uključuju u finansijske izvještaje perioda na koje se odnose. Svrha vremenskih razgraničenja jeste da se objektivno iskaže rezultat poslovanja, odnosno da se prihodi i rashodi evidentiraju isključivo u periodu u kojem su nastali.

Pasivna vremenska razgraničenja su iskazana u iznosu **728.476 KM** i odnose se na slijedeće:

- Obračunati nefakturisani rashodi za zahvaćene vode 348.500 KM
- Obračunati troškovi za naknade zaposlenim 379.976 KM

Bilješka 9. POTENCIJALNE OBAVEZE - SUDSKI SPOROVI

Prema izvještaju advokata, koji zastupa Društvo, protiv Društva je pokrenuto više sudskih sporova i to:

- Tužba za koncesionu naknadu od strane Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, koji je većinski vlasnik Društva - vrijednost spora 21.318.851 KM
- Tužba UNIS UTL Vogošća - vrijednost spora 14.835,17 KM
- Tužba fizičkih lica - vrijednost spora 47.965,04 KM

Nije moguće odrediti epilog tih sporova kao ni potencijalne obaveze po osnovu predmeta spora, kamate i sudske troškove, ali ih treba svakako objaviti uz finansijske izvještaje.

Neizvjesnost vezana uz ove pretpostavke i procjene može rezultirati značajnim izmjenama knjigovodstvene vrijednosti imovine ili obaveza u budućim periodima.

Prema izvještaju Pravne službe Društva, po predmetima o radnim sporovima koji se vode kod njih, vrijednost sporova iznosi 405.876 KM, a vrijednost sudskih troškova iznosi 67.218 KM i svi su u statusu Rješenja o izvršenju.

Većina Rješenja o izvršenju su konačna, odnosno pravosnažna.

Bilješka 10. DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA STANJA

Nije bilo događaja nakon datuma Bilansa koji bi značajno mogli uticati na finansijske izvještaje Društva.

Bilješka 11. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA

1. Rizik likvidnosti

Stopa tekuće likvidnosti = Tekuća sredstva / Tekuće obaveze x 100

$$\frac{621.758}{2.709.247} \times 100 = 22,95 \%$$

Društvo ima na raspolaganju 0,23 KM u tekućoj aktivi za plaćanje svake KM tekućih obaveza, što ukazuje na ugroženu likvidnost i nastavak redovnog poslovanja Društva.

Krajnja odgovornost za upravljanje rizikom likvidnosti leži na upravi Društva, koja izvršava svoje obaveze u skladu sa smjernicama datim od strane osnivača. Društvo je izgradilo odgovarajući okvir za upravljanje rizikom likvidnosti, u skladu sa potrebama za upravljanje likvidnošću, te raspoloživim izvorima finansiranja. Društvo ima značajne ugovorene obaveze koje potencijalno mogu ugroziti likvidnost Društva.

2. Rizik finansijske stabilnosti

Finansijska stabilnost = Dugotrajna imovina / (Kapital+Dugoročne obaveze)

$$\frac{6.624.540}{6.590.023} = 1,005$$


Pokazatelj finansijske stabilnosti je veći od 1, što ukazuje na finansijsku nestabilnost. Ukoliko je ovaj koeficijent veći od 1 to znači da se dugotrajnim izvorima ne mogu finansirati sva dugotrajna imovina i da se dugotrajnih izvori ne mogu koristiti za finansiranje kratkoročne imovine.

3. Kamatni rizik

Društvo je izloženo kamatnom riziku po osnovu potencijalnih kamata zbog neredovnog izmirenja ugovorenih obaveza i obaveza po aktuelnim sudskim postupcima.

BILJEŠKA 12. ODOBRENJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

Finansijske izvještaje usvojila je Uprava i odobrila njihovo izdavanje dana 16.02.2022, godine


Nihad Koprivčić
Direktor

BAGS ENERGOTEHNIKA DD

4200479170006

Vogošća, Igmanska bb

200479170006

Sakupljanje, pročišćavanje i snabdevanje vodom

36.00

Sberbank BH d.d. Sarajevo

080

1401010005655030

BILANS USPJEHA

pravna lica koja vode knjigovodstvo u skladu sa kontnim okvirom za privredna društva)
za period od 1.1.2021. do 31.12.2021. godine

Grupa konta, konto	POZICIJA	Bilješka	IZNOS	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	I. DOBIT ILI GUBITAK PERIODA			
	POSLOVNI PRIHODI I RASHODI			
	Poslovni prihodi (202+206+210+211)			
60	1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)	201	3,092,257	3,039,420
600	a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	202	0	0
601	b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	203	0	0
602	c) Prihodi od prodaje robe na stranom tržištu	204	0	0
61	2. Prihodi od prodaje učinaka (207 do 209)	205	0	0
610	a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima	206	1,442,799	1,388,434
611	b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu	207	0	0
612	c) Prihodi od prodaje učinaka na stranom tržištu	208	1,442,799	1,388,434
62	3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka	209	0	0
65	4. Ostali poslovni prihodi	210	0	0
	Poslovni rashodi (213+214+215+219+220+221+222-223+224)	211	1,649,458	1,650,986
50	1. Nabavna vrijednost prodate robe	212	3,312,758	3,153,417
51	2. Materijalni troškovi	213	0	0
52	3. Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja (216 do 218)	214	1,752,685	1,650,740
520, 521	a) Troškovi plaća i naknada plaća zaposlenima	215	703,857	695,614
523, 524	b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih	216	625,588	589,409
527, 529	c) Troškovi naknada ostalim fizičkim licima	217	73,884	90,473
53	4. Troškovi proizvodnih usluga	218	4,385	15,732
540 do 542	5. Amortizacija	219	64,701	49,905
543 do 549	6. Troškovi rezervisanja	220	399,117	412,166
55	7. Nematerijalni troškovi	221	0	0
poveć. 11 i 12. ili 595	Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	222	392,398	344,992
smanj. 11 i 12. ili 596	Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	223	0	0
	Dobit od poslovnih aktivnosti (201-212)	224	0	0
	Gubitak od poslovnih aktivnosti (212-201)	225	0	0
	FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI	226	220,501	113,997
66	Finansijski prihodi (228 do 233)			
660	1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica	227	0	0
661	2. Prihodi od kamata	228	0	0
662	3. Pozitivne kursne razlike	229	0	0
663	4. Prihodi od efekata valutne klauzule	230	0	0
664	5. Prihodi od učešća u dobiti zajedničkih ulaganja	231	0	0
669	6. Ostali finansijski prihodi	232	0	0
		233	0	0

Kontni plan broj 1000/2021-2022

10.12.2021.

1	2	3	4	5	6
56	Finansijski rashodi (235 do 239)	234	940	2,366	
560	1. Finansijski rashodi iz odnosa s povezanim pravnim licima	235	0	0	
561	2. Rashodi kamata	236	940	2,366	
562	3. Negativne kursne razlike	237	0	0	
563	4. Rashodi iz osnova valutne klauzule	238	0	0	
569	5. Ostali finansijski rashodi	239	0	0	
	Dobit od finansijskih aktivnosti (227-234)	240	0	0	
	Gubitak od finansijskih aktivnosti (234-227)	241	940	2,366	
	Dobit redovne aktivnosti (225-226+240-241)>0	242	0	0	
	Gubitak redovne aktivnosti (225-226+240-241)<0	243	221,441	116,363	
	OSTALI PRIHODI I RASHODI				
67 bez 673	Ostali prihodi i dobici, osim iz osnova stalnih sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (245 do 253)	244	307,140	6,084	
670	1. Dobici od prodaje stalnih sredstava	245	0	0	
671	2. Dobici od prodaje investicijskih nekretnina	246	0	0	
672	3. Dobici od prodaje bioloških sredstava	247	0	0	
674	4. Dobici od prodaje učešća u kapitalu i vrijednosnih papira	248	0	0	
675	5. Dobici od prodaje materijala	249	0	0	
676	6. Viškovi	250	0	0	
677	7. Naplaćena otpisana potraživanja	251	3,008	6,084	
678	8. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika	252	0	0	
679	9. Otpis obaveza, ukinuta rezervisanja i ostali prihodi	253	304,132	0	
57 bez 573	Ostali rashodi i gubici, osim iz osnova stalnih sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (255 do 263)	254	3,162	9,264	
570	1. Gubici od prodaje i rashodovanja stalnih sredstava	255	0	0	
571	2. Gubici od prodaje i rashodovanja investicijskih nekretnina	256	0	0	
572	3. Gubici od prodaje i rashodovanja bioloških sredstava	257	0	0	
574	4. Gubici od prodaje učešća u kapitalu i vrijednosnih papira	258	0	0	
575	5. Gubici od prodaje materijala	259	0	0	
576	6. Manjkovi	260	0	0	
577	7. Rashodi iz osnova zaštite od rizika	261	0	0	
578	8. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja	262	0	0	
579	9. Rashodi i gubici na zalihama i ostali rashodi	263	3,162	9,264	
	Dobit po osnovu ostalih prihoda i rashoda (244-254)	264	303,978	0	
	Gubitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda (254-244)	265	0	3,180	
	PRIHODI I RASHODI OD USKLADIVANJA VRIJEDNOSTI				
	SREDSTAVA (osim stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava obustavljenog poslovanja)				
68 bez 688	Prihodi iz osnova usklađivanja vrijednosti (267 do 275)	266	0	0	
680	1. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nematerijalnih sredstava	267	0	0	
681	2. Prihodi od usklađivanja vrijednosti materijalnih stalnih sredstava	268	0	0	
682	3. Prihodi od usklađivanja vrijednosti investicijskih nekretnina za koje se obračunava amortizacija	269	0	0	
683	4. Prihodi od usklađivanja vrijednosti bioloških sredstava za koja se obračunava amortizacija	270	0	0	
684	5. Prihodi od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	271	0	0	
685	6. Prihodi od usklađivanja vrijednosti zaliha	272	0	0	
686	7. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih plasmana	273	0	0	
687	8. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kapitala (negativni goodwill)	274	0	0	
689	9. Prihodi od usklađivanja vrijednosti ostalih sredstava	275	0	0	
58 bez 588	Rashodi iz osnova usklađivanja vrijednosti (277 do 284)	276	0	0	
580	1. Umanjenje vrijednosti nematerijalnih sredstava	277	0	0	
581	2. Umanjenje vrijednosti materijalnih stalnih sredstava	278	0	0	
582	3. Umanjenje vrijednosti investicijskih nekretnina za koje se obračunava amortizacija	279	0	0	
583	4. Umanjenje vrijednosti bioloških sredstava za koja se obračunava amortizacija	280	0	0	
584	5. Umanjenje vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	281	0	0	
585	6. Umanjenje vrijednosti zaliha	282	0	0	
586	7. Umanjenje vrijednosti kratkoročnih finansijskih plasmana	283	0	0	
589	8. Umanjenje vrijednosti ostalih sredstava	284	0	0	

1	2	3	4	5	6
dio 64	Povećanje vrijednosti specifičnih stalnih sredstava (286 do 288)	285		0	0
640	Povećanje vrijednosti investicijskih nekretnina koje se ne amortizuju	286		0	0
641	Povećanje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju	287		0	0
642	Povećanje vrijednosti ostalih stalnih sredstava koja se ne amortizuju	288		0	0
dio 64	Smanjenje vrijednosti specifičnih stalnih sredstava (290 do 292)	289		0	0
643	Smanjenje vrijednosti investicijskih nekretnina koje se ne amortizuju	290		0	0
644	Smanjenje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju	291		0	0
645	Smanjenje vrijednosti ostalih stalnih sredstava koja se ne amortizuju	292		0	0
	Dobit od usklađivanja vrijednosti (266-276+285-289) > 0	293		0	0
	Gubitak od usklađivanja vrijednosti (266-276+285-289) < 0	294		0	0
690, 691	Prihodi iz osnova promjene računovodstvenih politika i ispravki neznčajnih grešaka iz ranijih perioda	295		0	0
590, 591	Rashodi iz osnova promjene računovodstvenih politika i ispravki neznčajnih grešaka iz ranijih perioda	296		0	1,210
	DOBIT ILI GUBITAK NEPREKINUTOG POSLOVANJA				
	Dobit neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243+264-265+293-294+295-296)>0	297		82,537	0
	Gubitak neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243+264-265+293-294+295-296)<0	298		0	120,753
	POREŽ NA DOBIT NEPREKINUTOG POSLOVANJA				
dio 721	Porezni rashodi perioda	299		0	0
dio 722	Odloženi porezni rashodi perioda	300		0	0
dio 722	Odloženi porezni prihodi perioda	301		0	0
	NETO DOBIT ILI GUBITAK NEPREKINUTOG POSLOVANJA				
	Neto dobit neprekinutog poslovanja (297-298-299-300+301)>0	302		82,537	0
	Neto gubitak neprekinutog poslovanja (297-298-299-300+301)<0	303		0	120,753
	DOBIT ILI GUBITAK OD PREKINUTOG POSLOVANJA				
673 i 688	Prihodi i dobici iz osnova prodaje i usklađivanja vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja	304		0	0
573 i 588	Rashodi i gubici iz osnova prodaje i usklađivanja vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja	305		0	0
	Dobit od prekinutog poslovanja (304-305)	306		0	0
	Gubitak od prekinutog poslovanja (305-304)	307		0	0
dio 72	Porez na dobit od prekinutog poslovanja	308		0	0
	Neto dobit od prekinutog poslovanja (306-307-308)>0	309		0	0
	Neto gubitak od prekinutog poslovanja (306-307-308)<0	310		0	0
	NETO DOBIT ILI GUBITAK PERIODA				
	Neto dobit perioda (302-303+309-310)>0	311		82,537	0
	Neto gubitak perioda (302-303+309-310)<0	312		0	120,753
723	Međudividende i druge raspodjele dobili u toku perioda	313		0	0
	II. OSTALA SVEÖBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK				
	DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (315 do 320)	314		0	0
	1. Dobici od realizacije revalorizacionih rezervi stalnih sredstava	315		0	0
	2. Dobici od promjene fer vrijednosti finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	316		0	0
	3. Dobici iz osnova prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	317		0	0
	4. Aktuarski dobici po planovima definisanih primanja	318		0	0
	5. Dobici iz osnova efektivnog dijela zaštite novčanog toka	319		0	0
	6. Ostali nerealizovani dobici i dobici utvrđeni direktno u kapitalu	320		0	0
	GUBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (322 do 326)	321		0	0
	1. Gubici od promjene fer vrijednosti finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	322		0	0
	2. Gubici iz osnova prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	323		0	0
	3. Aktuarski gubici po planovima definisanih primanja	324		0	0
	4. Gubici iz osnova efektivnog dijela zaštite novčanog toka	325		0	0
	5. Ostali nerealizovani gubici i gubici utvrđeni direktno u kapitalu	326		0	0

1	2	3	4	5	6
	Ostala sveobuhvatna dobit prije poreza (314-321)		327	0	0
	Ostali sveobuhvatni gubitak prije poreza (321-314)		328	0	0
	Obračunati odloženi porez na ostalu sveobuhvatnu dobit		329	0	0
	Neto ostala sveobuhvatna dobit (327-328-329) > 0		330	0	0
	Neto ostali sveobuhvatni gubitak (327-328-329) < 0		331	0	0
	 Ukupna neto sveobuhvatna dobit perioda (311-312+330-331) > 0		332	82,537	0
	 Ukupni neto sveobuhvatni gubitak perioda (311-312+330-331) < 0		333	0	120,753
	 Neto dobit/gubitak perioda prema vlasništvu (311 ili 312)		334	82,537	-120,753
	a) vlasnicima matice		335	55,300	-80,905
	b) vlasnicima manjinskih interesa		336	27,237	-39,848
	 Ukupna neto sveobuhvatna dobit/gubitak prema vlasništvu (332 ili 333)		337	82,537	-120,753
	a) vlasnicima matice		338	55,300	-80,905
	b) vlasnicima manjinskih interesa		339	27,237	-39,848
	 Zarada po dionici:		340	0	0
	a) obična		341	0	0
	b) razrijeđena		342	0	0
	 Prosječan broj zaposlenih:				
	- na bazi sati rada		343	26	27
	- na bazi stanja krajem svakog mjeseca		344	26	27

Vogošća

ŠPAGO (ADIL) SABINA

3569/5

.061/212-375



Nihad Konaković

13.2.2022.

4200479170006

200479170006

36.00

1

080

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8
063	4. Dugoročni krediti dati u zemlji	025	0	0	0	0	0
064	5. Dugoročni krediti dati u inostranstvo	026	0	0	0	0	0
065	6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	027	0	0	0	0	0
066	7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospeljeka	028	0	0	0	0	0
068	8. Ostali dugoročni finansijski plasmani	029	0	0	0	0	0
07	VII. Druga dugoročna potraživanja (031+032)	030	0	0	0	0	0
070	1. Potraživanja od povezanih pravnih lica	031	0	0	0	0	0
071 do 078	2. Ostala dugoročna potraživanja	032	0	0	0	0	0
081, 098	VIII. Dugoročna razgraničenja	033	0	0	0	0	0
090	B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA	034	2,781,448	2,781,448	0	2,781,448	2,781,448
	C) TEKUCA SREDSTVA (036+043)		0	0	0	0	0
10 do 15	I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042)	035	881,071	259,313	621,758	679,963	
10	1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar	036	83,999	13,791	70,208	113,754	
11	2. Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge	037	83,999	13,791	70,208	113,754	
12	3. Gotovi proizvodi	038	0	0	0	0	0
13	4. Roba	039	0	0	0	0	0
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje	040	0	0	0	0	0
15	6. Dati avansi	041	0	0	0	0	0
20	II. Gotovina, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani (044+047+053+061+06)	042	0	0	0	0	0
20 bez 207	1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045+046)	043	797,072	245,522	551,550	566,209	
207	a) Gotovina	044	15,239	0	15,239	185,919	
21, 22, 23	b) Gotovinski ekvivalenti	045	15,239	0	15,239	185,919	
210	2. Kratkoročna potraživanja (048 do 052)	046	0	0	0	0	0
211	a) Kupci - povezana pravna lica	047	780,083	245,522	534,561	377,178	
212	b) Kupci u zemlji	048	0	0	0	0	0
22	c) Kupci u inostranstvu	049	629,338	174,072	455,266	373,442	
23	d) Potraživanja iz specifičnih poslova	050	0	0	0	0	0
24	e) Druga kratkoročna potraživanja	051	0	0	0	0	0
240	3. Kratkoročni finansijski plasmani (054 do 060)	052	150,745	71,450	79,295	3,736	
241	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	053	1,750	0	1,750	219	
242	b) Kratkoročni krediti dati u zemlji	054	0	0	0	0	0
243, 244	c) Kratkoročni krediti dati u inostranstvo	055	1,750	0	1,750	219	
245	d) Kratkoročni dio dugoročnih plasmana	056	0	0	0	0	0
246	e) Finansijska sredstva namijenjena trgovanju	057	0	0	0	0	0
248	f) Druga finansijska sredstva po fer vrijednosti	058	0	0	0	0	0
27	g) Ostali kratkoročni plasmani	059	0	0	0	0	0
28 bez 288	4. Potraživanja za PDV	060	0	0	0	0	0
288	5. Aktivna vremenska razgraničenja	061	0	0	0	0	2,893
290	D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA	062	0	0	0	0	0
	E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	063	0	0	0	0	0
88	POSLOVNA AKTIVA (001+034+035+063+064)	064	0	0	0	0	0
	Vanbilansna aktiva	065	10,325,259	297,513	10,027,746	10,481,434	
	Ukupno aktiva (065+066)	066	155,642	0	155,642	155,642	
		067	10,480,901	297,513	10,183,388	10,637,076	

Grupa konta, konto 1	POZICIJA 2	Bilješka 3	Oznaka za AOP 4	IZNOS	
				tekuće godine 5	prethodne godine 6
	PASIVA				
	A) KAPITAL (102+109+110+111+114+115+116+117-122-127)				
30	I. Osnovni kapital (103 do 108)			3,702,628	3,620,090
300	1. Dionički kapital		101	3,591,265	3,591,264
302	2. Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću		102	1,209,178	1,209,177
303	3. Zadržani udjeli		103	0	0
304	4. Ulozi		104	0	0
305	5. Državni kapital		105	0	0
309	6. Ostali osnovni kapital		106	0	0
31	II. Upisani neuplaćeni kapital		107	2,382,087	2,382,087
320	III. Emisiona premija		108	0	0
	IV. Rezerve (112+113)		109	0	0
321	1. Zakonske rezerve		110	0	0
322	2. Statutarne i druge rezerve		111	0	0
dio 33	V. Revalorizacione rezerve		112	149,579	149,579
dio 33	VI. Nerealizovani dobiti		113	149,579	149,579
dio 33	VII. Nerealizovani gubici		114	0	0
34	VIII. Neraspoređena dobit (118 do 121)		115	0	0
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina		116	0	0
341	2. Neraspoređena dobit izvještajne godine		117	82,537	82,537
342	3. Neraspoređeni višak prihoda ranijih godina		118	0	0
343	4. Neraspoređeni višak prihoda izvještajne godine		119	82,537	82,537
35	IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)		120	0	0
350	1. Gubitak ranijih godina		121	0	0
351	2. Gubitak izvještajne godine		122	120,753	120,753
352	3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina		123	120,753	120,753
353	4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine		124	0	0
360	X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli		125	0	0
dio 40	B) DUGOROČNA REZERVISANJA (129+130)		126	0	0
dio 40	1. Dugoročna rezervisanja za troškove i rizike		127	0	0
dio 40	2. Dugoročna razgraničenja		128	0	0
	C) DUGOROČNE OBAVEZE (132 do 138)		129	0	0
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital		130	0	0
411	2. Obaveze prema povezanim pravničkim licima		131	2,887,395	2,917,036
412	3. Obaveze po dugoročnim vrijednosnim papirima		132	0	0
413. 414	4. Dugoročni krediti		133	0	0
415. 416	5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu		134	0	0
417	6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka		135	0	0
419	7. Ostale dugoročne obaveze		136	0	0
			137	0	0
			138	2,887,395	2,917,036

1	2	3	4	5	6
408	D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE				
	E) KRATKOROČNE OBAVEZE (141+149+155+156+160+161+162+163)				
42	I. Kratkoročne finansijske obaveze (142 do 148)				
420	1. Obaveze prema povezanim pravnim licima			2,709,247	0
421	2. Obaveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima			1,703	228
422	3. Kratkoročni krediti uzeti u zemlji			0	0
423	4. Kratkoročni krediti uzeti u inostranstvu			0	0
424, 425	5. Kratkoročni dio dugoročnih obaveza			1,703	228
427	6. Kratk. obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka			0	0
429	7. Ostale kratkoročne finansijske obaveze			0	0
43	II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)				
430	1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije			1,082,372	832,816
431	2. Dobavljači - povezana pravna lica			803	715
432	3. Dobavljači u zemlji			0	0
433	4. Dobavljači u inostranstvu			1,076,769	832,101
439	5. Ostale obaveze iz poslovanja			4,800	0
44	III. Obaveze iz specifičnih poslova			0	0
45	IV. Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)				
450 do 452	1. Obaveze po osnovu plaća i naknada plaća			668,990	1,178,129
453 do 455	2. Obaveze po osnovu naknada plaća koje se refundiraju			654,027	1,167,841
456 do 458	3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih			0	0
46	V. Druge obaveze			14,963	10,288
47	VI. Obaveze za PDV			322,152	382,543
48 bez 481	VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine			0	0
481	VIII. Obaveze za porez na dobit			634,030	750,037
49 bez 495	F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA			0	4,234
495	G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE			728,476	796,321
	POSLOVNA PASIVA (101+128+131+139+140+164+165)			0	0
89	Vanbilansna pasiva			10,027,746	10,481,434
	Ukupno pasiva (166+167)			155,642	155,642
				10,183,388	10,637,076

Vogošća

ŠPAGO (APIL) SABINA

13.2.2022.

3669/5

061/212-375

Nihad Konaković

Kontrolni broj: 101110 52774340350

Vogošća, Igmanska bb

200479170006

Sakupljanje, pročišćavanje i snabdijevanje vodom

36,00

Sberbank BH d.d. Sarajevo

1401010005655030

080

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA

(za pravna lica koja vode knjigovodstvo u skladu sa kontnim okvirom za privredna društva)

- INDIREKTNA METODA -

za period od 1.1.2021. do 31.12.2021. godine

Redni broj	OPIS	Bilješki	Ozn. (+,-)	Oznaka za AOP	IZNOS	
					Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6	7
	A. GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
1.	Neto dobit (gubitak) za period			401	82,537	-120,753
	Usklađenje za:					
2.	Amortizacija / vrijednost usklađenja nematerijalnih sredstava		+			
3.	Gubici (dobici) od otuđenja nematerijalnih sredstava		+ (-)			
	Amortizacija / vrijednost usklađenja materijalnih sredstava		+		399,117	412,166
	Gubici (dobici) od otuđenja materijalnih sredstava		+ (-)			
	Usklađenja iz osnova dugoročnih finansijskih sredstava		+ (-)			
	Realizovani rashodi (prihodi) od kursnih razlika		+ (-)			
	Ostala usklađenja za negotovinske stavke i gotovinski tokovi koji se odnose na ulagačke i finansijske aktivnosti		+ (-)			
9.	Ukupno (2 do 8)			402	399,117	412,166
10.	Smanjenje (povećanje) zaliha		+ (-)		43,546	148,836
11.	Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje		+ (-)		-78,088	86,449
12.	Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja		+ (-)		-77,933	-2,035
13.	Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja		+ (-)			
14.	Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima		+ (-)		249,468	-72,558
15.	Povećanje (smanjenje) drugih obaveza		+ (-)		-717,849	-255,787
16.	Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja		+ (-)		-67,845	-69,614
17.	Ukupno (10 do 16)			403	-648,701	-164,709
18.	Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (1+9+17)			404	-167,047	126,704
	B. GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI					
19.	Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (20 do 25)			405		
20.	Prilivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		+	406		
21.	Prilivi iz osnova prodaje dionica i udjela		+	407		
22.	Prilivi iz osnova prodaje stalnih sredstava		+	408		
23.	Prilivi iz osnova kamata		+	409		
24.	Prilivi od dividendi i učešća u dobiti		+	410		
25.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		+	411		
26.	Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (27 do 30)			412		
27.	Odlivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		-	413		
28.	Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela		-	414		
29.	Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava		-	415		
30.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		-	416		
31.	Neto priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (19-26)			417		
32.	Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (26-19)			418		
	C. GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI					
33.	Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (34 do 37)			419		
34.	Prilivi iz osnova povećanja osnovnog kapitala		+	420		
35.	Prilivi iz osnova dugoročnih kredita		+	421		
36.	Prilivi iz osnova kratkoročnih kredita		+	422		
37.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza		+	423		

1	2	3	4	5	6	7
38.	Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (39 do 44)			424	3,633	6,529
39.	Odlivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela		-	425		
40.	Odlivi iz osnova dugoročnih kredita		-	426		
41.	Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita		-	427		
42.	Odlivi iz osnova finansijskog lizinga		-	428		
43.	Odlivi iz osnova isplaćenih dividendi		-	429		
44.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza		-	430	3,633	6,529
45.	Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (33-38)			431		
46.	Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (38-33)			432	3,633	6,529
47.	D. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (18+31+45)			433		126,704
48.	E. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (18+32+46)			434	170,680	6,529
49.	F. NETO PRILIV GOTOVINE (47-48)			435		120,175
50.	G. NETO ODLIV GOTOVINE (48-47)			436	170,680	
51.	H. Gotovina na početku izvještajnog perioda			437	185,919	65,744
52.	I. Pozitivne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine		+	438		
53.	J. Negativne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine		-	439		
54.	K. Gotovina na kraju izvještajnog perioda (51+49-50+52-53)			440	15,239	185,919

Vogošća

ŠPAGO JADIL I SABINA

3669/5

061/212-375

13.2.2022.

Obiljež

Nihad Konaković

M.P.

BAGS ENERGOTEHNIKA DD

Vogošća, Igmanska bb

Sakupljanje, pročišćavanje i snabdijevanje vodom

Sberbank BH d.d. Sarajevo

1401010005655030

FINANSIJSKO-FINANCIJSKO
INFORMATIČKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO
ISPOSTAVA CENTAR 5

4200479170006

16. 02. 2022

200479170006

36.00

080

2022

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU

(za sva pravna lica)

za period koji završava na dan 31.12.2021. godine

Vogošća


ŠPAGO (ADIL) SABINA

3569/513

06/12/12-3/3

13.2.2022.

Nihad Karić



Kontrolni broj: 1461204 361



IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU

za period koji završava na dan 31.12.2021. godine

DIO KAPITALA KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA										
VRSTA PROMJENE NA KAPITALU										
Oznaka za AOP	Dionički kapital i udjeli u društvu s ograničenom odgovornošću	Revalorizacijske rezerve (MRS 16, MRS 21 i MRS 38)	Nerealizovani dobiti/gubici po osnovu finansijskih sredstava	Ostale rezerve (emisiona premija, zakonske i statutarne rezerve, zaštićena gotovinskih tokova)	Akumulirana neraspoređena dobit/nepokriveni gubitak	UKUPNO (3+4+5+6+7)	MANJINSKI INTERES			
2	3	4	5	6	7	8	9			
1. Stanje na dan 31.12.2019. godine	3,591,264			126,164	23,416	3,740,844				
2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama										
3. Efekti ispravki grešaka										
4. Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2019., odnosno 01.01.2020. (901±902±903)	3,591,264			126,164	23,416	3,740,844				
5. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava										
6. Nerealizovani dobiti/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspodijeljenih za prodaju										
7. Kursne razlike nastale prevođenjem finansijskih izvještaja u drugu valutu prezentacije										
8. Neto dobit/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha					-120,753	-120,753				
9. Neto dobit/gubici perioda priznati direktno u kapitalu				23,415	-23,415					
10. Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokriva gubitka					1	1				
11. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala										
12. Stanje na dan 31.12.2020. godine, odnosno 01.01.2021. (904±905±906±907±908±909-910+911)	3,591,264			149,579	-120,753	3,620,090				
13. Efekti promjena u računovodstvenim politikama										
14. Efekti ispravki grešaka										
15. Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2020., odnosno 01.01.2021. (912±913±914)	3,591,264			149,579	-120,753	3,620,090				
16. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava										
17. Nerealizovani dobiti/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspodijeljenih za prodaju										
18. Kursne razlike nastale prevođenjem finansijskih izvještaja u drugu valutu prezentacije										
19. Neto dobit/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha					82,537	82,537				
20. Neto dobiti/gubici perioda priznati direktno u kapitalu										
21. Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokriva gubitka	1									
22. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala										
23. Stanje na dan 31.12.2021. godine (915±916±917±918±919±920-921+922)	3,591,265			149,579	-38,216	3,702,628				

Kontinuirani broj: 116/2021-101051

IZVJEŠTAJ O RADU NADZORNOG ODBORA ZA 2021. GODINU

BAGS-ENERGOTEHNIKA DD VOGOŠĆA

Nadzorni odbor

Broj: 78-06/22

Vogošća, 03.01.2022.godine

SKUPŠTINA DIONIČARA „BAGS – ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća

Predmet: Izvještaj o radu nadzornog odbora u 2021. godini.-

Na vanrednoj skupštini dioničara održanoj 11.10.2021.godine imenovan je nadzorni odbor privrednog društva „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d. u sljedećem sastavu: Mujičić Alaga, Kadrić Fetah i Turbo Mirnes.

Ispred najvećeg dioničara (Vlada Kantona Sarajevo) su imenovani Kadrić Fetah i Mujičić Alaga, dok je ispred manjinskih dioničara imenovan Turbo Mirnes. Nadzorni odbor je izabran na period od 4 (četiri) godine. Angažovanje nadzornog odbora je uz naknadu skladno regulativi u Kantonu Sarajevo.

U vremenskom periodu od 11.10.2021.godine do 31.12.2021.godine nadzorni odbor je odražio (5) pet sjednica čiji sadržaj je predstavljen u nastavku:

Redni broj sjednice, datum	Dnevni red	Donesne odluke, zaključci, preporuke
I sjednica, 11.10.2021. god.	1. Izbor predsjednika nadzornog odbora 2. Donošenje odluke u usvajanju Poslovnika o radu nadzornog odbora	Izabran predsjednik nadzornog odbora Mujičić Alaga Usvojena odluka o usvajanju Poslovnika o radu nadzornog odbora
II sjednica, 20.10.2021.god.	1. Usvajanje zapisnika sa I sjednice 2. Razmatranje prijedloga direktora i imenovanje sekretara Društva 3. Ovlaštenje člana nadzornog odbora za potpisivanje akata 4. Donošenje odluka o raspisivanju konkursa za izbor članova odbora za reviziju, utvrđivanje kriterija za članstvo, imenovanje komisije za otvaranje konkursne dokumentacije i utvrđivanje kompletnosti prijave 5. Informacija o pripremljenosti za grijnu sezonu 2021./2022.godinu 6. Informacija o dospeljelim	Usvojen zapisnik sa I sjednice Donesena odluka o imenovanju sekretara Društva Imamović Amir Ovlašten član no Kadrić Fetah za potpisivanje akata u opravdanoj odsutnosti predsjednika no Donesena odluka o raspisivanju javnog konkursa za izbor članova odbora za reviziju sa kriterijima i komisijom Prihvaćena je informacija o pripremljenosti za dolazeću grijnu sezonu te zaključci: I proizvodnja i distribucija toplotne

	obavezama prema Poreznoj upravi F BiH i radnicima 7.Razno	energije ne smije biti prekinuta jer to osnovna djelatnost Društva II zbog žalbi potencijalnih dobavljača i zbog hitne potrebe za nabavkom interventnih količina mazuta se provede pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH III nalaže se pozivanje više učesnika pregovaračkog postupka bz objave obavještenja o nabavci radi transparentnosti postupka Zaključak upravi da se hitno obrati Središnjem uredu Porezne uprave F BiH odgovorom na akt središnjeg ureda Porezne uprave FBiH broj:13/10-12-28-1193-4/21 od 15.10.2021.godine uz koji će priložiti specifikacije u uplatama izvršenim od strane JU „Služba za zapošljavanje KS“ na ime izmirenja doprinosa radi uvezivanja staža zaposlenika Društva koji su ostvarili pravo na penzionisanje.Predmetnim zahtjevom za umanjenje duga je potrebno pozvati Poreznu upravu da izvrši umanjenje glavnice duga u iznosu 237.691,86 KM što će rezultirati neminovnim zaključivanjem aneksa radi ispravke sporazuma o plaćanju javnih prihoda broj:13/10-15-22-1535/17 od 20.11.2017.godine
III sjednica 08.11.2021.god.	1.Usvajanje zapisnika sa II sjednice 2.Izveštaj o otvorenom postupku javne nabavke mazuta 3.Informacija o aktuelnostima sa Poreznom upravom F BiH 4.Smjernice za izradu trogodišnjeg plana razvoja Društva 5.Razno	Usvojen zapisnik sa II sjednice Prihvaćen Izveštaj o otvorenom postupku javne nabavke mazuta u količini 900 tona. Donesen zaključak o potrebi izrade elaborata o ekonomskoj cijeni koštanja toplotne enrgije koju proizvodi i distribuira „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ dd Vogošća, a isti će biti polazni osnov za pokretanje postupka povećanja cijene centralnog grijanja krajnjim korisnicima. Nadzorni odbor je Informaciju o aktuelnostim sa Poreznom

		upravom F BiH primio k znanju. Nadzorni odbor je odgodio raspravu po tački Smjernice za izradu trogodišnjeg plana razvoja Društva do rješavanja aktuelnih tekućih problema.
IV sjednica 29.11.2021.god.	1.Usvajanje zapisnika sa III sjednice 2.Izveštaj komisije za prijem i otvaranje konkursne dokumentacije za članstvo u odboru za reviziju Društva 3.Davanje saglasnosti za obezbjeđenje kreditnih sredstava u svrhu izmirenja dospjelih obaveza prema Poreznoj upravi F BiH i radnicima 4.Razno	Usvojen zapisnik sa III sjednice Zaključak o produženju roka za prijema po raspisanom konkursu za odabir i predlaganje kandidata za članove odbora za reviziju za 15 dana od dana posljednje objave zbog neprijavljivanja dovoljnog broja kandidata. Odluka o saglasnosti za obezbjeđivanje kreditnih sredstava u svrhu izmirenja dospjelih obaveza prema Poreznoj upravi F BiH i radnicima u iznosu do 1.000.000,00 KM .
V sjednica 20.12.2021.god.	1.Usvajanje zapisnika sa IV sjednice 2.Informacija o aktivaciji računa 3.Aktivnosti na osiguranju kreditnih sredstava 4.Razno: -Informacija o pokretanju tendera za nabavku mazuta -Urgencija za rješavanje žalbe na uknjižbu imovine Društva	Usvojen zapisnik sa IV sjednice Prihvaćena informacija o aktivaciji (deblokadi) računa društva sa 15.12.2021.godine Nadzorni odbor je upoznat sa aktivnostim uprave i većinskog vlasnika na osiguranju kreditnih sredstava sa akcentom na pribavljanje garancije jer Društvo nema mogućnost osiguranja kvalitetnog kolaterala Nadzorni odbor je informisan da je pokrenut postupak nabavke mazuta za okončanje tekuće grijne sezone u 2022.godini. Nadzorni odbor je zadužio sekretara da se ponova zamoli Kantonalni sud po pitanju rješavanja žalbe na uknjižbu zemljišta Društva.

Članovi nazornog odbora su pored aktivnosti na sjednicama uključeni u postupke rješavanja raznih poslovnih pitanja i pred organima javne uprave i regulatora u Federaciji BiH. Nisu zabilježena odstupanja od zakonskog okvira u redovnim i vanrednim aktivnostima.

Društvo je suočeno sa nelikvidnošću, povećanjem cijena energenta, povećanje cijena rada i primjene kolektivnih ugovora, zastarjevanjem tehnologije i visokih troškova održavanja, nemogućnosti osiguranja kvalitetnih kolaterala, ekoloških ograničenja i taksi, nemogućnosti korekcije cijene vode i toplotne energije u skladu sa tržišnim uslovima te nizom sudskih sporova čiji je ishod neizvjestan. Društvo je ovisno o finansijskoj pomoći Vlade Kantona putem nadležnog Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo.

U 2021.godini nije se realizovalo „ukrupnjavanje“ dioničkog kapitala a u toku je postupak traženja rješenja u tehnološkom prilagodavanju kroz eliminaciju „prljave“ proizvodne tehnologije.

Broj NO: 78-06/22
Vogošća, 17.06.2022. godine



Predsjednik nadzornog odbora

[Redacted signature]

Dostaviti:

- Skupština dioničara
- arhiva

IZVJEŠTAJ

O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

ZA PERIOD JANUAR – DECEMBAR 2021. GODINE

Vogošća, 13.06.2022. godine

OBLIK ORGANIZOVANJA I DJELATNOST DRUŠTVA BAGS ENERGOTEHNIKA DD VOGOŠĆA

Opći podaci o Društvu

Društvo se bavi prikupljanjem, prečišćavanjem i distribucijom vode i proizvodnjom i distribucijom toplotne energije, kao osnovnom djelatnošću.

U Sudski registar kod Općinskog suda u Sarajevu, prema Aktuelnom izvodu iz sudskog registra od 15.11.2018. godine, broj: 065-0-RegZ-18-010124, upisani su sljedeći podaci:

Naziv Društva: "Bags - Energotehnika" Dioničko društvo Vogošća, Sarajevo

Skraćeni naziv: "Bags Energotehnika" d.d. Vogošća

Sjedište: Igmanska b.b., Vogošća

ID broj: 4200479170006

PDV broj: 200479170006

Šifra djelatnosti: 36.00 - prečišćavanje i distribucija vode, proizvodnja i distribucija toplotne energije (41.040)

Osnivači: dioničari po rješenju KAP Sarajevo

Osnovni kapital: 3.591.264,48 KM (1.575.116 dionica nominalne vrijednosti 2,28 KM po dionici)

Direktor: Nihad Konaković, direktor bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrovane djelatnosti

Uprava Društva:

Uprava Društva organizuje rad i rukovodi poslovanjem Društva, zastupa i predstavlja Društvo i odgovara za zakonitost poslovanja. Upravu Društva čini direktor Društva. Odgovorno lice za zastupanje Društva prema Rješenju o izmjenama podataka broj: 0650-Reg16-003616 od 20.09.2016. je Konaković Nihad, direktor bez ograničenja.

Nadzorni odbor:

1. Alaga Mujičić, predsjednik
2. Fetah Kadrić, član
3. Mirnes Turbo, član

Odbor za reviziju - Odbor za reviziju Društva BAGS Energotehnika id.d. Vogošća izabran je na 42. sjednici Skupštine dioničara „BAGS - ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća - Sarajevo održanoj 23.02.2022. godine, i to u sastavu.:

1. Dženana Bešlija, predsjednik
2. Belma Sarić, član
3. Arif Velić, član

Na dan 31. decembra 2021. godine prosječan broj zaposlenih na osnovu sati rada u Društvu je dvadesetšest (26).

Zadatak Odbora za reviziju je da izvrši reviziju finansijskih izvještaja „BAGS - ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća - Sarajevo i da izvještaj dostavi Nadzornom odboru, odnosno Skupštini Društva.

Finansijski izvještaji sačinjeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu, Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.

Pri sastavljanju finansijskih izvještaja Uprava je odgovorna:

- da odabere, a zatim dosljedno primijeni odgovarajuće računovodstvene politike;
- da su prosudbe i procjene razumne;
- da su primijenjeni odgovarajući računovodstveni standardi, a svako materijalno značajno odstupanje iskazano i objašnjeno u finansijskim izvještajima i
- da su finansijski izvještaji pripremljeni po načelu nastavka poslovanja preduzeća.

U ovom izvještaju izvršili smo reviziju finansijskih iskaza za period januar – decembar 2020. godine i za period januar – decembar 2021. godine, i to: Bilans stanja, Bilans uspjeha, Promjene u kapitalu i Izvještaj o gotovinskim tokovima.

Analizirajući računovodstvene iskaze konstatovali smo da podaci navedeni u računovodstvenim iskazima odgovaraju podacima iz Bruto bilansa za period 01.01.2020. – 31.12.2020. godine, i za period 01.01.2021. – 31.12.2021. godine.

U ovom Izvještaju Odbor za reviju se fokusirao na poslovnu 2021. godinu, uz referiranje i navođenje podataka uporedno i za 2020. godinu.

Prema našem mišljenju dostavljeni godišnji finansijski izvještaji istinito i fer prikazuju, u svim značajnim stavkama, finansijski položaj Društva na dan 31.12.2021. godine i njegovu finansijsku uspješnost, te njegove novčane tokove za tada završenu godinu.

Sposobnost Društva da nastavi poslovanje u skladu sa načelom stalnosti poslovanja, zavisi od kontinuirane finansijske podrške većinskog vlasnika - Kantona Sarajevo, kao što je i učinjeno po Sporazumu o sufinansiranju nabavke energenata za grejnu sezonu, za 2021. godinu, uplatom donacije u iznosu 1.500.000 KM.

Sudski procesi - Društvo u svojstvu tuženog

Vrijednost sudskih sporova Društva u svojstvu tuženog, prema Izvještaju advokata koji zastupa Društva, iznosi 21.381.651 KM (glavnica), i prema Izvještaju pravne službe Društva koja vodi radne sporove iznosi 473.094 KM (glavnica sa sudskim troškovima), za koja su izdata Rješenja o izvršenju.

Neophodno je planirati sredstva za izmirenje obaveza i obezbjeđenje istih, kako ne bi bila ugrožena likvidnost Društva, a time i funkcionisanje komunalnog sistema u Općini Vogošća.

Vlasništvo na nekretninama i zastarijela oprema

Društvo je upisano kao vlasnik na nekretninama – poslovna zgrada, zemljište, Peračko vrelo i šuma, što je evidentirano u poslovnim knjigama.

Uvidom u ZK izvadke, uočili smo da je izvršena zabilježba, da je dana 20.06.2017. godine, podnesena žalba Pravobranilaštvu Kantona Sarajevo, protiv rješenja Zemljišnoknjižnog ureda za upis vlasništva.

Oprema

U pitanju su postrojenja koja koriste staru i zastarjelu tehnologiju, a sami pogoni su na kraju procijenjenog vijeka upotrebljivosti. Oprema je predmet održavanja u skladu s finansijskim mogućnostima Društva. Evidentan je visok stepen sumnje u pouzdanost pogona, kao i ekološku prihvatljivost funkcionisanja.

Sporazum sa Poreznom upravom

Skrećemo pažnju da se zbog nepovoljne finansijske situacije, u kojoj se Društvo nalazilo u prethodnim periodima, nisu izmirlivale tekuće obaveze i došlo je do akumuliranja obaveza po direktnim i indirektnim porezima.

Društvo je u prethodnim godinama sklopilo sporazum sa Poreskom upravom FBiH o odgođenom plaćanju obaveza. Kao garancija, data je materijalna imovina u zalog. Datum dospjeća zadnje rate je 25. novembar 2027. godine. U 2021. godini nije vršeno pravovremeno izmirenje obaveza po Sporazumu.

Neophodno je planirati sredstva za izmirenje obaveza i obezbjeđenje istih, kako ne bi bila ugrožena likvidnost Društva, a time i funkcionisanje komunalnog sistema u Općini Vogošća.

DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA STANJA

Nije bilo događaja nakon datuma Bilansa koji bi značajno mogli uticati na finansijske izvještaje Društva.

Društvo ima na raspolaganju 0,23 KM u tekućoj aktivi za plaćanje svake KM tekućih obaveza, što ukazuje na ugroženu likvidnost i nastavak redovnog poslovanja Društva.

Pokazatelj finansijske stabilnosti je veći od 1, što ukazuje na finansijsku nestabilnost. Ukoliko je ovaj koeficijent veći od 1 to znači da se dugotrajnim izvorima ne mogu finansirati sva dugotrajna imovina i da se dugotrajnih izvori ne mogu koristiti za finansiranje kratkoročne imovine.

BILANS USPJEHA

ZA PERIOD OD 01.01.2021. GODINE DO 31.12.2021. GODINE

(u KM)

OPIS	31.12.2021.	31.12.2020.
POSLOVNI PRIHODI I RASHODI		
Poslovni prihodi	3.092.257	3.039.420
1. Prihodi od prodaje robe	-	-
a) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	-	-
2. Prihodi od prodaje učinaka	1.442.799	1.388.434
a) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu	1.442.799	1.388.434
3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka	-	-
4. Ostali poslovni prihodi	1.649.458	1.650.986
Poslovni rashodi	3.312.758	3.153.417
1. Nabavna vrijednost prodane robe	-	-
2. Materijalni troškovi	1.752.685	1.650.740
3. Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja	703.857	695.614
a) Troškovi plaća i naknada plaća zaposlenima	625.588	589.409

b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposl.	73.884	90.473
c) Troškovi naknada ostalim fizičkim osobama	4.385	15.732
4. Troškovi proizvodnih usluga	64.701	49.905
5. Amortizacija	399.117	412.166
6. Nematerijalni troškovi	392.398	344.992
Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	-	-
Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	-	-
Dobit od poslovnih aktivnosti	-	-
Gubitak od poslovnih aktivnosti	220.501	113.997
FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI		
Finansijski prihodi	-	-
1. Prihodi od kamata	-	-
2. Pozitivne kursne razlike	-	-
3. Ostali finansijski prihodi	-	-
Finansijski rashodi	940	2.366
1. Rashodi od kamata	940	2.366
2. Negativne kursne razlike	-	-
3. Ostali finansijski rashodi	-	-
Dobit od finansijske aktivnosti	-	-
Gubitak od finansijske aktivnosti	940	2.366
Dobit redovne aktivnosti	-	-
Gubitak redovne aktivnosti	221.441	116.363
OSTALI PRIHODI I RASHODI		
Ostali prihodi i dobici	307.140	6.084
1. Dobici od prodaje stalnih sredstava	-	-
2. Naplaćena otpisana potraživanja	3.008	6.084
3. Otpis obaveza, ukinuta rezervisanja i ostali prihodi	304.132	-
Ostali rashodi i gubici	3.162	9.264
1. Gubici od prodaje i rashodovanja stalnih sredstava	-	-

2. Rashodi po osnovu ispravke vrijed. i otpisa potraž.	-	-
3. Rashodi i gubici na zalihama i ostali rashodi	3.162	9.264
Dobit po osnovu ostalih prihoda i rashoda	303.978	-
Gubitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda	-	3.180

BILANS USPJEHA
ZA PERIOD OD 01.01.2021. GODINE DO 31.12.2021. GODINE
(u KM)

OPIS	31.12.2021.	31.12.2020.
Prihodi na temelju usklađivanja vrijednosti sredstava	-	-
Rashodi na temelju usklađivanja vrijednosti sredstava	-	-
Dobit od usklađivanja vrijednosti	-	-
Gubitak od usklađivanja vrijednosti	-	-
Prihodi iz osnova promjena račun. politika i ispr. neznčajnih greški iz ranijih godina	-	-
Rashodi iz osnova promjena račun. politika i ispr. neznčajnih greški iz ranijih godina	-	1.210
Dobit neprekinutog poslovanja prije poreza	82.537	-
Gubitak neprekinutog poslovanja prije poreza	-	120.753
Porez na dobit neprekinutog poslovanja	-	-
Neto dobit neprekinutog poslovanja	82.537	-
Neto gubitak neprekinutog poslovanja	-	120.753
NETO DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA		
Neto dobit perioda	82.537	-
Neto gubitak perioda	-	120.753

BILANS STANJA
NA DAN 31.12.2021. GODINE

(u KM)

OPIS	31.12.2021.	31.12.2020.
STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI	9.405.988	9.801.471
1. Nematerijalna sredstva	-	-
Ostala nematerijalna sredstva	-	-
Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	-	-
2. Nekretnine, postrojenja i oprema	6.624.540	7.020.023
Zemljišta	1.637.620	1.637.621
Građevinski objekti	3.817.476	4.092.357
Postrojenja i oprema	1.169.444	1.290.045
Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	-	-
3. Dugoročni finansijski plasmani	-	-
Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	-	-
4. Dugoročna razgraničenja	2.781.448	2.781.448
TEKUĆA SREDSTVA	621.758	679.963
1. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji	70.208	113.754
Sirovine i mat., rezervni dijelovi i sitni inventar	70.208	113.754
Roba	-	-
Dati avansi	-	-
2. Gotovina i gotovinski ekvivalenti	15.239	185.919
Gotovina	15.239	185.919
3. Kratkoročna potraživanja	534.561	377.178
Kupci u zemlji	455.266	373.442
Kupci u inostranstvu	-	-
Druga kratkoročna potraživanja	79.295	3.736
4. Kratkoročni finansijski plasmani	1.750	219

Kratkoročni krediti dati u zemlji	1.750	219
5. Potraživanja za PDV	-	2.893
6. Aktivna vremenska razgraničenja	-	-
POSLOVNA AKTIVA	10.027.746	10.481.434
Vanbilansna aktiva	155.642	155.642
UKUPNO AKTIVA	10.183.388	10.637.076

BILANS

STANJA

NA DAN 31.12.2021. GODINE

(u KM)

OPIS	31.12.2021.	31.12.2020.
KAPITAL	3.702.628	3.620.090
1. Osnovni kapital	3.591.265	3.591.264
Dionički kapital	1.209.178	1.209.177
Državni kapital	2.382.087	2.382.087
2. Rezerve	149.579	149.579
Zakonske rezerve	149.579	149.579
3. Neraspoređena dobit	82.537	-
Neraspoređena dobit ranijih godina	-	-
Neraspoređena dobit izvještajne godine	82.537	-
4. Gubitak do visine kapitala	120.753	120.753
Gubitak ranijih godina	120.753	-
Gubitak izvještajne godine	-	120.753
DUGOROČNA REZERVISANJA	-	-
Dugoročna razgraničenja	-	-
DUGOROČNE OBAVEZE	2.887.395	2.917.036
Ostale dugoročne obaveze	2.887.395	2.917.036

KRATKOROČNE OBAVEZE	2.709.247	3.147.987
1. Kratkoročne finansijske obaveze	1.703	228
Kratkoročni krediti uzeti u zemlji	1.703	228
Kratkoročni dio dugoročnih obaveza	-	-
Ostale kratkoročne finansijske obaveze	-	-
2. Obaveze iz poslovanja	1.082.372	832.816
Primljeni avansi, depoziti i kaucije	803	715
Dobavljači u zemlji	1.076.769	832.101
Dobavljači u inostranstvu	4.800	-
3. Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja zaposlenih	668.990	1.178.129
Obaveze po osnovu plaća i naknada plaća	654.027	1.167.841
Obaveze za ostala primanja zaposlenih	14.963	10.288
4. Druge obaveze	322.152	382.543
5. Obaveze za PDV	-	-
6. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine	634.030	750.037
7. Obaveza za porez na dobit	-	4.234
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	728.476	796.321
POSLOVNA PASIVA	10.027.746	10.481.434
Vanbilansna pasiva	155.642	155.642
UKUPNA PASIVA	10.183.388	10.637.076

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U KAPITALU
ZA PERIOD KOJI ZAVRŠAVA NA DAN 31.12.2021. GODINE

(U KM)

OPIS	UPISANI KAPITAL	OSTALE REZERVE	AKUMULIRANI DOBIT (GUBITAK)	UKUPNI KAPITAL
Stanje na dan 31.12.2019.	3.591.264	126.164	23.416	3.740.844
Neto dobit (gubitak) perioda	-	-	(120.753)	(120.753)
Neto dobiti/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	-	23.415	(23.415)	-
Objavljene dividende i drugi oblici rasp. dobiti i pokrića gubitka	-	-	(1)	(1)
Stanje na dan 31.12.2020.	3.591.264	149.579	(120.753)	3.620.090
Neto dobit (gubitak) perioda	-	-	82.537	82.537
Neto dobiti/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	-	-	-	-
Objavljene dividende i drugi oblici rasp. dobiti i pokrića gubitka	-	-	-	-
Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	1	-	-	1
Stanje na dan 31.12.2021.	3.591.265	149.579	(38.216)	3.702.628

PRIHODI - Priznavanje prihoda

Prihod se priznaje u Bilansu uspjeha kada se povećanje budućih ekonomskih koristi, odnosi na povećanje sredstava ili smanjenje obaveza, a koje se mogu pouzdano izmjeriti.

(U KM)

O P I S	Stanje	Stanje
	31.12.2021.	31.12.2020.
Prihodi od pruženih usluga	1.442.799	1.388.434
Ostali poslovni prihodi	1.649.458	1.650.986
Naplaćena otpisana potraživanja	3.008	6.084
Prihodi od otpisanih obaveza	304.132	-
UKUPNO	3.399.397	3.045.504

Prihodi od prodaje roba i usluga trećim licima, se sastoji iz fakturisane prodaje za godinu, umanjeno za poreze i prikazanoj u Bilansu uspjeha, za godinu u kojoj su usluge pružene i fakturisane.

Ostali prihodi sastoje se od stavki za koje se ne očekuje da će se opet pojaviti, a koje su svakako uključene u redovan tok poslovanja.

Prihodi od prodaje roba i usluga

(U KM)

O P I S	Stanje
	31.12.2021.
Prihodi od prodaje usluga grijanja za domaćinstva	315.256
Prihodi od prodaje usluga snabdjevanja vodom	415.262
Prihodi od prodaje usluga grijanja pravnim licima	700.499
Prihodi od prodaje usluga – elektro i ostali radovi	8.743
Ostale usluge	3.039
UKUPNO	1.442.799

Društvo ostvaruje prihod od djelatnosti isporukom toplotne energije (centralno grijanje) i isporukom vode. Toplotnu energiju isporučuje na području opštine Vogošća, a vodu iz izvora „Peračko vrelo“ isporučuje pravnim licima na užoj lokaciji industrijske zone i JKP „Vodovod i Kanalizacija“ Sarajevo. Isporučka se vrši po cijenama koje su djelomično definisane aktom nadležnog organa institucija vlasti.

Ostali poslovni prihodi

		(U KM)
O P I S	Stanje	
	31.12.2021.	
Prihodi od zakupa poslovnih prostorija	149.397	
Prihodi od donacija	1.500.000	
UKUPNO	1.649.458	

Prihod po osnovu donacija, su primljena sredstva iz Budžeta Kantona Sarajevo (većinskog vlasnika) po Sporazumu o sufinansiranju nabavke energenata za grejnu sezonu 2021/2022.

Primljena sredstva u iznosu 1.500.000 KM su predmet oporezivanja od strane UIO BiH u skladu sa stavom inspekcije UIO prilikom ranijih kontrola. Na ove uplate obračunat je i uplaćen PDV u ukupnom iznosu od 255.000 KM, koji je iskazan na poziciji troškova Poreza koji ne zavise od finansijskog rezultata.

RASHODI - Priznavanje rashoda

Rashod se priznaje u Bilansu uspjeha kad se smanjenje budućih ekonomskih koristi odnosi na smanjenje sredstava ili povećanje obaveza, a koje se mogu pouzdano izmjeriti.

Poslovni rashodi

		(U KM)	
O P I S	Stanje		Stanje
	31.12.2021.		31.12.2020.
Materijalni troškovi	1.752.685		1.650.740
Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja zaposlenima	703.857		695.614
Troškovi proizvodnih usluga	64.701		49.905
Amortizacija	399.117		412.166
Nematerijalni troškovi	392.398		344.992
UKUPNO	3.312.758		3.153.417

Materijalni troškovi

		(U KM)
O P I S	Stanje	
	31.12.2021.	
Troškovi sirovina i materijala		1.655.094
Troškovi električne energije i ostale energije		97.591
UKUPNO		1.752.685

Troškovi proizvodnih usluga

		(U KM)
O P I S	Stanje	
	31.12.2021.	
Usluge tekućeg održavanja		42.018
Troškovi zakupa		4.620
Troškovi sponzorstva		6.002
Troškovi ostalih usluga		12.061
UKUPNO		64.701

Nematerijalni troškovi

		(U KM)
O P I S	Stanje	

	31.12.2021.
Troškovi osiguranja	388
Troškovi posebnih naknada i taksi	314.854
PTT troškovi	5.049
Bankarski troškovi	3.209
Usluge revizije i računovodstva	580
Troškovi reprezentacije	992
Troškovi advokata i notara	9.211
Troškovi članarina	803
Troškovi stručnog obrazovanja zaposlenika	1.082
Trošak rada bagera	38.000
Troškovi prisilne naplate	8.574
Ostali troškovi	9.656
UKUPNO	392.398

Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja

	(U KM)
O P I S	Stanje
	31.12.2021.
Bruto plaće zaposlenih	625.588
Naknade za ishranu u toku rada	51.345
Naknade troškova prevoza	17.227
Naknada za ostala prava radnika	4.524
Troškovi službenog putovanja	788
Troškovi ugovora o djelu (N.O. i komisije)	4.385
UKUPNO	703.857

Finansijski rashodi

(U KM)	
OPIS	Stanje 31.12.2021.
Rashodi iz zateznih kamata	940
UKUPNO	940

Ostali rashodi

(U KM)	
OPIS	Stanje 31.12.2021.
Rashodi po sudskim sporovima	2.612
Rashodi za prekršajne kazne	550
UKUPNO	3.162

OBRAČUN POSLOVNOG REZULTATA

(U KM)	
OPIS	Stanje 31.12.2021.
Prihod od prodaje usluga	1.442.799
Poslovni rashodi	(3.312.758)
Gubitak iz poslovne aktivnosti	1.869.959
Ostali poslovni prihodi (donacija i zakup)	1.649.458

Ostali prihodi	307.140
Ostali rashodi	(4.102)
DOBIT ZA PERIOD PRIJE POREZA	82.537
Porez na dobit	-
NETO DOBIT ZA PERIOD	82.537

STALNA SREDSTVA

Materijalna imovina

(U KM)

OPIS	Zemljište	Građevine	Oprema, alat i. transportna sredstva	UKUPNO
Nabavna vrijednost 01.01.2021.	1.637.621	25.045.348	15.923.717	42.606.686
Povećanje vrijednosti u 2021.	-	-	3.634	3.634
Smanjenje vrijednosti u 2021.	-	-	-	-
Nabavna vrijednost 31.12.2021.	1.637.621	25.045.348	15.927.351	42.610.320
Ispravka vrijednosti	-	(20.952.991)	(14.633.672)	(35.586.663)

01.01.2021.				
Obračun				
amortizacije	-	(274.881)	(124.236)	(399.117)
za 2021.				
Prodaja i otpis stalnih sredstava	-	-	-	-
Ukupno ispravka vrijednosti	-	(21.227.872)	(14.757.908)	(35.985.780)
Sadašnja vrijednost	1.637.621	3.817.476	1.169.443	6.624.540
31.12.2021.				

Društvo nije osiguralo svoju imovinu od eventualnih prirodnih i drugih nesreća.

Nekretnine Društva, sa udjelom 1/1, uknjižene kao vlasništvo u zemljišnoknjižnom ulošku, su:

- **ZK 32 522/22** Poslovni objekat sa dvorištem – upisan teret u korist Volskbank BH, Sberbank BH i Porezne Uprave FBiH Kantonalni ured Sarajevo. Brisovna dozvola za uknjiženu hipoteku, izdata je od strane SBERBANK Opštinskom sudu u Sarajevu, dana 29.01.2019. godine, za terete u korist Volskbank BH i Sberbank BH, u toku su aktivnosti za brisanje hipoteke.
- **ZK 32 523/22** Ekonomsko dvorište, pristupni put i gradilište - upisan teret u korist Porezne uprave FBiH Kantonalni ured Sarajevo
- **ZK 32 521/22** Gradilište prečistač – nema tereta
- **ZK 32 520/22** Šuma Peračko vrelo – nema tereta

Na svim naprijed navedenim ZK ulošcima, izvršena je zabilježba da je podnesena žalba Pravobranilaštvu Kantona Sarajevo, od 23.06.2017. godine, protiv rješenja Zemljišnoknjižnog ureda. Proces je u toku i nije bilo nikakvog izjašnjenja od strane Pravobranilaštva.

TEKUĆA SREDSTVA

Zalihe

Zalihe obuhvataju materijal, sirovine i rezervne dijelove za gasnu mrežu, u skladištu.

(U KM)		
O P I S	Stanje	Stanje
	31.12.2021.	31.12.2020.
Materijal, sirovine i rezervni dijelovi	70.208	113.754

Odlukom direktora od 23.12.2021. godine, broj 1077-12/21, imenovana je Centralna popisna komisija, koja je izradila Izvještaj o popisu sredstava i izvora sredstava na dan 31.12.2021. godine. Stanje zaliha u knjigovodstvu, usaglašeno je sa Izvještajem o izvršenom popisu istih, na dan 31.12.2021. godine, po Izvještaju centralne popisne Komisije od 31.12.2021. godine.

Kratkoročna potraživanja

Prema strukturi kratkoročnih potraživanja, na grupi konta 21, evidentiraju se potraživanja sa rokom dospijeca do 12 mjeseci, koja proizilaze iz poslovnih odnosa, a nemaju tretman ulaganja, niti kredita.

(U KM)		
O P I S	Stanje	Stanje
	31.12.2021.	31.12.2020.
Potraživanja od kupaca – pravnih lica u zemlji	501.118	416.917
Potraživanja od kupaca – fizičkih lica u zemlji	128.219	133.555
I V sumnjivih i spornih potraživanja pravnih lica	(126.485)	(126.485)
I V sumnjivih i spornih potraživanja fizičkih lica lica	(47.586)	(50.555)
Potraživanje po kratkoročnom kreditu zaposlenim	1.750	219
Potraživanje za ulazni PDV	79.295	2.893
Ostala potraživanja	-	3.736
UKUPNO	536.311	380.290

Potraživanja od kupaca, pravnih i fizičkih lica u zemlji

(U KM)

OPIS	Stanje 31.12.2021.
Volkswagen d.o.o.	106.732
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o.	23.214
Pretis d.d.	84.206
Murai-Komerc d.o.o.	34.740
JU KSC	17.977
Hidrom d.o.o.	25.441
HIFA OIL d.o.o.	18.310
UNIS-UTL d.o.o.	15.781
Ostali kupci	48.232
UKUPNO	374.633
Potraživanja od građana	80.633
SVEUKUPNO	455.266

Društvo nije postupilo u skladu sa MSFI 9 – Finansijski instrumenti, po osnovu vrijednosnog usklađivanja potraživanja od kupaca na dan bilansiranja. Nije izvršena ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca za sumnjiva i sporna potraživanja, na teret rashoda Društva, u skladu sa dospelosti potraživanja i izvjesnosti naplate.

KAPITAL

(U KM)

OPIS	UPISANI KAPITAL	REZERVE	AKUMULIRANI DOBIT (GUBITAK)	UKUPNO
Stanje na dan 01.01.2021.	3.591.264	149.579	(120.753)	3.620.090
Neto dobit	-	-	82.537	82.537

(gubitak) perioda				
Objavljene dividende i drugi oblici rasp. dobiti i pokrića gubitka	-	-	-	-
Objavljene dividende i drugi oblici rasp. dobiti i pokrića gubitka	1	-	-	1
Stanje na dan 31.12.2021.	3.591.265	149.579	(38.216)	3.702.628

Upisan je osnovni kapital i osnivači Društva i učešće u kapitalu, kako slijedi:

Upisani dionički kapital: 3.591.264 KM

Broj dionica 1.575.116

Broj dioničara 266

Nominalna vrijednost jedne dionice 2,28 KM

Najveći dioničari Društva, registrovanog kapitala, sa običnim (redovnim) dionicama na dan 13. mart 2022. godine su:

Naziv	(%)
VLADA KANTONA SARAJEVO ("državno" vlasništvo)	67,00
ZIF "prevent INVEST" d.d. Sarajevo	8,51
GENERAL SERVIS d.o.o. Sarajevo	7,80
ZIF "BIG" d.d. Sarajevo	3,43
UNICREDIT BANK d.d. Mostar	1,84
OSTALI DIONIČARI	11,42

DUGOROČNE I KRATKOROČNE OBAVEZE

Dugoročne obaveze

	31.12.2021.	31.12.2020.
Obaveze po Sporazumu sa Poreskom upravom		
Iz osnova obračunatih zateznih kamata	2.757.020 KM	2.781.448 KM
Obaveza za troškove prisilne naplate	130.375 KM	135.588 KM
UKUPNO	2.887.395 KM	2.917.036 KM

Dana 20. novembra 2017. godine Društvo je sa Poreznom Upravom FBiH potpisalo „Sporazum o plaćanju javnih prihoda u ratama“ broj 13/10-15-22-1535/17 M.S. Pomenutim sporazumom ustanovljena je ukupna obaveza po osnovu javnih prihoda, troškova prinudne naplate, te obračunate kamate u iznosu od 4.742.086 KM.

Po sporazumu, navedeni iznos Društvo će otplatiti u 120 rata od čega:

- 46 rata po 39.675 KM za javne prihode
- rate po 33.897 KM za troškove prinudne naplate
- 70 rata po 39.735 KM za obračunate kamate

Datum dospjeća zadnje rate je 25. novembar 2027. godine.

Kratkoročne obaveze

Obaveze predstavljaju u finansijskim terminima izražene, tuđe izvore imovine.

Kratkoročne obaveze su one obaveze čije se podmirenje, računajući od datuma bilansa očekuju u roku kraćem od godine dana, odnosno 12 mjeseci.

OPIS	(U KM)	
	Stanje	Stanje
	31.12.2021.	31.12.2020.
Obaveze po kratkoročnim kreditima	1.703	228
Obaveze po primljenim avansima	803	715

Obaveze prema dobavljačima u zemlji	1.076.769	832.101
Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu	4.800	-
Obaveze po osnovu plaća i naknada	668.990	1.178.129
Obaveze za ostale poreze i druge dadžbine	634.030	750.037
Obaveze poreza na dobit	-	4.234
Ostale obaveze	322.152	382.543
UKUPNO	2.709.247	3.147.987

Obaveze po osnovu plaća i naknada – 2021 godina

Obaveze po osnovu plaća i naknada plaća iz tekućeg perioda (decembar) iznose 73.771 KM i odnose se na:

- Obaveza za neto plaće 34.550 KM
- Obaveza za porez na plaće 2.293 KM
- Obaveze za doprinose 22.184 KM
- Obaveze za topli obrok 13.016 KM
- Obaveze za otpremnine 1.728 KM

Obaveze po osnovu plaća, poreza i doprinosa iz prethodnog perioda iznose 595.219 KM, i one su dospjele za plaćanje, po Sporazumu sa Poreznom upravom FBiH.

Obaveze prema dobavljačima u zemlji – 2021 godina

	(U KM)
O P I S	Stanje
	31.12.2021.
SAGA ENERGY d.o.o	999.560
Ostali dobavljači	77.209
UKUPNO	1.076.769

Obaveze za ostale poreze i dadžbine – 2021 godina

Obaveze za ostale poreze i dadžbine u iznosu **634.030 KM**, odnose se na slijedeće:

• Obaveze po osnovu naknade za vodu	344.251 KM
• Obaveze za takse za naftne derivate	90.166 KM
• Obaveze za poreze na dodatna primanja-Sporazum	173.823 KM
• Ostale obaveze	25.790 KM

Ostale obaveze

Ostale obaveze u iznosu **322.152 KM** se odnose na slijedeće :

• Obaveze po osnovu kamata RMU Kakanj	303.061 KM
• Obaveza za naknade članovima odbora	19.091 KM

PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

Vremenska razgraničenja predstavljaju posljedicu primjene načela nastanka poslovnog događaja (transakcija) i priznaju se kada nastanu (a ne kada se isplati ili primi novac ili njegov ekvivalent) i evidentiraju se u poslovnim knjigama, te se uključuju u finansijske izvještaje perioda na koje se odnose. Svrha vremenskih razgraničenja jeste da se objektivno iskaže rezultat poslovanja, odnosno da se prihodi i rashodi evidentiraju isključivo u periodu u kojem su nastali.

Pasivna vremenska razgraničenja su iskazana u iznosu **728.476 KM** i odnose se na slijedeće:

• Obračunati nefakturisani rashodi za zahvaćene vode	348.500 KM
• Obračunati troškovi za naknade zaposlenim	379.976 KM

POTENCIJALNE OBAVEZE - SUDSKI SPOROVI

Prema izvještaju advokata, koji zastupa Društvo, protiv Društva je pokrenuto više sudskih sporova i to:

- Tužba za koncesionu naknadu od strane Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, koji je većinski vlasnik Društva - vrijednost spora 21.318.851 KM
- Tužba UNIS UTL Vogošća - vrijednost spora 14.835,17 KM
- Tužba fizičkih lica - vrijednost spora 47.965,04 KM

Nije moguće odrediti epilog tih sporova kao ni potencijalne obaveze po osnovu predmeta spora, kamate i sudske troškove, ali ih treba svakako objaviti uz finansijske izvještaje.

Neizvjesnost vezana uz ove pretpostavke i procjene može rezultirati značajnim izmjenama knjigovodstvene vrijednosti imovine ili obaveza u budućim periodima.

Prema izvještaju Pravne službe Društva, po predmetima o radnim sporovima koji se vode kod njih, vrijednost sporova iznosi 405.876 KM, a vrijednost sudskih troškova iznosi 67.218 KM i svi su u statusu Rješenja o izvršenju.

Većina Rješenja o izvršenju su konačna, odnosno pravosnažna.

UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA

Rizik likvidnosti

Stopa tekuće likvidnosti = Tekuća sredstva / Tekuće obaveze x 100

$$\frac{621.758}{2.709.247} \times 100 = 22,95 \%$$

Društvo ima na raspolaganju 0,23 KM u tekućoj aktivni za plaćanje svake KM tekućih obaveza, što ukazuje na ugroženu likvidnost i nastavak redovnog poslovanja Društva.

Društvo ima značajne ugovorene obaveze koje potencijalno mogu ugroziti likvidnost Društva.

Rizik finansijske stabilnosti

Finansijska stabilnost = Dugotrajna imovina / (Kapital+Dugoročne obaveze)

$$\frac{6.624.540}{6.590.023} = 1,005$$

Pokazatelj finansijske stabilnosti je veći od 1, što ukazuje na finansijsku nestabilnost. Ukoliko je ovaj koeficijent veći od 1 to znači da se dugotrajnim izvorima ne mogu finansirati sva dugotrajna imovina i da se dugotrajnih izvori ne mogu koristiti za finansiranje kratkoročne imovine.

Kamatni rizik

Društvo je izloženo kamatnom riziku po osnovu potencijalnih kamata zbog neredovnog izmirenja ugovorenih obaveza i obaveza po aktuelnim sudskim postupcima.

MIŠLJENJE ODBORA ZA REVIZIJU

Društvo opstaje zahvaljujući sufinansiranju nabavke pogonskog goriva za sezonu grijanja od strane nadležnog Ministarstva Kantona Sarajevo i manjim dijelom naplati starih potraživanja iz kojih servisira dio tekućih obaveza dok tekući prihodi iz poslovanja pokrivaju maksimalno cca 1/4 svih troškova društva.

Većinski vlasnik društva bi trebao više da se uključi u rješavanje svih nagomilanih problema zajedno sa ostalim dioničarima kao i sa Upravom društva kako bi se donijele strateške odluke i pravci budućeg poslovanja i eventualnog razvoja društva. Koncesione naknada koje društvo plaća iz perioda u period rapidno rastu i dostigle su iznos od cca 29 mil. KM, što sigurno predstavlja ogromnu prijetnju za opstanak društva. Shodno Informaciji koju smo dobili od strane Uprave Društva, Uprava konstantno vodi pregovore sa nadležnim institucijama za rješavanje ovog i te kako velikog problema, u cilju usklađivanja otkupne cijene vode sa kocesionom naknadom.

Potrebno je napraviti modul, da subvencije koje Vlada Kantona Sarajeva daje Društvu BAGS Energotehnika dd budu tretirane kao pozajmice koje bi nadomjestile manjak kapitala Društva a to bi značilo da Društvo tada nije u obavezi platiti PDV koji sada plaća i ima obavezu za isti na subvencionirana sredstva, a ujedno bi Društvo imalo godišnje više od 120.000 KM likvidnih sredstava koja bi se mogla usmjeriti na servisiranje odnosno plaćanje nekih drugih obaveza koje Društvo ima prvenstveno po sudskim sporovima

Preporuka Odbora za reviziju Društvu odnosno Upravi Društva je da vrši stalnu procjenu izvjesnosti naplate svojih potraživanja, od momenta njihovog nastanka do momenta njihove konačne naplate ili otpisa, te da potraživanja za koja su izvjesnost i vrijeme naplate, iz bilo kojih razloga dovedeni u pitanje, smatra sumnjivim i spornim potraživanjem, i na osnovu odluke menadžmenta takva potraživanja sa redovnih konta prenose na konta sumnjivih i spornih potraživanja i istovremeno na konta ispravka vrijednosti potraživanja i otpisa potraživanja na teret rashoda i pokrene sudske postupke kako bi rashodi nastali po osnovu otpisa bili i porezno priznati

Društvo bi moglo zapasti u ozbiljne probleme, koji bi se manifestovali u blokadi računa a eventualno i prodaji imovine za neplaćanje obaveza (PDV) prema UIO, koje se konstantno „gomilaju“ na ime subvencija Kantona prema društvu. Naime, kada se Društvu doznače sredstva od strane Kantona,

Društvo je dužno da obračuna i da plati PDV-e u propisanim rokovima za plaćanje PDV-a. Obzirom da Društvo ima konstantnih problema sa likvidnošću, takva dodatna obaveza otežava servisiranje tekućih obaveza. Vlasnici društva se moraju pod hitno uključiti u rješavanje ovih problema ukoliko žele da Društvo nastavi sa poslovanjem i u budućnosti jer Uprava Društva nije u mogućnosti sama rješavati navedene probleme, zbog ograničenja koje ima.

Društvo je u izvještajnom periodu, odnosno poslovnu godinu 2021. završilo sa pozitivnim finansijskim rezultatom. Zabrinjavajuća činjenica je negativno poslovanje koje se nastavlja iz osnovne poslovne djelatnosti Društva a pozitivno poslovanje iz drugih sektora poslovanja nezvanih za osnovnu djelatnost.

Još jednom napominjemo da je stanje poreznog duga jako zabrinjavajuće kao i činjenica da se nije pronašlo adekvatno rješenje za navedeno a isto već godinama predstavlja veliko opterećenje za poslovanje Društva, navedeno bi trebalo biti prioritetno za rješavanje odnosno pronalazak adekvatnog rješenja u kome je neophodno da se uključe svi nivoi (vlasnici i upravljačke funkcije Društva).

Očekujemo da će Uprava Društva u što kraćem roku potpisati reprogram koji se odnosi na porezne obaveze iz ranijih perioda kojim bi se porezne obaveze tretirale kao dugoročne obaveze koje će manje opteretiti bilansne pozicije Društva, odnosno Društva u konačnici.


Uprava Društva bi trebala čim prije pronaći zakupoprince praznih objekata, kako kancelarijskih tako i proizvodnih kao i rezervoara za mazut i time povećati prihode/prilive od najma i zatvarati obaveze koje Društvo ima, a svjesni smo činjenice da su enormno nagomilane i visoke

Treba razmotriti i mogućnost izmjene naplate usluga toplotne energije-grljanje, jer ovaj trenutni način naplate Društvu predstavlja probleme u pogledu nelikvidnosti van grljene sezone. Također, cijena vode kao jedan od segmenta na osnovu koje se ostvaruju poslovni prihodi, sigurno nije ekonomska, te treba razmotriti opciju o povećanju iste.

Shodno Zakonu o finansijskom poslovanju (Sl. Novine FBiH br: 48/16) koji je propisuje uslove likvidnosti za poslovne subjekte, te činjenici da Društvo ima kratkoročne obaveze višestruko veće od tekuće imovine, što ukazuje na nelikvidnost, i to bi moglo imati i zakonske konsekvence.

Vogošća, 16.06.2022. godine

Broj: 05-06/22



Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
„Bags – Energotehnika“ d.d. Vogošća
Odbor za reviziju preduzeća „Bags – Energotehnika“ d.d. Vogošća

Nadzorni odbor preduzeća „Bags – Energotehnika“ d.d. Vogošća
O V D J E

Na osnovu člana 273., Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 81/15), na 5. Sjednici Odbora za reviziju preduzeća „Bags – Energotehnika“ d.d. Vogošća, održanoj 14. 06. 2022. godine u prostorijama preduzeća donosimo:

MIŠLJENJE

o finansijskom poslovanju (gubitku) preduzeća „Bags – Energotehnika“ d.d. Vogošća za period od 01. 01. do 31. 12. 2020. godine.

Odboru za reviziju je dostavljen standardizovan set izvještaja za period (Bruto bilans, tabelarni pregled prihoda i rashoda) te je konstatovao da nisu uočeni formalno-tehnički, suštinski nedostaci, koji bi upućivali na neusklađenost sa Zakonom o računovodstvu i reviziji FBiH.

Po okončanju diskusije Predsjednik Odbora za reviziju je predložio i dao na glasanje i usvajanje sljedeći:

ZAKLJUČAK 1:

1. Po našem mišljenju, Finansijski pokazatelji iskazani za period 01.01.2020 – 31.12.2020.godine, prikazuju realno i objektivno u svim značajnim pitanjima finansijski položaj i rezultate poslovanja (gubitak) preduzeća „Bags – Energotehnika“ d.d. Vogošća na dan 31.12.2020. godine. Na dan 31.12.2020. godine ostvaren je negativan rezultat poslovanja (gubitak) u iznosu od KM 120.753.00.

Davanje mišljenja za Nadzorni Odbor o finansijskim izvještajima preduzeća „Bags – Energotehnika“ d.d. Vogošća za 2020. godinu. Predsjednik Odbora za reviziju otvara raspravu o ovoj tački dnevnog reda. Nakon diskusije na kojoj su učestvovali svi članovi Odbora za reviziju, donešen je jednoglasno sljedeći:

ZAKLJUČAK 2:

2. Uvidom u set finansijskih izvještaja za 2020. godinu (Bilans stanja, Bilans uspjeha, Statistički anex, Anex dodatni računovodstveni izvještaj, Izvještaj o gotovinskim tokovima, Izvještaj o promjenama u kapitalu, Godišnji izvještaj o Investicijama, Posebni podaci o plaćama i broju zaposlenih, Obračunate i uplaćene vodne naknade, Obračun članarine komorskom sistemu,

Obračun naknade za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma, Izvještaj o obračunatom i uplaćenom posebnom porezu/naknadi za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda, Obavjest o razvrstavanju, Odluka o utvrđivanju finansijskih izvještaja, Bilješke uz finansijske izvještaje i Odluku o prijedlogu raspodjele dobiti za 2020 godinu), Odbor za reviziju je mišljenja, bez obzira na negativan finansijski izvještaj (gubitak) da isti u svim bitnim elementima daju istinit i fer pregled koji je usklađen sa Zakonom o računovodstvu i reviziji, te Međunarodnim računovodstvenim standardima. Iskazana je gubitak u iznosu od 120.753,00 KM. " Preporučuje se organima upravljanja preduzeću "Bags - Energotehnika da na bazi urađenih analiza o finansijskom poslovanju (gubitku) i obrazloženja od strane direktora o poslovnom rezultatu (gubitku), prihvati Finansijski izvještaj za 2020 godinu.

Vogošća, 14. 06. 2022. godine.

Broj: 06-06/22

Obradio član Odbora za reviziju


Arif Velić



Predsjednik odbora za reviziju

[Redacted signature]

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Zavod za planiranje razvoja
Kantona Sarajevo



Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине
КАНТОН САРАЈЕВО
Завод за планирање развоја
Кантона Сарајево


Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

CANTON SARAJEVO
Institute of Sarajevo Canton Planning Development

Broj: 05-24-2314/22
Sarajevo, 31.05.2022.

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Ministar
Enver Hadžiahmetović



Poštovani,

U skladu sa Programom rada Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo dostavljam Vam Izveštaj o poslovanju kantonalnih komunalnih i javnih komunalnih preduzeća za 2021. godinu u Kantonu Sarajevo.

S poštovanjem i zahvalnošću na saradnji,

Direktor

Dostavljeno:

- Naslovu
- Arhivi




Adresa: Branilaca Sarajeva 26; Pošt. pret 105, 71 000 Sarajevo
Tel: +387 33 258-275, Fax: +387 33 209-543
Web: <http://zpr.ks.gov.ba>, E-mail: info@zpr.ks.gov.ba

...


...

...



**ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA
KANTONA SARAJEVO**

**Izvještaj o poslovanju kantonalnih komunalnih i
javnih komunalnih preduzeća za 2021. godinu
u Kantonu Sarajevo**



Direktor

Faruk Muharemović, mr.dipl.ing.arh.

Sarajevo, maj/svibanj 2022. godine

ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO
www.zavodzpr-sa.ba

Direktor:
Faruk Muharemović, mr.dipl.ing.arh.

Koordinacija i obrada:
SEKTOR ZA PLANIRANJE DRUŠTVENO-EKONOMSKOG RAZVOJA
e-mail: ecc_sektor@zavodzpr-sa.ba

Pomoćnik direktora za planiranje društveno ekonomskog razvoja:
Ermina Čatić, dipl. ecc.

Šef službe za istraživanje i strateško planiranje:
Emina Kašmo, dipl.ecc.

Priprema i obrada:
Vedran Krehić, dipl.ecc.
Nihada Smajić, ekonomski tehničar

Sadržaj

<i>Uvod</i>	5
1. Finansijski rezultati poslovanja	6
1.1. Prihodi	7
1.2. Rashodi	9
1.3. Dobit	12
1.4. Gubitak	17
2. Cijene komunalnih usluga	19
3. Sredstva budžeta	23
4. Investicije	24
5. Zaposlenost i plaće	27
6. Elementi bilansa stanja	31
7. Izvedeni pokazatelji poslovanja	35
<i>Rezime</i>	38
 <i>ANEKS – LIČNA KARTA KANTONALNIH I JAVNIH KOMUNALNIH PREDUZEĆA KANTONA</i>	
<i>SARAJEVO ZA 2021. GODINU</i>	40

Spisak tabela

Tabela 1. Ostvareni finansijski rezultati poslovanja KJKP-a i JKP-a u KM.....	6
Tabela 2. Ostvareni finansijski rezultati poslovanja KJKP-a i JKP-a struktura u %.....	7
Tabela 3. Ukupni prihodi KJKP-a i JKP-a nominalna struktura u KM.....	8
Tabela 4. Ukupni prihodi KJKP-a i JKP-a – struktura u %.....	8
Tabela 5. Ukupni rashodi KJKP-a i JKP-a- nominalna struktura u KM.....	10
Tabela 6. Ukupni rashodi KJKP-a i JKP-a-struktura %.....	11
Tabela 7. Materijalni troškovi i usluge KJKP-a JKP-a-nominalna struktura u KM.....	12
Tabela 8. Pregled sadašnjih i predloženih cijena komunalnih usluga KJKP-a i JKP-a.....	19
Tabela 9. Sredstva budžeta u ukupnim prihodima KJKP-a i JKP-a.....	23
Tabela 10. Isplata za investicije KJKP-a i JKP-a- u KM.....	24
Tabela 11. Ostvarene investicije po tehničkoj strukturi u 2021. godini.....	25
Tabela 12. Broj zaposlenih i plaće KJKP-a i JKP-a- 2021. i 2020.	27
Tabela 13. Kvalifikaciona struktura zaposlenih u KJKP-a i JKP-a na dan 31.12.2021. god.....	28
Tabela 14. Kvalifikaciona struktura zaposlenih u KJKP-a i JKP-a na dan 31.12.2021.god. u %.....	28
Tabela 15. Kvalifikaciona struktura zaposlenih u KJKP-a i JKP-a-unutar stručne sprema u %.....	29
Tabela 16. Plaće po kvalifikacionoj strukturi zaposlenih – prosječna plaća u 2021.godini.....	29
Tabela 17. Masa plaća-učešće u ukupnim rashodima.....	30
Tabela 18. Ukupna poslovna sredstva komunalnih preduzeća – aktiva u KM.....	31
Tabela 19. KJKP-a i JKP-a na dan 31.12.2021. i 2020. - struktura ukupnih poslovnih sredstava.....	32
Tabela 20. Ukupna poslovna sredstva KJKP-a i JKP-a- indeksi 2021/2020.	32
Tabela 21. Pasiva javnih komunalnih preduzeća - izvori sredstava u KM.....	33
Tabela 22. Pasiva KJKP-a i JKP-a – struktura u %.....	34
Tabela 23. Izvor sredstava KJKP-a i JKP-a- indeksi 2021/2020.....	35
Tabela 24. Izvedeni pokazatelji poslovanja KJKP-a i JKP-a- na osnovu dobiti i neto dobiti.....	35
Tabela 25. Nivo izvedenih pokazatelja poslovanja preduzeća u odnosu na prosjek KJKP-a i JKP-a.....	36

Spisak grafova

Graf 1. Struktura prihoda po KJKP-a i JKP-a, u %.....	7
Graf 2. Struktura ukupnih prihoda svih KJKP-a i JKP-a, u %.....	9
Graf 3. Rashodi po KJKP-a i JKP-a struktura u %.....	9
Graf 4. Ukupni rashodi svih KJKP-a i JKP-a, u %.....	10
Graf 5. Dobit i neto dobit u poslovanju po KJKP-a i JKP-a-struktura u %.....	12
Graf 6. Isplata za investicije po izvorima finansiranja svih KJKP-a i JKP-a u %.....	24
Graf 7. Učešće u ukupno isplaćenim investicijama KJKP-a i JKP-a u %.....	25
Graf 8. Ostvarene investicije – struktura u %.....	26
Graf 9. Učešće KJKP-a i JKP-a u ukupnim ostvarenim investicijama – struktura u %.....	26
Graf 10. Struktura zaposlenih na temelju sati rada –2021. u %.....	27
Graf 11. Prosječna plaća KJKP-a i JKP-a u odnosu na prosječnu plaću Kantona Sarajevo - 2021. u KM.....	28
Graf 12. Kvalifikaciona struktura zaposlenih na nivou svih KJKP-a i JKP-a na dan 31.12. 2021.god u %.....	29
Graf 13. Učešće u ukupnim poslovnim sredstvima KJKP-a i JKP-a na dan 31.12.2021. - građevinski objekti...31	31
Graf 14. Ukupna poslovna sredstva KJKP-a i JKP-a- učešće preduzeća na dan 31.12.2021. i 2020.....	33
Graf 15. Ukupna pasiva KJKP-a i JKP-a-učešće kapitala na dan 31.12.2021.....	34
Graf 16. Efikasnost poslovanje preduzeća, prosjek KJKP-a i JKP-a =0,98, 2021.....	36
Graf 17. Rentabilnost poslovanje preduzeća, prosjek KJKP-a i JKP-a =0,06, 2021.....	37
Graf 18. Rentabilnost kapitala preduzeća, prosjek KJKP-a i JKP-a =0,009, 2021.....	37
Graf 19. Marža profita preduzeća, prosjek KJKP-a i JKP-a =0,026, 2021.....	37
Graf 20. Koeficijent obrta sredstava preduzeća, prosjek KJKP-a i JKP-a =2,30, 2021.....	37

Uvod

U skladu sa Programom rada Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo za 2021. godinu urađen je Izvještaj o poslovanju kantonalnih javnih komunalnih i javnih komunalnih preduzeća za 2021. godinu u Kantonu Sarajevo.

Cilj Izvještaja je da se osnivač upozna i kontinuirano prati ostvarene rezultate poslovanja kantonalnih javnih komunalnih preduzeća (KJKP): Vodovod i kanalizacija, Sarajevogas, Toplane, Rad, Park, Pokop, Tržnice i pijace i javnih komunalnih preduzeća (JKP) Vodostan Ilijaš, Komunalac Hadžići i Trnovo i preduzima određene mjere¹.

Osnivač kantonalnih javnih komunalnih preduzeća je Kanton Sarajevo (Skupština Kantona Sarajevo), a javnih komunalnih preduzeća osnivač je općina.

Izvještaj je struktuiran tako da pored uvoda i rezimea, sadrži finansijske rezultate poslovanja, cijene komunalnih usluga, sredstva budžeta, investicije, zaposlenost i plaće, elemente bilansa stanja i izvedene pokazatelje.

U Izvještaju se posebno akcentiraju problemi (rizici) poslovanja, ostvareni gubitak i dobit, uticaj cijena komunalnih usluga na ostvaren finansijski rezultat i prijedlog ekonomskih cijena.

Sastavni dio Izvještaja je Aneks-lična karta komunalnih preduzeća (KJKP-a i JKP-a).

Za pripremu Izvještaja javnih komunalnih preduzeća trebala su da dostave:

1. Usvojen Izvještaj o poslovanju preduzeća u 2021. godini
2. Bilans uspjeha preduzeća za 1.01- 31.12.2021. godine
3. Bilans stanja preduzeća na dan 31.12.2021. godine
4. Godišnji izvještaj o poslovanju preduzeća uz obrazac (Statistički aneks godišnjeg računovodstvenog izvještaja za 2021. godinu)
5. Godišnji izvještaj o investicijama za 2021. godinu (Obrazac INV – 01)
6. Posebne podatke o plaćama i broju zaposlenih uz godišnji obračun za 2021. godinu
7. Podatke o kvalifikacionoj strukturi zaposlenih (Broj i kvalifikaciona struktura zaposlenih - VSS, VŠS, SSS, VKV, KV i NK)
8. Neto plata bez naknade i neto plata sa naknadom (prekovremeni rad, noćni rad, rad subotom i nedeljom, rad za vrijeme prznika itd.) po kvalifikacijama VSS, VŠS, SSS, VKV, KV i NK. Dati komparaciju nivoa plata sa Kolektivnim ugovorom o komunalnim djelatnostima.
9. Strukturu gubitka u apsolutnom i relativnom iznosu
10. Program sanacije gubitka
11. Problemi u poslovanju sa prijedlogom mjera za unapređenje poslovanja
12. Strukturu cijene usluge i prijedlog ekonomske cijene sa strukturom

U cilju potpunijeg sagledavanja poslovanja komunalnih KJKP-a i JKP-a podaci za 2021. godinu komparirani su sa podacima iz 2020. godine.

Izvještaj je urađen na temelju materijala kantonalnih javnih komunalnih preduzeća i javnih komunalnih preduzeća u Kantonu Sarajevo dostavljenih u aprilu 2022. Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.

¹ Poslovanje KJKP Gras je predmet posebne Informacije.

1. Finansijski rezultati poslovanja

Kantonalna javna komunalna preduzeća u 2021. godini ostvarila su ukupne prihode od 293.544.168 KM i veći su u odnosu na 2020. godinu za 2,9%. Na dan 31.12.2021. godine ukupni rashodi iznosili su 299.112.270 KM i veći su za 2,3% u odnosu na prethodnu godinu.

Dobit u poslovanju (dobit prije oporezivanja) ostvarila su šest kantonalna javna komunalna preduzeća i tri preduzeća (JKP-a): Sarajevogas, Toplane, Rad, Park, Pokop, Tržnice i pijace, JKP Vodostan Ilijaš, JKP Komunalac Hadžići i JKP Trnovo u iznosu od 7.721.835 KM, što je za 4,5% manje u odnosu na ostvarenu dobit u 2020. godini.

Gubitak na kraju 2021. godine ostvarilo je samo preduzeće KJKP Vodovod i kanalizacija u iznosu od 13.289.937 KM što je manje u odnosu na 2020. godinu za 6,8%. Ukupan gubitak svih KJKP i JKP je manji za 11,2% u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu.

Tabela 1. Ostvareni finansijski rezultati poslovanja KJKP-a i JKP-a u KM

Red. broj	KJKP i JKP	Godina	Ukupni prihodi	Indeks 2021 2020	Ukupni rashodi	Indeks 2021 2020	Dobit u poslovanju	Indeks 2021 2020	Neto dobit	Indeks 2021 2020	Gubitak	Indeks 2021 2020
1.	Vodovod i kanalizacija	2021.	53.496.522	104,9	66.786.459	102,3					13.289.937	93,2
		2020.	51.021.404		65.277.822						14.256.418	
2.	Sarajevogas	2021.	102.741.841	101,1	101.526.611	100,9	1.215.230	114,6	1.215.230	114,6		
		2020.	101.651.755		100.591.450		1.060.305		1.060.305			
3.	Toplane	2021.	62.830.117	101,9	57.847.817	103,3	4.982.300	87,8	4.286.859	77,4		
		2020.	61.670.085		55.994.059		5.676.026		5.536.848			
4.	Rad	2021.	41.687.743	105,4	41.589.880	105,2	97.863	671,4	62.369	485,2		
		2020.	39.545.336		39.530.759		14.577		12.853			
5.	Park	2021.	9.080.373	103,7	8.982.838	96,6	97.535		97.535			
		2020.	8.753.341		9.302.383						549.042	
6.	Pokop	2021.	11.985.568	108,5	11.091.156	110,5	894.412	88,4	812.956	90,8		
		2020.	11.047.607		10.035.631		1.011.976		895.284			
7.	Tržnice i pijace	2021.	3.518.971	107,2	3.381.512	98,4	137.459		136.717			
		2020.	3.281.673		3.435.427						153.754	
8.	Vodostan	2021.	2.349.695	97,4	2.243.848	104,8	105.847	38,9	95.181	38,9		
		2020.	2.412.468		2.140.357		272.111		244.697			
9.	Komunalac	2021.	4.941.816	95,5	4.898.784	95,3	43.032	134,2	38.469	134,3		
		2020.	5.173.445		5.141.388		32.057		28.644			
10.	Trnovo	2021.	911.522	111,9	763.365	95,5	148.157	951,4	132.423	1004,5		
		2020.	814.600		799.028		15.572		13.183			
Ukupno		2021.	293.544.168	102,9	299.112.270	102,3	7.721.835	95,5	6.877.739	88,3	13.289.937	88,8
		2020.	285.371.714		292.248.304		8.082.624		7.791.814		14.959.214	

Tabela 2. Ostvareni finansijski rezultati poslovanja KJKP-a i JKP-a struktura u %

R. br.	KJKP i JKP	Godina	Ukupni prihodi	Ukupni rashodi	Dobit u poslovanju	Neto dobit	Gubitak
1.	Vodovod i kanalizacija	2021.	18,2	22,3			100,0
		2020.	17,9	22,3			95,3
2.	Sarajevogas	2021.	35,0	33,9	15,7	17,7	
		2020.	35,6	34,4	13,1	13,6	
3.	Toplane	2021.	21,4	19,3	64,5	62,3	
		2020.	21,6	19,2	70,2	71,1	
4.	Rad	2021.	14,2	13,9	1,3	0,9	
		2020.	13,9	13,5	0,2	0,2	
5.	Park	2021.	3,1	3,0	1,3	1,4	
		2020.	3,1	3,2			3,7
6.	Pokop	2021.	4,1	3,7	11,6	11,8	
		2020.	3,9	3,4	12,5	11,5	
7.	Tržnice i pijace	2021.	1,2	1,1	1,8	2,0	
		2020.	1,1	1,2			1,0
8.	Vodostan	2021.	0,8	0,8	1,4	1,4	
		2020.	0,8	0,7	3,4	3,1	
9.	Komunalac	2021.	1,7	1,6	0,6	0,6	
		2020.	1,8	1,8	0,4	0,4	
10.	Trnovo	2021.	0,3	0,3	1,9	1,9	
		2020.	0,3	0,3	0,2	0,2	
	Ukupno	2021.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		2020.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0


Izvor podataka: Bilans uspjeha

Sarajevogas učestvuje u ukupnim prihodima svih preduzeća sa 35,0%, a u rashodima sa 33,9%. Dobit u poslovanju svih preduzeća najviše generišu Toplane sa 64,5% učešća. Gubitak je ostvaren u Vodovodu i kanalizaciji sa 100,0% učešća.

1.1. Prihodi

U strukturi ostvarenog ukupnog prihoda u 2021. godini, kantonalna javna komunalna preduzeća: Sarajevogas, Toplane, Vodovod i kanalizacija i Rad ostvarili su 88,8% ukupnih prihoda. Učešće pojedinih KJKP-a i JKP-a u ukupnom prihodu svih ovih preduzeća za 2021. i 2020. godinu dato je na Grafu 1.

Struktura prihoda po KJKP-a i JKP-a, u %



Graf 1.

Nominalna struktura ukupnih prihoda po preduzećima kao i indeks 2021/2020. daje se u Tabeli 3, a struktura formiranja ukupnih prihoda po preduzećima u % daje se u Tabeli 4.

Tabela 3. Ukupni prihodi KJKP-a i JKP-a nominalna struktura u KM

R. br.	KJKP i JKP	Godina	Prihodi od osnovne aktivnosti	Indeks 2021/2020	Prihodi od finansiranja	Indeks 2021/2020	Ostali prihodi	Indeks 2021/2020	Ukupni prihodi	Indeks 2021/2020
1.	Vodovod i kanalizacija	2021.	48.585.182	102,5	788.191	118,6	4.123.149	139,0	53.496.522	104,9
		2020.	47.390.708		664.500		2.966.196		51.021.404	
2.	Sarajevogas	2021.	102.431.383	101,9	11.789	1,7	298.669	74,9	102.741.841	101,1
		2020.	100.560.897		691.895		398.963		101.651.755	
3.	Toplane	2021.	57.263.580	102,6	53.383	3,7	5.513.154	125,4	62.830.117	101,9
		2020.	55.832.267		1.441.824		4.395.994		61.670.085	
4.	Rad	2021.	39.425.533	102,9	415.788	204,9	1.846.422	176,5	41.687.743	105,4
		2020.	38.296.584		202.889		1.045.863		39.545.336	
5.	Park	2021.	8.990.196	103,4	6.435	2365,8	83.742	137,6	9.080.373	103,7
		2020.	8.692.202		272		60.867		8.753.341	
6.	Pokop	2021.	11.959.841	108,5	85	369,6	25.642	115,8	11.985.568	108,5
		2020.	11.025.443		23		22.141		11.047.607	
7.	Tržnice i pijace	2021.	3.400.950	103,8	2.112		115.909	2823,6	3.518.971	107,2
		2020.	3.277.568				4.105		3.281.673	
8.	Vodostan	2021.	2.342.818	97,8			6.877	40,8	2.349.695	97,4
		2020.	2.395.622				16.846		2.412.468	
9.	Komunalac	2021.	4.845.001	95,7	1.247	183,7	95.568	88,8	4.941.816	95,5
		2020.	5.065.154		679		107.612		5.173.445	
10.	Trnovo	2021.	901.497	111,0	7	87,5	10.018	480,0	911.522	111,9
		2020.	812.505		8		2.087		814.600	
	Ukupno	2021.	280.145.981	102,5	1.279.037	42,6	12.119.150	134,3	293.544.168	102,9
		2020.	273.348.950		3.002.090		9.020.674		285.371.714	

U odnosu na prošlu godinu, ukupni prihodi povećani su za 2,9%, prihodi od osnovne aktivnosti za 2,5%, ostali prihodi za 34,3% dok su prihodi od finansiranja smanjeni za 57,4%. Povećanje prihoda od osnovne aktivnosti imaju preduzeća: Vodovod i kanalizacija 2,5%, Sarajevogas 1,9%, Toplane 2,6%, Rad 2,9%, Park 3,4%, Pokop 8,5%, Tržnice i pijace 3,8% i JKP Trnovo 11,0%. Posmatrajući prihode od finansiranja, do povećanja je došlo u preduzećima: Vodovod i kanalizacija, Rad, Park, Pokop i Komunalac Hadžići.

Tabela 4. Ukupni prihodi KJKP-a i JKP-a – struktura u %


R. br.	KJKP i JKP	Godina	Prihodi od osnovne aktivnosti	Prihodi od finansiranja	Ostali prihodi	Ukupni prihodi
1.	Vodovod i kanalizacija	2021.	90,8	1,5	7,7	100,0
		2020.	92,9	1,3	5,8	100,0
2.	Sarajevogas	2021.	99,7	0,0	0,3	100,0
		2020.	98,9	0,7	0,4	100,0
3.	Toplane	2021.	91,1	0,1	8,8	100,0
		2020.	90,5	2,3	7,1	100,0
4.	Rad	2021.	94,6	1,0	4,4	100,0
		2020.	96,8	0,5	2,6	100,0
5.	Park	2021.	99,0	0,1	0,9	100,0
		2020.	99,3	0,0	0,7	100,0
6.	Pokop	2021.	99,8	0,0	0,2	100,0
		2020.	99,8	0,0	0,2	100,0
7.	Tržnice i pijace	2021.	96,6	0,1	3,3	100,0
		2020.	99,9	0,0	0,1	100,0
8.	Vodostan	2021.	99,7	0,0	0,3	100,0
		2020.	99,3	0,0	0,7	100,0
9.	Komunalac	2021.	98,0	0,0	1,9	100,0
		2020.	97,9	0,0	2,1	100,0
10.	Trnovo	2021.	98,9	0,0	1,1	100,0
		2020.	99,7	0,0	0,3	100,0
	Ukupno	2021.	95,4	0,4	4,1	100,0
		2020.	95,8	1,1	3,2	100,0

Posmatrano po preduzećima struktura formiranja prihoda se razlikuje.

Učešće prihoda od osnovne aktivnosti najveće je u KJKP Pokop 99,8% i KJKP Sarajevogas 99,7%, a najmanje u KJKP Vodovod i kanalizacija 90,8%.

Prihodi od finansiranja u strukturi prihoda su neznatani u svim KJKP-a i JKP-a.

Ukupna struktura prihoda svih KJKP-a i JKP-a za 2021. i 2020. godinu prikazana je na Grafu 2.




Graf 2.

U strukturi ukupnih prihoda, prihodi od osnovne aktivnosti su smanjeni na 95,4% učešća, ostali prihodi su povećani na 4,1%, a prihodi od finansiranja su smanjeni na 0,4% učešća.

1.2 Rashodi


U 2021. godini četiri kantonalna javna komunalna preduzeća: Sarajevogas, Toplane, Vodovod i kanalizacija i Rad ostvarili su preko 89,5% ukupnih rashoda KJKP-a i JKP-a. (Graf 3.)



Graf 3.

U strukturi formiranja ukupnih rashoda KJKP-a i JKP-a dominantni su materijalni troškovi i usluge sa učešćem od 49,9% i sa amortizacijom od 11,1%, čine 61,0% troškova u ukupnim rashodima. Troškovi zaposlenih (bruto plaće, porezi i doprinosi na plaće i naknade plaća, te ostali troškovi zaposlenih) su smanjeni u odnosu na prethodnoj godini sa 30,0% učešća u 2021. godini. (Graf 4.)

Ukupni rashodi svih KJKP-a i JKP, u %



Graf 4.

Nominalna struktura ukupnih rashoda KJKP-a i JKP-a u odnosu na prethodnu godinu data je u Tabeli 5., a struktura ukupnih rashoda po KJKP-a i JKP-a u % data je u Tabeli 6.

Tabela 5. Ukupni rashodi KJKP-a i JKP-a- nominalna struktura u KM

R. br.	KJKP i JKP	Godina	Amortizacija	Indeks 2021/2020	Materijalni troškovi i usluge	Indeks 2021/2020	Troškovi zaposlenih	Indeks 2021/2020	Ostali rashodi	Indeks 2021/2020	Ukupni rashodi	Indeks 2021/2020
1.	Vodovod i kanalizacija	2021.	18.535.798	99,0	16.264.141	99,1	23.399.138	96,4	8.587.382	146,4	66.786.459	102,3
		2020.	18.723.165		16.407.667		24.279.463		5.867.527		65.277.822	
2.	Sarajevogas	2021.	6.088.315	99,6	81.917.145	99,6	11.442.582	102,8	2.078.569	192,1	101.526.611	100,9
		2020.	6.112.394		82.267.864		11.128.901		1.082.291		100.591.450	
3.	Toplane	2021.	2.550.496	83,1	35.898.312	104,2	10.687.590	98,5	8.711.419	114,0	57.847.817	103,3
		2020.	3.069.592		34.434.986		10.846.647		7.642.834		55.994.059	
4.	Rad	2021.	2.143.943	101,0	9.501.034	123,3	24.423.082	97,7	5.521.821	117,0	41.589.880	105,2
		2020.	2.122.280		7.703.430		24.985.320		4.719.729		39.530.759	
5.	Park	2021.	329.627	115,5	1.227.831	76,7	6.658.482	95,5	766.898	173,9	8.982.838	96,6
		2020.	285.488		1.601.423		6.974.562		440.910		9.302.383	
6.	Pokop	2021.	1.853.171	110,9	1.822.044	120,4	6.414.164	104,0	1.001.777	146,6	11.091.156	110,5
		2020.	1.670.389		1.513.397		6.168.502		683.343		10.035.631	
7.	Tržnice i pijace	2021.	224.750	97,1	524.776	112,1	2.540.948	94,5	91.038	188,9	3.381.512	98,4
		2020.	231.350		468.025		2.687.860		48.192		3.435.427	
8.	Vodostan	2021.	575.836	115,3	552.450	115,6	1.056.292	101,5	59.270	48,6	2.243.848	104,8
		2020.	499.607		477.787		1.040.898		122.065		2.140.357	
9.	Komunalac	2021.	756.438	98,6	1.465.581	89,0	2.541.894	98,4	134.871	93,9	4.898.784	95,3
		2020.	767.553		1.646.103		2.584.028		143.704		5.141.388	
10.	Trnovo	2021.	50.234	172,8	197.489	79,5	512.909	99,3	2.733	54,9	763.365	95,5
		2020.	29.066		248.458		516.529		4.975		799.028	
Ukupno		2021.	33.108.608	98,8	149.370.803	101,8	89.677.081	98,3	26.955.778	129,9	299.112.270	102,3
		2020.	33.510.884		146.769.140		91.212.710		20.755.570		292.248.304	

Izvor podataka: Statistički aneks godišnjeg izvještaja za 2021. godinu (obrazac – Stat aneks)

Uočava se povećanje materijalnih troškova i usluga za 1,8% na nivou svih KJKP-a i JKP-a. Do povećanja materijalnih troškova i usluga došlo je u preduzećima Toplane 4,2%, Rad 23,3%, Tržnice i pijace 12,1%, Pokop 20,4% i Vodostan 15,6%, dok smanjenje bilježe ostala preduzeća.

Troškovi zaposlenih (plaće i naknade plaća neto, porezi i doprinosi iz plaća i naknada plaća) smanjeni su na nivou svih kantonalnih i javnih komunalnih preduzeća za 1,7%, ostali rashodi su veći za 29,9%, a troškovi amortizacije su smanjeni 1,2% u odnosu na prethodnu godinu.

U strukturi ukupnih rashoda, kao što je istaknuto, značajno je učešće materijalnih troškova i usluga od 149.370.803 KM, što iznosi 49,9% ukupnog rashoda KJKP-a i JKP-a. Od ovih troškova, na sirovine, energiju i rezervne djelove odnosi se 132.151.124 KM odnosno 88,5%, a na troškove usluga 17.219.679 KM odnosno 11,5%.

Troškovi sirovina, energije i rezervnih djelova manji su za 0,1%, a troškovi usluga su povećani za 18,7% u odnosu na prethodnu godinu.

Ukupno učešće troškova zaposlenih u ukupnim rashodima iznosi oko jednu trećinu. Posmatrajući ove troškove pojedinačno po KJKP-a i JKP-a uočava se da najmanje učešće troškova zaposlenih u rashodima imaju KJKP-a Sarajevogas 11,3% i Toplane 18,5%, a najveće učešće imaju: Tržnice i pijace 75,1%, Park 74,1%, Trnovo 67,2%, itd. (Tabela 6.)

Tabela 6. Ukupni rashodi KJKP-a i JKP-a-struktura %

R. br.	KJKP i JKP	Godina	Amortizacija	Materijalni troškovi i usluge	Troškovi zaposlenih	Ostali rashodi	Ukupni rashodi
1.	Vodovod i kanalizacija	2021.	27,8	24,4	35,0	12,9	100,0
		2020.	28,7	25,1	37,2	9,0	100,0
2.	Sarajevogas	2021.	6,0	80,7	11,3	2,0	100,0
		2020.	6,1	81,8	11,1	1,1	100,0
3.	Toplane	2021.	4,4	62,1	18,5	15,1	100,0
		2020.	5,5	61,5	19,4	13,6	100,0
4.	Rad	2021.	5,2	22,8	58,7	13,3	100,0
		2020.	5,4	19,5	63,2	11,9	100,0
5.	Park	2021.	3,7	13,7	74,1	8,5	100,0
		2020.	3,1	17,2	75,0	4,7	100,0
6.	Pokop	2021.	16,7	16,4	57,8	9,0	100,0
		2020.	16,6	15,1	61,5	6,8	100,0
7.	Tržnice i pijace	2021.	6,6	15,5	75,1	2,7	100,0
		2020.	6,7	13,6	78,2	1,4	100,0
8.	Vodostan	2021.	25,7	24,6	47,1	2,6	100,0
		2020.	23,3	22,3	48,6	5,7	100,0
9.	Komunalac	2021.	15,4	29,9	51,9	2,8	100,0
		2020.	14,9	32,0	50,3	2,8	100,0
10.	Trnovo	2021.	6,6	25,9	67,2	0,4	100,0
		2020.	3,6	31,1	64,6	0,6	100,0
	Ukupno	2021.	11,1	49,9	30,0	9,0	100,0
		2020.	11,5	50,2	31,2	7,1	100,0

Učešće troškova sirovina, energije i rezervnih djelova u ukupnim rashodima KJKP-a i JKP-a, s obzirom na karakter poslovanja najveće je u Sarajevogasu 78,0% i Toplanama 58,7%. (Kolona 10. Tabela 7.)

Učešće troškova usluga u ukupnim rashodima KJKP-a i JKP-a, najveće je u KJKP Rad 12,0%, Tržnicama i pijacama 11,1% i JKP Trnovo 10,5% (Kolona 11. Tabela 7).


Tabela 7. Materijalni troškovi i usluge KJKP-a JKP-a-nominalna struktura u KM

Tablica 7: Materijalni posredni troškovi usluga (KJKP i JKP)											
R.br	KJKP i JKP	Godina	sir. energ. i rez. djelovi	Indeks 2021 2020	Usluge	Indeks 2021 2020	Ukupno	Indeks 2021 2020	Ukupni rashodi	3/9 u %	5/9 u %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Vodovod i kanalizacija	2021.	10.627.995	91,5	5.636.146	117,6	16.264.141	99,1	66.786.459	15,9	8,4
		2020.	11.614.348		4.793.319		16.407.667		65.277.822	17,8	7,3
2.	Sarajevogas	2021.	79.215.258	99,3	2.701.887	107,2	81.917.145	99,6	101.526.611	78,0	2,7
		2020.	79.746.639		2.521.225		82.267.864		100.591.450	79,3	2,5
3.	Toplane	2021.	33.954.901	104,3	1.943.411	103,7	35.898.312	104,2	57.847.817	58,7	3,4
		2020.	32.561.508		1.873.478		34.434.986		55.994.059	58,2	3,3
4.	Rad	2021.	4.500.456	101,8	5.000.578	152,4	9.501.034	123,3	41.589.880	10,8	12,0
		2020.	4.421.512		3.281.918		7.703.430		39.530.759	11,2	8,3
5.	Park	2021.	862.998	89,9	364.833	56,9	1.227.831	76,7	8.982.838	9,6	4,1
		2020.	960.070		641.353		1.601.423		9.302.383	10,3	6,9
6.	Pokop	2021.	1.233.245	125,2	588.799	111,4	1.822.044	120,4	11.091.156	11,1	5,3
		2020.	984.790		528.607		1.513.397		10.035.631	9,8	5,3
7.	Tržnice i pijace	2021.	150.364	107,0	374.412	114,3	524.776	112,1	3.381.512	4,4	11,1
		2020.	140.543		327.482		468.025		3.435.427	4,1	9,5
8.	Vodostan	2021.	338.001	104,2	214.449	139,8	552.450	115,6	2.243.848	15,1	9,6
		2020.	324.432		153.355		477.787		2.140.357	15,2	7,2
9.	Komunalac	2021.	1.150.890	86,0	314.691	102,1	1.465.581	89,0	4.898.784	23,5	6,4
		2020.	1.337.969		308.134		1.646.103		5.141.388	26,0	6,0
10	Trnovo	2021.	117.016	66,3	80.473	111,6	197.489	79,5	763.365	15,3	10,5
		2020.	176.362		72.096		248.458		799.028	22,1	9,0
Ukupno		2021.	132.151.124	99,9	17.219.679	118,7	149.370.803	101,8	299.112.270	44,2	5,8
		2020.	132.268.173		14.508.967		146.769.140		292.248.304	45,3	5,0

1.3. Dobit

U 2021. godini ostvarena je dobit u iznosu od 7.721.835 i manja je za 4,5% u odnosu na 2020. godinu. Neto dobit u 2021. godini ostvarena je u iznosu od 6.877.739 KM i manja je za 11,7% u odnosu na 2020. godinu. U 2021. godini, dobit i neto dobit u poslovanju su ostvarila sva preduzeća osim preduzeća Vodovoda i kanalizacije (Graf 5).

Dobit i neto dobit u poslovanju po KJKP-a i JKP-a-struktura u %



Graf 5.

KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo je u 2021. godini ostvarilo pozitivan finansijski rezultat i dobit u iznosu od 1.215.230 KM sa uračunatim negativnim kursnim razlikama u iznosu od 571.446 KM, koje nisu rezultat poslovanja Preduzeća, odnosno kao elemenat prihoda ili rashoda se ne mogu precizno predvidjeti jer zavise od kretanja kursa američkog dolara, pa se u tom smislu i ne planiraju. Ostvareni finansijski rezultat bez kursnih razlika je dobit u iznosu od 1.786.676 KM.

Ostvarenju iskazane dobiti, najviše su doprinijeli:

- nivo isporuke prirodnog gasa, koja je u 2021. godini iznosila 151,3 miliona Sm³
- nivo ostvarenih prihoda, u okviru kojeg je nešto veći nivo prodaje učinaka (MRS-a sa ugradnjom) i prihoda od doniranih stalnih sredstava
- nivo ostvarenih troškova, gdje je najznačajniji dio aktivnosti Preduzeća bio usmjeren na tekuće održavanje gasnog i poslovno-tehničkog sistema i uopšte
- programi upravljanja, koji su uporište i okvir imali najprije u Planu poslovanja Preduzeća za 2021. godinu, a kasnije (u zadnjem kvartalu izvještajne godine) na osnovu praćenja promjena i dešavanja u tržišnom okruženju (veliki porast nabavne cijene gasa), navedeno je uobzireno u okviru revidiranih mjera i aktivnosti sadržanih, u Rebalansu plana poslovanja za 2021. godinu.

Ostvarenje većeg finansijskog rezultata za cca 406,5 hiljada KM u odnosu na Plan poslovanja za 2021. godinu, determinišu sljedeći faktori:

- veća isporuka prirodnog gasa u odnosu na planiranu za 5,77 miliona Sm³, što je uticalo na povećanje prihoda od prodaje prirodnog gasa, a time i prihoda od distribucije prirodnog gasa kojim se pokrivaju troškovi poslovanja, ali i efikasno upravljanje gasnim sistemom, što je rezultiralo pozitivnim efektom u iznosu od cca 661,5 hiljada KM, pri čemu je evidentno;
- manje ostvarenje ostalih prihoda za cca 156,5 hiljada KM, i to dominantno zbog: manjeg ostvarenja naplaćenih otpisanih potraživanja za 107,1 hiljada KM i manjeg prihoda od prodaje učinaka za cca 46,7 hiljada KM, što je u direktnoj vezi sa socio-ekonomskom situacijom izazvanom pandemijom Covid-19, te ostalih prihoda manjih pojedinačnih iznosa;
- obaveza povećanja rezervisanja sredstava za otpremnine i jubilarne nagrade u skladu sa MRS - 19 za nove radnike i sudske sporove, ali i nešto veća potreba za tekućim održavanjem poslovnog tehničkog sistema (zbog nižeg nivoa investicionog održavanja usljed pandemije Covid-19), što je uzrokovalo povećanje određenih pojedinačnih grupa troškova, koje se odrazilo na povećanje ukupnih rashoda za od cca 98,5 milion KM.

U poređenju sa prethodnom godinom, finansijski rezultat iskazan sa kursnim razlikama, tj. dobit je veća za cca 154,9 hiljade KM, zbog:

- značajno manjih ostalih rashoda (dominantno zbog manjih materijalnih troškova vezanih za postrojenja i mjerače protoka gasa), rashoda po osnovu ispravke vrijednosti potraživanja i drugih).

KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo u periodu od 01.01.-31.12.2021. godine, je ostvarilo neto dobit u iznosu od 4.286.858 KM. Iznos ostvarene dobiti je evidentiran na poziciji Neraspoređena dobit izvještajne godine.

Po Izvještaju o poslovanju za period 01.01.-31.12.2021. godine, nepokriveni gubici u poslovanju iznose 93.001.403 KM, a sastoje se od:

gubitak iznad visine kapitala iznosi:

- dio gubitka iz 2008. godine	66.128.683 KM
- dio gubitka iz 2009. godine	24.615.886 KM
- dio gubitka iz 2010. godine	16.677.412 KM
- dio gubitka iz 2011. godine	7.571.446 KM
- dio gubitka iz 2012. godine	11.515.259 KM
	5.748.680 KM

gubitak do visine kapitala iznosi:

26.872.720 KM

- gubitak ranijih godina (dio gubitka iz 2012. godine)	1.500.736 KM
- gubitak ranijih godina (dio gubitka iz 2013. godine)	13.154.175 KM
- gubitak ranijih godina (dio gubitka iz 2014. godine)	2.598.440 KM
- gubitak ranijih godina (gubitak iz 2015. godine)	9.619.370 KM

Do 31.12.2021. godine plaćene su sve obaveze za isporučeni prirodni gas u 2020. godini i 2021. godini (osim računa za decembar 2021. godine koji je plaćen u januaru 2022. godine).

Ugovor o reprogramu duga br. 03-08-04-942/17 potpisan je 28.02.2017. godine u iznosu od 93.753.553 KM, pod sljedećim uslovima:

- KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo će dug u iznosu od 91.327.037 KM izmirivati uplatama iz tekućih priliva, u 77 ugovorenih godišnjih rata, a preostali iznos od 2.426.516 KM će biti izmiren u skladu sa Zaključkom Skupštine Kantona Sarajevo, broj:01-05-8046/14 od 13.05.2014. godine.

- Preuzimanje obaveze vraćanja duga uslovljeno je primjenom Tarifnog sistema KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo, što podrazumijeva da se u slučaju promjene cijene prirodnog gasa, visine tarifnih stavova moraju usklađivati sa Tarifnim sistemom KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo, u protivnom KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo neće moći iz tekućih priliva od kupaca za usluge centralnog grijanja izmirivati ugovoreni iznos godišnje rate.

- Od potpisivanja Reprograma sve obaveze prema Sarajevogasu su uredno izmirivane, a ukupan dug po osnovu Reprograma je smanjen za 12 miliona.

JKP „Trnovo“, d.o.o. je u 2021. godini ostvarilo dobit od 148.157 KM, i znatno je veća u odnosu na prethodnu godinu. Ukupni prihodi ovog preduzeća iznose 911.522 KM, a rashodi 763.365 KM.

Tokom 2021. godine, iz Budžeta Kantona Sarajevo, kroz redovne tekuće transfere Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture, doznačena su sredstva u ukupnom iznosu od 100.000 KM.

KJKP „Rad“ d.o.o. Sarajevo je na dan 31.12.2021. godine ostvarilo dobit od 97.863 KM i povećana je skoro sedam puta u odnosu na ostvarenje iz 2020. godini. U Izvještaju o poslovanju za 2021. godinu preduzeće je poslovalo pozitivno i do sada je uspješno udovoljavalo sve većim zahtjevima kako osnivača tako i građana.

Izražen problem preduzeća predstavlja mogućnost naplate izvršenih usluga od strane korisnika istih i pravnih i fizičkih lica. Preduzeće na dan 31.12.2021. godine ima ukupno nenaplaćenih potraživanja od kupaca iz 2021. godine u iznosu od 7.471.179 KM.

Nakon podmirivanja poreskih obaveza u iznosu od 35.494 KM, ostvarena je neto dobit u iznosu od 62.369 KM.

Preduzeće je u 2021. godini uspjelo izmiriti sve obaveze prema radnicima, urednu isplatu plate, toplog obroka, regresa te razne pomoći u skladu sa zakonom, sve poreske obaveze te otplatu kredita i obaveze prema dobavljačima, a u skladu sa Zakonom o finansijskom poslovanju.

KJKP „Park“ d.o.o Sarajevo ostvarilo je dobit u iznosu od 97.535 KM u 2021. godini, dok je u prethodnoj godini preduzeće poslovalo sa gubitkom od 549.042 KM.

Početkom aprila 2021. godine započeto je formiranje nove uprave preduzeća, koja do konca 2021. godine za nepunih 8 mjeseci u konačnici za rezultat ima finansijsku stabilnost i u potpunosti ostvareno pozitivno poslovanje preduzeća. I pored činjenice o zatečenom gubitku u poslovanju od više od pola miliona KM prema Izvještaju o poslovanju za 2020. godinu i pored svih opterećenja izazvanih zbog stanja pandemije COVID-19 i otežanih ekonomskih uslova, KJKP Park poslovnu 2021. godinu ipak ocjenjuje izuzetno uspješnom.

KJKP Tržnice i pijace d.o.o. Sarajevo ostvarilo je dobit u 2021. godini u iznosu 137.459 KM, dok je u u prošloj godini preduzeće poslovalo sa gubitkom od 153.754 KM.

Iz Budžeta Kantona Sarajevo doznačena sredstva u 2021. godini iznose 343.000 KM.

Na uspješnost poslovanja preduzeća i izvršenje planiranih zadataka u 2021. godini, najveći uticaj imaju pojedini interni faktori: organizacija, struktura i veličina stalnih sredstava, struktura ljudskih resursa, finansijska snaga preduzeća i drugo. Uprava preduzeća je ove rizike blagovremeno i uspješno kontrolisala.

Najznačajniji eksterni rizici kod izvršenja planiranih ciljeva u 2021. godini, na koje Uprava, kao i nadzorni odbori i skupština preduzeća nisu imali uticaja su:

- Opća privredna, ekonomsko-socijalna i zdravstvena situacija kao posljedica COVID-19,
- Nelegalna konkurencija ("divlja prodaja"),
- Nelojalna konkurencija (privatne tržnice-pijace i tržišni centri),
- Rizik masovnijeg odustajanja zakupaca zbog zakonske regulative,
- Neriješena imovina na kojoj Preduzeće obavlja svoju djelatnost,
- Ishod sudskog postupka po tužbama o utvrđivanju prava vlasništva na dionice,
- Ekonomsko-socijalno stanje i kupovna moć građana

KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo je u periodu 01.01. do 31.12.2021. godine poslovalo pozitivno i ostvarilo dobit u iznosu od 894.412 KM, a poslije iskazanog poreza na dobit od 81.456 KM, neto dobit za 2021. godinu iznosi 812.956 KM.

Planom poslovanja za 2021. godinu postavljeni su glavni ciljevi poslovanja:

- Obavljanje djelatnosti sahranjivanja i održavanja i uređivanja grobalja sa unaprijeđenjem poslovanja i postizanjem boljih rezultata.
- Poboljšanje kvalitete usluga.
- Proširenje postojeće mreže grobljanske površine u funkciju obavljanja pogrebne djelatnosti.

Postavljeni ciljevi poslovanja u 2021. godini su pod uticajem globalne pandemije COVID-19, realizovani u izmjenjenim uslovima tržišnih prilika. Povećan je obim pruženih komunalno-pogrebnih usluga u smislu preuzimanja, zbrinjavanja i sahranjivanja lica preminulih od bolesti, sa povećanjem obima realizacije usluga prevoza za 77%, prosektura/mrtvačnice za 65% i usluga sahranjivanja za 23%.

Uprava preduzeća je promptno poduzimala neophodne mjere zaštite u cilju prilagođavanja novonastaloj situaciji, redovno pratila i analizirala potencijalne rizike u izvršavanju radnih zadataka i izvjesnosti realizacije plana poslovanja za 2021. godinu. Realizacija usluga preuzimanja, zbrinjavanja i obavljanja ukopa nije imala rizik naplate.

JKP „Vodostan“, d.o.o. Ilijaš u 2021. godini ostvarilo je dobit od 105.847 KM i manja je u odnosu na prethodnu godinu za 61,1%. Neto dobit preduzeća iznosi 95.181 KM.

Tehnički gubici (stvarni gubici) na gradskom vodovodu u 2021. godini iznose 37,57 %.

Preduzeće se suočava sa nizom regulatornih, pravnih, finansijskih i operativnih rizika kao što su:

- gubici vode na distributivnoj i razvodnoj mreži, zbog lošeg kvaliteta i starosti vodovodne mreže;
- gubici vode koji se ne fakturišu (potrošnja preko hidranata, fontana, javnih česmi, izmjerena a ne fakturisana potrošnja vode u zgradama kolektivnog stanovanja...);
- gubici vode na dijelovima mreže koji su u nadležnosti upravitelja (hidrantske mreže stambenih objekata kolektivnog stanovanja, mreže koje prolaze kroz podruma i zidove objekata kod kojih je vodomjer smješten u podrumskim prostorijama i sl...);
- gubici vode nastali usljed kvarova zbog izvođenja raznih radova u blizini instalacija ;
- gubici vode usljed nepropisnog korištenja vode (ilegalni priključci, ogranci, česme koje nisu spojene preko vodomjera i sl...);
- gubici vode na objektima gdje nije izvršena sanacija vodovodnog priključka;
- ostali gubici.
- samoinicijativna izgradnja i priključenje na Vodovod i kanalizaciju od strane nelegalnih korisnika;
- nepostojanje ili primjena pravnih mehanizama ili odgovornosti za utvrđivanje i kažnjavanje nelegalnih korisnika;
- korištenje dvojnih sistema vodosnabdijevanja (iz javnog i lokalnog vodovoda);
- ne dozvoljavanje aktivnosti u zonama sanitarne zaštite;
- priključenje na vodovodni sistem prije adekvatne odvodnje otpadnih voda;
- sporost i neefikasnost u rješavanju predmeta pred Sudovima kod naplate potraživanja za komunalne usluge i dr.

Radi otklanjanja problema i poboljšanja efikasnosti vodovodnog sistema, potrebno je :

- nastaviti kontinuirano investiranje u kapitalne projekte vodovodnog sistema ;
- vršiti stalnu kontrolu stanja mreže, identifikaciju i opravke kvarova na istoj radi smanjenja gubitaka vode;
- vršiti ugradnju i zamjenu mjernih uređaja korisnicima;
- kontinuirano voditi aktivnosti na identifikaciji ilegalnih priključaka i nekontrolisane potrošnje;
- poboljšati saradnju sa komunalnom inspekcijom i pronaći način sankcionisanja za prekršioce koji izvedu radnje suprotne postojećim zakonskim propisima;
- povećati saradnju sa predstavnicima mjesnih zajednica na uočavanju i blagovremenom spriječavanju nedozvoljenih radnji od strane pojedinaca.

JKP Komunalac“ d.o.o. Hadžići ostvarilo je dobit u iznosu 43.032 KM, dok je u istom periodu 2020. godine dobit iznosila 32.057 KM i veća je za 34,2%. Neto dobit preduzeća iznosi 38.469 KM.

Sučeljavanjem prihoda i rashoda utvrđeni poslovni rezultat je dobit u iznosu KM 43.031,44 dok je u istom periodu 2020. godine rezultat bila dobit u iznosu KM 32.056,05. Ostvareni rezultat dobija na značaju s obzirom na činjenicu da su se poslovne aktivnosti dešavale u posebnim okolnostima izazvanim pandemijom COVID-19 što je za posljedicu imalo kasniji početak radova na izgradnji vodoprivrednih objekata i pružanju usluga održavanja infrastrukture. Pored toga uvođene su restriktivne mjere od strane kriznih štabova pa je bilo otežano odvijanje radnih procesa i započinjanje novih poslova.

Preduzeće nije vršilo otpuštanje radnika niti smanjenje plata i drugih primanja radnika, što je dodatno opteretilo troškove, ali se nije željelo dodatno ugrožavati i otežavati socijalno i materijalno stanje radnika. Preduzete su sve neophodne mjere kako bi se zaštitilo zdravlje zaposlenih i drugih lica, što je uzrokovalo dodatne troškove, ali u izvještajnom periodu nije bilo težih slučajeva oboljelih radnika koji bi uzrokovali izolaciju većeg broja radnika što bi otežalo ili dovelo do obustavljanja radnih procesa.

Pored svega navedenog preduzeće je uspjelo očuvati visok stepen likvidnosti tako da nema dospjelih a neizmirenih obaveza ni po jednom osnovu, sve zakonom propisane obaveze su ispoštovane tako da u tom smislu ni na koji način nije ugroženo poslovanje i finansijska stabilnost preduzeća.

U cilju unaprijeđenja poslovanja Preduzeća u narednom periodu potrebno je slijedeće:

- Nastaviti sa aktivnostima i unaprjeđenjem mjera za efikasniju naplatu komunalnih usluga prije pokretanja naplate sudskim putem, čime bi se eliminisali dugotrajni sudski postupci;
- Pojačati mjere prinudne naplate komunalnih usluga iz predhodnih obračunskih perioda;
- Budžetom Kantona Sarajevo i nadležnih ministarstava planirati učešće u kapitalnim projektima uvođenja novih količina vode u sistem vodosnabdjevanja, zbog povećanja potreba za pitkom vodom i ograničenih kapaciteta postojećih izvorišta i vodnih objekata;
- Budžetom Kantona Sarajevo i nadležnih ministarstava planirati razvojne projekte funkcioniranja kanizacionog Sistema da bi se obezbjedila sigurna odvodnja otpadnih voda a istovremeno i omogućila bolja zaštita životne sredine i postojećih vodnih resursa.

1.4. Gubitak

Ostvareni gubitak u 2021. godini u svim JKP-a i KJKP-a iznosi 13.289.937 KM i u odnosu na 2020. godinu manji je za 6,8%. Gubitak se odnosi isključivo na preduzeće Vodovod i kanalizacija, dok ostala preduzeća nisu poslovala sa gubitkom.

KJKP "Vodovod i kanalizacija", d.o.o. Sarajevo ostvarilo je na dan 31.12.2021. godine gubitak od 13.289.937 KM, koji je manji za 966.481 KM ili 6,8% u odnosu na gubitak prethodne godine.

Smanjenje gubitka u poslovanju preduzeća za nekih 7%, odnosno cca. 10 miliona KM, je prije svega rezultat povećanja prihoda u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu za 1.2 miliona KM ili 3%. U 2021. godini na povećanje poslovnih prihoda prvenstveno je uticalo:

- povećanje na kontu 60 - prihoda od prodaje usluga vodosnabdjevanja i odvodnje otpadnih voda za 0,9 miliona (2%).
- povećanje na kontu 65 - ostalih poslovnih prihoda (na kojima se knjiže uglavnom dotacije iz KS) za 1.3 miliona KM (32%).

Smanjenju gubitka također je uticalo i smanjenje poslovnih rashoda za 1.1 milion KM ili 2%. U okviru poslovnih rashoda evidentirano je smanjenje:

- Na kontu 51 - materijalni troškovi za 1.0 milion KM ili 8%.
- Na kontu 52 - troškovi plaća i ostalih ličnih primanja za 0.9 miliona ili 1%.

U odnosu na plan, gubitak u 2021. godini je manji za cca. 150.000 KM ili 1%.

Problemi u poslovanju u 2021. godini su sljedeći:

- nepokrivenost rashoda prihodima;
- starost vodovodne mreže;
- kontinuirani gubici u sistemu zbog kvarova;
- značajne količine nefakturisane vode,
- znatan dio sistema i dalje čine azbest-cementni i PVC cjevovodi koji dugotrajnim korištenjem postaju statički nestabilni;
- kanizaciona mreža neodgovarajućih profila u odnosu na potrebe;
- visoki troškovi poslovanja zbog iznosa obračunate amortizacije;
- ograničena mogućnost financiranja investicija iz vlastitih izvora;
- broj zaposlenih nije usklađen sa potrebama poslovanja uslijed manjka stručnih i kvalificiranih kadrova (što je posljedica odlaska radnika u penziju);
- tužbeni zahtjevi radnika vezano za primjenu Kolektivnog ugovora;
- nedostatak adekvatne podrške osnivača u obezbjeđenju finansijskih sredstava za rad preduzeća;
- nedostatak obrtnih sredstava zbog neekonomskih cijena usluga za redovno poslovanje;
- stalno povećanje cijena električne energije i ostalih energenata;

- neplaćanje pruženih usluga vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda;
- bespravna stambena izgradnja predstavlja opasnost po sanitarno-tehnološki status izvorišta vode za piće, kao i bespravno priključenje na vodovodni i kanalizacioni sistem.
- Administrativni problemi i zakonska regulativa (duga procedura nabavke roba i usluga, nerješeni imovinsko-pravni odnosi na mjestima gradnje mreže i objekata, procedura pribavljanja odobrenja za prokopavanje javnih površina, duga procedura rješavanja utuženih potraživanja za vodu na sudu) mogu biti faktor neispunjavanja ciljeva u predviđenom roku,
- nedovoljna svijest ljudi o ograničenim resursima vode kao i troškovima njene proizvodnje;
- otežana mogućnost isključenja iz napajanja vodom domaćinstava u zgradama kolektivnog stanovanja;
- preduzeće od kupaca potražuje velika sredstva za vodu i odvodnju, a postupak naplate usluga putem suda je dug.

Mjere za poboljšanje stanja su sljedeće:

- u skladu sa svojim nadležnostima doprinjeti da se projekat koji će se finansirati iz kredita EBRD-a, u ovom periodu realizuje planiranom dinamikom,
- nastaviti raditi na smanjenju gubitaka na vodovodnoj mreži (NRW projekat)
- povećanje energetske efikasnosti;
- intenziviranom opravkom kvarova kao i boljim upravljanjem sistemom zadržati postigniti nivo urednog vodosnabdijevanja,
- održati hemijsko - bakteriološku ispravnost vode za piće,
- poboljšati uslove vodosnabdijevanja povećanjem njegove funkcionalnosti sanacijom postojeće mreže, opremanjem mjerno-regulacionom opremom, te neophodnim nabavkama zamjenskih pumpnih agregata i druge opreme, kao i sredstava rada,
- upravljati postrojenjem za tretman otpadnih voda (PPOV) Butila u cilju kontinuiranog sekundarnog prečišćavanja urbanih otpadnih voda Grada Sarajeva u skladu sa zakonskom regulativom;
- poduzeti aktivnosti na obezbjeđenju finansijskih sredstava neophodnih za rad PPOV Butila kao i za tretman i zbrinjavanje mulja.
- raditi na poboljšanju uslova odvodnje fekalnih i oborinskih voda zamjenom postojeće kanalizacione mreže, te povećanje njene funkcionalnosti putem razdvajanja mješovitih kanala i izrade separate kanalizacione mreže,
- dalje unaprijediti sistem kvaliteta prema standardu ISO 9001 i 17025, i 17020, intenzivirati aktivnosti na naplati potraživanja za vodu intenziviranjem aktivnosti na isključenju potrošača koji imaju dugovanja za usluge vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda;
- intenzivirati aktivnosti na isključenju potrošača iz snabdijevanja vodom ukoliko se potrošnja vode ne odvija u skladu sa uredbom o opštim uslovima za snabdijevanje vodom za piće, obradu i odvođenje otpadnih i atmosferskih voda, kao i drugim aktima preduzeća;
- povećanje broja korisnika priključenih na vodovodnu mrežu (smanjenje bezpravnih korisnika)
- obezbjediti funkcionisanje (održavanje i razvoj) informacionog sistema preduzeća

Program sanacije gubitka:

Preduzeće posluje sa gubitkom u cijelom periodu nakon rata. Osnovni razlog je u činjenici da se utvrđenom cijenom vode i odvodnje ne mogu izmiriti opravdani troškovi poslovanja.

Za razliku od drugih komunalnih preduzeća u Kantonu Sarajevo, preduzeće upravlja imovinom velike vrijednosti, te je i iznos obračunate amortizacije veliki. Sve dok se i ovaj rashod u cijelosti ne uključi u cijenu vode i odvodnje, preduzeće će poslovati sa gubitkom (u 2021. godini obračunata amortizacija iznosi 18.535.798 KM, a iskazani gubitak 13.289.937 KM).

Stabilno poslovanje može obezbjediti samo realno utvrđena cijena usluga. Potrebno je da se utvrdi posebna cijena vode i odvodnje za potrošače koji su u stanju socijalne potrebe, a za sve ostale da se primjenjuje ekonomska cijena. Ukoliko se ne bude primjenjivala ekonomska cijena tada je neophodno primijeniti član 22. Zakona o komunalnoj djelatnosti, kojim je regulisano da će se rad komunalnih preduzeća finansirati i iz Budžeta Kantona Sarajevo.

2. Cijene komunalnih usluga

Cijene komunalnih usluga utiču na ostvareni finansijski rezultat. Kod kalkulacije cijena uzeti su u obzir troškovi koji utiču na njeno formiranje.

Tabela 8. Pregled sadašnjih i predloženih cijena komunalnih usluga KJKP-a i JKP-a

R. br.	Kategorija potrošača	Jedinica mjere	Cijena u KM	Prijedlog	Indeks	Napomena
I	KJKP Vodovod i kanalizacija, d.o.o.					
1.	Prosječna cijena vode iznosila je	1,62 KM/m ³				
II	KJKP Toplane, d.o.o.					
1.	I Domaćinstva					
	12 mjeseci	KM/m ²	0,5235			
	7 mjeseci	KM/m ²	1,2988			
2.	II Poslovni prostor					Cijene su bez PDV-a.
	12 mjeseci	KM/m ²	0,8901			
	kad se troši	KM/m ²	0,0965			
III	KJKP Rad					
	Potrošač	KM/m ²	0,11	0,18	64	
IV	JKP Komunalne-Hadžići, d.o.o.					
1.	Domaćinstva					
	- cijena potrošnje <5 m ³	KM/m ³	0,67	1,35		Predložena cijena je
	- cijena potrošnje >5 m ³	KM/m ³	0,90	1,82		povećana i za sve kategorije
	- odvođenje otpadnih voda	KM/m ³	0,34	0,68		potrošača preko 2 puta. U
2.	Pravna lica					prijedlogu cijena nije
	- cijena vode	KM/m ³	0,78	1,57		uračunat PDV i VPN.
	- odvođenje otpadnih voda	KM/m ³	0,34	0,68		
3.	Ostali potrošači					
	- cijena vode	KM/m ³	2,02	4,08		
	- odvođenje otpadnih voda	KM/m ³	1,01	2,04		
V	KJKP Sarajevogas					
	Kategorija	Nabavna	Cij.distribucije	Prodajna	Fakturna cijena, sa PDV-om	
1	Velika privreda	0,599	0,250	0,849	0,993	
2	KJKP Toplane	0,599	0,080	0,679	0,794	
3	Mala privreda	0,599	0,260	0,859	1,005	
4	Domaćinstva	0,599	0,080	0,679	0,794	
5	Poseban kupac	0,599	0,040	0,639	0,748	

Kod prijedloga formiranja cijena potrošnje vode svako preduzeće ima svoje specifičnosti.

KJKP Toplane d.o.o Sarajevo

Iako je tarifnim sistemom preduzeća utvrđena metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavova za proizvodnju i isporuku toplotne energije, i dalje postoji rizik da promjenu cijene energenata za proizvodnju toplotne energije ne prati promjena iznosa tarifnih stavova za proizvodnju i isporuku toplotne energije. Nepostojanje regulatora koji bi osiguravao transparentan i nediskriminacioni položaj svih učesnika na tržištu toplotne energije dodatno usložnjava gore navedeni rizik.

U izvještajnom periodu visine tarifnih stavova nisu se mijenjale, a utvrđene su Odlukom Vlade Kantona Sarajevo br. 02-05-36756-9/17 od 28.12.2017. godine, dok je došlo do promjene cijene gasa.

Od 01.01.2021. godine je promjenjena cijena gasa, Vlada Federacije BiH je dala saglasnost na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa za distributivna privredna društva na području Federacije Bosne i Hercegovine, koja iznosi 0,485 KM/Sm³, bez uračunatog PDV-a (Službene novine FBiH, br. 89/20 od 09.12.2020. godine).

Cijene prirodnog gasa od 01.01. do 31.10.2021. godine:

Nabavna cijena gasa:	0,485 KM/Sm ³
Cijena distribucije gasa:	0,080 KM/Sm ³
Cijena gasa za Toplane:	0,565 KM/Sm ³

Procenat povećanja 20,17 %.

Cijene prirodnog gasa od 01.11. do 31.12.2021. godine:

Nabavna cijena gasa:	0,599 KM/Sm ³
Cijena distribucije gasa:	0,080 KM/Sm ³
Cijena gasa za Toplane:	0,679 KM/Sm ³

Po ispostavljenom računu gasa br. 01-5398/2021 za novembar i decembar 2021., obračunata je subvencija od 0,114 KM/Sm³, odnosno računi su umanjeni za 1.873.288 KM bez PDV-a. Vlada Federacije BiH je dala saglasnost na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa za distributivna privredna društva na području Federacije Bosne i Hercegovine, počevši od 01.01.2022. godine, koja iznosi 0,665 KM/Sm³ bez uračunatog PDV-a. Veleprodajna cijena gasa je povećana za 11%. Prethodno je veleprodajna cijena gasa povećana od 01.11.2021. godine za 23,50%, što znači da ukupno povećanje veleprodajne cijene gasa iznosi 37,11%.

Povećanje cijene gasa za Toplane u odnosu na cijenu 0,565 KM/Sm³ je 31,86%, zbog nemijenjanja distributivne cijene gasa od 0,08 KM/Sm³.

KJKP Sarajevogas d.o.o Sarajevo

U izvještajnom periodu prihodi od prodaje gasa ostvareni su u iznosu od 96.838.555 KM, što je za 9,22% ili 8.173.053 KM više od planiranog nivoa. Predstavljaju najznačajnije prihode koje preduzeće ostvaruje i u ukupnom prihodu učestvuju sa 94,25%.

A) U odnosu na planiranu vrijednost, ostvareni nivo prihoda je veći zbog veće isporuke prirodnog gasa za 4% ili cca 5,77 miliona Sm³. Na nivo odstupanja prihoda od prodaje gasa u odnosu na plan, pored količina isporuke uticala je i cijena prirodnog gasa, i to nabavna cijena, kao komponenta prodajne cijene gasa koja se mijenjala u izvještajnom periodu, i to:

- od 01.01.2021. godine do 31.10.2021. godine iznosila je 0,485 KM/Sm³ (utvrđena Odlukom Vlade FBiH o davanju saglasnosti na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa, "Službene novine FBiH", broj:89/20 od 03.12.2020) i
- od 01.11.2021. godine do 31.12.2021. godine iznosila je 0,599 KM/Sm³ (utvrđena Odlukom Vlade FBiH o davanju saglasnosti na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa, "Službene novine FBiH", broj: 92/21 od 17.11.2021.).

Na osnovu Zaključka Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-42093-3121 od 18.11.2021. godine, preduzeće je sa Ministarstvom komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo zaključilo Sporazum o subvencioniranju dijela cijene prirodnog gasa za period 01.11.-31.12.2021. godine, broj: 228/21 dana 22.11.2021. godine. Predmet ovog sporazuma je subvencioniranje dijela nove fakturne cijene prirodnog gasa od strane Kantona Sarajevo, a koju razliku će obezbijediti Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo u skladu sa Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo, za isporučenu količinu prirodnog gasa svim kupcima u Kantonu Sarajevo, u periodu od 01.11.2021. godine do 31.12.2021. godine.

B) U odnosu na nivo realizacije prihoda od prodaje gasa u prethodnoj godini, ostvareni nivo prihoda je veći za 2,63% ili 2.482.539 KM, zbog veće isporuke prirodnog gasa za 9% ili cca 13,03 miliona Sm³. Na nivo odstupanja prihoda od prodaje gasa u odnosu na prethodnu godinu, pored količina isporuke uticala je i cijena prirodnog gasa, i to nabavna cijena, kao komponenta prodajne cijene gasa koja se mijenjala u izvještajnom periodu 2020. godine dva puta, i to:

- od 01.01.2020. godine do 30.04.2020. godine iznosila je 0,585 KM/Sm³ (utvrđena Odlukom Vlade FBiH o davanju saglasnosti na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa, "Službene novine FBiH", broj: 95/19 od 18.12.2019. godine), a
- od 01.05.2020. godine do 31.12.2020. godine iznosila je 0,530 KM/Sm³ (utvrđena Odlukom Vlade FBiH o davanju saglasnosti na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa, "Službene novine FBiH", broj: 32/20 od 27.05.2020. godine). Cijena distribucije prirodnog gasa, kao druga od dvije komponente prodajne cijene nije promjenjena od 01.10.2015. godine, te kao takva nema uticaj na nivo ostvarenog prihoda.

KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo

Prosječna ostvarena cijena vode i odvodnje u 2021. godini iznosi 1,62 KM/m³ vode, a izračunata je na osnovu podatka o fakturisanom prihodu od vode i odvodnje i fakturisanim m³ vode. Nedostajući poslovni prihodi od prodaje vode i odvodnje, a kojim bi se pokrili poslovni rashodi iznosi cca 15,2 miliona KM. Cijena kojom se pokrivaju svi opravdani troškovi poslovanja iznosi 2,25 KM/m³ što je za 39% više od ostvarene cijene.

Donošenje odluke o izmjeni cjenovnika usluge vodosnabdijevanja pitkom vodom i odvodnje otpadnih voda je u nadležnosti Vlade Kantona Sarajevo, koja bi trebala hitno izvršiti izmjenu važećeg cjenovnika usluga vodosnabdijevanja pitkom vodom, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda, kako bi se omogućilo stabilno poslovanje preduzeća.

Vodovod ne generira dovoljno prihoda kako bi se osiguralo pravilno održavanje i održivost vodovodne i kanalizacione infrastrukture jer sa postojećim tarifama jedva pokrivaju troškove rada i održavanja. Ovakva situacija ugrožava dugoročnu održivost i kvalitetno vodosnabdijevanje kao i odvodnju otpadnih voda. Da bi se okrenuo taj trend neophodno je tarife revidirati i uspostaviti ih prema principu punog povrata troškova, pogotovo zato što će kapitalna ulaganja u postojeću infrastrukturu uticati na povećanje operativnih troškova.

KJKP Rad d.o.o Sarajevo je dalo strukturu cijena usluga i prijedlog ekonomske cijene sa strukturom.

Elementi koji predstavljaju osnovicu za izradu kalkulacija cijena komunalnih usluga, a isti su u skladu sa elementima kalkulacije cijena usluga komunalne potrošnje utvrđene od strane komisije Udruženja poslodavaca komunalne privrede FBiH su:

- plaće zaposlenih (najniža plaća, koeficijent složenosti poslova, dodatak, doprinosi i porezi na plaću u skladu sa postojećom Zakonom),
- ostale naknade (topli obrok, prevoz na posao i s posla, regres i dr.),
- amortizacija (u skladu sa zakonskim propisima),
- održavanje sredstava rada (u skladu sa normativom i iskustvom za svaku vrstu usluga),
- osiguranje (osiguranje imovine i lica), troškovi energenata (cijena sredstava rada i mehanizacije, utrošak goriva i maziva koji se određuje kataloškim - tehničkim normativima),
- troškovi energenata (cijena sredstava rada i mehanizacije, utrošak goriva i maziva koji se određuju kataloškim-tehničkim normativima)
- ostali troškovi (sirovina, materijala, hemikalija, HTZ opreme, telefona, struje, grijanja, reklame, propagande, sitnih usluga, kancelarijskog materijala, administracije, troškovi utuženja, troškovi zakupa i sl),
- obaveze (cijene komunalnih usluga mogu se korigovati po osnovu otplate dugoročnih kredita za izgradnju i rekonstrukciju)

Po urađenoj kalkulaciji za individualnu komunalnu potrošnju (usluge odvoza, prikupljanja i deponovanja smeća) cijene su za 91% veće u odnosu na postojeću cijenu (0,11 KM/m² sa PDV) i iznose 0,21 KM/m².

JKP Vodostan d.o.o. Ilijaš

Iz preduzeća JKP Vodostan d.o.o. Ilijaš su naveli da je postojeća analiza strukture cijene i prijedlog ekonomske cijene usluge je zastarila, te da zbog promjena u poslovnom okruženju ne prikazuju stvarno stanje iste, tako da u dostavljenom materijalu nisu bili u mogućnosti prikazati prijedlog ekonomske cijene usluga vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda.

JKP Komunalac d.o.o Hadžići

Od 01.04.2015. godine na snagu je stupio postojeći cjenovnik usluga vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda usvojen od strane Općinskog vijeća Hadžići.

KJKP Tržnice i pijace d.o.o Sarajevo

Preduzeće radi po "Pravilima o uslovima prodaje i načinu formiranja cijena usluga", sa integrisanim cjenovnikom usvojenim dana 25.05.2018. godine.

Prodajna cijena usluga ima sljedeću strukturu:

- troškovi rada i drugi troškovi osoblja koje je direktno angažovano na pružanju usluga;
- troškovi nadzornog osoblja;
- režijski troškovi;
- ostali troškovi direktno vezani za pružanje usluga;
- uslužna marža.
- PDV

Strategija formiranja cijena zavisi od mnogih faktora kao što su:

- Politika preduzeća
- Konkurencija
- Uslovi poslovanja
- Strategija tržišta
- Lokacija i uslovi poslovnih jedinica

Politika cijena preduzeća ne predviđa obavezu sačinjavanja kalkulacije prodajne cijene, odnosno prodajne vrijednosti usluga.

Na politiku cijena preduzeća najveći uticaj imaju sljedeći faktori:

- Lokacija poslovne jedinice
- Lokacija prodajnog prostora unutar poslovne jedinice
- Kvalitet usluge i opremljenost prostora koji se nudi zakupcima
- Opći uslovi poslovanja preduzeća
- Atraktivnost prodajnog prostora
- Tehnički uslovi

KJKP-a Park d.o.o Sarajevo u Izvještaju ne ističe problematiku cijena svojih usluga.

KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo

Cijene usluga su utvrđene 1995. godine od strane Kantona Sarajevo, koji je i osnivač preduzeća.

Elementi koji čine kalkulaciju cijena komunalnih usluga su:

- Materijalni troškovi zaposlenih
- Amortizacija
- Troškovi materijala za održavanje
- Troškovi energenata
- Troškovi inventara, htz opreme i osiguranja

Poslovanje po ovim cijenama nije dovoljno za izmirenje troškova potrošnog materijala, energenata i htz opreme, kao udjela kalkulativnih troškova, bez troškova zaposlenih i amortizacije.

3. Sredstva budžeta

Ukupno doznačena sredstva Budžeta KS KJKP-a i JKP-a u toku 2021. godine iznosila su 24.379.601 KM i manja su za 23,1% u odnosu na 2020. godinu.

Pregled doznačenih sredstava i odnos sredstava Budžeta KS i ukupnih prihoda KJKP i JKP - a po javnim komunalnim preduzećima daje se u Tabeli 9.

Tabela 9. Sredstva budžeta u ukupnim prihodima KJKP-a i JKP-a

R. br.	KJKP i JKP	Ukupni prihodi u KM		Sredstva budžeta u KM		Indeks 2021 2020	Odnos sredstava Budžeta KS i ukupnih prihoda KJKP i JKP - a.	
		2020.	2021.	2020.	2021.		2020.	2021.
1.	Vodovod i kanalizacija	51.021.404	53.496.522	2.575.400	2.395.102	93,0	5,0	4,5
2.	Sarajevogas	101.651.755	102.741.841	11.887.529	1.800.000	15,1	11,7	1,8
3.	Toplane	61.670.085	62.830.117	1.798.045	1.577.294	87,7	2,9	2,5
4.	Rad	39.545.336	41.687.743	7.363.293	7.303.728	99,2	18,6	17,5
5.	Park	8.753.341	9.080.373	5.985.584	7.796.851	130,3	68,4	85,9
6.	Pokop	11.047.607	11.985.568	600.000	2.499.883	416,6	5,4	20,9
7.	Tržnice i pijace	3.281.673	3.518.971	0	343.000		0,0	9,7
8.	Vodostan	2.412.468	2.349.695	521.289	251.784	48,3	21,6	10,7
9.	Komunalac	5.173.445	4.941.816	590.000	311.959	52,9	11,4	6,3
10.	Trnovo	814.600	911.522	400.000	100.000	25,0	49,1	11,0
	UKUPNO	285.371.714	293.544.168	31.721.140	24.379.601	76,9	11,1	8,3

Sredstva budžeta u 2021. godini smanjena su kod svih KJKP-a i JKP-a, osim kod tri preduzeća gdje su sredstva Budžeta povećana, a to su: KJKP Park, KJKP Pokop i KJKP Tržnice i pijace.

Najveće povećanje doznačenih sredstava iz budžeta ima KJKP Tržnice i pijace od 343.000 KM, dok u prethodnoj godini nije uopšte bilo doznačenih sredstava Budžeta KS.

4. Investicije

Isplate za investicije u 2021. godini su iznosile 7.931.487 KM i smanjene su za 40,1% u odnosu na 2020. godinu.


Pregled isplata za investicije u KJKP-a i JKP-a i izvorima finansiranja u 2021. godini dat je u Tabeli 10.

Tabela 10. Isplata za investicije KJKP-a i JKP-a u KM

R. br.	KJKP i JKP	Godina	Sopstvena sredstva	Indeks 2021/2020	Udružena sredstva	Indeks 2021/2020	Krediti	Indeks 2021/2020	Ostali izvori	Indeks 2021/2020	Ukupno	Indeks 2021/2020
1.	Vodovod i kanalizacija	2021.	513.126	44,9					37.574	36,0	550.700	44,1
		2020.	1.143.088						104.450		1.247.538	
2.	Sarajevogas	2021.	688.759	185,4					476.172	24,8	1.164.931	50,9
		2020.	371.517						1.916.414		2.287.931	
3.	Toplane	2021.	991.303	89,0					565.879	162,0	1.557.182	106,4
		2020.	1.113.817						349.377		1.463.194	
4.	Rad	2021.	235.750	13,7					1.240.188	104,0	1.475.938	50,7
		2020.	1.718.303						1.192.671		2.910.974	
5.	Park	2021.	63.478	11,9					322.069	2929,0	385.547	70,6
		2020.	535.199						10.996		546.195	
6.	Pokop	2021.	446.234	51,2					95.361	3,2	541.595	14,1
		2020.	871.318						2.975.306		3.846.624	
7.	Tržnice i pijace	2021.	36.859	42,6					73.041	924,5	109.900	116,5
		2020.	86.436						7.901		94.337	
8.	Vodostan	2021.	135.488	41,8					1.888.805	708,4	2.024.293	342,5
		2020.	324.364						266.628		590.992	
9.	Komunalac	2021.	37.943	19,6							37.943	19,6
		2020.	193.508								193.508	
10.	Trnovo	2021.	83.458	163,8							83.458	163,8
		2020.	50.938								50.938	
UKUPNO			2021.	3.232.398	50,4				4.699.089	68,9	7.931.487	59,9
			2020.	6.408.488					6.823.743		13.232.231	

Izvor podataka: Godišnji izvještaj o investicijama za 2021. godinu (obrazac – INV-01)

Učešće pojedinih izvora (vlastita sredstva, krediti i ostala sredstva) u ukupnim isplatama za investicije dato je na Grafu 6.




Graf 6.

Učešće u ukupnim isplatama za investicije imaju ostali izvori sa 59,25% i sopstvena sredstva (amortizacija i sredstva za proširenje materijalne osnove rada) sa 40,75%, a finansijski krediti i udružena sredstva nisu imale učešća u isplatama.

Učešće javnih komunalnih preduzeća u ukupnim isplatama za investicije svih KJKP-a i JKP-a dato je na Grafu 7. U ukupnim isplatama za investicije u JKP Vodostan učestvuje sa 25,52%.

Učešće u ukupno isplaćenim investicijama KJKP-a i JKP –a u %




Graf 7.

U 2021. godini ukupno ostvarene investicije iznose 7.931.487 KM i manje su za 40,1% u odnosu na ostvarene u 2020. godini. U Tabeli 11. daje se pregled ostvarenih investicija po tehničkoj strukturi KJKP-a i JKP-a u 2021., a ukupna struktura ostvarenih investicija data je na Grafu 8.

Tabela 11. Ostvarene investicije po tehničkoj strukturi u 2021. godini

R. br.	KJKP i JKP	Godina	Građevinski objekti	Indeks 2021/2020	Oprema	Indeks 2021/2020	Ostalo	Indeks 2021/2020	Ukupne investicije	Indeks 2021/2020
1.	Vodovod i kanalizacija	2021.			534.458	134,3	16.242	4,4	550.700	44,1
		2020.	477.184		397.927		372.427		1.247.538	
2.	Sarajevogas	2021.			702.960	33,9	461.971	233,7	1.164.931	50,9
		2020.	14.229		2.076.028		197.674		2.287.931	
3.	Toplane	2021.	329.944	239,6	1.179.438	89,0	47.800		1.557.182	106,4
		2020.	137.680		1.325.514				1.463.194	
4.	Rad	2021.	123.103	12,1	1.037.160	368,2	315.675	19,5	1.475.938	50,7
		2020.	1.013.803		281.684		1.615.487		2.910.974	
5.	Park	2021.	380.864	747,5			4.683	32,4	385.547	70,6
		2020.	50.955		480.770		14.470		546.195	
6.	Pokop	2021.	338.298	8,9	203.297	465,6			541.595	14,1
		2020.	3.802.958		43.666				3.846.624	
7.	Tržnice i pijace	2021.	93.624	126,3	7.932	55,5	8.344	141,4	109.900	116,5
		2020.	74.135		14.302		5.900		94.337	
8.	Vodostan	2021.	1.942.618	447,2	79.016	50,5	2.659		2.024.293	342,5
		2020.	434.426		156.566				590.992	
9.	Komunalac	2021.	4.296	3,9	33.647	120,9			37.943	19,6
		2020.	109.767		27.841		55.900		193.508	
10.	Trnovo	2021.			70.408	138,2	13.050		83.458	163,8
		2020.			50.938				50.938	
Ukupno		2021.	3.212.747	52,5	3.848.316	79,3	870.424	38,5	7.931.487	59,9
		2020.	6.115.137		4.855.236		2.261.858		13.232.231	




Graf 8.

Od ukupno ostvarenih investicija na građevinske radove odnosi se 40,51%, na opremu 48,52% i ostalo 10,97%.

Učešće KJKP-a i JKP-a u ukupno ostvarenim investicijama dato je na Grafu 9.

Učešće KJKP-a i JKP u ukupnim ostvarenim investicijama – struktura u %



Graf 9.

U ukupno ostvarenim investicijama u javnim KJKP-a: Sarajevogas, Toplane, Rad i Komunalac učestvuju sa oko 78,4%.

U odnosu na prethodnu godinu ostvarene investicije su manje u KJKP i JKP Komunalac, Sarajevogas, Pokop, Park, Rad i Vodovod i kanalizacije, dok je u ostalim preduzećima došlo do povećanja ostvarenih investicija. Najveće ostvarene investicije su bile u Preduzeću Vodostan i to za preko 3,4 puta u odnosu na 2020. godinu.

5. Zaposlenost i plaće

U periodu januar-decembar 2021. godine u komunalnim preduzećima (KJKP-a i JKP-a) bilo je zaposleno 3.318 radnika na temelju sati rada. U odnosu na 2020. godinu ukupan broj zaposlenih je smanjen za 124 uposlenika. Ukupni iznos za neto plaće (neto plaća i neto naknade plaća) iznosio je 44.135.326 KM i manji je za 3,0% u odnosu na prethodnu godinu (Tabela 12).

Tabela 12. Broj zaposlenih i plaće KJKP-a i JKP-a- 2021. i 2020.


R.b	KJKP i JKP	Neto plaće i naknade u KM		Indeks 2021 2020	Broj zaposlenih na temelju sati rada		Indeks 2021 2020	Prosječna mjesečna plaća u KM		Indeks 2021 2020
		2021.	2020.		2021.	2020.		2021.	2020.	
1.	Vodovod i kanalizacija	11.659.597	12.214.439	95,5	852	912	93,4	1.140	1.116	102,2
2.	Sarajevogas	5.536.688	5.453.255	101,5	302	307	98,4	1.528	1.480	103,2
3.	Toplane	5.839.563	5.956.751	98,0	339	350	96,9	1.435	1.418	101,2
4.	Rad	11.647.044	12.139.203	95,9	1.083	1.123	96,4	896	901	99,5
5.	Park	3.119.626	3.379.368	92,3	288	321	89,7	903	877	102,9
6.	Pokop	3.108.221	3.044.645	102,1	217	181	119,9	1.194	1.402	85,2
7.	Tržnice i pijace	1.270.018	1.344.276	94,5	78	89	87,6	1.357	1.259	107,8
8.	Vodostan	484.957	463.740	104,6	43	41	104,9	940	943	99,7
9.	Komunalac	1.240.372	1.279.384	97,0	97	97	100,0	1.066	1.099	97,0
10.	Trnovo	229.240	238.738	96,0	19	21	90,5	1.005	947	106,1
	Ukupno	44.135.326	45.513.799	97,0	3.318	3.442	96,4	1.108	1.102	100,6

Prosječna mjesečna neto plaća za 2021. godinu na bazi neto plaća i neto naknada plaća i prosječnog broja zaposlenih, na temelju sati rada u javnim komunalnim preduzećima iznosi 1.108 KM i povećala se u odnosu na prethodnu godinu za 0,6%. Najveća prosječna plaća isplaćena je u KJKP-u Sarajevogas od 1.528 KM i veća je u odnosu na prethodnu godinu za 3,2% i čak 37,8% je iznad prosjeka KJKP-a i JKP-a.

Najniža plaća, na bazi sati rada, je u KJKP-u Park i iznosi 896 KM i manja je za 0,5% u odnosu na prethodnu godinu, a niža je za 19,2% u odnosu na prosjek komunalnih preduzeća (KJKP-a i JKP-a). U odnosu na prethodnu godinu prosječne plaće skoro u svim KJKP-ima i JKP-a su povećane osim kod preduzeća Rad, gdje su smanjene za 0,5%, Pokop za 14,8%, Vodostan za 0,3% i Komunalac za 3,0% u odnosu na 2020. godinu.


Učešće zaposlenih po preduzećima u ukupnom broju zaposlenih na osnovu sati rada dato je na Grafu 10.

Struktura zaposlenih na temelju sati rada –2021. u %



Graf 10.

Prosječna plaća KJKP-a i JKP-a u odnosu na prosječnu plaću Kantona Sarajevo - 2021. u KM



Graf 11.

Prosječna plaća KJKP-a i JKP-a koja iznosi 1.108 KM je manja za 11,4% od prosječne plaće u Kantonu Sarajevo koja iznosi 1.251 KM. Tri KJKP-a (Sarajevogas za 22,1%, Toplane za 14,7% i Tržnice i Pijace za 8,5%) imaju veće prosječne plaće od prosječne u Kantonu Sarajevo. Nižu prosječnu plaću imaju ostala KJKP-a (Vodovod i kanalizacija 8,8%, Park za 27,8%, Pokop za 4,6%, Rad za 28,4% i tri JKP-a, Trnovo za 19,6%, Vodostan za 24,9%, Komunalac za 14,8%).

Tabela 13. Kvalifikaciona struktura zaposlenih u KJKP-a i JKP-a na dan 31.12.2021. god.


R. br.	KJKP i JKP	VSS	VŠS	VKV	SSS	KV	NSS	PK	NK	Ukupno
1.	Vodovod i kanalizacija	119	16	134	280	218		6	76	849
2.	Sarajevogas	89	8	41	116	44		1	5	304
3.	Toplane	68	5	23	119	107		0	5	327
4.	Rad	48	26	15	222	278		2	470	1.061
5.	Park	43	1		87	71			81	283
6.	Pokop	35	4		127	2			23	191
7.	Tržnice i pijace	9	6		31	8			36	90
8.	Vodostan	5	1	2	32	0			2	42
9.	Komunalac	18		5	18	36			21	98
10.	Trnovo	6			3	8		6		23
	Ukupno	440	67	220	1.035	772	0	15	719	3.268

KJKP Vodovod i kanalizacija i KJKP Rad generiraju 58,4% zaposlenih svih KJKP-a i JKP-a. Najviše zaposlenih u kantonalnim i javnim komunalnim preduzećima su radnici sa srednjom stručnom spremom sa učešćem od 31,7% i kvalifikovani radnici sa učešćem od 23,6% u ukupnom broju zaposlenih. Preko 22% zaposlenih su sa nižim kvalifikacijama (NK i PK), dok zaposlenih lica sa (NSS) nema. Zaposleni sa visokom i višom stručnom spremom učestvuju sa 15,5% (Graf 12).

Tabela 14. Kvalifikaciona struktura zaposlenih u KJKP-a i JKP-a na dan 31.12.2021. god. u %

R. br.	KJKP i JKP	VSS	VŠS	VKV	SSS	KV	NSS	PK	NK	Ukupno
1.	Vodovod i kanalizacija	14,0	1,9	15,8	33,0	25,7	0,0	0,7	9,0	100,0
2.	Sarajevogas	29,3	2,6	13,5	38,2	14,5	0,0	0,3	1,6	100,0
3.	Toplane	20,8	1,5	7,0	36,4	32,7	0,0	0,0	1,5	100,0
4.	Rad	4,5	2,5	1,4	20,9	26,2	0,0	0,2	44,3	100,0
5.	Park	15,2	0,4	0,0	30,7	25,1	0,0	0,0	28,6	100,0
6.	Pokop	18,3	2,1	0,0	66,5	1,0	0,0	0,0	12,0	100,0
7.	Tržnice i pijace	10,0	6,7	0,0	34,4	8,9	0,0	0,0	40,0	100,0
8.	Vodostan	11,9	2,4	4,8	76,2	0,0	0,0	0,0	4,8	100,0
9.	Komunalac	18,4	0,0	5,1	18,4	36,7	0,0	0,0	21,4	100,0
10.	Trnovo	26,1	0,0	0,0	13,0	34,8	0,0	26,1	0,0	100,0
	Ukupno	13,5	2,1	6,7	31,7	23,6	0,0	0,5	22,0	100,0

Kvalifikaciona struktura zaposlenih na nivou svih KJKP-a i JKP-a na dan 31.12.2021.god u %



Graf 12.

Kod isplate plaća, djelimično se primjenjuje Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenih u oblasti komunalne privrede.

Kada se posmatra kvalifikaciona struktura unutar stručne spreme (Tabela 13.) u svim KJKP-a i JKP-a, uočava se da najveće učešće radnika unutar VSS (27,0%), VKV (60,9%), SSS (27,1%) i PK (40,0%) ima KJKP Vodovod i kanalizacija, te KJKP Rad sa najvećim učešćem radnika NK (65,4%) i KV (36,0%).

Tabela 15. Kvalifikaciona struktura zaposlenih u KJKP-a i JKP-a-unutar stručne spreme u %.

R. br.	KJKP i JKP	VSS	VŠS	VKV	SSS	KV	NSS	PK	NK	Ukupno
1.	Vodovod i kanalizacija	27,0	23,9	60,9	27,1	28,2	0,0	40,0	10,6	26,0
2.	Sarajevogas	20,2	11,9	18,6	11,2	5,7	0,0	6,7	0,7	9,3
3.	Toplane	15,5	7,5	10,5	11,5	13,9	0,0	0,0	0,7	10,0
4.	Rad	10,9	38,8	6,8	21,4	36,0	0,0	13,3	65,4	32,5
5.	Park	9,8	1,5	0,0	8,4	9,2	0,0	0,0	11,3	8,7
6.	Pokop	8,0	6,0	0,0	12,3	0,3	0,0	0,0	3,2	5,8
7.	Tržnice i pijace	2,0	9,0	0,0	3,0	1,0	0,0	0,0	5,0	2,8
8.	Vodostan	1,1	1,5	0,9	3,1	0,0	0,0	0,0	0,3	1,3
9.	Komunalac	4,1	0,0	2,3	1,7	4,7	0,0	0,0	2,9	3,0
10.	Trnovo	1,4	0,0	0,0	0,3	1,0	0,0	40,0	0,0	0,7
	Ukupno	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0

U narednoj tabeli daje se pregled plaća po kvalifikacionoj strukturi zaposlenih.

Tabela 16. Plaće po kvalifikacionoj strukturi zaposlenih – prosječna plaća u 2021.godini

R. br.	KJKP i JKP	VSS	VŠS	VKV	SSS	KV	NSS	PK	NK	Prosjeck KJKP i JKP
1.	Vodovod i kanalizacija	1.810	1.554	1.332	1.184	1.086		953	892	1.144
2.	Sarajevogas	1.712	1.358	1.130	1.008	864		738	627	1.518
3.	Toplane	1.646	1.367	1.163	1.079	995			569	1.488
4.	Rad	1.713	1.380	1.196	979	866			693	915
5.	Park	1.643	1.423		1.110	815			695	919
6.	Pokop	1.540	1.420		1.158	1.055			890	1.356
7.	Tržnice i pijace	1.766	1.810		1.370	1.123			808	1.176
8.	Vodostan	1.490	946	1.010	950				795	962
9.	Komunalac	1.520		1.244	1.062	1.033			639	1.055
10.	Trnovo	1.502			882	924		661		831
	Ukupno prosjek 2021	1.634	1.407	1.179	1.078	973	0	784	734	1.125
	2021/2020	99,3	127,1	107,5	101,8	89,1	0,0	123,5	86,0	99,9
	Ukupno prosjek 2020	1.645	1.107	1.097	1.059	1.092	468	635	854	1.127

Prosječna plaća KJKP-a i JKP-a po kvalifikacionoj strukturi u 2021. godini iznosi 1.125 KM i manja je za 0,1% u odnosu na prethodnu godinu i 10,0% je manja od prosječne plaće u Kantonu Sarajevo za 2021. godinu.

Masa plaća u ukupnim rashodima data je u Tabeli 17.

Tabela 17. Masa plaća-učešće u ukupnim rashodima

R. br.	KJKP i JKP	Neto plaće i naknade		Ukupni rashodi		Učešće neto plaća i naknada u ukupnim rashodima u %	
		2021	2020	2021	2020	2021	2020
1.	Vodovod i kanalizacija	11.659.597	12.214.439	66.786.459	65.277.822	17,5	18,7
2.	Sarajevogas	5.536.688	5.453.255	101.526.611	100.591.450	5,5	5,4
3.	Toplane	5.839.563	5.956.751	57.847.817	55.994.059	10,1	10,6
4.	Rad	11.647.044	12.139.203	41.589.880	39.530.759	28,0	30,7
5.	Park	3.119.626	3.379.368	8.982.838	9.302.383	34,7	36,3
6.	Pokop	3.108.221	3.044.645	11.091.156	10.035.631	28,0	30,3
7.	Tržnice i pijace	1.270.018	1.344.276	3.381.512	3.435.427	37,6	39,1
8.	Vodostan	484.957	463.740	2.243.848	2.140.357	21,6	21,7
9.	Komunalac	1.240.372	1.279.384	4.898.784	5.141.388	25,3	24,9
10.	Trnovo	229.240	238.738	763.365	799.028	30,0	29,9
	Ukupno	44.135.326	45.513.799	299.112.270	292.248.304	14,8	15,6

Masa plaća u ukupnim rashodima svih kantonalnih i javnih komunalnih preduzeća učestvuje sa 14,8%. KJKP Tržnice i pijace i KJKP Park učestvuju sa preko 30%, dok JKP-a Vodostan, Komunalac i Trnovo učestvuju sa preko 21%.

Primjena Kolektivnog ugovora kod isplate plaća je različita kod KJKP-a i JKP-a:

- KJKP Toplane primjenjuju sa 84,4%;
- KJKP Park primjenjuje Kolektivni ugovor;
- Prema izvještaju KJKP-a Pokop, isplate plaća zadovoljavaju Kolektivni ugovor;
- KJKP Tržnice i pijace u Izvještaju navode da se Kolektivni ugovor primjenjuje u cjelosti;
- JKP Vodostan ne odstupa od Kolektivnog ugovora.
- JKP Komunalac navode da primjenjuje Kolektivni ugovor u cjelosti.

6. Elementi bilansa stanja


Ukupna poslovna sredstva sedam KJKP-a i tri JKP-a na dan 31.12.2021. iznose 1.283.686.822 KM, što je manje u odnosu na 31.12.2020. kada su iznosila 1.291.766.672 KM (Tabela 18.).

Tabela 18. Ukupna poslovna sredstva komunalnih preduzeća – aktiva u KM

R. br	KJKP i JKP	na dan	tekuća sredstva	stalna sredstva				ukupna imovina
				zemljište	građevinski objekti	oprema	ostala sredstva	
1.	Vodovod i kanalizacija	31.12.2021.	16.590.854	21.049.675	498.222.081	6.692.516	289.623.204	832.178.330
		31.12.2020.	17.869.459	21.049.675	514.837.574	7.680.195	279.814.611	841.251.514
2.	Sarajevogas	31.12.2021.	40.009.567	1.459.929	30.113.362	10.650.031	84.295.406	166.528.295
		31.12.2020.	32.779.872	1.459.929	33.180.488	10.811.058	86.959.574	165.190.921
3.	Toplane	31.12.2021.	31.943.287	4.114.243	5.552.275	9.142.240	66.306.787	117.058.832
		31.12.2020.	27.892.234	4.114.243	5.850.309	9.886.929	70.695.661	118.439.376
4.	Rad	31.12.2021.	24.180.155	5.214.619	2.750.773	6.587.950	47.493.365	86.226.862
		31.12.2020.	23.420.376	5.168.838	2.849.017	7.267.862	47.650.938	86.357.031
5.	Park	31.12.2021.	3.696.694	8.701.603	2.712.560	1.007.757	443.255	16.561.869
		31.12.2020.	3.581.827	8.701.603	2.801.100	607.666	711.265	16.403.461
6.	Pokop	31.12.2021.	3.672.823	2.369.977	14.370.029	644.356	3.936.594	24.993.779
		31.12.2020.	3.004.623	2.369.977	15.126.520	606.085	4.524.734	25.631.939
7.	Tržnice i pijace	31.12.2021.	2.117.859	7.135.950	9.179.156	282.522	3.053.031	21.768.518
		31.12.2020.	1.785.292	7.135.950	9.258.867	346.162	3.091.501	21.617.772
8.	Vodostan	31.12.2021.	2.086.901	417.563	4.622.880	463.358	8.366	7.599.068
		31.12.2020.	1.810.838	417.563	3.153.673	492.024	91.826	5.965.924
9.	Komunalac	31.12.2021.	2.952.158	284.805	5.748.209	386.222	616.870	9.988.264
		31.12.2020.	2.518.226	281.815	6.265.634	581.360	629.906	10.276.941
10.	Trnovo	31.12.2021.	610.133			160.043	12.829	783.005
		31.12.2020.	492.145			139.427	221	631.793
	Ukupno	31.12.2021.	127.860.431	50.748.364	573.271.325	36.016.995	495.789.707	1.283.686.822
		31.12.2020.	115.154.892	50.699.593	593.323.182	38.418.768	494.170.237	1.291.766.672

Najveći dio ukupnih poslovnih sredstava ovih preduzeća, preko 573 miliona KM, odnosi se na građevinske objekte što u strukturi čini 44,7%.

Učešće u ukupnim poslovnim sredstvima KJKP-a i JKP-a na dan 31.12.2021. - građevinski objekti



Graf 13.

Komunalna preduzeća su na kraju 2021. godine raspolagala sa preko 127 miliona KM tekućih sredstava što je više za 11,0% u odnosu na 2020. godinu. Struktura ukupnih poslovnih sredstava preduzeća daje se u Tabeli 19., a indeksi promjena u odnosu na 2020. u Tabeli 20.

Tabela 19. KJKP-a i JKP-a na dan 31.12.2020. i 2021. - struktura ukupnih poslovnih sredstava

R. br.	KJKP i JKP	na dan	stalna sredstva					ukupna imovina
			tekuća sredstva	zemljište	građevinski objekti	oprema	ostala sredstva	
1.	Vodovod i kanalizacija	31.12.2021.	2,0	2,5	59,9	0,8	34,8	100,0
		31.12.2020.	2,1	2,5	61,2	0,9	33,3	100,0
2.	Sarajevogas	31.12.2021.	24,0	0,9	18,1	6,4	50,6	100,0
		31.12.2020.	19,8	0,9	20,1	6,5	52,6	100,0
3.	Toplane	31.12.2021.	27,3	3,5	4,7	7,8	56,6	100,0
		31.12.2020.	23,5	3,5	4,9	8,3	59,7	100,0
4.	Rad	31.12.2021.	28,0	6,0	3,2	7,6	55,1	100,0
		31.12.2020.	27,1	6,0	3,3	8,4	55,2	100,0
5.	Park	31.12.2021.	22,3	52,5	16,4	6,1	2,7	100,0
		31.12.2020.	21,8	53,0	17,1	3,7	4,3	100,0
6.	Pokop	31.12.2021.	14,7	9,5	57,5	2,6	15,8	100,0
		31.12.2020.	11,7	9,2	59,0	2,4	17,7	100,0
7.	Tržnice i pijace	31.12.2021.	9,7	32,8	42,2	1,3	14,0	100,0
		31.12.2020.	8,3	33,0	42,8	1,6	14,3	100,0
8.	Vodostan	31.12.2021.	27,5	5,5	60,8	6,1	0,1	100,0
		31.12.2020.	30,4	7,0	52,9	8,2	1,5	100,0
9.	Komunalac	31.12.2021.	29,6	2,9	57,5	3,9	6,2	100,0
		31.12.2020.	24,5	2,7	61,0	5,7	6,1	100,0
10.	Trnovo	31.12.2021.	77,9	0,0	0,0	20,4	1,6	100,0
		31.12.2020.	77,9	0,0	0,0	22,1	0,0	100,0
Ukupno		31.12.2021.	10,0	4,0	44,7	2,8	38,6	100,0
		31.12.2020.	8,9	3,9	45,9	3,0	38,3	100,0


Tabela 20. Ukupna poslovna sredstva KJKP-a i JKP-a- indeksi 2021/2020.

R. br.	KJKP i JKP	tekuća sredstva	zemljište	stalna sredstva			ukupna imovina
				građevinski objekti	oprema	ostala sredstva	
1.	Vodovod i kanalizacija	0,93	1,00	0,97	0,87	1,04	0,99
2.	Sarajevogas	1,22	1,00	0,91	0,99	0,97	1,01
3.	Toplane	1,15	1,00	0,95	0,92	0,94	0,99
4.	Rad	1,03	1,01	0,97	0,91	1,00	1,00
5.	Park	1,03	1,00	0,97	1,66	0,62	1,01
6.	Pokop	1,22	1,00	0,95	1,06	0,87	0,98
7.	Tržnice i pijace	1,19	1,00	0,99	0,82	0,99	1,01
8.	Vodostan	1,15	1,00	1,47	0,94	0,09	1,27
9.	Komunalac	1,17	1,01	0,92	0,66	0,98	0,97
10.	Trnovo	1,24			1,15	58,05	1,24
Ukupno		1,11	1,00	0,97	0,94	1,00	0,99

U ukupnim poslovnim sredstvima svih kantonalnih i javnih komunalnih preduzeća, poslovna sredstva KJKP-a Vodovod i kanalizacija učestvuje sa 64,8% što je neznatno promijenjeno u odnosu na učešće u 2020. god (65,1%).

Struktura učešća preduzeća u ukupnim poslovnim sredstvima daje se na Grafu 14.

Ukupna poslovna sredstva KJKP-a i JKP-a- učešće preduzeća na dan 31.12.2021. i 2020.



Graf 14.

Ukupna poslovna sredstva svih ostalih javnih komunalnih preduzeća učestvuju sa 35,2% u ukupnoj imovini.


Vrijednost izvora sredstava javnih komunalnih preduzeća na dan 31.12.2021. godine iznosi 1.283.686.822 KM što je što je manje za 0,6% u odnosu na 2020. godinu.

Tabela 21. Pasiva javnih komunalnih preduzeća - izvori sredstava u KM

R. br.	KJKP i JKP	na dan	dobavljači	tekuće obaveze	dugoročna razgraničenja	dugoročne obaveze	kapital	pasiva
1.	Vodovod i kanalizacija	31.12.2021.	4.163.528	8.137.742	101.518.712	17.875.722	700.482.626	832.178.330
		31.12.2020.	5.673.390	10.161.710	103.078.251	8.565.590	713.772.573	841.251.514
2.	Sarajevogas	31.12.2021.	18.412.833	6.849.928	24.599.553	49.195.063	67.470.918	166.528.295
		31.12.2020.	15.674.282	6.158.409	25.648.665	51.453.878	66.255.687	165.190.921
3.	Toplane	31.12.2021.		13.993.612	5.824.522	97.240.698		117.058.832
		31.12.2020.	6.986.835	6.497.691	5.761.691	99.193.159		118.439.376
4.	Rad	31.12.2021.	1.201.291	34.216.687	5.497.614	3.820.406	41.490.864	86.226.862
		31.12.2020.	1.893.027	32.323.000	6.029.680	4.598.426	41.512.898	86.357.031
5.	Park	31.12.2021.	289.234	3.143.064	5.327.790		7.801.781	16.561.869
		31.12.2020.	473.428	3.416.106	4.809.681		7.704.246	16.403.461
6.	Pokop	31.12.2021.	445.083	1.388.145	16.152.524	87.186	6.920.841	24.993.779
		31.12.2020.	548.070	1.560.484	17.108.339	307.161	6.107.885	25.631.939
7.	Tržnice i pijace	31.12.2021.	53.647	115.593	22.197		21.577.081	21.768.518
		31.12.2020.	123.764	53.644			21.440.364	21.617.772
8.	Vodostan	31.12.2021.	19.520	231.209	4.344.600		3.003.739	7.599.068
		31.12.2020.	14.092	248.693	2.794.581		2.908.558	5.965.924
9.	Komunalac	31.12.2021.		281.898	3.443.594		6.262.772	9.988.264
		31.12.2020.		316.498	3.739.130		6.221.313	10.276.941
10.	Trnovo	31.12.2021.	68.612	42.584			671.809	783.005
		31.12.2020.	48.877	43.530			539.386	631.793
Ukupno		31.12.2021.	24.653.748	68.400.462	166.731.106	168.219.075	855.682.431	1.283.686.822
		31.12.2020.	31.435.765	60.779.765	168.970.018	164.118.214	866.462.910	1.291.766.672

Najveći dio sredstava preduzeća čini kapital 66,7% ili preko 855 miliona KM. Dugoročne i tekuće obaveze javnih komunalnih preduzeća čine 18,4 % ukupne pasive.

Ukupna pasiva KJKP-a i JKP-a-učešće kapitala na dan 31.12.2021.



Graf 15.

Preduzeća sa najvećim učešćem kapitala u pasivi su Tržnice i pijace (99,1%), Vodovod i kanalizacija (84,2%), KJP Trnovo (85,8%) itd.

Struktura pasive javnih komunalnih preduzeća daje se u Tabeli 22., a indeksi promjena u odnosu na 2020. u Tabeli 23.

Tabela 22. Pasiva KJKP-a i JKP-a – struktura u %

R. br	KJKP i JKP	na dan	dobavljači	tekuće obaveze	dugoročna razgraničenja	dugoročne obaveze	kapital	pasiva
1.	Vodovod i kanalizacija	31.12.2021.	0,5	1,0	12,2	2,1	84,2	100,0
		31.12.2020.	0,7	1,2	12,3	1,0	84,8	100,0
2.	Sarajevogas	31.12.2021.	11,1	4,1	14,8	29,5	40,5	100,0
		31.12.2020.	9,5	3,7	15,5	31,1	40,1	100,0
3.	Toplane	31.12.2021.	0,0	12,0	5,0	83,1	0,0	100,0
		31.12.2020.	5,9	5,5	4,9	83,8	0,0	100,0
4.	Rad	31.12.2021.	1,4	39,7	6,4	4,4	48,1	100,0
		31.12.2020.	2,2	37,4	7,0	5,3	48,1	100,0
5.	Park	31.12.2021.	1,7	19,0	32,2	0,0	47,1	100,0
		31.12.2020.	2,9	20,8	29,3	0,0	47,0	100,0
6.	Pokop	31.12.2021.	1,8	5,6	64,6	0,3	27,7	100,0
		31.12.2020.	2,1	6,1	66,7	1,2	23,8	100,0
7.	Tržnice i pijace	31.12.2021.	0,2	0,5	0,1	0,0	99,1	100,0
		31.12.2020.	0,6	0,2	0,0	0,0	99,2	100,0
8.	Vodostan	31.12.2021.	0,3	3,0	57,2	0,0	39,5	100,0
		31.12.2020.	0,2	4,2	46,8	0,0	48,8	100,0
9.	Komunalac	31.12.2021.	0,0	2,8	34,5	0,0	62,7	100,0
		31.12.2020.	0,0	3,1	36,4	0,0	60,5	100,0
10.	Trnovo	31.12.2021.	8,8	5,4	0,0	0,0	85,8	100,0
		31.12.2020.	7,7	6,9	0,0	0,0	85,4	100,0
	Ukupno	31.12.2021.	1,9	5,3	13,0	13,1	66,7	100,0
		31.12.2020.	2,4	4,7	13,1	12,7	67,1	100,0

Tabela 23. Izvor sredstava KJKP-a i JKP-a- indeksi 2021/2020.

R. br	KJKP i JKP	dobavljači	tekuće obaveze	dugoročna razgraničenja	dugoročne obaveze	kapital	pasiva
1.	Vodovod i kanalizacija	0,73	0,80	0,98	2,09	0,98	0,99
2.	Sarajevogas	1,17	1,11	0,96	0,96	1,02	1,01
3.	Toplane	0,00	2,15	1,01	0,98		0,99
4.	Rad	0,63	1,06	0,91	0,83	1,00	1,00
5.	Park	0,61	0,92	1,11		1,01	1,01
6.	Pokop	0,81	0,89	0,94	0,28	1,13	0,98
7.	Tržnice i pijace	0,43	2,15			1,01	1,01
8.	Vodostan	1,39	0,93	1,55		1,03	1,27
9.	Komunalac		0,89	0,92		1,01	0,97
10.	Trnovo	1,40	0,98			1,25	1,24
	Ukupno	0,78	1,13	0,99	1,02	0,99	0,99

Dugoročne obaveze su smanjenje kod KJKP Toplana, Rada, Sarajevogasa i Pokopa u odnosu na 2020. godinu. Ukupna dugoročna razgraničenja su smanjena za 1,3% u odnosu na 2020. godinu, i to u Vodovodu i kanalizaciji, Sarajevogasu, Radu, Pokopu i Komunalcu.

7. Izvedeni pokazatelji poslovanja

U toku 2021. godine komunalna preduzeća (KJKP-a i JKP-a) ostvarila su prosječan prihod po zaposlenom od 89.824 KM, koji je veći za 5,9% u odnosu na 2020. godinu. Najveći prihod po zaposlenom ostvarila su KJKP-a: Sarajevogas (337.967 KM) i Toplane (192.141 KM).

Ispod prosjeka komunalnih preduzeća prihod po zaposlenom ostvaren je u svim ostalim preduzećima, i to u KJKP-ima: Vodovod i kanalizacija za 29,9%, Rad za 56,3%, Park za 64,3%, Pokop za 30,1%, Tržnice i pijace za 56,5%, a u JKP-ima: Vodostan za 37,7%, Komunalac za 43,9% i Trnovo 55,9%.

Prosječan rashod po zaposlenom javnih komunalnih preduzeća u 2021. godini iznosi 91.528 KM i u odnosu na 2020. godinu je veći za 5,4%. I ovaj pokazatelj je najveći kod KJKP-a: Sarajevogas (333.969 KM) i Toplane (176.905 KM), koji je ostvaren za 3,6 puta iznad prosjeka u Sarajevogasu, a 1,9 puta iznad prosjeka u Toplanama.

Tabela 24. Izvedeni pokazatelji poslovanja KJKP-a i JKP-a- na osnovu dobiti i neto dobiti

R. br	KJKP i JKP	na dan	prihod po zaposlenom u KM	rashod po zaposlenom u KM	dobit po zaposlenom u KM	neto dobit po zaposlenom u KM	gubitak po zaposlenom u KM	efikasnost poslovanja	rentabilnost poslovanja	rentabilnost kapitala	marža profita	koefficient obrtaja sredstava
1.	Vodovod i kanalizacija	31.12.2021.	63.011	78.665			15.654	0,801				3,22
		31.12.2020.	57.135	73.099			15.965	0,782				2,86
2.	Sarajevogas	31.12.2021.	337.967	333.969	3.997	3.997		1,012	0,030	0,018	0,012	2,57
		31.12.2020.	339.972	336.426	3.546	3.546		1,011	0,032	0,016	0,010	3,10
3.	Toplane	31.12.2021.	192.141	176.905	15.236	13.110		1,086	0,156	#DIV/0!	0,079	1,97
		31.12.2020.	174.209	158.175	16.034	15.641		1,101	0,203	#DIV/0!	0,092	2,21
4.	Rad	31.12.2021.	39.291	39.199	92	59		1,002	0,004	0,002	0,0023	1,72
		31.12.2020.	35.885	35.872	13	12		1,000	0,001	0,000	0,000	1,69
5.	Park	31.12.2021.	32.086	31.741	345	345		1,011	0,026	0,013	0,011	2,46
		31.12.2020.	35.296	37.510			2.214	0,941				2,44
6.	Pokop	31.12.2021.	62.752	58.069	4.683	4.256		1,081	0,244	0,129	0,075	3,26
		31.12.2020.	51.867	47.116	4.751	4.203		1,101	0,337	0,166	0,092	5,22
7.	Tržnice i pijace	31.12.2021.	39.100	37.572	1.527	1.519		1,041	0,065	0,006	0,039	1,66
		31.12.2020.	36.463	38.171			1.708	0,955				1,84
8.	Vodostan	31.12.2021.	55.945	53.425	2.520	2.266		1,047	0,051	0,035	0,045	1,13
		31.12.2020.	56.104	49.776	6.328	5.691		1,127	0,150	0,094	0,113	1,33
9.	Komunalac	31.12.2021.	50.427	49.988	439	393		1,009	0,015	0,007	0,009	1,67
		31.12.2020.	52.257	51.933	324	289		1,006	0,013	0,005	0,006	2,05
10.	Trnovo	31.12.2021.	39.631	33.190	6.442	5.758		1,194	0,243	0,221	0,163	1,49
		31.12.2020.	35.417	34.740	677	573		1,019	0,032	0,029	0,019	1,66
	Ukupno	31.12.2021.	89.824	91.528	2.363	2.105	4.067	0,981	0,060	0,009	0,026	2,30
		31.12.2020.	84.831	86.875	2.403	2.316	4.447	0,976	0,070	0,009	0,028	2,48

Tabela 25. Nivo izvedenih pokazatelja poslovanja preduzeća u odnosu na prosjek KJKP-a i JKP-a

R. br.	KJKP i JKP	Prihod po zaposlenom	Rashod po zaposlenom	Dobit po zaposlenom	Neto dobit po zaposlenom	Gubitak po zaposlenom
1.	Vodovod i kanalizacija	0,70	0,86			3,85
2.	Sarajevogas	3,76	3,65	1,69	1,90	
3.	Toplane	2,14	1,93	6,45	6,23	
4.	Rad	0,44	0,43	0,04	0,03	
5.	Park	0,36	0,35	0,15	0,16	
6.	Pokop	0,70	0,63	1,98	2,02	
7.	Tržnice i pijace	0,44	0,41	0,65	0,72	
8.	Vodostan	0,62	0,58	1,07	1,08	
9.	Komunalac	0,56	0,55	0,19	0,19	
10.	Trnovo	0,44	0,36	2,73	2,74	
	Ukupno	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00


Dobit u 2021. godini ostvarila su sva KJKP-a i JKP-a osim KJKP Vodovod i kanalizacija. Prosječna dobit po zaposlenom u komunalnim preduzećima (KJKP-a i JKP-a) je 2.363 KM, što je smanjeno u odnosu na 2020. godinu za 1,7%.

Neto dobit ostvarila su takođe sva KJKP-a i JKP-a osim KJKP Vodovod i kanalizacija. Prosječna neto dobit po zaposlenom u kantonalnim i javnim komunalnim preduzećima je 2.105 KM i manja je za 9,1% u odnosu na 2020. godinu.

Gubitak u poslovanju iskazalo je samo preduzeće KJKP Vodovod i kanalizacija. Prosječan gubitak po zaposlenom iznosi 4.067 KM i manji je za 8,5% nego u 2020. godini. Najveći gubitak po zaposlenom u 2020. godini je u KJKP-u Vodovod i kanalizacija i iznosi 15.654 KM i manji je za 1,9% u odnosu na 2020. godinu i 3,8 puta je veći od prosjeka KJKP-a i JKP-a. U javnim komunalnim preduzećima gubitak po zaposlenom je 1,7 puta veći od dobiti po zaposlenom.

Efikasnost poslovanja, kao pokazatelj sposobnosti postizanja rezultata, mjerena odnosom ukupnih prihoda i ukupnih rashoda, ukazuje da su komunalna preduzeća iznad prosjeka osim KJKP-a Vodovod i kanalizacija.


Efikasnost poslovanje preduzeća, prosjek KJKP-a i JKP-a =0,98, 2021.



Graf 16.

Rentabilnost poslovanja, ekonomsko mjerilo uspješnosti poslovanja, mjerena odnosom dobiti i tekućih sredstava, najznačajnija je kod JKP-a Trnovo, te KJKP-a Pokop i Toplane.


Rentabilnost poslovanje preduzeća, prosjek KJKP-a i JKP-a = 0,06, 2021.



Graf 17.

Rentabilnost vlastitog kapitala, kao odnos dobiti i uloženog kapitala, značajna je kod JKP-a Trnovo i KJKP-a Pokop.


Rentabilnost kapitala preduzeća, prosjek KJKP-a i JKP-a = 0,009, 2021.



Graf 18.

Marža profita kao pokazatelj udjela dobiti u ukupnim prihodima, ukazuje koliko se u komunalnim preduzećima koja iskazuju dobit, na jednu KM prihoda prosječno ostvaruje dobit. Najveću dobit po jedinici prihoda ostvaruje JKP Trnovo i KJKP-a Toplane i Pokop.


Marža profita preduzeća, prosjek KJKP-a i JKP-a = 0,026, 2021.



Graf 19.

Koeficijent obrtaja, koji ukazuje koliko se puta obrtna sredstva obrnu tokom godine, najveći je kod KJKP-a Pokop. Mjeri se odnosom prihoda i prosječno angažovanih obrtnih sredstava.

Koeficijent obrta sredstava preduzeća, prosjek KJKP-a i JKP-a = 2,30, 2021.



Graf 20.

Rezime

- Komunalna preduzeća u Kantonu Sarajevo u 2021. godini ostvarila su **ukupne prihode** od 293.544.168 KM koji je veći za 2,9% od ukupnog prihoda ostvarenog u prethodnoj godini. Prihod od osnovne aktivnosti iznosi 280.145.981 KM i veći je za 2,5% u odnosu na 2020. godinu i učestvuje sa 95,4 % u ukupnom prihodu.
- Ostvareni **ukupni rashodi** iznose 299.112.270 KM i veći su za 2,3% u odnosu na ostvarene ukupne rashode iz 2020. godine. Materijalni troškovi i usluge iznose 149.370.803 KM i veći su za 1,8% u odnosu na 2020. godinu, a učestvuju sa 49,9% u ukupnim rashodima. Troškovi zaposlenih iznose 89.677.081 KM i manji su za 1,7% u odnosu na 2020. godinu, a učestvuju sa 30,0 % u ukupnim rashodima.
- **Dobit** u poslovanju ostvarila su KJKP-a: Sarajevogas, Toplane, Park, Tržnice i pijace, Pokop, Rad, KJP Trnovo, Vodostan Ilijaš te Komunalac Hadžići u ukupnom iznosu od 7.721.835 KM i manja je za 4,6% u odnosu na prethodnu godinu. Neto dobit u 2021. godini osim KJKP-a Vodovod i kanalizacija ostvarila su sva kantonalna javna komunalna preduzećau ukupnom iznosu 6.877.739 KM i manja je za 11,7% u odnosu na prethodnu godinu.
- **Gubitak** u 2021. godini ostvarilo je samo KJKP Vodovod i kanalizacija u iznosu od 13.289.937 KM i manji je za 6,8% u odnosu na ostvareni gubitak na dan 31.12.2020. godine.
- **Cijene** komunalnih usluga utiču na ostvareni finansijski rezultat. Sva KJKP-a i JKP-a smatraju da posluju po neekonomskim cijenama. Kod posmatranja prijedloga predloženih cijena najveće je povećanje predloženo kod cijena za vodu i odvodnju otpadnih voda.
- U toku 2021. godine javnim komunalnim preduzećima doznačena su sredstava iz **Budžeta Kantona** u iznosu od 24.379.601 KM i manja su za 23,1% u odnosu na prethodnu godinu. Najveća sredstva doznačena su KJKP-u Pokop u iznosu od 2.499.883 KM.
- Realizovana investiciona ulaganja u **komunalnu infrastrukturu** u 2021. godini, prema podacima komunalnih preduzeća (KJKP-a i JKP-a) iznosila su 7.931.487 KM i manja su za 40,1% u odnosu na prethodnu godinu. Ostvarene investicije u građevinske objekte iznose 40,51%, u opremu 48,52% i u ostalo 10,97%.
- U toku 2021. godine u komunalnim preduzećima bilo je ukupno 3.318 zaposlenih na temelju sati rada. U odnosu na prethodnu godinu zaposlenost je manja za 3,6%.
- **Prosječna plaća** u komunalnim preduzećima u 2021. godini je iznosila 1.108 KM na temelju sati rada i veća je za 0,6% u odnosu na prethodnu godinu, a manja je za 11,4% od prosječne plaće u Kantonu Sarajevo za 2021. godinu koja iznosi 1.251 KM. Kod isplata plaća većina KJKP-a i JKP-a primjenjuje Kolektivni ugovor.
- Kretanje plaća treba da prati organizaciju preduzeća, efikasnost, produktivnost, ekonomičnost u poslovanju, a ne samo primjenu kolektivnog ugovora u komunalnim djelatnostima u djelu koji se odnosi na plaće (pogotovo u današnjoj društveno-ekonomskoj i socijalnoj situaciji u KS i zemlji).

- Na dan 31.12.2021. godine prema kvalifikacionoj strukturi zaposlenih, radnici sa srednjom spremom čine 31,7%, kvalifikovani radnici čine 23,6%, radnici sa visokom i višom spremom 15,5%, a 22,5% iznosi učešće zaposlenih sa nižim kvalifikacijama (NSS, PK i NK).

- Masa neto plaća i naknada u ukupnim rashodima iznosi 44.135.326 KM i manja je za 3,0% u odnosu na prethodnu godinu, a učešće u ukupnim rashodima iznosi 14,8%.

- Ukupna poslovna sredstva (aktiva) javnih komunalnih preduzeća na dan 31.12.2021. godine iznose 1.283.686.822 KM što predstavlja smanjenje od 0,6% u odnosu na 31.12.2020. godine. U imovini komunalnih preduzeća najviše učestvuju građevinski objekti sa 44,7%, i manje je za 1,2 indeksna poena u odnosu na prethodnu godinu. U strukturi izvora sredstava dominira kapital sa 66,7 % i manji je za 0,4 indeksni poena u odnosu na prošlu godinu.

- Izvedeni pokazatelji poslovanja komunalnih preduzeća (KJKP-a i JKP-a), ukazuju na to da je u 2021. godini ostvaren prosječan prihod po zaposlenom od 89.824 KM, prosječan rashod po zaposlenom 91.528 KM, prosječna dobit po zaposlenom 2.363 KM, prosječna neto dobit po zaposlenom 2.105 KM i prosječan gubitak po zaposlenom 4.067 KM. Prosječna stopa efikasnosti je manja od 1, što ukazuje na veoma nisku racionalnost upotrebe raspoloživih resursa. Rentabilnost poslovanja, koje je u svim preduzećima manje od 1, pokazuje na neuspješnost u poslovanju preduzeća.

ANEKS – LIČNA KARTA KANTONALNIH I
JAVNIH KOMUNALNIH PREDUZEĆA KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU

KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "VODOVOD I KANALIZACIJA"

adresa	Jaroslava Černija br. 8
telefon	237-655; 440-658

POKAZATELJI POSLOVANJA

prihodi (u KM)	53.496.522
rashodi (u KM)	66.786.459
dobit u poslovanju (u KM)	
neto dobit (u KM)	
gubitak (u KM)	13.289.937
broj zaposlenih (na temelju sati rada)	852
prosječna plaća (na temelju sati rada u KM)	1.140
poslovna sredstva (u KM)	832.178.330
tekuća sredstva (u KM)	16.590.854
stalna sredstva (u KM)	815.587.476
kapital (u KM)	700.482.626

IZVEDENI POKAZATELJI

prihodi po zaposlenom (u KM)	63.011
rashodi po zaposlenom (u KM)	78.665
dobit po zaposlenom (u KM)	
neto dobit po zaposlenom (u KM))	
gubitak po zaposlenom (u KM)	15.654
efikasnost poslovanja (prihod/rashod)	0,80
rentabilnost poslovanja (dobit/tekuća sredstva)	
rentabilnost poslovanja (neto dobit/tekuća sredstva)	
rentabilnost kapitala (dobit/kapital)	
rentabilnost kapitala (neto dobit/kapital)	
marža profita (dobit/prihod)	
marža profita (neto dobit/prihod)	
koeficijent obrtaja sredstava (prihod/tekuća sredstva)	3,22

KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "SARAJEVOGAS"

adresa

Trg Fadile Odžaković Žute br. 4

telefon

445-120 445-525

POKAZATELJI POSLOVANJA

prihodi (u KM)	102.741.841
rashodi (u KM)	101.526.611
dobit u poslovanju (u KM)	1.215.230
neto dobit (u KM)	1.215.230
gubitak (u KM)	
broj zaposlenih (na temelju sati rada)	302
prosječna plaća (na temelju sati rada u KM))	1.528
poslovna sredstva (u KM)	166.528.295
tekuća sredstva (u KM)	40.009.567
stalna sredstva (u KM)	126.518.728
kapital (u KM)	67.470.918

IZVEDENI POKAZATELJI

prihodi po zaposlenom (u KM)	337.967
rashodi po zaposlenom (u KM)	333.969
dobit po zaposlenom (u KM)	3.997
neto dobit po zaposlenom (u KM)	3.997
gubitak po zaposlenom (u KM)	
efikasnost poslovanja (prihod/rashod)	1,01
rentabilnost poslovanja (dobit/tekuća sredstva)	0,03
rentabilnost poslovanja (neto dobit/tekuća sredstva)	0,03
rentabilnost kapitala (dobit/kapital)	0,02
rentabilnost kapitala (neto dobit/kapital)	0,02
marža profita (dobit/prihod)	0,01
marža profita (neto dobit/prihod).	0,01
koeficijent obrtaja sredstava (prihod/tekuća sredstva)	2,57

KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "TOPLANE"

adresa

Semira Frašte br. 22

telefon

450-030; 450-527

POKAZATELJI POSLOVANJA

prihodi u KM	62.830.117
rashodi (u KM)	57.847.817
dobit u poslovanju (u KM)	4.982.300
neto dobit (u KM)	4.286.859
gubitak (u KM)	
broj zaposlenih (na temelju sati rada)	339
prosječna plaća (na temelju sati rada u KM)	1.435
poslovna sredstva (u KM)	117.058.832
tekuća sredstva (u KM)	31.943.287
stalna sredstva (u KM)	85.115.545
kapital (u KM)	

IZVEDENI POKAZATELJI

prihodi po zaposlenom (u KM)	192.141
rashodi po zaposlenom (u KM)	176.905
dobit po zaposlenom (u KM)	15.236
neto dobit po zaposlenom (u KM)	13.110
gubitak po zaposlenom (u KM)	
efikasnost poslovanja (prihod/rashod)	1,09
rentabilnost poslovanja (dobit/tekuća sredstva)	0,16
rentabilnost poslovanja (neto dobit/tekuća sredstva)	0,13
rentabilnost kapitala (dobit/kapital)	
rentabilnost kapitala (neto dobit/kapital)	
marža profita (dobit/prihod)	0,08
marža profita (neto dobit/prihod)	0,07
koeficijent obrtaja sredstava (prihod/tekuća sredstva)	1,97

KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "RAD"

adresa

Paromlinska br. 57

telefon

647-879; 656-812

POKAZATELJI POSLOVANJA

prihodi(u KM)	41.687.743
rashodi (u KM)	41.589.880
dobit u poslovanju (u KM)	97.863
neto dobit (u KM)	62.369
gubitak (u KM)	
broj zaposlenih (na temelju sati rada)	1083
prosječna plaća (na temelju sati rada u u KM))	896
poslovna sredstva (u KM)	86.226.862
tekuća sredstva (u KM)	24.180.155
stalna sredstva (u KM)	62.046.707
kapital (u KM)	41.490.864

IZVEDENI POKAZATELJI

prihodi po zaposlenom (u KM))	39.291
rashodi po zaposlenom (u KM)	39.199
dobit po zaposlenom (u KM)	92
neto dobit po zaposlenom (u KM)	59
gubitak po zaposlenom ((u KM)	
efikasnost poslovanja (prihod/rashod)	1,00
rentabilnost poslovanja (dobit/tekuća sredstva)	
rentabilnost poslovanja (neto dobit/tekuća sredstva)	
rentabilnost kapitala (dobit/kapital)	
rentabilnost kapitala (neto dobit/kapital)	
marža profita (dobit/prihod)	
marža profita (neto dobit/prihod)	
koefficient obrtaja sredstava (prihod/tekuća sredstva)	1,72

KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "PARK"

adresa

Podgaj br. 6

telefon

471-176; 214-164

POKAZATELJI POSLOVANJA

prihodi (u KM)	9.080.373
rashodi (u KM)	8.982.838
dobit u poslovanju (u KM)	97.535
neto dobit (u KM)	97.535
gubitak (u KM)	
broj zaposlenih (na temelju sati rada)	288
prosječna plaća (na temelju sati rada u KM))	903
poslovna sredstva (u KM)	16.561.869
tekuća sredstva (u KM)	3.696.694
stalna sredstva (u KM)	12.865.175
kapital (u KM)	7.801.781

IZVEDENI POKAZATELJI

prihodi po zaposlenom (u KM)	32.086
rashodi po zaposlenom (u KM)	31.741
dobit po zaposlenom (u KM)	345
neto dobit po zaposlenom (u KM)	345
gubitak po zaposlenom (u KM)	
efikasnost poslovanja (prihod/rashod)	1,01
rentabilnost poslovanja (dobit/tekuća sredstva)	0,03
rentabilnost poslovanja (neto dobit/tekuća sredstva)	0,03
rentabilnost kapitala (dobit/kapital)	0,01
rentabilnost kapitala (neto dobit/kapital)	0,01
marža profita (dobit/prihod)	0,01
marža profita (neto dobit/prihod)	0,01
koeficijent obrtaja sredstava (prihod/tekuća sredstva)	2,46

KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "POKOP"

adresa

Mula Mustafe Bašeskije br. 38

telefon

535-170; 446-137

POKAZATELJI POSLOVANJA

prihodi (u KM)	11.985.568
rashodi (u KM)	11.091.156
dobit u poslovanju (u KM)	894.412
neto dobit (u KM)	812.956
gubitak (u KM)	
broj zaposlenih (na temelju sati rada)	217
prosječna plaća (na temelju sati rada u KM)	1.194
poslovna sredstva (u KM)	24.993.779
tekuća sredstva (u KM)	3.672.823
stalna sredstva (u KM)	21.320.956
kapital (u KM)	6.920.841

IZVEDENI POKAZATELJI

prihodi po zaposlenom (u KM)	62.752
rashodi po zaposlenom (u KM)	58.069
dobit po zaposlenom (u KM)	4.683
neto dobit po zaposlenom (u KM)	4.256
gubitak po zaposlenom (u KM)	
efikasnost poslovanja (prihod/rashod)	1,08
rentabilnost poslovanja (dobit/tekuća sredstva)	0,24
rentabilnost poslovanja (neto dobit/tekuća sredstva)	0,22
rentabilnost kapitala (dobit/kapital)	0,13
rentabilnost kapitala (neto dobit/kapital)	0,12
marža profita (dobit/prihod)	0,07
marža profita (neto dobit/prihod)	0,07
koeficijent obrtaja sredstava (prihod/tekuća sredstva)	3,26

KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "TRŽNICE I PLJACE"

adresa

Mula Mustafe Bašeskije br. 4a

telefon

205-549

POKAZATELJI POSLOVANJA

prihodi (u KM)	3.518.971
rashodi (u KM)	3.381.512
dobit u poslovanju (u KM)	137.459
neto dobit (u KM)	136.717
gubitak (u KM)	
broj zaposlenih (na temelju sati rada)	78
prosječna plaća (na temelju sati rada u KM)	1.357
poslovna sredstva (u KM)	21.768.518
tekuća sredstva (u KM)	2.117.859
stalna sredstva (u KM)	19.650.659
kapital (u KM)	21.577.081

IZVEDENI POKAZATELJI

prihodi po zaposlenom (u KM)	39.100
rashodi po zaposlenom (u KM)	37.572
dobit po zaposlenom (u KM)	1.527
neto dobit po zaposlenom (u KM)	1.519
gubitak po zaposlenom (u KM)	
efikasnost poslovanja (prihod/rashod)	1,04
rentabilnost poslovanja (dobit/tekuća sredstva)	0,06
rentabilnost poslovanja (neto dobit/tekuća sredstva)	0,06
rentabilnost kapitala (dobit/kapital)	0,01
rentabilnost kapitala (neto dobit/kapital)	0,01
marža profita (dobit/prihod)	0,04
marža profita (neto dobit/prihod)	0,04
koeficijent obrtaja sredstava (prihod/tekuća sredstva)	1,66

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "VODOSTAN"

adresa

126. brigade br. 60, Ilijaš

telefon

400-024 400-740

POKAZATELJI POSLOVANJA

prihodi (u KM)	2.349.695
rashodi (u KM)	2.243.848
dobit u poslovanju (u KM)	105.847
neto dobit (u KM)	95.181
gubitak (u KM)	
broj zaposlenih (na temelju sati rada)	43
prosječna plaća (na temelju sati rada u KM))	940
poslovna sredstva (u KM)	7.599.068
tekuća sredstva (u KM)	2.086.901
stalna sredstva (u KM)	5.512.167
kapital (u KM)	3.003.739

IZVEDENI POKAZATELJI

prihodi po zaposlenom (u KM)	55.945
rashodi po zaposlenom (u KM)	53.425
dobit po zaposlenom (u KM)	2.520
neto dobit po zaposlenom (u KM)	2.266
gubitak po zaposlenom (u KM)	
efikasnost poslovanja (prihod/rashod)	1,05
rentabilnost poslovanja (dobit/tekuća sredstva)	0,05
rentabilnost poslovanja (neto dobit/tekuća sredstva)	0,05
rentabilnost kapitala (dobit/kapital)	0,04
rentabilnost kapitala (neto dobit/kapital)	0,03
marža profita (dobit/prihod)	0,05
marža profita (neto dobit/prihod)	0,04
koeficijent obrtaja sredstava (prihod/tekuća sredstva)	1,13

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "KOMUNALAC"

adresa

Žunovačka br. 4, Hadžići

telefon

420-346 420-192

POKAZATELJI POSLOVANJA

prihodi (u KM)	4.941.816
rashodi (u KM)	4.898.784
dobit u poslovanju (u KM)	43.032
neto dobit (u KM)	38.469
gubitak (u KM)	
broj zaposlenih (na temelju sati rada)	97
prosječna plaća (na temelju sati rada u KM)	1.066
poslovna sredstva (u KM)	9.988.264
tekuća sredstva (u KM)	2.952.158
stalna sredstva (u KM)	7.036.106
kapital (u KM)	6.262.772

IZVEDENI POKAZATELJI

prihodi po zaposlenom (u KM)	50.427
rashodi po zaposlenom (u KM)	49.988
dobit po zaposlenom (u KM)	439
neto dobit po zaposlenom (u KM)	393
gubitak po zaposlenom (u KM)	
efikasnost poslovanja (prihod/rashod)	1,01
rentabilnost poslovanja (dobit/tekuća sredstva)	0,01
rentabilnost poslovanja (neto dobit/tekuća sredstva)	0,01
rentabilnost kapitala (dobit/kapital)	0,01
rentabilnost kapitala (neto dobit/kapital).	0,01
marža profita (dobit/prihod)	0,01
marža profita (neto dobit/prihod)	0,01
koeficijent obrtaja sredstava (prihod/tekuća sredstva)	1,67

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "TRNOVO"

adresa

Bare br. 30, Trnovo

telefon

438-226

POKAZATELJI POSLOVANJA

prihodi (u KM)	911.522
rashodi (u KM)	763.365
dobit u poslovanju (u KM)	148.157
neto dobit (u KM)	132.423
gubitak (u KM)	
broj zaposlenih (na temelju sati rada)	19
prosječna plaća (na temelju sati rada u KM))	1.005
poslovna sredstva (u KM)	783.005
tekuća sredstva (u KM)	610.133
stalna sredstva (u KM)	172.872
kapital (u KM)	671.809

IZVEDENI POKAZATELJI

prihodi po zaposlenom (u KM)	39.631
rashodi po zaposlenom (u KM)	33.190
dobit po zaposlenom (u KM)	6.442
neto dobit po zaposlenom (u KM)	5.758
gubitak po zaposlenom (u KM)	
efikasnost poslovanja (prihod/rashod)	1,19
rentabilnost poslovanja (dobit/tekuća sredstva)	0,24
rentabilnost poslovanja (neto dobit/tekuća sredstva)	0,22
rentabilnost kapitala (dobit/kapital)	0,22
rentabilnost kapitala (neto dobit/kapital).	0,20
marža profita (dobit/prihod)	0,16
marža profita (neto dobit/prihod)	0,15
koeficijent obrtaja sredstava (prihod/tekuća sredstva)	1,49

JAVNA KOMUNALNA PREDUZEĆA
(KJKP-A I JKP-A)

broj preduzeća

10

POKAZATELJI POSLOVANJA

prihodi (u KM)	293.544.168
rashodi (u KM)	299.112.270
dobit u poslovanju (u KM)	7.721.835
neto dobit (u KM)	6.877.739
gubitak (u KM)	13.289.937
broj zaposlenih (na temelju sati rada)	3.318
prosječna plaća (na temelju sati rada (u KM)	1.108
poslovna sredstva (u KM)	1.283.686.822
tekuća sredstva (u KM)	127.860.431
stalna sredstva (u KM)	1.155.826.391
kapital (u KM)	855.682.431

IZVEDENI POKAZATELJI

prihodi po zaposlenom (u KM)	89.824
rashodi po zaposlenom (u KM)	91.528
dobit po zaposlenom (u KM)	2.363
neto dobit po zaposlenom (u KM)	2.105
gubitak po zaposlenom (u KM)	4.067
efikasnost poslovanja (prihod/rashod)	0,98
rentabilnost poslovanja (dobit/tekuća sredstva)	0,06
rentabilnost poslovanja (neto dobit/tekuća sredstva)	0,05
rentabilnost kapitala (dobit/kapital)	0,01
rentabilnost kapitala (neto dobit/kapital)	0,01
marža profita (dobit/prihod)	0,03
marža profita (neto dobit/prihod)	0,02
koeficijent obrtaja sredstava (prihod/tekuća sredstva)	2,30

KORIŠTENI IZVORI

1. KJPK Vodovod i kanalizacija (2021):

Bilans stanja na dan 31.12.2021. godine, (Obrazac-BSPR), Sarajevo;
Bilans uspjeha za period 01.01. do 31.12.2021. godine (Obrazac-BUPR), Sarajevo;
Statistički aneks godišnjeg računovodstvenog izvještaja za 2021. godinu (Obrazac StatAneks), Sarajevo;
Posebni podaci o plaćama i broju zaposlenih uz godišnji-polugodišnji obračun za period 01.01.-31.12.2021. godine (Obrazac-PPPI), Sarajevo;
Godišnji izvještaj o investicijama za 2021. godinu (Obrazac INV-01), Sarajevo;
Pregled broja zaposlenih po kvalifikacionoj strukturi i prosječnoj neto plaći;
Struktura gubitka u apsolutnom i relativnom iznosu
Problemi u poslovanju sa prijedlogom mjera za unaprijeđenje poslovanja
Strukturu cijene usluge i prijedlog cijene sa strukturom

2. KJPK Sarajevogas (2021):

Bilans stanja na dan 31.12.2021. godine, (Obrazac-BSPR), Sarajevo;
Bilans uspjeha za period 01.01. do 31.12.2021. godine (Obrazac-BUPR), Sarajevo;
Statistički aneks godišnjeg računovodstvenog izvještaja za 2021. godinu (Obrazac StatAneks), Sarajevo;
Posebni podaci o plaćama i broju zaposlenih uz godišnji-polugodišnji obračun za period 01.01.-31.12.2021. godine (Obrazac-PPPI), Sarajevo;
Godišnji izvještaj o investicijama za 2021. godinu (Obrazac INV-01), Sarajevo;
Pregled broja zaposlenih po kvalifikacionoj strukturi i prosječnoj neto plaći;
Izvještaj o poslovanju preduzeća za 2021. godina
Struktura gubitaka u apsolutnom i relativnom iznosu
Sanacija gubitka program
Problemi u poslovanju sa prijedlogom mjera za unaprijeđenje poslovanja
Struktura cijene i prijedlog ekonomske cijene usluga

3. KJKP Toplane Sarajevo (2021):

Bilans stanja na dan 31.12.2021. godine, (Obrazac-BSPR), Sarajevo;
Bilans uspjeha za period 01.01. do 31.12.2021. godine (Obrazac-BUPR), Sarajevo;
Statistički aneks godišnjeg računovodstvenog izvještaja za 2021. godinu (Obrazac StatAneks), Sarajevo;
Posebni podaci o plaćama i broju zaposlenih uz godišnji-polugodišnji obračun za period 01.01.-31.12.2021. godine (Obrazac-PPPI), Sarajevo;
Godišnji izvještaj o investicijama za 2021. godinu (Obrazac INV-01), Sarajevo;
Pregled broja zaposlenih po kvalifikacionoj strukturi i prosječnoj neto plaći;
Finansijski izvještaj o poslovanju za 2021. godinu
Struktura cijena usluga i naš prijedlog ekonomske cijene
Program sanacije gubitka
Problematika poslovanja i Program mjera za sanaciju
Struktura cijene usluge i prijedlog ekonomske cijene

4. KJKP Park Sarajevo (2021):

Bilans stanja na dan 31.12.2021. godine, (Obrazac-BSPR), Sarajevo;
Bilans uspjeha za period 01.01. do 31.12.2021. godine (Obrazac-BUPR), Sarajevo;
Statistički aneks godišnjeg računovodstvenog izvještaja za 2021. godinu (Obrazac StatAneks), Sarajevo;
Posebni podaci o plaćama i broju zaposlenih uz godišnji-polugodišnji obračun za period 01.01.-31.12.2021. godine (Obrazac-PPPI), Sarajevo;
Godišnji izvještaj o investicijama za 2021. godinu (Obrazac INV-01), Sarajevo;
Pregled broja zaposlenih po kvalifikacionoj strukturi i prosječnoj neto plaći;
Izvještaj o poslovanju preduzeća za 2021. godina

5. KJKP Pokop Sarajevo (2021):

Bilans stanja na dan 31.12.2021. godine, (Obrazac-BSPR), Sarajevo;
Bilans uspjeha za period 01.01. do 31.12.2021. godine (Obrazac-BUPR), Sarajevo;
Statistički aneks godišnjeg računovodstvenog izvještaja za 2021. godinu (Obrazac StatAneks), Sarajevo;
Posebni podaci o plaćama i broju zaposlenih uz godišnji-polugodišnji obračun za period 01.01.-31.12.2021. godine (Obrazac-PPPI), Sarajevo;
Godišnji izvještaj o investicijama za 2021. godinu (Obrazac INV-01), Sarajevo;
Pregled broja zaposlenih po kvalifikacionoj strukturi i prosječnoj neto plaći;
Izvještaj o poslovanju preduzeća za 2021. godina
Analiza problematike poslovanja sa prijedlogom mjera

6. KJKP Tržnice i pijace (2021):

Bilans stanja na dan 31.12.2021. godine, (Obrazac-BSPR), Sarajevo;
Bilans uspjeha za period 01.01. do 31.12.2021. godine (Obrazac-BUPR), Sarajevo;
Statistički aneks godišnjeg računovodstvenog izvještaja za 2021. godinu (Obrazac StatAneks), Sarajevo;
Posebni podaci o plaćama i broju zaposlenih uz godišnji-polugodišnji obračun za period 01.01.-31.12.2021. godine (Obrazac-PPPI), Sarajevo;
Godišnji izvještaj o investicijama za 2021. godinu (Obrazac INV-01), Sarajevo;
Pregled broja zaposlenih po kvalifikacionoj strukturi i prosječnoj neto plaći;
Izvještaj o poslovanju preduzeća za 2021. godina
Problemi u poslovanju sa prijedlogom mjera za unaprijeđenje poslovanja
Struktura cijene usluge

7. KJKP Rad (2021):

Bilans stanja na dan 31.12.2021. godine, (Obrazac-BSPR), Sarajevo;
Bilans uspjeha za period 01.01. do 31.12.2021. godine (Obrazac-BUPR), Sarajevo;
Statistički aneks godišnjeg računovodstvenog izvještaja za 2021. godinu (Obrazac StatAneks), Sarajevo;
Posebni podaci o plaćama i broju zaposlenih uz godišnji-polugodišnji obračun za period 01.01.-31.12.2021. godine (Obrazac-PPPI), Sarajevo;
Godišnji izvještaj o investicijama za 2021. godinu (Obrazac INV-01), Sarajevo;
Pregled broja zaposlenih po kvalifikacionoj strukturi i prosječnoj neto plaći;
Izvještaj o poslovanju preduzeća za 2021. godina
Struktura cijena usluga i naš prijedlog ekonomske cijene
Prijedlog mjera za unapređenje poslovanja

8. JKP Komunalac Hadžići (2021):

Bilans stanja na dan 31.12.2021. godine, (Obrazac-BSPR), Sarajevo;
Bilans uspjeha za period 01.01. do 31.12.2021. godine (Obrazac-BUPR), Sarajevo;
Statistički aneks godišnjeg računovodstvenog izvještaja za 2021. godinu (Obrazac StatAneks), Sarajevo;
Posebni podaci o plaćama i broju zaposlenih uz godišnji-polugodišnji obračun za period 01.01.-31.12.2021. godine (Obrazac-PPPI), Sarajevo;
Godišnji izvještaj o investicijama za 2021. godinu (Obrazac INV-01), Sarajevo;
Pregled broja zaposlenih po kvalifikacionoj strukturi i prosječnoj neto plaći;
Izvještaj o poslovanju preduzeća za 2021. godina
Struktura gubitka i program sanacije gubit
Prijedlog mjera za unaprijeđenje poslovanja
Struktura cijena usluga i prijedlog ekonomske cijene

9. JKP Vodostan Ilijaš (2021):

Bilans stanja na dan 31.12.2021. godine, (Obrazac-BSPR), Sarajevo;
Bilans uspjeha za period 01.01. do 31.12.2021. godine (Obrazac-BUPR), Sarajevo;
Statistički aneks godišnjeg računovodstvenog izvještaja za 2021. godinu (Obrazac StatAneks), Sarajevo;
Posebni podaci o plaćama i broju zaposlenih uz godišnji-polugodišnji obračun za period 01.01.-31.12.2021. godine (Obrazac-PPPI), Sarajevo;
Godišnji izvještaj o investicijama za 2021. godinu (Obrazac INV-01), Sarajevo;
Pregled broja zaposlenih po kvalifikacionoj strukturi i prosječnoj neto plaći;
Izvještaj o poslovanju preduzeća za 2021. godina
Struktura gubitaka u apsolutnom i relativnom iznosu
Program sanacije gubitka
Program za unaprijeđenje poslovanja
Prijedlog ekonomske cijene i tarifnog sistema

10. JKP „Trnovo“ Trnovo (2021):

Bilans stanja na dan 31.12.2021. godine, (Obrazac-BSPR), Sarajevo;
Bilans uspjeha za period 01.01. do 31.12.2021. godine (Obrazac-BUPR), Sarajevo;
Statistički aneks godišnjeg računovodstvenog izvještaja za 2021. godinu (Obrazac StatAneks), Sarajevo;
Posebni podaci o plaćama i broju zaposlenih uz godišnji-polugodišnji obračun za period 01.01.-31.12.2021. godine (Obrazac-PPPI), Sarajevo;
Godišnji izvještaj o investicijama za 2021. godinu (Obrazac INV-01), Sarajevo;
Pregled broja zaposlenih po kvalifikacionoj strukturi i prosječnoj neto plaći;
Podaci o doznačenim sredstvima iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu.

11. Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo (2021):

Izvještaj o poslovanju kantonalnih komunalnih i javnih komunalnih preduzeća u 2020. godini.



SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO

Godina I - Broj 1

Ponedjeljak, 11. marta 1996.
SARAJEVO

Za svaki broj
se pojedinačno određuje
cijena

Na osnovu članova V-1.4. i IX-3(4) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 11. marta 1996. godine, donosi

USTAV KANTONA SARAJEVO

I - OPĆE ODREDBE

Član 1.

Sadržaj

Ovim Ustavom uređuju se organizacija i status Kantona Sarajevo (dalje: Kanton), njegove nadležnosti i struktura vlasti.

Član 2.

Uspostavljanje Kantona

Područje grada Sarajeva koje je razgraničenjem između entiteta u Bosni i Hercegovini izvršenim mirovnim sporazumom za Bosnu i Hercegovinu potpisanim u Parizu 14. decembra/prosinca 1995. godine (dalje: mirovni sporazum) pripalo Federaciji Bosni i Hercegovini (dalje: Federacija), organizira se kao kanton sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavu.

Član 3.

Naziv i sjedište Kantona

Službeni naziv Kantona je: Kanton Sarajevo.
Sjedište Kantona je u Sarajevu.

Član 4.

Teritorij Kantona

Teritorij Kantona obuhvata područja općina Centar Sarajevo, Hadžići, Ilidža, Ilijaš, Novi Grad Sarajevo, Novo Sarajevo, Stari Grad Sarajevo, Trnovo i Vogošća, kako je to utvrđeno mirovnim sporazumom. Ovaj teritorij se bliže utvrđuje posebnim propisom Skupštine Kantona (dalje: Skupština) sukladno federalnim zakonima.

U slučaju izmjena teritorija Kantona odvajanjem dijelova teritorije radi pripajanja kantonima ili pripajanjem dijelova drugih kantona ovom Kantonu, Skupština daje svoje prethodno mišljenje, a radi njegove potvrde može zatražiti i lično i izjašnjavanje građana sa područja Kantona na neki od propisanih načina.

Član 5.

Službeni obilježja Kantona

Kanton ima grb, zastavu, himnu/svečanu pjesmu i pečat, kao i druga obilježja o kojima odlučuje Skupština.

Službeni obilježja Kantona upotrebljavat će se samostalno ili zajedno sa službenim obilježjima Bosne i Hercegovine i Federacije, kako je to određeno njihovim propisima i propisima Kantona.

Za prihvatanje službenih obilježja iz prethodnog stava u Skupštini potrebna je kvalifikovana većina ukupnog broja poslanika.

Član 6.

Odnos prema Bosni i Hercegovini i Federaciji

Sarajevo je glavni grad Bosne i Hercegovine i Federacije, kako je to određeno njihovim ustavima.

Organi vlasti u Kantonu su dužni obezbijediti punu zaštitu interesa Bosne i Hercegovine i Federacije u njihovom glavnom gradu. Oni ne mogu donositi bilo kakve

- d) komunikacijska i transportna infrastruktura;
- e) socijalna politika;
- f) provođenje zakona i drugih propisa o državljanstvu;
- g) imigracija i azil;
- h) turizam;
- i) korištenje prirodnih bogatstava.

Član 14.

Vršenje nadle nosti

Svoje nadle nosti Kanton izvršava donošenjem sopstvenih propisa i primjenom propisa Bosne i Hercegovine i Federacije.

Nadle nosti iz člana 13. ovog Ustava Kanton vrši u obimu dogovorenom sa federalnim vlastima. U slučaju da takav dogovor ne postoji te nadle nosti će Kanton vršiti cjelovito i samostalno.

Član 15.

Prenošenje nadle nosti

Svoje nadle nosti iz oblasti obrazovanja, kulture, turizma, lokalnog poslovanja i dobrotvornih aktivnosti, radija i televizije Kanton može prenositi na općine u svom sastavu. Ove nadle nosti će se obavezno prenositi na one općine u kojima većinsko stanovništvo prema nacionalnoj strukturi nije stanovništvo koje čini većinu i na području cijelog Kantona.

Kanton može neke od svojih nadle nosti prenijeti i na federalne vlasti, ukoliko bi se na taj način obezbijedilo njihovo efikasnije i racionalnije vršenje.

Odluku o prenošenju nadle nosti u smislu ovog člana donosi Skupština.

IV - STRUKTURA VLASTI

A) ZAKONODAVNA VLAST

Član 16.

Opća odredba

Zakonodavnu vlast u Kantonu vrši Skupština Kantona.

Član 17.

Sastav Skupštine

Skupština je jednodomno predstavničko tijelo sastavljeno od 45 (četrdesetpet) poslanika. Poslanici se biraju tajnim glasanjem na neposrednim izborima na cijelom području Kantona.

Prilikom izbora poslanika obezbjeđuje se odgovarajuća zastupljenost predstavnika Bošnjaka, Hrvata i ostalih naroda proporcionalno nacionalnoj strukturi stanovništva na području Kantona.

Izbor poslanika u Skupštini provodi se sukladno federalnim izbornim propisima, s tim što izbore raspisuje i provodi Skupština.

Mandat poslanika u Skupštini traje 2 (dvije) godine.

Član 18.

Nadle nosti Skupštine

Skupština Kantona:

- a) priprema i dvotrećinskom većinom usvaja Ustav Kantona;
- b) donosi zakone i druge propise u okviru izvršavanja nadle nosti Kantona, izuzev propisa koji su ovim Ustavom ili zakonom dati u nadle nost Vlade Kantona;
- c) bira i razrješava Predsjednika i podpredsjednika Kantona sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavu;
- d) utvrđuje politiku i donosi programe razvoja Kantona;
- e) potvrđuje imenovanje Premijera, zamjenika Premijera i članova Vlade Kantona;
- f) osniva kantonalne i općinske sudove i utvrđuje njihove nadle nosti;
- g) bira sudije kantonalnih sudova sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavu;
- h) usvaja budžet Kantona i donosi zakone o oporezivanju i na drugi način osigurava potrebno finansiranje;
- i) bira zastupnike u Dom naroda Federacije sukladno Ustavu Federacije;
- j) odlučuje o prijenosu ovlaštenja Kantona na općine i Federaciju;
- k) odobrava zaključivanje ugovora i sporazuma u oblasti međunarodnih odnosa i međunarodne suradnje;
- l) provodi istragu sukladno ovom Ustavu i posebnim propisima;
- m) vrši i druge poslove utvrđene federalnim propisima, ovim Ustavom i kantonalnim propisima.

Član 19.

Način rada Skupštine

Skupština bira predsjedavajućeg i dva njegova zamjenika iz reda izabranih poslanika.

Skupština zasijeda javno, izuzev u slučajevima kada je to predviđeno njenim poslovníkom. Izvještaji o zasjedanjima i donesenim odlukama se objavljuju u sredstvima javnog informiranja.

Način rada Skupštine bli e se uređuje poslovníkom.

Član 20.

Poslanički imunitet

Krivični postupak ili građanska parnica ne mogu biti pokrenuti protiv kantonalnog poslanika, niti kantonalni poslanik može biti zadržan u pritvoru ili kažnjen na bilo koji način zbog iznesenog mišljenja i datog glasa u Skupštini.

Član 21.

Način odlučivanja u Skupštini

U vršenju svojih nadle nosti Skupština donosi zakone, druge propise, te opće i pojedinačne akte (dalje: propisi).

Na osnovu čl. 113. i 223. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" - Novi prečišćen tekst, broj 25/10 i br. 14/11, 19/11 i 7/12), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 21.09.2012. godine, povodom razmatranja prijedloga za glasanje o nepovjerenju Vladi Kantona Sarajevo, donijela je sljedeću

ODLUKU**I**

Skupština Kantona Sarajevo, je većinom glasova od izabranih poslanika/zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo, izglasala Odluku o nepovjerenju Vlade Kantona Sarajevo.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-25684/12 Predsjedavajuća
21. septembra 2012. godine Skupštine Kantona Sarajevo
Sarajevo Prof. dr. Mirjana Malić, s. r.

**Zakonodavno-pravna komisija
Skupštine Kantona Sarajevo**

Na osnovu člana 172, 175. i 176. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 25/10, 14/11, 19/11, 7/12, 26/12) Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo na sjednici od 17.09.2012. godine, utvrdila je Drugi novi prečišćeni tekst Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo.

Drugi novi prečišćeni tekst Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo obuhvata Poslovnik Skupštine Kantona Sarajevo-Novi prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 25/10), Odluku o dopuni Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/11), Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 19/11, 7/12, 26/12) u kojima je označen dan stupanja na snagu tih odluka.

Broj 01-05-24830/12 Predsjedavajući
17. septembra 2012. godine Zakonodavno-pravne komisije
Sarajevo Amir Zukić, s. r.

**POSLOVNIK
SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
DRUGI NOVI PREČIŠĆENI TEKST****I - OPĆE ODREDBE****Član 1.**

Skupština Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Skupština) konstituise se, organizuje i radi u skladu sa Ustavom, zakonom i Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo.

Član 2.

Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Poslovnik) uređuju se:

- konstituisanje i unutrašnja organizacija Skupštine;
- način rada Skupštine;
- dužnosti i prava poslanika/zastupnika u Skupštini;
- javnost rada Skupštine;
- akta Skupštine;
- izbori, imenovanja, potvrđivanja, smjenjivanja i razrješenja iz nadležnosti Skupštine;
- odnos Skupštine prema Vladi (u daljem tekstu: Vlada);

- odnos Skupštine prema političkim strankama i udruženjima građana;
- saradnja sa Gradskim vijećem i Domom naroda Parlamenta Federacije BiH;
- saradnja Skupštine sa općinskim vijećima; i
- druga pitanja od značaja za rad Skupštine.

Član 3.

Ako neko pitanje organizacije i rada Skupštine nije uređeno Poslovnikom, uređiće se zaključkom Skupštine, na sjednici.

Zaključak iz prethodnog stava primjenjuje se od dana donošenja.

Zaključak iz stava 1. ovog člana ne može biti u suprotnosti sa načelima i odredbama Poslovnika.

Član 4.

Sjedište Skupštine je u Sarajevu, Ulica Reisa Džemaludina Čauševića broj 1.

Član 5.

Skupština ima pečat u skladu sa zakonom.

O čuvanju i upotrebi pečata stara se sekretar Skupštine.

**II - KONSTITUISANJE I UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA
SKUPŠTINE****Konstituisanje Skupštine****Član 6.**

Skupština je jednodomna i čine je poslanici/zastupnici čiji je broj utvrđen Ustavom Kantona i zakonom (u smislu ovog poslovnika, "poslanik/zastupnik" podrazumijeva osobe oba spola).

Član 7.

Prva sjednica Skupštine saziva se najkasnije 10 dana nakon što nadležni organ potvrdi, ovjeri i objavi izborne rezultate.

Prvu sjednicu Skupštine saziva predsjedavajući Skupštine iz prethodnog saziva i predsjedava sjednicom Skupštine do izbora predsjedavajućeg u novom sazivu.

Ukoliko je predsjedavajući Skupštine spriječen, prvu sjednicu saziva jedan od njegovih zamjenika iz prethodnog saziva.

Ukoliko su i zamjenici spriječeni da sazovu prvu sjednicu Skupštine, sjednicu saziva najstariji izabrani poslanik/zastupnik u novom sazivu, odnosno onaj poslanik/zastupnik koga za sazivanje ovlasti jedna trećina novoizabranih poslanika/zastupnika.

Član 8.

Predsjedavajući prve sjednice Skupštine predočava Skupštini izvještaj Izborne komisije BiH o ovjeri mandata osobama koje su dobile poslanički/zastupnički mandat.

Poslanici preuzimaju dužnost zajedničkim davanjem i pojedinačnim potpisivanjem svečane izjave, koja glasi:

"Svečano izjavljujem da ću povjerenu dužnost obavljati savjesno, pridržavajući se Ustava i zakona Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona Sarajevo, zalagati se za ljudska prava i slobode i da ću u svim prilikama štiti interese Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona Sarajevo i ravnopravnost naroda i građana koji u njima žive."

Procedura iz st. 1. i 2. ovog člana odnosi se i na poslanike/zastupnike sa naknadno dodijeljenim mandatima.

sjednice radnog tijela, mjesečni paušal će mu se umanjiti za 10% po izostanku.

Za realizaciju stavova 2, 3. i 4. nadležna je Komisija za izbor imenovanja i administrativna pitanja.

Član 106.

Poslanik/zastupnik ima pravo i dužnost da:

- pokreće inicijative za donošenje odluka i zakona u nadležnosti Skupštine;
- da pokreće inicijative za donošenje drugih akata u nadležnosti Skupštine;
- da pokreće rasprave o pitanjima koja su u nadležnosti Skupštine; i
- da u roku predviđenom ovim poslovníkom dobije sve informacije i materijale vezane za rad Skupštine i njenih tijela.

Član 107.

Poslanik/zastupnik ima pravo na novčanu naknadu za svoj rad u Skupštini, te naknadu materijalnih troškova, u skladu sa zakonom.

Član 108.

Poslanik/zastupnik uživa imunitet za svoj rad u Skupštini, u skladu sa odredbama Zakona o imunitetu Federacije Bosne i Hercegovine.

Član 109.

Poslaniku/zastupniku prestaje mandat na način propisan Izbornim zakonom BiH.

V - JAVNOST RADA SKUPŠTINE

Član 110.

Rad Skupštine je javan.

Skupština obezbjeđuje javnost rada blagovremenim, potpunim i objektivnim informisanjem javnosti o svom radu.

Član 111.

Skupština obezbjeđuje svim sredstvima javnog informisanja, pod jednakim uslovima, pristup informacijama kojima raspolaže, omogućava pristup skupštinskim materijalima, izdaje službena saopštenja i organizuje konferencije za štampu.

Pristup informacijama iz prethodnog stava može biti uskraćen samo ako one predstavljaju državnu, vojnu, službenu ili poslovnu tajnu na način propisan zakonom ili drugim propisima donesenim na osnovu zakona.

Član 112.

Građanima i predstavnicima sredstava javnog informisanja omogućava se slobodan pristup sjednicama Skupštine u za njih posebno rezervisanom prostoru, kako to utvrdi Kolegij i u skladu sa prostornim mogućnostima.

Član 113.

Sjednica ili dio sjednice na kojoj se razmatraju pitanja regulisana stavom 2. člana 111. biće održana bez prisustva sredstava javnog informisanja i zatvorena za javnost.

U slučaju iz prethodnog stava, predsjedavajući je dužan javnosti obrazložiti razloge zatvaranja sjednice Skupštine.

Član 114.

Sjednice komisija Skupštine u pravilu su otvorene za javnost.

Izuzetno, sjednice ili dijelovi sjednica komisija mogu biti zatvoreni za javnost ako se odnose na razmatranje pitanja ili saslušanja vezana za rad predstavnika organa vlasti, stručnjaka ili poslanika/zastupnika posebnih socijalnih interesa.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, predstavnicima sredstava javnog informisanja i građanima biće omogućeno prisustvovanje u skladu sa prostornim mogućnostima.

Član 115.

Gost na sjednicama Skupštine ima pravo da:

- učestvuje u radu Skupštine i u raspravi pred Skupštinom prema odobrenju Kolegija;
- iznosi ekspertsko mišljenje na osnovu odobrenja Kolegija; i
- daje prijedloge Skupštini za rješavanje određenih pitanja na osnovu poziva Skupštine.

Izuzetno, ukoliko se ukaže hitna potreba da gost učestvuje u radu i raspravi pred Skupštinom, Skupština može na sjednici odlučiti da mu se da riječ.

Član 116.

Sekretar Skupštine dužan je organizovati rad Službe Skupštine na način koji omogućava da se brzo i efikasno obrade svi zahtjevi koji su Skupštini upućeni po osnovu Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

VI - AKTA SKUPŠTINE

Opće odredbe o aktima

Član 117.

Skupština donosi Ustav, zakone, budžet i izvještaj o izvršenju budžeta, prostorni plan Kantona, Poslovnik Skupštine, odluke i zaključke, deklaracije, rezolucije, preporuke i smjernice i daje autentična tumačenja zakona ili drugog akta.

Član 118.

Kad Skupština vrši izmjene ili dopune općih akata Skupštine, zakon mijenja ili dopunjuje zakonom, a ostale opće akte, osim zaključka, odlukom.

Zaključak se mijenja ili dopunjuje zaključkom.

Autentično tumačenje se ne može mijenjati ili dopunjavati.

Član 119.

Odluka je skupštinski akt koji se donosi radi izvršavanja ili konkretizacije Ustava, zakona ili drugih općih akata ili njihovih pojedinih dijelova.

Odlukom se odlučuje i o drugim pravima i obavezama Skupštine kada je to Ustavom, zakonom, drugim općim aktom ili ovim poslovníkom određeno.

Član 120.

Zaključkom Skupština odlučuje o svom radu i o radu radnih tijela Skupštine i Službe Skupštine.

Zaključkom Skupština može zauzeti stav o pitanju koje je razmatrala, uključujući utvrđivanje obaveza za Vladu i kantonalne organe uprave u pogledu pripreme zakona ili drugih propisa i općih akata ili vršenja drugih poslova iz njihovog djelokruga.

Radna tijela Skupštine donose zaključke iz svog domena rada.

Član 121.

Deklaracijom se izražava stav Skupštine o političkim pitanjima i drugim bitnim pitanjima od interesa za Kanton, Federaciju Bosne i Hercegovine ili Bosnu i Hercegovinu.

Član 122.

Rezolucijom se utvrđuje političko djelovanje u svim ili pojedinim oblastima iz djelokruga Skupštine.

upisanim u zk. uložak broj 2763 K.O. SP_CRNOTINA sa pravom vlasništva KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo sa dijelom 1/1.

II

Daje se saglasnost Kantonalnom javnom komunalnom preduzeću "Toplane - Sarajevo" d.o.o. Sarajevo da radi obezbjeđenja kredita iz tačke I ove Odluke koje će KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo zaključiti sa UNION bankom d.d. Sarajevo može u svojstvu sudužnika potpisati kredit kod UNION banke d.d Sarajevo.

III

Ovlašćuje se Muhamed Kozadra vršilac funkcije premijera Kantona Sarajevo da u ime Vlade Kantona Sarajevo potpiše Sporazum o međusobnim obavezama za obezbjeđenje sredstava za vraćanje kredita namijenjenog za sprečavanje obustave isporuke prirodnog gasa Kantonu Sarajevo.

IV

Zadužuje se Vlada Kantona Sarajevo da odobrena sredstva iz tačke I ove Odluke planira u Budžetu Kantona Sarajevo za 2015., 2016., 2017. i 2018. godinu.

V

Zadužuje se Preduzeće da Skupštini Kantona Sarajevo nakon kreditnog zaduženja kod komercijalne banke od odobrenog iznosa iz tačke I ove odluke, namijenjenog za sprečavanje obustave isporuke prirodnog gasa za Kanton Sarajevo, dostavi detaljan izvještaj o utrošku kreditnih sredstava sa kompletnom pratećom dokumentacijom.

VI

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-23828/14 Predsjedavajuća
03. septembra 2014. godine Skupštine Kantona Sarajevo
Sarajevo Prof. dr. Mirjana Malić, s. r.

Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 38/13) i člana 181. stav 1. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst i br. 15/13 i 47/13), Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo, na sjednici 22.08.2014. godine, utvrdila je Novi prečišćeni tekst Zakona o Vladi Kantona Sarajevo.

Prečišćeni tekst Zakona o Vladi Kantona Sarajevo obuhvata: Zakon o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 24/03-Prečišćeni tekst) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 38/13), u kojim je naznačen dan stupanja na snagu tih zakona.

Broj 01-05-22971-1/14 Po ovlaštenju
22. augusta 2014. godine Esad Hrvatić, s. r.
Sarajevo

ZAKON

O VLADI KANTONA SARAJEVO (Novi prečišćeni tekst)

I - OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se sastav i organizacija, kao i druga pitanja od značaja za rad Vlade Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Vlada Kantona).

Član 2.

Vlada Kantona je izvršna vlast Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton), u skladu sa Ustavom.

Član 3.

Vlada Kantona vrši svoja prava i dužnosti na osnovu i u okviru Ustava i ovog zakona.

Član 4.

Sjedište Vlade Kantona je u Sarajevu.

Član 5.

Vlada Kantona donosi poslovnik o radu kojim se uređuje: organizacija i način rada, postupak i način zakazivanja sjednice; dostavljanje i forma materijala za razmatranje, utvrđivanje prijedloga zaključaka i drugih akata; postupak razmatranja materijala; način ravnopravne upotrebe jezika i pisma konstitutivnih naroda u pripremi i izradi pisanih materijala; način izvršavanja zaključaka; prenošenje ovlaštenja i druga poslovnička pitanja.

Član 6.

Vlada Kantona raspolaže imovinom u vlasništvu Kantona u okviru ovlaštenja koja joj Skupština Kantona prenese posebnim propisom.

II - SASTAV I ORGANIZACIJA VLADE KANTONA

Član 7.

Vladu Kantona čine premijer Kantona (u daljem tekstu: premijer) i 12 ministara.

Član 8.

U slučaju privremene spriječenosti premijera, funkciju premijera vrši član Vlade kojeg odredi premijer.

U slučaju privremene spriječenosti premijera duže od 30 dana, funkciju premijera vrši član Vlade kojeg odredi predsjedavajući Skupštine Kantona, u konsultaciji sa zamjenicima predsjedavajućeg Skupštine Kantona.

U slučaju da mjesto premijera ostane upražnjeno, kandidat za premijera se imenuje u roku od 30 dana od dana kada je mjesto premijera ostalo upražnjeno, na način utvrđen ustavom, do kada funkciju premijera obavlja član Vlade Kantona kojeg odredi predsjedavajući Skupštine Kantona, u konsultaciji sa zamjenicima predsjedavajućeg Skupštine Kantona.

S danom imenovanja kandidata za premijera smatra se da su dosadašnji članovi Vlade u ostavci, koja stupa na snagu danom potvrđivanja imenovanja Vlade u novom sazivu.

Do potvrđivanja imenovanja Vlade u novom sazivu dosadašnji članovi Vlade nastavljaju s obavljanjem funkcije članova Vlade i ministara ministarstava.

Potvrđivanje Vlade u novom sazivu obaviti će se u roku od 30 dana od dana imenovanja kandidata za premijera.

Član 9.

U slučaju privremene spriječenosti člana Vlade, kada se razmatraju materijali iz nadležnosti ministarstva kojim rukovodi odsutni član Vlade, sjednicama Vlade prisustvuje sekretar tog ministarstva, bez prava glasa.

U slučaju privremene spriječenosti člana Vlade duže od 30 dana, funkciju ministra ministarstva kojim rukovodi odsutni ministar vrši član Vlade kojeg odredi premijer.

U slučaju da mjesto člana Vlade ostane upražnjeno, član Vlade se imenuje u roku od 30 dana od dana kada je mjesto člana Vlade ostalo upražnjeno, na način utvrđen ustavom, do kada funkciju ministra ministarstva kojim je rukovodio dotadašnji ministar obavlja član Vlade kojeg odredi premijer.

Ministar iz st. 2. i 3. ovog člana kojeg odredi premijer, ne obavlja i funkciju člana Vlade umjesto odsutnog ministra.

Član 10.

U slučaju kad Skupština izglasa nepovjerenje Vladi, premijer i članovi Vlade podnose pismenu ostavku, najkasnije u roku od

VII - AKTA VLADE KANTONA

Član 26.

Vlada Kantona u ostvarivanju svojih nadležnosti utvrđenih ustavom donosi uredbе, odluke, rješenja i zaključke.

Član 27.

Izuzetno za vrijeme trajanja ratnog stanja ili neposredne ratne opasnosti kada postoji objektivna nemogućnost da se sazove Skupština Kantona, Vlada može donositi i propise iz nadležnosti Skupštine Kantona.

Propisima iz stava 1. ovog člana ne mogu se staviti van snage prava i slobode utvrđene ustavom i drugim propisima.

Propise iz stava 1. ovog člana Vlada će dostaviti Skupštini na potvrdu čim ona bude u mogućnosti da se sastane.

Član 28.

Uredbom se uređuju najvažnija pitanja iz nadležnosti Vlade Kantona, bliže uređuju odnosi za provođenje zakona, obrazuju stručne i druge službe Vlade Kantona i utvrđuju načela za unutrašnju organizaciju organa uprave Kantona.

Odlukom se uređuju pojedina pitanja ili propisuju mjere Vlade Kantona, daje saglasnost ili potvrđuju akta drugih organa ili organizacija i odlučuje o drugim pitanjima o kojima se ne odlučuje uredbom.

Rješenjem se odlučuje o imenovanjima i razrješenjima, kao i o drugim pojedinačnim pitanjima iz nadležnosti Vlade Kantona.

Zaključkom se utvrđuju stavovi o pitanjima od značaja za provođenje utvrđene politike, uređuju unutrašnji odnosi u Vladi Kantona i određuju zadaci organima uprave i službama, kao i radnim tijelima Vlade Kantona. Zaključkom se odlučuje i u drugim slučajevima u kojima se ne donose druga akta.

Član 29.

Uredbe i odluke Vlade Kantona objavljuju se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", a ostali akti Vlade ako je to u njima navedeno.

VIII - JAVNOST RADA VLADE KANTONA

Član 30.

Javnost rada Vlade Kantona obezbjeđuje se u skladu sa zakonom kojim se reguliše sloboda pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

IX - STRUČNE I DRUGE SLUŽBE KANTONA

Član 31.

Za obavljanje stručnih i drugih poslova za potrebe Skupštine Kantona, Vlade Kantona i organe uprave, Vlada Kantona može osnivati određene stručne, tehničke i druge službe, kao zajedničke ili samostalne službe, u skladu sa zakonom.

Aktom o obrazovanju službe iz prethodnog stava, utvrđuje se njen djelokrug, kao i status i odgovornost te službe i lica koje njom rukovodi.

Član 32.

Vlada Kantona vrši nadzor nad radom stručnih službi koje obrazuje.

Sekretar Vlade Kantona rukovodi radom Stručne službe koja obavlja poslove za potrebe Vlade Kantona i odgovoran je za njen rad.

X - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 33.

Vlada Kantona je dužna donijeti Poslovnik o svom radu u roku od 30 dana od svog konstituisanja.

Član 34.

Vlada Kantona Sarajevo dužna je uskladiti Poslovnik o radu sa odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 38/13), u roku od 30 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Član 35.

Poslovnik Izvršnog odbora Grada Sarajeva i drugi propisi koji se odnose na njegovo unutrašnje organizovanje i funkcionisanje, koji su na snazi na dan stupanja na snagu Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/96), ukoliko nisu u suprotnosti sa Ustavom Kantona i ovim zakonom, primjenjivaće se kao propisi Vlade, dok se ne donese Poslovnik o radu Vlade Kantona.

Član 36.

Do imenovanja premijera i članova Vlade u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 4/01), poslove iz nadležnosti Vlade vršit će Vlada u dosadašnjem sastavu.

Član 37.

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo da utvrdi Novi prečišćeni tekst Zakona o Vladi Kantona Sarajevo.

Član 38.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo stupio je na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", broj 38/13.

Na osnovu člana 16. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 18/14) i člana 181. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst i br. 15/13 i 47/13), Zakonodavno - pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo, na sjednici 22.08.2014. godine, utvrdila je Prečišćeni tekst Zakona o sudskim taksama.

Prečišćeni tekst Zakona o sudskim taksama obuhvata: Zakon o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 21/09), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 29/09), Zakon o izmjeni Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/11), Zakon o izmjenama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/13) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 18/14), u kojim je naznačen dan stupanja na snagu tih zakona.

Broj 01-05.22971-2/14

22. augusta 2014. godine
Sarajevo

Po ovlaštenju
Esad Hrvatić, s. r.

ZAKON

O SUDSKIM TAKSAMA

(Prečišćeni tekst)

DIO PRVI. OPĆE ODREDBE

Član 1.

(Plaćanje sudske takse)

- (1) Ovim zakonom utvrđuje se način plaćanja sudskih taksa (u daljnjem tekstu: takse) u postupku pred Kantonalnim sudom u Sarajevu i Općinskim sudom u Sarajevu (u daljnjem tekstu: sud).
- (2) Postupci u kojima se plaća taksa i visina takse za pojedine radnje, utvrđeni su u Tarifi sudskih taksi, koja je sastavni dio ovog zakona.

Član 2.

(Obveznik plaćanja takse)

- (1) Takse propisane ovim zakonom plaća lice po čijem zahtjevu ili u čijem interesu se preduzimaju radnje u postupku, za koje je ovim zakonom utvrđeno plaćanje takse (u daljnjem tekstu: takseni obveznik).
- (2) Za podneske i zapisnike koji zamjenjuju podneske taksu je dužno da plati lice koje podnosi podneske i lice na čiji zahtjev

ZAKON

O JAVNIM PODUZEĆIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

1. Predmet Zakona i definicije

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuju određena pitanja upravljanja i poslovanja u javnim poduzećima.

Članak 2.

(1) Javno poduzeće, u smislu ovoga Zakona, je poduzeće (pravna osoba upisana u sudski registar kao gospodarsko društvo, odnosno javno poduzeće definirano kao takvo posebnim propisom) koje obavlja djelatnosti od javnoga društvenoga interesa (energetika, komunikacije, komunalne djelatnosti, upravljanje javnim dobrima i druge djelatnosti od javnoga društvenoga interesa) koje upošljava najmanje 50 djelatnika, kao i poduzeće u kome općina, grad, kanton ili Federacija Bosne i Hercegovine ima udio u vlasništvu u iznosu od najmanje 50% plus jedna dionica, odnosno udio neovisno o tome kojem se djelatnošću bavi.

(2) Djelatnosti od javnoga društvenoga interesa utvrđuju općina, kanton i Federacija Bosne i Hercegovine, svatko u okviru svojih nadležnosti.

Članak 3.

Javna poduzeća iz članka 2. ovoga Zakona mogu se organizirati u obliku dioničkoga društva ili društva s ograničenom odgovornošću.

Članak 4.

U ovome Zakonu primjenjuju se sljedeće definicije:

"poslovne tajne" uključuju sve informacije koje se odnose na poslovanje javnoga poduzeća koje mogu biti od koristi za konkurente, kako su primjerice: proizvodni proces, inženjerski i tehnički projekti i nacrti, specifikacije proizvoda, liste klijenata, poslovna strategija te informacije u svezi s financijama, prodajom i promidžbom;

"interna kontrola" je postupak koga provode nadzorni odbor, uprava i uposlenici s ciljem pružanja prihvatljiva jamstva glede postizanja ciljeva u sljedećim kategorijama: učinkovitost i ekonomičnost postupaka, pouzdanost financijskog izvješćivanja i postupanje sukladno zakonima i propisima koji su na snazi;

"postupak nabavke" je odgovarajući postupak za dodjelu ugovora dobavljaču, sukladno vrijedećim propisima o nabavci;

"povezana osoba" je svaki uposlenik javnoga poduzeća, uključujući i pojedince i zastupnike koje javno poduzeće imenuje za obavljanje određenih djelatnosti, svaki član nadzornoga odbora i odbora za reviziju, svako javno poduzeće ili pojedinac u čijem je posrednom ili neposrednom vlasništvu najmanje 10% od ukupnoga iznosa glasačkih prava javnoga poduzeća;

"odgovorna osoba" je svaka osoba kojoj se zakonom ili statutom javnoga poduzeća dodjeljuje nadležnost za konkretan posao ili zadatak, odnosno svaka osoba za koju se s razlogom može kazati da takva nadležnost potpada pod odredbe njezina ugovora o radu ili u djelokrug njezinih poslova u javnome poduzeću;

"revidiranje" je analiziranje izvješća ili situacije te u roku od 15 dana podnošenje prijedloga relevantnih pisanih korektivnih strategija upravi, radi otklanjanja mogućih i stvarnih nezakonitosti, neučinkovitosti, gubitaka i izdataka;

"nadziranje ili nadzor" je detaljno i sustavno nadgledanje izvršenja bilo kojega posla ili zadatka odgovorne osobe ili druge djelatosti javnoga poduzeća. Cilj je nadzora otkriti i nadležnim tijelima prijaviti moguću prijevaru ili drugo nezakonito djelovanje, te pokrenuti postupak za stegovnim kažnjavanjem i otpuštanjem odgovornih osoba koje su počinile prekršaj u svezi s tim zadacima i poslovima;

"neraspoređene pričuve" su račun dioničke premije, pričuva iz otkupa kapitala i svaka pričuva čija je raspodjela javnome poduzeću zabranjena iz drugih razloga, primjerice - na temelju posebnoga zakona koji se primjenjuje na društva te vrste ili uvjetima iz statuta javnoga poduzeća.

2. Upravljanje

Članak 5.

Tijela javnoga poduzeća su:

- skupština,
- nadzorni odbor,
- uprava (menadžment), kao organi upravljanja i
- odbor za reviziju.

2.1. Skupština

Članak 6.

(1) Pored odluka utvrđenih Zakonom o gospodarskim društvima ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02 i 29/03) skupština donosi odluke i o sljedećemu:

- a) poslovniku ili poslovnicama, na temelju prijedloga nadzornoga odbora;
- b) etičnome kodeksu, na temelju prijedloga nadzornoga odbora;
- c) planu poslovanja, odnosno revidiranom planu poslovanja prema članku 23.

(2) Skupština podnosi općinskom vijeću, skupštini kantona, odnosno Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine izvješća o radu i poslovanju javnih poduzeća najmanje jednom godišnje.

2.2. Nadzorni odbor

Članak 7.

Prilikom imenovanja članova nadzornoga odbora primjenjuju se odredbe Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 34/03) i odredbe Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 13/02).

Članak 8.

Pored nadležnosti utvrđenih u Zakonu o gospodarskim društvima, nadzorni odbor ima i sljedeće nadležnosti:

- a) nadzire rad uprave;
- b) priprema poslovnike i predlaže ih skupštini;